



Crna Gora
Vlada Crne Gore

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	17. 12 2025. 1000
KLASIFIKACIONI BROJ:	28-1/25-1
VEZA:	
EPK:	781 XXVIII
SKRAĆENICA:	PREDLOG

Br: 11-011/25-4486/4

17. decembar 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. decembra 2025. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O OPŠTOJ BEZBJEDNOSTI PROIZVODA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su NIK GJELOSHAJ, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja i JASNA VUJOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta**

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA

Naziv propisa	Predlog zakona o opštoj bezbjednosti s izvještajem s javne rasprave	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	8. Zaštita potrošača (propisi o zaštiti potrošača i sl.)
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	podpoglavlje
	28. Zaštita potrošača i zdravstvena zaštita	28.20.40 Zaštita ekonomskih interesa [15.20.40]
Ključni termini - eurovok deskriptori	- Zaštita potrošača - Potrošač - Trgovac	

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave	
1. Naziv nacrt/predloga propisa	
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on General Product Safety
2. Podaci o obrađivaču propisa	
a) Organ državne uprave koji priprema propis	
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Nik Gjelošhaj, ministar Tel. 020 247 301, kabinet@mek.gov.me
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jasna Vujović, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju Tel:067/063-900, jasna.vujovic@mek.gov.me
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa	
- Naziv pravnog lica	/
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis	
- Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)	
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis	
Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 78, Zaštita potrošača	
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa	
☒	ispunjava u potpunosti
☐	djelimično ispunjava
☐	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa	
/	
5. Veza nacrt/predloga propisa sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)	
- PPCG za period	2025-2026
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 28 Zaštita potrošača i zdravlja, 1 Planovi i potrebe 1.2 Zakonodavni okvir A) Zaštita potrošača
- Rok za donošenje propisa	IV kvartal 2025
- Napomena	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije	
a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:	

UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava XV, Zaštita potrošača, član 169 / TFEU, Part Three, Union Policies and Internal Actions, Title XV, Consumer Protection, Article 169

Potpuno usklađeno / fully harmonized

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije

32023R0988

Regulativa 2023/988 (EU) o opštoj bezbjednosti proizvoda, izmjeni Regulative (EU) br. 1025/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta i Direktive (EU) 2020/1828 Evropskog parlamenta i Savjeta te o stavljanju van snage Direktive 2001/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta i Direktive Savjeta 87/357/EEZ

Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 on general product safety, amending Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council and Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and the Council, and repealing Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 87/357/EEC

Potpuno usklađeno/ Fully harmonized

32022R2065

Regulativa (EU) 2022/2065 Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. oktobra 2020. godine o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ (u daljem tekstu: Regulativa (EU) 2022/2065).

Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act)

Djelimično usklađeno / partly harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

/

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvori EU su prevedeni na hrvatski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda je preveden na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Predlog zakona je izrađen uz podršku eksperata Vitomira Fistera i Rade Marković angažovanih preko PLAC projekta (Centar za pravno i strateško savjetovanje Crne Gore) koji finansira EU.

Potpis / Potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja

Potpis / ministarka evropskih poslova

Datum: 11.12.2025. godine

Datum:

1. Identifikacioni broj (IB) nacarta/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacarta/predloga propisa na Vladi		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka		Regulativa (EU) 2023/988 Evropskog parlamenta i Savjeta od 10. maja 2023. godine o opštoj bezbjednosti proizvoda, o izmjenama i dopunama Regulative (EU) 1025/2012 i Direktive (EU) 2020/1828, kao i o prestanku važenja Direktive 2001/95/EZ i Direktive 87/357/EEZ		
3. Naziv nacarta/predloga propisa Crne Gore		Na engleskom jeziku		
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona opštoj bezbjednosti proizvoda Predlog zakona o sprovođenju Regulative (EU) 2023/988 o opštoj bezbjednosti proizvoda		Proposal for the Law on General Product Safety Proposal for the Law on Implementation of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety		
4. Usklađenost nacarta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Regulativa 2023/988	Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda			
POGLAVLJE I. OPŠTE ODREDBE Član 1 Cilj i predmet	I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se bitna pravila o bezbjednosti proizvoda koji se stavljaju na tržište ili isporučuju na tržištu i druga pitanja od značaja za bezbjednost tih proizvoda u cilju poboljšanja funkcionisanja tržišta uz obezbjeđivanje visokog	Potpuno usklađeno		

1. Cilj je ove Regulative poboljšati funkcionisanje unutrašnjeg tržišta uz istovremeno osiguravanje visokog stepena zaštite potrošača. 2. Ovom se Regulativom utvrđuju osnovna pravila o bezbjednosti potrošačkih proizvoda koji se stavljaju na tržište ili stavljaju na raspolaganje na tržištu.	nivoa zaštite potrošača.			
Član 2. Područje primjene 1. Ova se Regulativa primjenjuje na proizvode koji se stavljaju na tržište ili stavljaju na raspolaganje na tržištu ako ne postoje posebne odredbe s istim ciljem u okviru prava Unije kojima se uređuje bezbjednost predmetnih proizvoda. Ako proizvodi podliježu posebnim bezbjednosnim zahtjevima utvrđenim u pravu Unije, ova Regulativa se primjenjuje samo na one aspekte i rizike ili kategorije rizika koji nisu predviđeni tim zahtjevima. U pogledu proizvoda koji podliježu posebnim zahtjevima utvrđenim u zakonodavstvu Unije o usklađivanju kako je definisano u članu 3. tačka 27. ne primjenjuju se: (a) poglavlje II. ako se radi o rizicima ili kategorijama rizika obuhvaćenim zakonodavstvom Unije o usklađivanju; (b) poglavlje III. odjeljak 1., poglavlja V. i VII. i poglavlja od IX. do XI. 2. Ova se Regulativa ne primjenjuje na: (a) lijekove za humanu ili veterinarsku primjenu; (b) hranu; (c) hranu za životinje;	Područje primjene Član 3 (1) Ovaj zakon primjenjuje se na proizvode koji se stavljaju na tržište ili isporučuju na tržištu za koje zahtjevi bezbjednosti nijesu uređeni posebnim zakonima. (2) Kad se na proizvode primjenjuju posebni zahtjevi bezbjednosti utvrđeni posebnim zakonom, ovaj zakon primjenjuje se samo na one aspekte i rizike ili kategorije rizika koji nijesu obuhvaćeni tim zahtjevima. (3) Na proizvode na koje se primjenjuju posebni zahtjevi bezbjednosti utvrđeni posebnim zakonom ne primjenjuju se: 1) odredbe čl. 8 do 11 ovog zakona ako se radi o rizicima ili kategorijama rizika obuhvaćenim posebnim zakonom; 2) odredbe čl. 12 do 23 i čl. 41 i 43 ovog zakona. (4) Ovaj zakon ne primjenjuje se na: lijekove za humanu upotrebu ili upotrebu u veterinarstvu; hranu; hranu za životinje; žive biljke i životinje, genetički modificovane organizme i genetički modificovane mikroorganizme u zatvorenom sistemu, kao i na proizvode od biljaka i životinja koji su neposredno			

(d) žive biljke i životinje, genetski modificirane organizme i genetski modificirane mikroorganizme u kontrolisanoj upotrebi, kao i proizvode biljaka i životinja koji se neposredno odnose na njihovu buduću reprodukciju; (e) nusproizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode; (f) sredstva za zaštitu bilja; (g) opremu kojom se potrošači voze ili putuju ako tom opremom direktno upravlja dobavljač usluga u kontekstu usluge prevoza pružene potrošačima i ako tom opremom ne upravljaju sami potrošači; (h) vazduhoplove iz člana 2. stava 3. točke (d) Regulative (EU) 2018/1139; (i) antikvitete. 3. Ova Regulativa se primjenjuje na proizvode koji se stavljaju na tržište ili stavljaju na raspolaganje na tržištu, nezavisno o tome jesu li novi, korišćeni, popravljani ili prerađeni. Ne primjenjuje se na proizvode koje prije upotrebe treba popraviti ili preraditi ako se ti proizvodi kao takvi stavljaju na tržište ili stavljaju na raspolaganje na tržištu i jasno označavaju. 4. Ovom Regulativom se ne dovode u pitanje pravila utvrđena pravom Unije o zaštiti potrošača. 5. Ova se Regulativa provodi uzimajući u obzir načelo opreznosti.	povezani sa njihovom budućom reprodukcijom; nusproizvode životinjskog porijekla i proizvode dobijene od njih; sredstva za zaštitu bilja; opremu kojom se potrošači voze ili putuju kad tom opremom neposredno upravlja pružalac usluga u kontekstu usluge prevoza pružene potrošačima, a kojom ne upravljaju sami potrošači; vazduhoplove koji predstavljaju nizak rizik za bezbjednost vazdušnog saobraćaja u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj; antikvitete. (5) Ovaj zakon primjenjuje se na proizvode koji se stavljaju na tržište ili isporučuju na tržištu, bez obzira na to da li su novi, korišćeni, popravljani ili prepravljani. (6) Ovaj zakon ne primjenjuje se na proizvode koje prije upotrebe treba popraviti ili prepraviti kad se ti proizvodi stavljaju na tržište ili isporučuju na tržištu, a jasno su označeni kao takvi. (7) Odredbe ovog zakona koje se odnose na pitanja zaštite potrošača ne isključuju primjenu drugih propisa kojima se uređuje zaštita potrošača.	Potpuno usklađeno		
--	--	--------------------------	--	--

Član 3. Definicije Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije: (1) „proizvod” znači svaki predmet, bez obzira na to je li međusobno povezan s drugim predmetima ili ne, isporučen ili stavljen na raspolaganje, uz naknadu ili bez nje, među ostalim u kontekstu pružanja usluge, koji je namijenjen potrošačima ili za koji postoji vjerojatnost da će ga, u razumno predvidljivim uslovima, potrošači upotrebljavati čak i ako im nije namijenjen; (2) „bezbjedan proizvod” znači svaki proizvod koji u normalnim ili razumno predvidljivim uslovima upotrebe, uključujući stvarno trajanje upotrebe, ne predstavlja nikakav rizik ili samo najmanji rizik spojiv s upotrebom proizvoda, koji se smatra prihvatljivim i usklađenim s visokim nivoom zaštite zdravlja i bezbjednosti potrošača; (3) „opasan proizvod” znači svaki proizvod koji nije „bezbjedan proizvod”; (4) „rizik” znači kombinacija vjerojatnosti pojave opasnosti koja može dovesti do štete i stepena ozbiljnosti te štete; (5) „ozbiljan rizik” znači rizik za koji se, na osnovu procjene rizika i uzimajući u obzir normalnu i predvidljivu upotrebu proizvoda, smatra da može zahtijevati brzu intervenciju tijela za nadzor tržišta, uključujući slučajeve u kojima učinci rizika nisu trenutni;	Značenje izraza Član 7 Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1) proizvod je svaki predmet, bez obzira na to da li je međusobno povezan sa drugim predmetima ili ne, isporučen ili stavljen na raspolaganje, uz naknadu ili bez nje, uključujući i u kontekstu pružanja usluge, koji je namijenjen potrošačima ili za koji je vjerojatno da će ga, u razumno predvidljivim uslovima, potrošači koristiti čak i ako im nije namijenjen; 2) bezbjedan proizvod je svaki proizvod koji u uobičajenim ili razumno predvidljivim uslovima upotrebe, uključujući stvarno trajanje upotrebe, ne predstavlja nikakav rizik ili samo minimalne rizike kompatibilne sa upotrebom proizvoda, koji se smatra prihvatljivim i usaglašenim sa visokim nivoom zaštite zdravlja i bezbjednosti potrošača; 3) opasan proizvod je svaki proizvod koji nije bezbjedan proizvod; 4) rizik je kombinacija vjerojatnoće pojave opasnosti koja izaziva štetu i stepena ozbiljnosti te štete; 5) ozbiljan rizik je rizik za koji se, na osnovu procjene rizika i uzimajući u obzir	potpuno usklađeno		
---	--	--------------------------	--	--

(6) „stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka proizvoda za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja; (7) „stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržištu Unije; (8) „proizvođač” znači svako pravno ili fizičko lice koje proizvodi proizvod ili za koju se proizvod projektuje ili proizvodi, i koja taj proizvod stavlja na tržište pod imenom ili trgovačkim znakom te osobe; (9) „ovlašćeni zastupnik” znači svako pravno ili fizičko lice koje ima poslovno sjedište u Uniji i koju je proizvođač pisanim putem ovlastio da u ime tog proizvođača obavlja određene zadatke u vezi s obavezama proizvođača iz ove Regulative; (10) „uvoznik” znači svako pravno ili fizičko lice koje ima poslovno sjedište u Uniji i koja na tržište Unije stavlja proizvod iz treće zemlje; (11) „distributer” znači svako pravno ili fizičko lice u lancu snabdijevanja koja nije proizvođač ni uvoznik i koja stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu; (12) „pružalac usluge provođenja narudžbi” znači svaka fizička ili pravna osoba koja u okviru trgovačke djelatnosti nudi najmanje dvije od sljedećih usluga: skladištenje, pakiranje, adresiranje i slanje, a da nema u svojem vlasništvu te proizvode, isključujući poštanske usluge iz člana 2. točke 1. Direktive 97/67/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta (27), usluge dostave paketa kako su definirane u	uobičajenu i predvidljivu upotrebu proizvoda, smatra da zahtijeva brzu intervenciju organa nadležnih za nadzor na tržištu, uključujući slučajeve u kojima dejstva rizika nijesu trenutna; 6) isporuka na tržištu je svako činjenje dostupnim proizvoda na tržištu Crne Gore radi distribucije, potrošnje ili upotrebe u okviru obavljanja privredne djelatnosti, sa ili bez naknade; 7) stavljanje na tržište je prva isporuka proizvoda na tržište Crne Gore; 8) proizvođač je svako pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koje izrađuje proizvod ili za koje se proizvod projektuje ili izrađuje i koje taj proizvod stavlja na tržište pod svojim poslovnim imenom, odnosno nazivom ili žigom; 9) zastupnik je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, koje ima pisano ovlaštenje proizvođača da u njegovo ime preduzima određene radnje u vezi sa isporukom proizvoda na tržištu, u skladu sa ovim zakonom ili posebnim propisima; 10) uvoznik je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, koji stavlja na tržište proizvod iz drugih država; 11) distributer je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, koji je uključen u lanac isporuke, a nije proizvođač ili uvoznik; 12) pružalac usluga sprovođenja narudžbina je pravno ili fizičko lice, odnosno			
--	--	--	--	--

članku 2. točki 2. Regulative (EU) 2018/644 Evropskog parlamenta i Savjeta (28) te sve druge poštanske usluge ili usluge teretnog prijevoza; (13) „privredni subjekt” znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik, distributer, pružalac usluge sprovođenja narudžbi ili bilo koja druga fizička ili pravna osoba koja podliježe obavezama u vezi s proizvodnjom proizvoda, njihovim stavljanjem na raspolaganje na tržištu u skladu s ovom Regulativom; (14) „pružalac internet platforme za trgovinu” znači pružalac usluga posredovanja koji upotrebljava internet interfejs koji potrošačima omogućuje sklapanje ugovora na daljinu s trgovcima radi prodaje proizvoda; (15) „internet interfejs” znači svi kompjuterski programi, uključujući internet stranice, dio internet stranica ili aplikaciju, uključujući mobilne aplikacije; (16) „ugovor na daljinu” znači ugovor na daljinu kako je definisan u članu 2. tačka 7. Direktive 2011/83/EU; (17) „potrošač” znači svako fizičko lice koje djeluje u svrhe koje ne ulaze u okvir njene trgovačke, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti; (18) „trgovac” znači svako pravno ili fizičko lice, nezavisno od toga je li u privatnom ili javnom vlasništvu, koja među ostalim djeluje preko osoba koje djeluju u ime ili za račun tog fizičkog	preduzetnik koji u okviru obavljanja privredne djelatnosti nudi najmanje dvije od sljedećih usluga: skladištenje, pakovanje, adresiranje i slanje proizvoda koji nijesu u njegovoj svojini, isključujući poštanske usluge prijema, sortiranja, transporta i distribucije poštanskih pošiljaka, usluge dostavljanja paketa, kao i druge poštanske usluge koje se vrše u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge i zakonom kojim se uređuju usluge prevoza tereta; 13) isporučilac je proizvođač, zastupnik, uvoznik, distributer, pružalac usluge sprovođenja narudžbina ili bilo koje drugo pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koji podliježe obavezama povezanim sa proizvodnjom proizvoda, njihovom isporukom na tržištu ili puštanjem u rad u skladu sa posebnim propisima; 14) pružalac usluga internet tržišta je pružalac usluga posredovanja koji koristi internet interfejs koji potrošačima omogućava zaključenje ugovora na daljinu sa trgovcima radi prodaje proizvoda; 15) internet interfejs je svaki kompjuterski program, uključujući internet stranicu, dio internet stranice ili aplikaciju, uključujući mobilne aplikacije; 16) ugovor na daljinu je svaki ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluge bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača na istom mjestu, pri čemu se do trenutka zaključenja ugovora i za zaključenje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu;			
---	---	--	--	--

ili pravnog lica, za potrebe povezane s trgovačkom, poslovnom, zanatskom ili profesionalnom djelatnošću tog fizičkog ili pravnog lica; (19) „evropski standard” znači evropski standard definisan u članu 2. tačka 1. podtačka (b) Regulative (EU) br. 1025/2012; (20) „međunarodni standard” znači međunarodni standard definisan u članu 2. tačka 1. podtačka (a) Regulative (EU) br. 1025/2012; (21) „nacionalni standard” znači nacionalni standard definisan u članu 2. tačka 1. podtačka (a) Regulative (EU) br. 1025/2012; (22) „evropska organizacija za standardizaciju” znači evropska organizacija za standardizaciju navedena u Prilogu I. Regulative (EU) br. 1025/2012; (23) „nadzor tržišta” znači aktivnosti koje sprovode i mjere koje preduzimaju tijela za nadzor tržišta kako bi osigurala da su proizvodi usklađeni sa zahtjevima utvrđenim u ovoj Regulativi; (24) „tijelo za nadzor tržišta” znači tijelo koje imenuje država članica na osnovu člana 10. Regulative (EU) 2019/1020 kao tijelo odgovorno za organizaciju i sprovođenje nadzora tržišta na području te države članice;	17) potrošač je svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu van svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti; 18) trgovac je svako fizičko, odnosno pravno lice u privatnom ili državnom vlasništvu koje, samostalno ili preko drugog lica koje nastupa u njegovo ime ili za njegov račun, zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti; 19) evropski standard je standard koji je donijela evropska organizacija za standardizaciju; 20) međunarodni standard je standard koji je donijela međunarodna organizacija za standardizaciju; 21) nacionalni standard je standard koji je donijelo nacionalno tijelo za standardizaciju; 22) crnogorski standard je standard koji je donijelo nacionalno tijelo za standardizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: MEST standard); 23) evropske organizacije za standardizaciju su: – Evropski komitet za standardizaciju (CEN), – Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC), – Evropski institut za standarde iz oblasti telekomunikacija (ETSI); 24) nadzor na tržištu obuhvata aktivnosti koje sprovode i mjere koje preduzimaju nadležne inspekcije kako bi obezbijedile da su			
---	---	--	--	--

(25) „opoziv“ znači svaka mjera čiji je cilj postići povrat proizvoda koji je već stavljen na raspolaganje potrošaču; (26) „povlačenje“ znači svaka mjera usmjerena na sprečavanje da proizvod u lancu snabdijevanja bude stavljen na raspolaganje na tržištu; (27) „zakonodavstvo Unije o usklađivanju“ znači zakonodavstvo Unije navedeno u Prilogu I. Regulative (EU) 2019/1020 i svako drugo zakonodavstvo kojim se usklađuju uslovii za stavljanje proizvoda na koje se primjenjuje ova Regulativa na tržište; (28) „antikviteti“ znači proizvodi kao što su kolekcionarski predmeti ili umjetnička djela za koje potrošači ne mogu razumno očekivati da ispunjavaju najsavremenije bezbjednosne norme.	proizvodi na tržištu usklađeni sa zahtjevima utvrđenim u ovom zakonu; 25) nadležna inspekcija je inspekcija nadležna za nadzor proizvoda na tržištu; 26) opoziv je svaka mjera čiji je cilj da se postigne povraćaj proizvoda koji je već stavljen na raspolaganje potrošaču; 27) povlačenje je svaka mjera čiji je cilj sprečavanje da proizvod u lancu snabdijevanja bude isporučen na tržištu; 28) zakonodavstvo Evropske unije o usklađivanju je zakonodavstvo Unije navedeno u Prilogu I Regulative (EU) 2019/1020 Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. juna 2019. godine o nadzoru na tržištu i usaglašenosti proizvoda i o izmjenama i dopunama Direktive 2004/42/EZ i Regulativa (EZ) 765/2008 i (EU) 305/2011 (u daljem tekstu: Regulativa (EU) 2019/1020), kao i svako drugo zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uslovi za stavljanje proizvoda na tržište; 29) antikviteti su proizvodi, kao što su kolekcionarski predmeti ili umjetnička djela, za koje potrošači ne mogu razumno očekivati da ispunjavaju najsavremenije bezbjednosne standarde; 30) sistem sljedljivosti je sistem koji se sastoji od prikupljanja i čuvanja podataka, uključujući elektronskim putem, kojim se omogućava identifikacija proizvoda, njegovih sastavnih dijelova ili isporučilaca uključenih u lanac nabavke, kao i od načina prikazivanja i omogućavanja pristupa tim podacima, uključujući stavljanje nosača podataka na proizvod, njegovo pakovanje ili u prateće dokumente;			
--	--	--	--	--

	31) bezbjednosno upozorenje je upozorenje isporučioaca koje se pruža ako je potrošačima potrebno skrenuti pažnju na određene informacije kako bi se obezbijedila bezbjedna upotreba proizvoda.			
--	--	--	--	--

Član 4 Prodaja na daljinu Proizvodi koji se nude na prodaju na internetu ili drugim sredstvima prodaje na daljinu smatraju se stavljenim na raspolaganje na tržištu ako je ponuda usmjerena na potrošače u Uniji. Ponuda za prodaju smatra se usmjerenom na potrošače u Uniji ako relevantni privredni subjekt na bilo koji način usmjerava svoje aktivnosti na jednu ili više država članica.	Prodaja proizvoda na daljinu Član 5 (1) Proizvodi koji se nude na prodaju na internetu ili putem drugih sredstava prodaje na daljinu smatraju se isporučenim na tržištu ako je ponuda usmjerena na potrošače u Crnoj Gori. (2) Ponuda za prodaju smatra se usmjerenom na potrošače u Crnoj Gori ako isporučilac koji nudi proizvod na bilo koji način usmjerava svoje aktivnosti na Crnu Goru.	Potpuno usklađeno		
--	---	--------------------------	--	--

Član 5. Opšti zahtjevi bezbjednosti Privredni subjekti smiju stavljati na tržište ili stavljati na raspolaganje na tržištu samo bezbjedne proizvode.	Opšti zahtjev bezbjednosti Član 8 Isporučiocu su dužni da stavljaju na tržište ili isporučuju na tržištu isključivo bezbjedne proizvode (opšti zahtjev bezbjednosti).	Potpuno usklađeno		
Član 6. Aspekti za procjenu bezbjednosti proizvoda 1. Prilikom procjene toga je li pojedini proizvod bezbjedan u obzir se posebno uzimaju sljedeći aspekti: (a) karakteristike proizvoda, uključujući njegov dizajn, tehničke karakteristike, sastav, pakovanje, uputstva za sklapanje te, prema potrebi, za ugradnju, upotrebu i održavanje; (b) uticaj na druge proizvode ako se razumno može predvidjeti da će se proizvod upotrebljavati s drugim proizvodima, uključujući međusobnu povezanost tih proizvoda; (c) Uticaj koji bi drugi proizvodi mogli imati na proizvod koji se procjenjuje, ako se razumno može predvidjeti da će se taj proizvod upotrebljavati s drugim proizvodima, uključujući učinak neugrađenih proizvoda koji su namijenjeni određivanju, promjeni ili upotpunjavanju rada proizvoda koji se ocjenjuje, a koji se moraju uzeti u obzir pri procjeni bezbjednosti proizvoda koji se procjenjuje;	Procjena bezbjednosti proizvoda Član 9 (1) Prilikom procjene da li je proizvod bezbjedan naročito se uzimaju u obzir: 1) karakteristike proizvoda, uključujući njegov dizajn, tehnička svojstva, sastav, pakovanje, uputstva za sastavljanje i, po potrebi, za ugradnju, upotrebu i održavanje; 2) uticaj na druge proizvode kad se razumno može predvidjeti da će se proizvod koristiti sa drugim proizvodima, uključujući međusobno povezivanje tih proizvoda; 3) uticaj koji bi drugi proizvodi mogli imati na proizvod koji se procjenjuje, kad se razumno može predvidjeti da će se drugi proizvodi koristiti sa tim proizvodom, uključujući uticaj neugrađenih proizvoda koji su namijenjeni određivanju, promjeni ili upotpunjavanju načina na koji proizvod koji se ocjenjuje radi, koji se moraju uzeti u obzir prilikom procjene bezbjednosti proizvoda koji se procjenjuje; 4) predstavljanje proizvoda, označavanje, uključujući označavanje odgovarajućeg uzrasta za djecu, sva upozorenja i uputstva za njegovu bezbjednu upotrebu i	Potpuno usklađeno		

(d) predstavljanje proizvoda, označavanje, uključujući označavanje primjerene dobi djece koja se mogu služiti proizvodom, sva upozorenja i uputstva za bezbjednu upotrebu i odlaganje proizvoda te sve druge oznake ili informacije o proizvodu; (e) kategorije potrošača koji upotrebljavaju proizvod, posebno procjenjivanjem rizika za ranjive grupe potrošača kao što su djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom, kao i uticaja različitih spolova na zdravlje i bezbjednost; (f) izgled proizvoda ako je vjerovatno da će navesti potrošače da ga upotrebljavaju na način različit od onoga za koji je projektovan, a posebno: i. ako proizvod iako nije prehrambeni proizvod nalikuje prehrambenom proizvodu i postoji vjerovatnoća da se zamijeni za prehrambeni proizvod zbog njegovog oblika, mirisa, boje, izgleda, pakovanja, označavanja, obima, veličine ili drugih karakteristika te bi ga potrošači, posebno djeca, stoga mogli staviti u usta, sisati ili progutati; ii. ako postoji vjerovatnoća da će proizvod upotrebljavati djeca, iako nije projektovan za djecu ni namijenjen da ga upotrebljavaju djeca, ili taj proizvod nalikuje predmetu koji se obično smatra privlačnim ili namijenjenim djeci zbog svog dizajna, pakovanja ili karakteristika; (g) ako to zahtijeva priroda proizvoda, odgovarajuće sajberbezbjednosne karakteristike potrebne za zaštitu proizvoda od vanjskih uticaja, uključujući zlonamjerne treće strane, ako bi se takav uticaj mogao odraziti na bezbjednost proizvoda, uključujući mogući gubitak međusobne povezanosti;	odlaganje, kao i sve druge oznake ili informacije o proizvodu; 5) kategorije potrošača koji koriste proizvod, naročito procjenjivanjem rizika za posebno osjetljive grupe potrošača kao što su djeca, starija lica i lica sa invaliditetom, kao i uticaj razlika po osnovu pola na zdravlje i bezbjednost; 6) izgled proizvoda u slučaju da je vjerovatno da će navesti potrošače da ga koriste na način drugačiji od onog za koji je dizajniran, a naročito: - kad je proizvod, iako nije prehrambeni proizvod, sličan prehrambenom proizvodu i vjerovatno će se zbog svog oblika, mirisa, boje, izgleda, pakovanja, označavanja, zapremine, veličine ili drugih karakteristika zamijeniti za prehrambeni proizvod, zbog čega bi ga potrošači, posebno djeca, mogli staviti u usta, sisati ili progutati; - kad je vjerovatno da će proizvod koristiti djeca, iako nije dizajniran ni namijenjen da ga koriste djeca, ili taj proizvod zbog svojeg dizajna, pakovanja ili karakteristika liči na predmet koji se obično smatra privlačnim ili namijenjenim djeci; 7) kad to zahtijeva priroda proizvoda, odgovarajuće sajberbezbjednosne karakteristike neophodne za zaštitu proizvoda od spoljnih uticaja, uključujući zlonamjerne treće strane, kad bi takav uticaj mogao imati uticaja na bezbjednost proizvoda, uključujući mogući gubitak međusobne povezanosti; 8) razvoj funkcionalnosti proizvoda u pogledu učenja i predviđanja, kad to zahtijeva priroda proizvoda. (2) Mogućnost postizanja višeg nivoa bezbjednosti ili raspoloživost drugih proizvoda			
--	---	--	--	--

(h) ako to zahtijeva priroda proizvoda, funkcionalnosti proizvoda u pogledu razvoja, učenja i predviđanja. 2. Mogućnost postizanja višeg nivoa bezbjednosti ili dostupnost drugih proizvoda koji predstavljaju manji rizik ne čini dovoljan razlog da se neki proizvod smatra opasnim proizvodom.	koji su nižeg stepena rizika ne može biti razlog da se određeni proizvod smatra opasnim.			
Član 7. Pretpostava usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti 1. Za potrebe ove Regulative pretpostavlja se da je proizvod usaglašen sa opštim zahtjevom bezbjednosti utvrđenim u članu 5. ove Regulative u sljedećim slučajevima: (a) ako je usaglašen s relevantnim evropskim standardima u području bezbjednosti proizvoda ili njihovim dijelovima u pogledu rizika i kategorija rizika obuhvaćenih tim standardima, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Evropske unije u skladu s članom 10. stav 7. Regulative (EU) br. 1025/2012; ili (b) u slučaju da ne postoje relevantni evropski standardi iz tačke (a) ovog stava, ako je proizvod usaglašen s nacionalnim zahtjevima u pogledu rizika i kategorija rizika obuhvaćenih zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima utvrđenim u nacionalnom pravu države	Pretpostava usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti Član 10 (1) Pretpostavlja se da je proizvod usaglašen sa opštim zahtjevom bezbjednosti ako je: 1) usaglašen sa relevantnim MEST standardima čija je lista objavljena u „Službenom listu Crne Gore“ i koji preuzimaju evropske standarde sa liste standarda objavljene u „Službenom listu Evropske unije“, kao podrška pretpostavljenom opštem zahtjevu bezbjednosti u pogledu rizika i kategorija rizika obuhvaćenih tim standardima; ili 2) u slučaju da ne postoje MEST standardi iz tačke 1 ovog stava, usaglašen sa nacionalnim zahtjevima, u pogledu rizika i kategorija rizika obuhvaćenih zahtjevima zaštite zdravlja i bezbjednosti, utvrđenim propisima Crne Gore, pod uslovom da su ti propisi u skladu sa pravom Evropske unije, naročito čl. 34 i 36	Potpuno usklađeno		

članice u kojoj se on stavlja na raspolaganje na tržištu, pod uslovom da je takav zakon u skladu s pravom Unije. 2. Komisija donosi sprovedbene akte kojima se određuju posebni bezbjednosni zahtjevi koje je potrebno obuhvatiti evropskim standardima kako bi se osiguralo da proizvodi koji su usaglašeni sa tim evropskim standardima ispunjavaju opšti zahtjev bezbjednosti utvrđen u članu 5. Ti se sprovedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 46. stava 3. 3. Međutim, pretpostava usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti iz stava 1. ne sprječava tijela za nadzor tržišta da preduzmu sve prikladne mjere na osnovu ove Regulative ako postoje dokazi da je proizvod, uprkos takvoj pretpostavci, opasan.	Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. (2) Listu MEST standarda iz stava 1 tačka 1 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove standardizacije i objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“. (3) Pretpostavka usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti iz stava 1 ovog člana ne sprečava nadležnu inspekciju da preduzme mjere u skladu sa članom 43 ovog zakona.			
Član 8. Dodatni elementi koje je potrebno uzeti u obzir za procjenu bezbjednosti proizvoda 1. Za potrebe člana 6. i u slučajevima u kojima se ne primjenjuje pretpostava bezbjednosti iz člana 7., pri procjeni bezbjednosti proizvoda u obzir se posebno uzimaju sljedeći aspekti, ako su dostupni: (a) evropski standardi, osim onih na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Evropske unije u skladu s članom 10. stavom 7. Regulative (EU) br. 1025/2012; (b) međunarodne standarde; (c) međunarodni sporazumi;	Dodatni elementi za procjenu bezbjednosti proizvoda Član 11 (1) U slučaju iz člana 9 ovog zakona, kao i u slučaju kad se ne primjenjuje pretpostavka usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti iz člana 10 ovog zakona, prilikom procjene bezbjednosti proizvoda u obzir se naročito uzimaju sljedeći elementi ako su dostupni: 1) evropski standardi, osim onih za koja su upućivanja objavljena u „Službenom listu Evropske unije“ za potrebe opšte bezbjednosti proizvoda; 2) međunarodni standardi; 3) međunarodni sporazumi; 4) dobrovoljne šeme sertifikacije ili slični okviri za ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda od	Potpuno usklađeno		

(d) dobrovoljni programi sertifikovanja ili slični okviri za ocjenjivanje usaglašenosti trećih strana, posebno oni osmišljeni za podršku pravu Unije; (e) preporuke ili smjernice Komisije za procjenu bezbjednosti proizvoda; (f) nacionalne norme koje je izradila država članica u kojoj se proizvod stavlja na raspolaganje; (g) najnovija dostignuća i tehnologije, uključujući mišljenje priznatih naučnih tijela i stručnih odbora; (h) pravila dobre prakse u području bezbjednosti proizvoda koja su na snazi u predmetnom području; (i) razumna očekivanja potrošača u pogledu bezbjednosti; (j) bezbjednosni zahtjevi doneseni u skladu s članom 7. stavom 2.	strane tijela za ocjenjivanje usaglašenosti (treća strana), naročito oni osmišljeni da olakšaju primjenu prava Evropske unije; 5) preporuke ili smjernice Evropske komisije za procjenu bezbjednosti proizvoda; 6) MEST standardi; 7) najnovija dostignuća i tehnologije, uključujući mišljenje priznatih naučnih tijela i stručnih odbora; 8) kodeksi dobre prakse za bezbjednost proizvoda koji su na snazi u datom sektoru; 9) razumna očekivanja potrošača u pogledu bezbjednosti.			
Član 9. Obaveze proizvođača 1. Pri stavljanju svojih proizvoda na tržište proizvođači osiguravaju da su ti proizvodi projektovani i proizvedeni u skladu s opštim zahtjevom bezbjednosti utvrđenim u članu 5. 2. Prije stavljanja svojih proizvoda na tržište proizvođači provode internu analizu rizika i izrađuju tehničku dokumentaciju koja sadrži najmanje opšti opis proizvoda i njegove bitne karakteristike relevantne za procjenu njegove bezbjednosti. Ako je to prikladno s obzirom na moguće rizike povezane s proizvodom, tehnička dokumentacija iz prvog podstava, prema potrebi, takođe sadrži:	Obaveze proizvođača u vezi sa proizvodom i tehničkom dokumentacijom Član 12 (1) Proizvođač je dužan da za proizvode koje stavlja na tržište obezbijedi da su dizajnirani i proizvedeni u skladu sa opštim zahtjevom bezbjednosti. (2) Prije stavljanja proizvoda na tržište, proizvođač je dužan da izvrši internu analizu rizika i izradi tehničku dokumentaciju koja naročito sadrži opšti opis proizvoda i njegove ključne karakteristike bitne za procjenu bezbjednosti. (3) Kad je to primjenljivo, s obzirom na moguće rizike povezane sa proizvodom, tehnička dokumentacija iz stava 2 ovog člana, po potrebi, sadrži i: 1) analizu mogućih rizika povezanih sa proizvodom i rješenja donijeta za otklanjanje ili	Potpuno usklađeno		

(a) analizu mogućih rizika povezanih s proizvodom i rješenja donesena za uklanjanje ili ublažavanje takvih rizika, uključujući ishod svih izvještaja povezanih s ispitivanjima koja je sproveo proizvođač ili druga strana u njegovo ime; i (b) popis svih relevantnih evropskih standarda kako je navedeno u članu 7. stav 1. tačke (a) ili druge elemente iz člana 7. stava 1. tačke (b) ili člana 8. koji se primjenjuju kako bi se ispunio opšti zahtjev bezbjednosti iz člana 5. Ako je bilo koji od evropskih standarda, zdravstvenih i zahtjeva bezbjednosti ili elemenata iz člana 7. stav 1. ili člana 8. samo djelimično primijenjen, proizvođači utvrđuju dijelove koji su primijenjeni. 3. Proizvođači osiguravaju da je tehnička dokumentacija iz stava 2. ažurirana. Čuvaju tu dokumentaciju da bude dostupna tijelima za nadzor tržišta u periodu od deset godina nakon što je proizvod stavljen na tržište i na zahtjev je stavljaju na raspolaganje tim tijelima. 4. Proizvođači osiguravaju da su uspostavljeni postupci za održavanje usaglašenosti serijskih proizvedenih proizvoda s opštim zahtjevom bezbjednosti utvrđenim u članu 5. 5. Proizvođači osiguravaju da njihovi proizvodi nose broj tipa, šarže ili serije ili drugi element koji omogućuje njihovu	ublažavanje takvih rizika, uključujući ishod svih izvještaja povezanih sa ispitivanjima koja je sproveo proizvođač ili drugo lice u njegovo ime; i 2) listu svih relevantnih standarda iz člana 10 stav 1 tačka 1, nacionalne zahtjeve iz člana 10 stav 1 tačka 2 ili dodatne elemente iz člana 11 ovog zakona, koji se primjenjuju kako bi se ispunio opšti zahtjev bezbjednosti. (4) Kad su bilo koji od standarda iz člana 10 stav 1 tačka 1, nacionalni zahtjevi iz člana 10 stav 1 tačka 2 ili dodatni elementi iz člana 11 ovog zakona samo djelimično primijenjeni, proizvođač je dužan da u tehničkoj dokumentaciji navede djelove koji su primijenjeni. (5) Proizvođač je dužan da redovno ažurira tehničku dokumentaciju iz st. 2 i 3 ovog člana. (6) Dokumentaciju iz stava 5 ovog člana proizvođač je dužan da čuva deset godina od dana stavljanja proizvoda na tržište i da je, na zahtjev, stavi na raspolaganje nadležnoj inspekciji. Obaveze proizvođača u vezi sa serijama proizvoda, identifikacijom i preduzimanjem mjera Član 13 (1) Proizvođač je dužan da uspostavi postupke za održavanje usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti za proizvode proizvedene u serijama. (2) Proizvođač je dužan da obezbijedi da je na proizvodu označen tip, broj šarže ili serije ili drugi element koji omogućava njegovu			
--	---	--	--	--

identifikaciju i koji je potrošačima lako uočljiv i čitak ili, kad to ne dopušta veličina ili priroda proizvoda, da tražene informacije budu navedene na pakovanju ili u popratnom dokumentu. 6. Proizvođači navode svoje ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani trgovački znak, poštansku adresu i e-adresu te, ako su različite, poštansku adresu ili e-adresu jedinstvene tačke za kontakt putem koje su dostupni. Te se informacije navode na proizvodu ili, kad to nije moguće, na pakovanju ili u popratnom dokumentu. 7. Proizvođači osiguravaju da njihov proizvod prate jasne upute i informacije o bezbjednosti na jeziku koji potrošači mogu lako razumjeti, kako odredi država članica u kojoj se proizvod stavlja na raspolaganje na tržištu. Taj se zahtjev ne primjenjuje ako se proizvod može upotrebljavati sigurno i kako je predvidio proizvođač bez takvih uputstava i informacija o bezbjednosti. 8. Ako proizvođač smatra ili ima razloga vjerovati, na osnovu informacija koje taj proizvođač posjeduje, da je proizvod koji je stavio na tržište opasan proizvod, proizvođač odmah: (a) preduzima korektivne mjere potrebne za postizanje usaglašenosti proizvoda na djelotvoran način, uključujući, prema potrebi, povlačenje ili opoziv proizvoda; (b) obavještava o tome potrošače u skladu s članom 35. ili članom 36., ili u skladu s oba člana; i (c) obavještava o tome putem portala Safety Business Gateway tijela za nadzor tržišta u državama članica u kojima je proizvod stavljen na raspolaganje na tržištu. Za potrebe prvog podstava tačaka (b) i (c) proizvođač navodi pojedinosti, posebno o riziku za zdravlje i bezbjednost potrošača i o svim već preduzetim korektivnim mjerama te,	identifikaciju i koji je potrošačima lako vidljiv i čitak ili, kad to ne dozvoljava veličina ili priroda proizvoda, da su te informacije navedene na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod. (3) Proizvođač je dužan da na proizvodu navede svoje ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig, adresu za prijem pošte i elektronske pošte i, ako su različite, adresu za prijem pošte ili elektronske pošte svoje jedinstvene kontakt tačke preko koje može biti kontaktiran, a kad to nije moguće na proizvodu, te podatke navodi na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod. (4) Proizvođač je dužan da obezbijedi da proizvod prate jasna uputstva i informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku, osim kad se proizvod može koristiti bezbjedno i kako je to namijenio proizvođač bez takvih uputstava i informacija. (5) Ako, na osnovu informacija koje posjeduje, proizvođač smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod koji je stavio na tržište opasan, dužan je da odmah: 1) preduzme korektivne mjere neophodne da se na djelotvoran način postigne usaglašenost proizvoda, uključujući, po potrebi, povlačenje ili opoziv proizvoda; 2) o tome obavijesti potrošače u skladu sa članom 36 i/ili članom 37 ovog zakona; i 3) o tome obavijesti nadležnu inspekciju putem portala za komunikaciju sa isporučiocima i pružaocima usluga internet tržišta iz člana 34 stav 1 tačka 2 ovog zakona (Safety Business Gateway). (6) Za potrebe obavještavanja iz stava 5 tač. 2 i 3 ovog člana, proizvođač je dužan da navede pojedinosti, naročito o riziku po zdravlje i	Potpuno usklađeno		
---	---	--------------------------	--	--

ako su dostupne, o količini proizvoda koji su još u opticaju na tržištu, po državi članici, 9. Komisija osigurava da proizvođači putem portala Safety Business Gateway mogu pružiti informacije koje su namijenjene upozoravanju potrošača te da su te informacije bez nepotrebnog odlaganja dostupne potrošačima na portalu Safety Gate. 10. Proizvođači osiguravaju da se drugi privredni subjekti, odgovorne osobe i pružaoci internet platformi za trgovanje u predmetnom lancu snabdijevanja blagovremeno obavještavaju o svim problemima bezbjednosti koje su utvrdili. 11. Proizvođači čine javno dostupnima kanale komunikacije kao što su telefonski broj, e-adresa ili poseban odjeljak svojih internet stranica, vodeći računa o potrebama osoba s invaliditetom u pogledu pristupačnosti, preko kojih im omogućuju da podnesu pritužbe i obavijeste proizvođače o svim nesrećama ili bezbjednosnim problemima povezanim s proizvodom. 12. Proizvođači istražuju podnesene pritužbe i primljene informacije o nesrećama koje se odnose na bezbjednost proizvoda koje su stavili na raspolaganje na tržištu i za koje je podnosilac pritužbe naveo da su opasni te vode interni registar tih pritužbi i opoziva proizvoda te svih korektivnih	bezbjednost potrošača i o svim već preduzetim korektivnim mjerama, kao i, ako su dostupne, pojedinosti o količini proizvoda koji su još na tržištu. Obaveze proizvođača u vezi razmjene informacija i ispitivanja prigovora Član 14 (1) Proizvođač je dužan da, putem Safety Business Gateway, pruži informacije namijenjene za upozoravanje potrošača i da te informacije, bez nepotrebnog odlaganja, učini dostupnim potrošačima. (2) Proizvođač obezbjeđuje da su ostali isporučiooci, odgovorna lica i pružaoci usluga internet tržišta u datom lancu snabdijevanja pravovremeno obaviješteni o svim pitanjima bezbjednosti koja je identifikovao. (3) Proizvođač je dužan da obezbijedi javno dostupne načine komunikacije, kao što su broj telefona, adresa za prijem elektronske pošte ili posebna sekcija na svojoj internet stranici, uzimajući u obzir potrebe pristupačnosti za lica sa invaliditetom, koji omogućavaju potrošačima da podnesu prigovor i obavijeste proizvođača o svim nesrećnim slučajevima ili pitanjima bezbjednosti koje su imali u vezi sa proizvodom. (4) Proizvođač je dužan da ispita podnesene prigovore i primljene informacije o nesrećnim slučajevima koji se odnose na bezbjednost proizvoda koje je isporučio na tržište i za koje je podnosilac prigovora naveo da su opasni i da te prigovore, kao i opozive proizvoda i sve korektivne mjere preduzete radi postizanja usaglašenosti proizvoda, vodi u internoj evidenciji.	Potpuno usklađeno		
--	--	--------------------------	--	--

mjera koje su preduzete radi postizanja usaglašenosti proizvoda. 13. U internom registru pritužbi čuvaju se samo oni lični podaci koji su proizvođaču potrebni da istraži pritužbu o navodno opasnom proizvodu. Takvi se podaci čuvaju samo onoliko koliko je potrebno u svrhu istrage i u svakom slučaju ne dulje od pet godina od njihova unosa.	(5) U evidenciji iz stava 4 ovog člana proizvođač može da sačuva isključivo one podatke o ličnosti (u daljem tekstu: lični podaci) koji su mu neophodni da ispita prigovor na navodno opasan proizvod, kao i da ih čuva isključivo onoliko koliko je potrebno za ispitivanje prigovora, a najduže pet godina od dana unošenja podataka.			
Član 10. Obaveze ovlašćenih zastupnika 1. Proizvođač može pisanim ovlašćenjem imenovati ovlašćenog zastupnika. 2. Ovlašćeni zastupnik obavlja zadatke navedene u ovlašćenju koje mu je dao proizvođač. Ovlašćeni zastupnik tijelima za nadzor tržišta na zahtjev dostavlja kopiju tog ovlašćenja. Ovlašćenom zastupniku ovlašćenjem je dopušteno da obavlja barem sljedeće zadatke: (a) na obrazloženi zahtjev tijela za nadzor tržišta dostavlja tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za dokazivanje bezbjednosti proizvoda na službenom jeziku koje to tijelo može razumjeti; (b) ako ovlašćeni zastupnik smatra ili ima razloga vjerovati da je predmetni proizvod opasan, o tome obavještava proizvođača;	Obaveze zastupnika Član 15 (1) Proizvođač može pisanim ovlašćenjem imenovati zastupnika koji, u skladu sa dobijenim ovlašćenjem, može da preduzima najmanje sljedeće poslove: 1) dostavlja nadležnoj inspekciji, na obrazloženi zahtjev, sve informacije i dokumentaciju neophodnu za dokazivanje bezbjednosti proizvoda na jeziku koji ta inspekcija može da razumije; 2) obavještava proizvođača, ako smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod opasan; 3) obavještava nadležne organe, putem Safety Business Gateway, o svim radnjama preduzetim da se otklone rizici koje predstavljaju proizvodi obuhvaćeni ovlašćenjem, ako takvo obavještenje već nije pružio proizvođač ili ako nije pruženo po uputstvu proizvođača;	Potpuno usklađeno		

(c) obavještava nadležna nacionalna tijela o svim preduzetim mjerama kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi obuhvaćeni njihovim ovlaštenjem postavljanjem obavještenja na portalu Safety Business Gateway ako takve informacije već nije pružio proizvođač ili ako nisu pružene po nalogu proizvođača; (d) sarađuje s nadležnim nacionalnim tijelima, na njihov zahtjev, o svakoj preduzetoj radnji kako bi se na djelotvoran način uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi obuhvaćeni njihovim ovlaštenjem.	4) sarađuje sa nadležnim organima, na njihov zahtjev, u svakoj radnji preduzetoj da se na djelotvoran način otklone rizici koje predstavljaju proizvodi obuhvaćeni ovlaštenjem. (2) Zastupnik je dužan da, na zahtjev, dostavi kopiju ovlaštenja iz stava 1 ovog člana nadležnoj inspekciji.			
Član 11. Obaveze uvoznika 1. Prije stavljanja proizvoda na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvod u skladu s opštim zahtjevom bezbjednosti utvrđenim u članu 5. i da je proizvođač ispunio zahtjeve iz člana 9. stavova 2., 5. i 6. 2. Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati, na osnovu informacija koje taj uvoznik posjeduje, da proizvod nije u skladu sa članom 5. i članom 9. stavovima 2., 5. i 6., uvoznik ne smije staviti proizvod na tržište sve dok se ne postigne usaglašenost proizvoda. Nadalje, ako je proizvod opasan proizvod, uvoznik odmah o tome obavještava proizvođača i osigurava da su o tome obaviještena tijela za nadzor tržišta putem portala Safety Business Gateway. 3. Uvoznici navode svoje ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani trgovački znak, poštansku adresu i e-adresu te, ako su različite, poštansku adresu ili e-adresu jedinstvene točke za kontakt putem koje su dostupni. Te se	Obaveze uvoznika u vezi sa proizvodima i tehničkom dokumentacijom Član 16 (1) Prije stavljanja proizvoda na tržište, uvoznik je dužan da obezbijedi da je proizvod usklađen sa opštim zahtjevom bezbjednosti i da je proizvođač ispunio zahtjeve iz člana 12 st. 2, 3 i 4 i člana 13 st. 2 i 3 ovog zakona. (2) Kad, na osnovu informacija koje posjeduje, smatra ili ima razloga da vjeruje da proizvod nije usaglašen sa opštim zahtjevom bezbjednosti, članom 12 st. 2, 3 i 4 i članom 13 st. 2 i 3 ovog zakona, uvoznik ne smije da stavi proizvod na tržište prije nego se postigne usaglašenost proizvoda. (3) Kad se radi o opasnom proizvodu, uvoznik je dužan da o tome odmah obavijesti	Potpuno usklađeno		

informacije navode na proizvodu ili, kad to nije moguće, na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod. Uvoznici osiguravaju da bilo kakve dodatne oznake ne prekrivaju bilo kakve informacije propisane pravom Unije na oznaci koju je obezbijedio proizvođač. 4. Uvoznici osiguravaju da uvezeni proizvod prate jasna uputstva i informacije o bezbjednosti na jeziku koji potrošači mogu lako razumjeti, kako odredi država članica u kojoj se proizvod stavlja na raspolaganje na tržištu, osim ako se proizvod može upotrebljavati bezbjedno i kako je predvidio proizvođač bez takvih uputstava i informacija o bezbjednosti. 5. Uvoznici osiguravaju da, dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uslovi skladištenja ili prevoza ne ugrožavaju njegovu usaglašenost s opštim zahtjevom bezbjednosti utvrđenim u članu 5. i njegovu usaglašenost s članom 9. stavovima 5. i 6. 6. Uvoznici čuvaju primjerak tehničke dokumentacije iz člana 9. stava 2. da bude dostupna tijelima za nadzor tržišta u periodu od deset godina nakon što su proizvod stavili na tržište i osiguravaju da se dokumenti iz člana 9. stav 2. u relevantnim slučajevima mogu na zahtjev staviti na raspolaganje tim tijelima. 7. Uvoznici sarađuju s tijelima za nadzor tržišta i proizvođačem kako bi osigurali bezbjednost proizvoda. 8. Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati, na osnovu informacija koje taj uvoznik posjeduje, da je proizvod koji je stavio na tržište opasan proizvod, uvoznik odmah: (a) obavještava proizvođača o tome;	proizvođača i nadležnu inspekciju putem Safety Business Gateway. (4) Uvoznik je dužan da na proizvodu navede svoje ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig, adresu za prijem pošte i elektronske pošte i, ako su različite, adresu za prijem pošte ili elektronske pošte svoje jedinstvene kontakt tačke preko koje može biti kontaktiran. (5) Kad podatke iz stava 4 ovog člana nije moguće navesti na proizvodu, uvoznik ih navodi na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod, pri čemu je dužan da obezbijedi da bilo kakva dodatna oznaka ne prekriva bilo koju zakonom propisanu informaciju na oznaci koju je dao proizvođač. (6) Uvoznik obezbjeđuje da uvezeni proizvod koji stavi na tržište prate jasna uputstva i informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku, osim kad se proizvod može koristiti bezbjedno i kako je to namijenio proizvođač bez takvih uputstava i informacija o bezbjednosti. (7) Dok je proizvod pod njegovom odgovornošću, uvoznik je dužan da obezbijedi da uslovi skladištenja ili transporta ne ugrožavaju usaglašenost proizvoda sa opštim zahtjevom bezbjednosti i usaglašenost sa zahtjevima iz člana 13 st. 2 i 3 ovog zakona. (8) Primjerak tehničke dokumentacije iz člana 12 stav 5 ovog zakona uvoznik je dužan da čuva deset godina nakon što je proizvod stavio na tržište i da je, na zahtjev, stavi na raspolaganje nadležnoj inspekciji.			
---	--	--	--	--

(b) osigurava preduzimanje korektivnih mjera potrebnih za postizanje usaglašenosti proizvoda na djelotvoran način, uključujući, prema potrebi, povlačenje ili opoziv proizvoda; ako takve mjere nisu preduzete, uvoznik je dužan da ih odmah preduzme; (c) osigurava da su potrošači odmah o tome obavješteni u skladu s članom 35. ili članom 36., ili u skladu s oba člana; (d) obavještava o tome putem portala Safety Business Gateway tijela za nadzor tržišta u državama članicama u kojima je proizvod stavljen na raspolaganje na tržištu. Za potrebe prvog podstava tačaka (c) i (d) uvoznik navodi pojedinosti, posebno o riziku za zdravlje i bezbjednost potrošača i o svim već preduzetim korektivnim mjerama te, ako su dostupne, o količini proizvoda koji su još u opticaju na tržištu, po državama članicama. 9. Uvoznici provjeravaju jesu li potrošačima javno dostupni kanali komunikacije iz člana 9. stava 11., koji im omogućuju da podnesu pritužbe i obavijeste o svim nesrećama ili problemima bezbjednosti povezanim sa proizvodom. Ako takvi kanali nisu dostupni, uvoznici ih osiguravaju, uzimajući u obzir potrebe osoba s invaliditetom u pogledu pristupačnosti. 10. Uvoznici istražuju podnesene pritužbe i primljene informacije o nesrećama koje se odnose na bezbjednost proizvoda koje su stavili na raspolaganje na tržištu i za koje je podnosilac pritužbe naveo da su opasni i evidentiraju te pritužbe, kao i opozive proizvoda i sve korektivne mjere koje su preduzete radi postizanja usaglašenosti proizvoda u registru iz člana 9. stava 12. ili u sopstvenom internom	Obaveze uvoznika u vezi sa korektivnim mjerama, razmjenom informacija i ispitivanjem prigovora Član 17 (1) Uvoznik je dužan da sarađuje sa nadležnim inspekcijama i proizvođačem kako bi obezbijedili da je proizvod bezbjedan. (2) Ako na osnovu informacija koje posjeduje uvoznik smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod koji je stavio na tržište opasan, dužan je da odmah: 1) o tome obavijesti proizvođača; 2) obezbijedi preduzimanje korektivnih mjera neophodnih da se na djelotvoran način postigne usaglašenost proizvoda, uključujući, po potrebi, povlačenje ili opoziv, kao i, ako takve mjere nijesu preduzete, da ih odmah preduzme; 3) obezbijedi da su potrošači o tome obaviješteni u skladu sa članom 37 i/ili članom 38 ovog zakona; i 4) o tome obavijesti nadležnu inspekciju putem Safety Business Gateway. (3) Za potrebe obavještavanja iz stava 2 tač. 3 i 4 ovog člana, uvoznik je dužan da navede pojedinosti, naročito o riziku po zdravlje i bezbjednost potrošača i o svim već preduzetim korektivnim mjerama kao i, ako su dostupne, pojedinosti o količini proizvoda koji su još na tržištu. (4) Uvoznik je dužan da provjeri da li su potrošačima javno dostupni načini komunikacije iz člana 14 stav 3 ovog zakona koji im omogućavaju da podnesu prigovore i obavještenja o svim nesrećnim slučajevima ili pitanjima bezbjednosti koje su imali u vezi sa proizvodom i, ako nijesu dostupni, dužan je da ih			
--	---	--	--	--

registru. Uvoznici blagovremeno obavještavaju proizvođača, distributere i, prema potrebi, pružaoce usluga sprovođenja narudžbi i pružaoce internet platformi za trgovanje o provedenoj istrazi i o rezultatima te istrage. 11. U registru pritužbi pohranjuju se samo oni lični podaci koji su uvozniku potrebni da istraži pritužbu o navodno opasnom proizvodu. Takvi se podaci čuvaju samo onoliko koliko je potrebno u svrhu istrage i u svakom slučaju ne duže od pet godina od njihova unosa.	obezbjedi, uzimajući u obzir potrebe pristupačnosti za lica sa invaliditetom. (5) Uvoznik je dužan da ispita podnesene prigovore i primljene informacije o nesrećnim slučajevima koji se odnose na bezbjednost proizvoda koje je stavio na tržište i za koje je podnosilac prigovora naveo da su opasni i da, za potrebe evidencije iz člana 14 stav 4 ovog zakona, te podatke dostavi proizvođaču ili da prigovore, kao i opozive proizvoda i sve korektivne mjere preduzete radi postizanja usaglašenosti proizvoda vodi u svojoj internoj evidenciji. (6) Uvoznik je dužan da pravovremeno obavijesti proizvođača, distributera i, po potrebi, pružaoce usluga sprovođenja narudžbina i pružaoce usluga internet tržišta o sprovedenom ispitivanju iz stava 5 ovog člana i rezultatima ispitivanja. (7) U evidenciji iz stava 5 ovog člana uvoznik može da sačuva isključivo one lične podatke koji su mu neophodni da ispita prigovor na navodno opasan proizvod, kao i da ih čuva isključivo onoliko koliko je potrebno za ispitivanje prigovora, a najduže pet godina od dana unošenja podataka.			
Član 12. Obaveze distributera 1. Prije stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržištu distributeri provjeravaju jesu li proizvođač i, ako je to	Obaveze distributera Član 18 (1) Prije isporuke proizvoda na tržištu distributer je dužan da provjeri da li je proizvođač	Potpuno usklađeno		

primjenjivo, uvoznik ispunili zahtjeve iz člana 9. stav 5., 6. i 7. te člana 11. stav 3. i 4., zavisno šta je primjenjivo. 2. Distributeri osiguravaju da, dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uslovi skladištenja ili prevoza ne ugrožavaju njegovu usaglašenost s opštim zahtjevom bezbjednosti utvrđenim u članku 5. i njegovu usaglašenost s članom 9. stav 5., 6. i 7. te članom 11. stavovima 3. i 4., zavisno šta je primjenjivo. 3. Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati, na osnovu informacija koje taj distributer posjeduje, da proizvod nije usaglašen sa članom 5., članom 9. stav 5., 6. i 7. te članom 11. stav 3. i 4., zavisno šta je primjenjivo, distributer ne smije staviti proizvod na raspolaganje na tržištu sve dok se ne postigne usaglašenost. 4. Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati, na osnovu informacija koje taj distributer posjeduje, da je proizvod koji je stavio na raspolaganje na tržištu opasan proizvod ili da nije usaglašen sa članom 9. stav 5., 6. i 7. te članom 11. stav 3. i 4., zavisno šta je primjenjivo, distributer: (a) odmah o tome obavještava proizvođača ili uvoznika, zavisno šta je primjenjivo; (b) osigurava preduzimanje korektivnih mjera potrebnih za postizanje usaglašenosti proizvoda na djelotvoran način, uključujući, prema potrebi, povlačenje ili opoziv; i (c) osigurava da su tijela za nadzor tržišta u državama članicama u kojima je proizvod stavljen na raspolaganje na tržištu odmah o tome obaviještena putem portala Safety Business Gateway. Za potrebe prvog podstava tačaka (b) i (c) distributer navodi odgovarajuće pojedinosti, kojima raspolaže, o riziku za zdravlje i bezbjednost potrošača, o količini relevantnih proizvoda i o svim već preduzetim korektivnim mjerama.	i, ako je primjenljivo, uvoznik ispunio zahtjeve iz člana 13 st. 2, 3 i 4 i člana 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona. (2) Dok je proizvod pod njegovom odgovornošću, distributer je dužan da obezbijedi da uslovi skladištenja ili transporta ne ugrožavaju usaglašenost proizvoda sa opštim zahtjevom bezbjednosti i sa članom 13 st. 2, 3 i 4 i članom 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona. (3) Kad, na osnovu informacija koje posjeduje, smatra ili ima razloga da vjeruje da proizvod nije usaglašen sa opštim zahtjevom bezbjednosti, članom 13 st. 2, 3 i 4 i članom 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona, distributer ne smije da isporuči proizvod na tržištu sve dok se ne postigne usaglašenost. (4) Kad, na osnovu informacija koje posjeduje, distributer smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod koji je isporučio na tržištu opasan proizvod ili da nije usaglašen sa članom 13 st. 2, 3 i 4 i članom 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona, dužan je da: 1) o tome odmah obavijesti proizvođača ili uvoznika; 2) obezbijedi preduzimanje korektivnih mjera neophodnih da se na djelotvoran način postigne usaglašenost proizvoda, uključujući, po potrebi, povlačenje ili opoziv; i 3) obezbijedi da je nadležna inspekcija odmah o tome obaviještena putem Safety Business Gateway. (5) Za potrebe obavještavanja iz stava 4 tač. 2 i 3 ovog člana, distributer je dužan da navede odgovarajuće pojedinosti kojima raspolaže, naročito o riziku po zdravlje i bezbjednost potrošača, o svim već preduzetim			
--	--	--	--	--

	korektivnim mjerama, kao i, ako su dostupne, o količini proizvoda koji su još na tržištu.			
Član 13. Slučajevi u kojima se obaveze proizvođača primjenjuju na druge osobe 1. Za potrebe ove Regulative fizičko ili pravno lice smatra se proizvođačem i podliježe obavezama proizvođača utvrđenim u članu 9. ako to fizičko ili pravno lice stavlja proizvod na tržište pod imenom ili trgovačkim znakom tog fizičkog ili pravnog lica. 2. Fizičko ili pravno lice koje nije proizvođač, a koja znatno mijenja proizvod, smatra se proizvođačem za potrebe ove Regulative i podliježe obavezama proizvođača utvrđenim u članu 9. za dio proizvoda na koji utiče izmjena ili za cijeli proizvod ako znatna izmjena utječe na njegovu bezbjednost. 3. Izmjena proizvoda fizičkim ili digitalnim sredstvima smatra se znatnom ako utiče na bezbjednost proizvoda i ako su ispunjeni sljedeći kriterijumi: (a) izmjenom se proizvod mijenja na način koji nije bio predviđen početnom procjenom rizika proizvoda; (b) zbog izmjene se promijenila priroda opasnosti, stvorena je nova opasnost ili se povećao nivo rizika; i (c) izmjene nisu izvršili sami potrošači niti su izvršene u njihovo ime za vlastitu upotrebu.	Slučajevi u kojima se obaveze proizvođača primjenjuju na druga lica Član 19 (1) Fizičko ili pravno lice koje stavlja proizvod na tržište pod svojim imenom ili žigom smatra se proizvođačem u smislu ovog zakona i na njega se primjenjuju obaveze iz čl. 12, 13 i 14 ovog zakona. (2) Fizičko ili pravno lice koje nije proizvođač, a koje značajno mijenja proizvod, smatra se proizvođačem u smislu ovog zakona i na njega se primjenjuju obaveze iz čl. 12, 13 i 14 ovog zakona za dio proizvoda na koji izmjena utiče ili za cijeli proizvod ako značajna izmjena ima uticaja na njegovu bezbjednost. (3) Izmjena proizvoda fizičkim ili digitalnim sredstvima smatra se značajnom ako ima uticaj na bezbjednost proizvoda i ako su ispunjeni sljedeći kriterijumi: 1) izmjenom se proizvod mijenja na način koji nije bio predviđen početnom procjenom rizika proizvoda; 2) zbog izmjene se promijenila priroda opasnosti, stvorena je nova opasnost ili se povećao nivo rizika; i 3) izmjena nije izvršena od strane potrošača, niti je izvršena u njegovo ime i za njegovu ličnu upotrebu.	Potpuno usklađeno		
Član 14.	Interni postupci za bezbjednost proizvoda Član 20	Potpuno usklađeno		

Interni postupci za bezbjednost proizvoda Privredni subjekti osiguravaju da imaju uspostavljene unutrašnje postupke za bezbjednost proizvoda, što im omogućuje ispunjavanje relevantnih zahtjeva iz ove Regulative.	Isporučiocu su dužni da uspostave interne postupke za bezbjednost proizvoda koji im omogućavaju da ispune odgovarajuće zahtjeve utvrđene ovim zakonom.			
Član 15. Saradnja privrednih subjekata s tijelima za nadzor tržišta 1. Privredni subjekti sarađuju sa tijelima za nadzor tržišta u pogledu radnji kojima bi se mogli ukloniti ili ublažiti rizici koje predstavljaju proizvodi koje su ti subjekti stavili na raspolaganje na tržištu. 2. Na zahtjev tijela za nadzor tržišta privredni subjekt dostavlja sve potrebne informacije, a posebno: (a) potpun opis rizika koji proizvod predstavlja, povezane pritužbe i poznate nesreće; i (b) opis svih korektivnih mjera preduzetih kao odgovor na rizik. 3. Privredni subjekti na zahtjev utvrđuju i saopštavaju sljedeće informacije relevantne za sljedivost proizvoda: (a) informacije o svim privrednim subjektima koji su im isporučili proizvod odnosno dio, komponentu ili bilo koji softver koji su ugrađeni u proizvod; i (b) informacije o svim privrednim subjektima kojima su isporučili proizvod.	Saradnja isporučilaca sa nadležnim inspekcijama Član 21 (1) Isporučiocu su dužni da sarađuju sa nadležnim inspekcijama u preduzimanju radnji kojima bi mogli da se otklone ili ublaže rizici koje predstavljaju proizvodi koje su isporučili na tržištu. (2) Na zahtjev nadležne inspekcije isporučilac je dužan da dostavi sve neophodne informacije, a naročito: 1) potpun opis rizika koji proizvod predstavlja, povezane prigovore i poznate nesrećne slučajeve; i 2) opis svih korektivnih mjera preduzetih za rješavanje rizika. (3) Na zahtjev nadležne inspekcije isporučilac je dužan da utvrdi i dostavi sljedeće bitne informacije o sljedljivosti proizvoda: 1) o svim isporučiocima koji su mu dostavili proizvod ili dio, komponentu ili bilo koji softver koji su ugrađeni u proizvod; i 2) o svim isporučiocima kojima je dostavio proizvod. (4) Obaveza isporučilaca iz stava 2 ovog člana odnosi se na period od deset godina nakon	Potpuno usklađeno		

4. Privredni subjekti moraju moći dati informacije navedene u stavu 2. u periodu od deset godina nakon što im je isporučen proizvod ili nakon što su drugom subjektu isporučili proizvod, ovisno o tome što je primjenjivo. 5. Privredni subjekti moraju moći dati informacije navedene u stavu 3. u periodu od šest godina nakon što im je isporučen proizvod odnosno dio, komponenta ili bilo koji softver koji su ugrađeni u proizvod ili nakon što su drugom subjektu isporučili proizvod, zavisno šta je primjenjivo. 6. Tijela za nadzor tržišta mogu zatražiti od privrednih subjekata da podnose redovita izvješća o napretku i mogu odlučivati o tome može li se ili kada korektivna mjera smatrati dovršenom.	što im je proizvod dostavljen ili nakon što su dostavili proizvod. (5) Obaveza isporučilaca iz stava 3 ovog člana odnosi se na period od šest godina nakon što im je dostavljen proizvod ili dio, komponenta ili bilo koji softver koji su ugrađeni u proizvod ili nakon što su dostavili proizvod. (6) Nadležna inspekcija može da zahtijeva od isporučilaca da podnose redovne izvješćaje o napretku korektivnih mjera koje su preduzeli za rješavanje rizika koje su predstavljali proizvodi koje su isporučili na tržištu i može da odluči da li se i kad korektivna mjera može smatrati završenom.			
Član 16. Odgovorno lice za proizvode stavljene na tržište Unije 1. Proizvod obuhvaćen ovom Regulativom ne stavlja se na tržište osim ako postoji privredni subjekt koji ima poslovno sjedište u Uniji i koji je odgovoran za zadatke utvrđene u članu 4. stav 3. Regulative (EU) 2019/1020 u pogledu tog proizvoda. Član 4. stavovima 2. i 3. te Regulative primjenjuju se na proizvode obuhvaćene ovom Regulativom. Za potrebe ove Regulative upućivanja na „zakonodavstvo Unije o usklađivanju” i „primjenjivo zakonodavstvo Unije o usklađivanju” u članu 4. stav 3. te Regulative tumače se kao upućivanja na „ovu Regulativu”.	Lice odgovorno za proizvode stavljene na tržište Član 22 (1) Proizvod na koji se primjenjuje ovaj zakon može se staviti na tržište samo ako postoji isporučilac sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori koji je u pogledu tog proizvoda lice koje je odgovorno za obaveze isporučilaca određenih grupa proizvoda utvrđenih zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu (u daljem tekstu: odgovorno lice). (2) Ako je to primjereno, uzimajući u obzir moguće rizike povezane sa proizvodom, pored obaveza isporučilaca propisanih ovim zakonom,	Potpuno usklađeno		

2. Ne dovodeći u pitanje obaveze privrednih subjekata na osnovu ove Regulative, uz zadatke iz člana 4. stav 3. Regulative (EU) 2019/1020, i kako bi se osigurala bezbjednost proizvoda za koji je odgovoran, ako je to primjereno s obzirom na moguće rizike povezane s proizvodom, privredni subjekt iz stava 1. ovog člana redovno provjerava: (a) je li proizvod u skladu s tehničkom dokumentacijom iz člana 9. stav 2. ove Regulative; (b) je li proizvod u skladu sa zahtjevima iz člana 9. stavova 5., 6. i 7. ove Regulative. Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana na zahtjev tijela za nadzor tržišta dostavlja dokumentovane dokaze o sprovedenim provjerama. 3. Ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani trgovački znak i podaci za kontakt, uključujući poštansku adresu i e-adresu, privrednog subjekta iz stava 1. navode se na proizvodu ili na njegovu pakiranju, paketu ili popratnom dokumentu.	kao i zadataka isporučilaca određenih grupa proizvoda propisanih zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu, a kako bi se obezbijedila bezbjednost proizvoda za koje je odgovorno, odgovorno lice dužno je da redovno provjerava da li je proizvod u skladu sa: 1) tehničkom dokumentacijom iz člana 12 stav 2 ovog zakona; 2) zahtjevima iz člana 13 st. 2, 3 i 4 ovog zakona. (3) Odgovorno lice dužno je da, na zahtjev nadležne inspekcije, dostavi dokumentovane dokaze o izvršenim provjerama. (4) Ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig i kontakt podaci, uključujući adresu za prijem pošte i elektronske pošte odgovornog lica, moraju da budu navedeni na proizvodu ili na njegovom pakovanju, paketu ili u dokumentu koji prati proizvod.			
Član 17. Informisanje privrednih subjekata 1. Komisija privrednim subjektima besplatno pruža opšte informacije o ovoj Regulativi. 2. Države članice pružaju privrednim subjektima, na njihov zahtjev i bez naknade, konkretne informacije o sprovođenju ove Regulative na nacionalnom nivou i o nacionalnim	Informisanje isporučilaca i sistem sledljivosti Član 23 (1) Isporučiocima se, na njihov zahtjev i bez naknade, pružaju potrebne informacije o sprovođenju ovog zakona i važećim pravilima o bezbjednosti proizvoda koja se odnose na proizvode na koje se ovaj zakon primjenjuje.			

pravilima o bezbjednosti proizvoda koja se primjenjuju na proizvode obuhvaćene ovom Regulativom. U tu svrhu se primjenjuje član 9. stavovi 1. i 4. Regulative (EU) 2019/515 Evropskog parlamenta i Savjeta ⁽²⁹⁾. Komisija donosi posebne smjernice za privredne subjekte, posebno vodeći računa o potrebama onih u kategoriji MSP-ova, uključujući mikropreduzeća, o tome kako ispuniti obaveze utvrđene u ovoj Uredbi. Član 18. Posebni zahtjevi sljedivosti za određene proizvode, kategorije ili grupe proizvoda 1. Za određene proizvode, kategorije ili grupe proizvoda koji bi mogli predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje i bezbjednost potrošača, na osnovu nesreća registrovanih na portalu Safety Business Gateway, statističkih podataka iz sistema Safety Gate, rezultata zajedničkih aktivnosti za osiguravanje bezbjednosti proizvoda i drugih relevantnih pokazatelja ili dokaza te nakon savjetovanja sa Mrežom za bezbjednost potrošača, relevantnim stručnim grupama i relevantnim dionicima, Komisija može uspostaviti sistem sljedivosti kojeg se privredni subjekti koji te proizvode stavljaju na tržište i stavljaju na raspolaganje na tržište moraju pridržavati. 2. Sistem sljedivosti sastoji se od prikupljanja i čuvanja podataka, između ostalog elektronskim putem, čime se omogućava identifikacija proizvoda, njegovih sastavnih dijelova ili privrednih subjekata uključenih u lanac snabdijevanja, kao i od načina za prikazivanje i omogućivanje pristupa tim podacima, uključujući stavljanje nosača podataka na proizvod, njegovo pakovanje ili u prateće dokumente.	(2) Informacije iz stava 1 ovog člana pruža kontakt tačka za proizvode određena zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu. (3) Za određene proizvode koji bi mogli predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje i bezbjednost potrošača može se posebnim propisom urediti obavezan sistem sljedivosti za isporučioce koji te proizvode stavljaju, odnosno isporučuju na tržište, a naročito: 1) odrediti proizvodi, kategorije ili grupe proizvoda ili sastavni djelovi tih proizvoda koji vjerovatno mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje i bezbjednost potrošača; 2) odrediti vrste podataka koje su isporučioци dužni da prikupljaju i sačuvaju putem sistema sljedivosti; 3) utvrditi načini za prikazivanje i pristup podacima, uključujući stavljanje nosača podataka na proizvod, njegovo pakovanje ili u prateće dokumenta; i 4) utvrditi subjekti koji imaju pristup podacima iz tačke 2 ovog stava, kao i vrste podataka kojima ti subjekti imaju pristup (potrošači, isporučioци, pružaoci usluga internet tržišta, nadležni organi), pri čemu se pristup tih subjekata podacima sadržanim u sistemu sljedivosti omogućuje bez naknade. (4) Propis iz stava 3 ovog člana donosi Vlada.	Potpuno usklađeno		
--	--	--------------------------	--	--

3. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s članom 45. radi dopune ove Regulative na način da se u njima: (a) određuju proizvodi, kategorije ili grupe proizvoda ili sastavni dijelovi tih proizvoda koji vjerojatno mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje i bezbjednost potrošača kako je navedeno u stavu 1.; Komisija u predmetnim delegiranim aktima navodi je li primijenila metodologiju analize rizika predviđenu Sprovedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/417 ⁽²⁰⁾ ili, ako ta metodologija nije prikladna za predmetni proizvod, daje detaljan opis primijenjene metode; (b) određuju vrste podataka koje privredni subjekti trebaju prikupljati i čuvati putem sistema sljedivosti iz stava 2.; (c) utvrđuju načini za prikazivanje i pristup podacima, uključujući stavljanje nosača podataka na proizvod, njegovo pakovanje ili u popratne dokumente kako je navedeno u stavu 2.; (d) utvrđuju akteri koji imaju pristup podacima iz tačke (b) i podaci kojima imaju pristup, uključujući potrošače, privredne subjekte, pružaoce internet platformi za trgovanje, nadležna nacionalna tijela, Komisiju i organizacije od javnog interesa ili bilo koju organizaciju koja djeluje u njihovo ime. 4. Tijela za nadzor tržišta, potrošači, privredni subjekti i drugi relevantni akteri imaju besplatan pristup podacima iz stava 3. na osnovu svojih prava pristupa utvrđenih u primjenjivom delegiranom aktu donesenom na osnovu stava 3. tačke (d); 5. Kad donosi mjere iz stava 3., Komisija vodi računa o sljedećem: (a) troškovnu učinkovitost mjera, uključujući njihov uticaj na preduzeća, osobito MSP-ove;				
---	--	--	--	--

(b) odgovarajućem vremenskom okviru kojim se privrednim subjektima omogućava da se pripreme za te mjere; i (c) kompatibilnosti i interoperabilnosti sa drugim sistemima sljedivosti proizvoda već uspostavljenim na nivou Unije ili međunarodnom nivou.				
Član 19. Obaveze privrednih subjekata u slučaju prodaje na daljinu Ako privredni subjekti proizvode stavljaju na raspolaganje na tržištu na internetu ili drugim sredstvima prodaje na daljinu, u ponudi tih proizvoda moraju jasno i vidljivo navesti barem sljedeće informacije: (a) ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani trgovački znak proizvođača te poštanska adresa i e-adresa putem koje su dostupni; (b) ako proizvođač nema poslovno sjedište u Uniji, ime, poštanska adresa i e-adresa odgovorne osobe u smislu člana 16. stava 1. ove Regulative ili člana 4. stava 1 Regulative (EU) 2019/1020; (c) informacije koje omogućavaju identifikaciju proizvoda, uključujući njegovu sliku, tip i bilo koju drugu identifikacionu oznaku proizvoda; i	Obaveze isporučilaca u slučaju prodaje na daljinu Član 24 (1) Kad isporučioци proizvode isporučuju na tržištu putem interneta ili drugih sredstava prodaje na daljinu, u ponudi tih proizvoda moraju se jasno i vidljivo navesti naročito: 1) ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig proizvođača, kao i adresa za prijem pošte i elektronske pošte preko koje mogu biti kontaktirani; 2) ako proizvođač nema prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori, ime i prezime, odnosno naziv, adresa za prijem pošte i elektronske pošte odgovornog lica; 3) informacije koje omogućavaju identifikaciju proizvoda, uključujući njegovu sliku,	Potpuno usklađeno		

(d) sva upozorenja ili informacije o bezbjednosti koje treba staviti na proizvod ili na pakovanje odnosno koje se navode u popratnom dokumentu u skladu s ovom Regulativom ili primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju na jeziku koji potrošači mogu lako razumjeti, kako ga odredi država članica u kojoj se proizvod stavlja na raspolaganje na tržištu.

Član 20.

Obaveze privrednih subjekata u slučaju nesreća povezanih sa sigurnošću proizvoda

1. Proizvođač osigurava da o nesreći koju je uzrokovao proizvod stavljen na tržište ili stavljen na raspolaganje na tržištu budu obaviještena nadležna tijela države članice u kojoj se nesreća dogodila putem portala Safety Business Gateway bez nepotrebnog odlaganja od trenutka kad sazna za nesreću. Obavještenje uključuje tip i identifikacioni broj proizvoda, kao i okolnosti nesreće, ako su poznate. Proizvođač na zahtjev obavještava nadležna tijela o svim drugim relevantnim informacijama.

2. Za potrebe stava 1. proizvođač obavještava nadležna tijela o događajima povezanim s upotrebom proizvoda koji su doveli do smrti pojedinca ili teških štetnih posljedica za zdravlje i bezbjednost tog pojedinca, trajnih ili privremenih, uključujući povrede, druga tjelesna oštećenja, bolesti i hronične posljedice za zdravlje.

3. Uvoznici i distributeri koji su upoznati sa nesrećom koju je uzrokovao proizvod koji su stavili na tržište ili stavili na raspolaganje na tržištu bez nepotrebnog odlaganja obavještavaju relevantnog proizvođača. Proizvođač šalje obavještenje u skladu sa stavom 1. ili upućuje uvoznika ili jednog od distributera da pošalje obavještenje.

tip i bilo koju drugu identifikacionu oznaku proizvoda; i

4) upozorenja ili informacije o bezbjednosti.

(2) Upozorenja ili informacije iz stava 1 tačka 4 ovog člana koje se stavljaju na proizvod ili na pakovanje ili koje se navode u dokumentu koji prati proizvod u skladu sa ovim zakonom ili drugim propisom kojim se preuzima zakonodavstvo Evropske unije o usklađivanju (u daljem tekstu: drugi propisi o usklađivanju), moraju biti na crnogorskom jeziku.

Obaveze isporučilaca u slučaju nesreća povezanih sa bezbjednošću proizvoda

Član 25

(1) Proizvođač je dužan da o nesrećnom slučaju koji je izazvao proizvod stavljen na tržište, bez nepotrebnog odlaganja od trenutka kad sazna za taj slučaj, obavijesti nadležnu inspekciju putem Safety Business Gateway.

(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži tip i identifikacioni broj proizvoda, kao i okolnosti nesrećnog slučaja, ako su poznate, a na zahtjev nadležne inspekcije proizvođač je dužan da pruži obavještenje i o svim drugim relevantnim informacijama.

(3) Za potrebe obavještavanja iz st. 1 i 2 ovog člana, proizvođač informiše nadležnu inspekciju i o pojavama povezanim sa upotrebom proizvoda koji je doveo do smrti pojedinca ili teških posljedica po njegovo zdravlje i bezbjednost, trajnih ili privremenih, uključujući

4. Ako proizvođač proizvoda nema poslovno sjedište u Uniji, slanje obavještenja osigurava odgovorna osoba u smislu člana 16. stav 1. ove Regulative ili člana 4. stav 1. Regulative (EU) 2019/1020 koja je upoznata s nesrećom.	povrede, druga tjelesna oštećenja, bolesti i hronične posljedice po zdravlje. (4) Uvoznici i distributeri koji su upoznati sa nesrećnim slučajem koji je izazvao proizvod koji su stavili na tržište ili isporučili na tržištu, dužni su da o tome, bez nepotrebnog odlaganja, obavijeste proizvođača. (5) U slučaju iz stava 4 ovog člana proizvođač je dužan da sačini obavještenje i dostavi ga u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana ili da izda uputstvo uvozniku ili jednom od distributera da sačini i dostavi to obavještenje. (6) Kad proizvođač proizvoda nema prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori, odgovorno lice koje je upoznato sa nesrećnim slučajem obezbjeđuje da se sačini i dostavi obavještenje u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana.			
Član 21. Informacije u elektronskom obliku Ne dovodeći u pitanje član 9. stavovi 5., 6. i 7., član 11. stav 3. i član 16. stav 3. te relevantne odredbe zakonodavstva Unije o usklađivanju, privredni subjekti mogu dodatno informacije iz tih odredbi staviti na raspolaganje i u digitalnom obliku putem elektronskih tehničkih rješenja koja su jasno vidljiva na proizvodu ili, ako to nije moguće, na njegovom pakovanju ili u pratećem dokumentu. Te informacije moraju biti na jeziku koji potrošači mogu lako razumjeti, kako ga je odredila država članica u kojoj se proizvod stavlja na raspolaganje na tržištu, između ostalog u formatu pristupačnom za osobe s invaliditetom.	Informacije u elektronskom formatu Član 26 (1) Pored obaveza iz člana 13 st. 2, 3 i 4, člana 16 stav 4 i člana 22 stav 4 ovog zakona i odgovarajućih odredaba propisa o usklađivanju, isporučioци mogu da informacije propisane tim odredbama stave na raspolaganje i u digitalnom obliku, pomoću elektronskih tehničkih rješenja koja su jasno vidljiva na proizvodu ili, ako to nije moguće, na njegovom pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod. (2) Informacije iz stava 1 ovog člana moraju biti na crnogorskom jeziku, kao i u obliku koji je pristupačan za lica sa invaliditetom.	Potpuno usklađeno		

Član 22. Posebne obaveze pružalaca internet platformi za trgovanje povezane sa bezbjednošću proizvoda 1. Ne dovodeći u pitanje opšte obaveze iz člana 11. Regulative (EU) 2022/2065, pružaoci internet platformi za trgovanje određuju jedinstvenu kontakt tačku koja omogućava direktnu elektronsku komunikaciju sa tijelima država članica za nadzor tržišta o pitanjima bezbjednosti proizvoda, posebno za potrebe obavještanja o nalogima izdatim u skladu sa stavom 4. ovog člana. Pružaoци internet platformi za trgovanje registruju se na portalu Safety Gate i tamo navode informacije o svojoj jedinstvenoj kontakt tački. 2. Ne dovodeći u pitanje opšte obaveze iz člana 12. Regulative (EU) 2022/2065, pružaoci internet platformi za trgovanje određuju jedinstvenu kontak tačku kako bi	Posebne obaveze pružalaca usluga internet tržišta Član 27 (1) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da: 1) odrede jedinstvenu kontakt tačku za neposrednu komunikaciju sa nadležnom inspekcijom, elektronskim putem, u vezi sa pitanjima bezbjednosti proizvoda, naročito radi obavještanja u vezi sa nalogima izdatim u skladu sa članom 28 stav 1 ovog zakona; 2) odrede i jedinstvenu kontakt tačku koja potrošačima omogućava neposrednu i brzu komunikaciju o pitanjima bezbjednosti proizvoda; 3) se registruju na portalu Safety Business Gateway i navedu informacije o jedinstvenoj kontakt tački iz tačke 1 ovog stava; 4) uspostave interne postupke za bezbjednost proizvoda koji im omogućavaju da ispune odgovarajuće zahtjeve utvrđene ovim zakonom. (2) Odredbe stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana ne isključuju primjenu odredaba kojima su propisane opšte obaveze pružalaca usluga internet tržišta utvrđene zakonom koji je usklađen sa odredbama Regulative (EU) 2022/2065.	Potpuno usklađeno		

potrošačima omogućili direktnu i brzu komunikaciju s njima o pitanjima bezbjednosti proizvoda. 3. Pružaoci internet platformi za trgovanje osiguravaju da imaju uspostavljene unutrašnje postupke za bezbjednost proizvoda kako bi se bez nepotrebnog odlaganja ispunili relevantni zahtjevi iz ove Regulative. 4. Kad je riječ o ovlaštenjima koje države članice dodjeljuju u skladu s članom 14. Regulative (EU) 2019/1020, države članice svojim tijelima za nadzor tržišta dodjeljuju potrebno ovlaštenje da u pogledu konkretnog sadržaja koji se odnosi na ponudu opasnog proizvoda izdaju nalog kojim se od pružalaca internetskih platformi za trgovanje zahtijeva da uklone takav sadržaj sa svog internet interfejsa, da onemoguće pristup takvom sadržaju ili da prikažu izričito upozorenje. Takvi nalozi izdaju se u skladu s minimalnim uslovima utvrđenima u članu 9. stavu 2. Regulative (EU) 2022/2065. Pružaoци internetskih platformi za trgovanje preduzimaju potrebne mjere za prijem i obradu naloga izdatih u skladu sa ovim stavom i djeluju bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od dva radna dana od prijema naloga. Elektronski obavještavaju tijelo za nadzor tržišta koje je izdalo nalog o njegovom učinku služeći se podacima za kontakt tijela za nadzor tržišta objavljenih na portalu Safety Gate. 5. U nalogima izdatim u skladu sa stavom 4. od pružalaca internet platforme za trgovanje može se zahtijevati da tokom propisanog perioda sa svog internet interfejsa ukloni sav identičan sadržaj koji se odnosi na ponudu predmetnog opasnog proizvoda, da onemogući pristup tom sadržaju ili da prikaže izričito upozorenje, pod uslovom da je pretraživanje predmetnog sadržaja ograničeno na informacije utvrđene u nalogu i da se od pružalaca internet platforme za trgovanje ne zahtijeva da provede nezavisnu procjenu tog sadržaja te da se pretraživanje i uklanjanje	Postupanje po nalogu inspektora Član 28 (1) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da, u odnosu na sadržaj koji upućuje na ponudu opasnog proizvoda, a po nalogu nadležnog inspektora, uklone takav sadržaj sa svog internet interfejsa, onemoguće pristup takvom sadržaju ili prikažu izričito upozorenje. (2) Nalog iz stava 1 ovog člana naročito sadrži: 1) pravni osnov za izdavanje; 2) obrazloženje zašto je proizvod opasan sa upućivanjem na odgovarajući propis; 3) informacije o nadležnom organu koji je izdao nalog; 4) jasne informacije koje pružaoци usluga internet tržišta omogućavaju identifikaciju i lociranje navedenog nezakonitog sadržaja iz tačke 2 ovog stava, kao što su jedan ili više tačnih URL-ova i, po potrebi, dodatne informacije; 5) informacije o sredstvima pravne zaštite koja su dostupna pružaoци usluga internet tržišta i trgovcu koji je dao sadržaj; i 6) ako je primjenljivo, obavještenje kojem se organu šalju informacije o postupanju po nalogu.			
--	--	--	--	--

moгу sprovesti na srazmjernan naćin i uz pomoć pouzdanih automatskih alata. 6. Pružaoci internet platformi za trgovanje uzimaju u obzir redovne informacije o opasnim proizvodima koje su tijela za nadzor tržišta prijavila u skladu sa ćlanom 26., a koje primaju putem portala Safety Gate, u svrhu primjene dobrovoljnih mjera usmjerenih na otkrivanje, identifikaciju ili uklanjanje sadržaja koji se odnosi na ponude opasnih proizvoda na njihovom tržištu ili onemogućivanje pristupa takvom sadržaju, ako je to primjenjivo, između ostalog koristeći se interoperabilnim interfejsom na portalu Safety Gate u skladu s ćlanom 34. obavješćavaju tijelo koje je unijelo obavješćenje u sistem brzog uzbunjivanja Safety Gate o svim preduzetim mjerama slućeći se podacima za kontakt tijela za nadzor tržišta objavljenih na portalu Safety Gate. 7. Za potrebe usaglašensti s ćlanom 31. stavom 3. Regulative (EU) 2022/2065 u pogledu bezbjednosti proizvoda pružaoci internet platformi za trgovanje upotrebljavaju barem portal Safety Gate.	(3) Nalogom iz stava 1 ovog ćlana od pružaoca usluga internet tržišta može se zahtijevati da tokom odrećdenog perioda sa svog internet interfejsa ukloni sav sadržaj identićan sadržaju koji upućuje na ponudu opasnog proizvoda, da onemogući pristup tom sadržaju ili prikaže izrićito upozorenje, pod uslovom da je pretraćivanje tog sadržaja ogranićeno na informacije utvrćdene u nalogu i da od pružaoca usluga internet tržišta ne zahtijeva da izvrši nezavisnu procjenu tog sadržaja, kao i da se uz pomoć pouzdanih automatizovanih alata pretraćivanje i uklanjanje mogu izvršiti na srazmjernan naćin. (4) Pružaoci usluga internet tržišta dućni su da preduzmu neophodne mjere za prijem i izvršenje naloga iz stava 1 ovog ćlana i po istom postupe bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema naloga, kao i da, koristeći kontakt podatke inspekcije objavljene na portalu Safety Business Gateway, elektronskim putem obavijeste inspektora o njegovom izvršenju. (5) Pružaoci usluga internet tržišta dućni su da uzmu u obzir redovne informacije o opasnim proizvodima o kojima je nadlećna inspekcija dostavila obavješćenje preko sistema brze razmjene informacija u skladu sa ćlanom 33 ovog zakona, radi preduzimanja dobrovoljnih mjera ćiji je cilj otkrivanje, identifikacija, uklanjanje sadržaja koji upućuje na ponude opasnih proizvoda na njihovom internet tržištu ili onemogućavanje pristupa takvom sadržaju, ako je primjenljivo, ukljućujući upotrebu portala Safety Business Gateway u skladu sa ćlanom 34 ovog zakona.			
--	--	--	--	--

8. Pružaoci internetskih platformi za trgovanje bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od tri radna dana od prijema obavještenja obrađuju obavještenja povezana sa pitanjima bezbjednosti proizvoda koji se nudi na prodaju na internetu u okviru njihovih usluga, primljene u skladu s članom 16. Regulative (EU) 2022/2065. 9. Za potrebe usaglašenosti sa zahtjevima iz člana 31. stav 1. i 2. Regulative (EU) 2022/2065 u pogledu informacija o bezbjednosti proizvoda pružaoci internet platformi za trgovanje oblikuju i organizuju svoj internet interfejs na način kojim se trgovcima koji nude proizvod omogućuje pružanje najmanje sljedećih informacija za svaki ponuđeni proizvod i osigurava da su te informacije prikazane ili na drugi način	(6) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da obavijeste nadležnu inspekciju koja je dostavila obavještenje iz stava 5 ovog člana o svim preduzetim mjerama, koristeći njene kontakt podatke objavljene na portalu Safety Business Gateway. (7) Nakon što trgovcu omogući prodaju proizvoda na svom internet tržištu, pružalac usluga internet tržišta dužan je da uvidom u portal Safety Business Gateway vrši povremene provjere da li je proizvod koji se nudi na prodaju opasan. Predloga zakona za sprovođenju Regulative 2023/988 Obaveze u vezi sa primljenim obavještenjima Član 9 (1) Ako je obavještenje iz člana 22 stav 8 Regulative (EU) 2023/988 nepotpuno, pružalac usluga internet tržišta će, bez nepotrebnog odlaganja, zatražiti od podnosioca da najkasnije u roku od tri radna dana dopuni obavještenje. (2) Ako podnosilac ne izvrši dopunu obavještenja u roku iz stava 1 ovog člana, pružalac usluga internet tržišta će, na osnovu podataka koje ima, postupiti bez odlaganja na način i u roku iz člana 22 stav 8 Regulative (EU) 2023/988. Obaveze u vezi sa primljenim obavještenjima Član 29 (1) Pružalac usluga internet tržišta dužan je da svakom fizičkom licu ili drugom subjektu			
---	--	--	--	--

lako dostupne potrošačima kad pregledaju ponudu proizvoda: (a) ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani trgovački znak proizvođača te poštanska adresa i e-adresa na kojoj je proizvođač dostupan; (b) ako proizvođač nema poslovno sjedište u Uniji, ime, poštanska adresa i e-adresa odgovorne osobe u smislu člana 16. stava 1. ove Regulative ili člana 4. stava 1 Regulative (EU) 2019/1020; (c) informacije koje omogućuju identifikaciju proizvoda, uključujući njegovu sliku, tip i bilo koju drugu identifikacionu oznaku proizvoda; i (d) sva upozorenja ili informacije o bezbjednosti koje treba staviti na proizvod ili koja trebaju pratiti proizvod u skladu s ovom Regulativom ili primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju na jeziku koji potrošači mogu lako razumjeti, kako odredi država članica u kojoj se proizvod stavlja na raspolaganje na tržištu. 10. Interni postupci iz stava 3. uključuju mehanizme kojima se trgovcima omogućuje da osiguraju: (a) informacije u skladu sa stavom 9. ovog člana, uključujući informacije o proizvođaču kojim ima poslovno sjedište u Uniji ili, ako je to primjenjivo, o odgovornoj osobi u smislu člana 16. stava 1. ove Regulative ili člana 4. stava 1. Regulative (EU) 2019/1020; i (b) samosertifikovanje kojim se obavezuju nuditi isključivo proizvode koji su u skladu s ovom Regulativom iako je to primjenjivo, dodatne identifikacione podatke u skladu sa članom 30. stav 1. Regulative (EU) 2022/2065. 11. Za potrebe usaglašenosti sa članom 23. Regulative (EU) 2022/2065 u pogledu bezbjednosti proizvoda pružaoci internet platformi za trgovanje suspenduju, na razuman rok i nakon prethodnog upozorenja, pružanje usluga trgovcima	omogućiti da ga lako dostupnim, isključivo elektronskim sredstvima komunikacije, obavijeste o svojim saznanjima u vezi sa bezbjednošću proizvoda koji se u okviru njegove usluge nudi na prodaju. (2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži: 1) jasno obrazloženje zašto podnosilac obavještenja navodi da objavljene informacije predstavljaju nezakoniti sadržaj; 2) jasnu naznaku tačne elektronske lokacije te informacije, poput tačnog URL-a ili više njih i, po potrebi, dodatne informacije koje omogućuju identifikaciju proizvoda, uključujući njegovu sliku, tip i bilo koju drugu identifikacionu oznaku proizvoda; 3) ime i prezime, odnosno naziv i adresu za prijem elektronske pošte podnosioca obavještenja, osim u slučaju informacija za koje se smatra da uključuju neko od krivičnih djela: posredovanje u vršenju prostitucije prema djetetu, iskorišćavanje djece za pornografiju, navođenje djeteta da prisustvuje vršenju krivičnih djela protiv polne slobode, mamljenje djeteta mlađeg od četrnaest godina u cilju vršenja krivičnih djela protiv polne slobode, seksualno uznemiravanje djeteta, kao i podstrekavanje i pomaganje u izvršenju tih krivičnih djela; 4) izjavu kojom se potvrđuje da podnosilac obavještenja to čini u dobroj vjeri da su informacije i navodi koje sadrži obavještenje tačni i potpuni. (3) Ako obavještenje ne sadrži sve elemente iz stava 2 ovog člana, pružalac usluga internet tržišta će, bez nepotrebnog odlaganja, zatražiti od podnosioca obavještenja da			
--	--	--	--	--

koji često nude proizvode koji nisu u skladu s ovom Regulativom.

12. Pružaoci internet platformi za trgovanje sarađuju sa tijelima za nadzor tržišta, trgovcima i relevantnim privrednim subjektima kako bi se olakšalo preduzimanje svake mjere za uklanjanje ili, ako to nije moguće, ublažavanje rizika koje predstavlja proizvod koji se nudi ili je bio ponuđen na internetu u okviru njihovih usluga.

Pružaoци internet platformi za trgovanje naročito moraju:

- (a) osigurati da potrošačima pružaju odgovarajuće i pravovremene informacije, između ostalog:
 - i. direktnim slanjem obavještenja svim pogođenim potrošačima koji su preko njihovog interfejsa kupili relevantni proizvod u slučaju opoziva proizvoda zbog bezbjednosti o kojem imaju konkretna saznanja ili ako je potrošačima potrebno skrenuti pažnju na određene informacije kako bi se osigurala sigurna upotreba proizvoda („sigurnosno upozorenje“) u skladu s članom 35. ili 36., ili u skladu sa oba člana;
 - ii. objavljivanjem informacija o opozivima proizvoda zbog bezbjednosti na svojim internet interfejsima;
- (b) obavijestiti relevantni privredni subjekt o odluci o uklanjanju ili onemogućavanju pristupa sadržaju koji se odnosi na ponudu opasnog proizvoda;
- (c) sarađivati s tijelima za nadzor tržišta i sa relevantnim privrednim subjektima kako bi se osigurao učinkovit opoziv proizvoda, između ostalog nepostavljanjem prepreka za opoziv proizvoda;
- (d) putem portala Safety Business Gateway odmah obavijestiti tijela za nadzor tržišta u državama članicama u kojima je relevantni proizvod stavljen na raspolaganje na tržištu o opasnim proizvodima koji su bili u ponudi na njihovim internet interfejsima, a o kojima imaju konkretna saznanja, pružajući uz to odgovarajuće

najkasnije u roku od tri radna dana dopuni obavještenje.

(4) Ako podnosilac obavještenja ne izvrši dopunu obavještenja u roku iz stava 3 ovog člana, pružalac usluga internet tržišta će, na osnovu podataka koje ima, postupiti bez odlaganja na način i u roku iz stava 5 ovog člana.

(5) U slučaju prijema potpunog obavještenja, pružalac usluga internet tržišta dužan je da bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana prijema, obradi obavještenje i obavijesti podnosioca obavještenja o svojoj odluci i sredstvima pravne zaštite u odnosu na tu odluku.

Obaveze u vezi sa internim postupcima i obustavljanjem pružanja usluga Član 30

(1) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da dizajniraju i organizuju svoj internet interfejs na način kojim se trgovcima koji nude proizvod omogućava da za svaki ponuđeni proizvod pruže informacije koje su prikazane ili na drugi način lako dostupne potrošačima prilikom pregleda tih proizvoda, a naročito:

1) ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig proizvođača, kao i adresu za prijem pošte i elektronske pošte preko koje proizvođač može biti kontaktiran;

2) ako proizvođač nema prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori, ime i prezime, odnosno naziv, adresu za prijem pošte i elektronske pošte odgovornog lica;

pojediniosti kojima raspolažu o riziku za zdravlje i bezbjednost potrošača, o količini proizvoda koji su još u opticaju na tržištu po državi članici, ako su dostupne, te o svim korektivnim mjerama koje su prema njihovim saznanjima već preduzete; (e) sarađivati u vezi s nesrećama koje su im prijavljene, između ostalog: i. obavješćavanjem bez odgode relevantnih trgovaca i privrednih subjekata o informacijama koje su primili u vezi s nesrećama ili bezbjednosnim problemima, ako znaju da su ti trgovci imali predmetni proizvod u ponudi preko njihovih interfejsa; ii. obavješćavanjem bez odlaganja putem portala Safety Business Gateway o svim nesrećama o kojima su obaviješteni i koje su dovele do ozbiljnog rizika ili stvarne štete za zdravlje ili bezbjednost potrošača koje su uzrokovane proizvodom koji je stavljen na raspolaganje na njihovom internet tržištu, kao i obavješćavanjem proizvođača o tome; (f) sarađivati sa tijelima za izvršavanje zakonodavstva na nivou Unije i nacionalnoj nivou, uključujući Evropsku kancelariju za borbu protiv prevara (OLAF), putem redovne i strukturirane razmjene informacija o ponudama koje su pružaoci internet platformi za trgovanje uklonili na osnovu ovog člana; (g) omogućiti da internet alati kojim upravljaju tijela za nadzor tržišta pristupe njihovim interfejsima kako bi se utvrdili opasni proizvodi; (h) sarađivati u otkrivanju, u mjeri u kojoj je to moguće, lanca snabdijevanja opasnim proizvodima odgovaranjem na zahtjeve za dostavu podataka ako relevantne informacije nisu javno dostupne; (i) na obrazloženi zahtjev tijela za nadzor tržišta, ako su pružaoci internet platformi za trgovanje ili internet	3) informacije koje omogućavaju identifikaciju proizvoda, uključujući njegovu sliku, tip i bilo koju drugu identifikacionu oznaku proizvoda; i 4) sva upozorenja ili informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku koje se stavljaju na proizvod ili koje ga prate u skladu sa ovim zakonom ili drugim propisima o usklađivanju. (2) Interni postupci iz člana 27 stav 1 tačka 4 ovog zakona treba da uključe mehanizme kojima se trgovcima omogućava da daju: 1) informacije u skladu sa stavom 1 ovog člana, uključujući informacije o proizvođaču koji ima prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori ili, ako je to primjenljivo, o odgovornom licu; i 2) svoju izjavu kojom se obavezuju da nude samo proizvode koji su u skladu sa ovim zakonom i, ako je primjenljivo, sljedeće identifikacione podatke: - ime i prezime, odnosno naziv, adresu za prijem pošte, broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte trgovca; - kopiju identifikacionog dokumenta trgovca ili bilo koju drugu elektronsku identifikaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis; - podatke o računu za plaćanje trgovca; - ako je trgovac upisan u registar trgovaca ili slični javni registar, naziv registra u kojem je trgovac registrovan, kao i njegov registarski broj, odnosno drugi validan način identifikacije u tom registru.			
---	--	--	--	--

prodavci postavili tehničke prepreke za izvlačenje podataka sa svojih internet interfejsa (prikupljanje podataka putem automatizovanih alata), omogućiti prikupljanje takvih podataka isključivo za potrebe bezbjednosti proizvoda na osnovu parametara za identifikaciju koje su dostavila tijela za nadzor tržišta koja su podnijela zahtjev.	(3) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da obustave, tokom razumnog perioda i nakon prethodnog upozorenja, pružanje svojih usluga trgovcima koji često nude proizvode koji nijesu usklađeni sa ovim zakonom. (4) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da u uslovima poslovanja jasno i detaljno utvrde politiku u pogledu obustavljanja svojih usluga iz stava 3 ovog člana, uključujući i vrijeme trajanja obustave, kao i da daju primjere činjenica i okolnosti koje uzimaju u obzir prilikom vršenja procjene da li određeno ponašanje predstavlja kršenje ovog zakona. (5) Odredbe st. 1 i 3 ovog člana ne isključuju obavezu pružaoca usluga internet tržišta da usaglasi poslovanje sa odredbama zakona koji je usklađen sa Regulativom (EU) 2022/2065. Obaveza saradnje i pružanja informacija Član 31 (1) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da sarađuju sa nadležnim inspekcijama, trgovcima i isporučiocima kako bi se olakšalo preduzimanje svih radnji za otklanjanje ili, ako to nije moguće, ublažavanje rizika koji predstavlja proizvod koji se nudi ili koji je bio ponuđen na internetu u okviru njihovih usluga. (2) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su naročito da: 1) obezbijede potrošačima pružanje odgovarajuće i pravovremene informacije, uključujući i obavezu da: - u slučaju opoziva proizvoda o kojem imaju saznanja, neposredno obavijeste sve pogođene potrošače koji su preko njihovog internet interfejsa kupili relevantni proizvod ili ako			
--	--	--	--	--

	je potrošačima potrebno pružiti bezbjednosno upozorenje u skladu sa članom 36, odnosno članom 37 ovog zakona; - objave informacije o opozivu proizvoda zbog bezbjednosti na svojim internet interfejsima; 2) obavijeste relevantnog isporučioća o odluci o uklanjanju ili onemogućavanju pristupa sadržaju koji upućuje na ponudu opasnog proizvoda; 3) sarađuju sa nadležnim inspekcijama i relevantnim isporučiocima kako bi se obezbijedio djelotvoran opoziv proizvoda, kao i da se uzdrže od ometanja postupka opoziva proizvoda; 4) putem Safety Business Gateway odmah obavijeste nadležne inspekcije o opasnim proizvodima koji su bili u ponudi na njihovim internet interfejsima, a o kojima imaju stvarna saznanja, pružajući odgovarajuće pojedinosti kojima raspolažu o riziku po zdravlje i bezbjednost potrošača, o količini proizvoda koji su još u prometu na tržištu, ako su dostupne, i o svim korektivnim mjerama koje su prema njihovim saznanjima već preduzete; 5) sarađuju u pogledu nesrećnih slučajeva o kojima su obaviješteni, uključujući: - obavijeste bez odlaganja relevantne trgovce i isporučioce o informacijama koje su primili u vezi sa tim slučajevima ili pitanjima bezbjednosti, kad imaju saznanja da su ti trgovci nudili taj proizvod putem njihovog interfejsa; - obavijeste bez nepotrebnog odlaganja putem Safety Business Gateway o svim nesrećnim slučajevima o kojima su obaviješteni i koji su doveli do ozbiljnog rizika ili stvarne štete po zdravlje ili bezbjednost potrošača koje je			
--	--	--	--	--

	izazvao proizvod koji je stavljen na raspolaganje na njihovom internet tržištu, i o tome obavijeste proizvođača; 6) sarađuju sa tijelima za sprovođenje zakona na nacionalnom i nivou Evropske Unije (OLAF) putem redovne i strukturirane razmjene informacija o ponudama koje su pružaoci usluga internet tržišta uklonili na osnovu ovog člana; 7) dozvole internet alatima kojima upravljaju nadležne inspekcije pristup njihovim interfejsima da bi se identifikovali opasni proizvodi; 8) sarađuju u identifikovanju, u mjeri u kojoj je to moguće, lanca snabdijevanja opasnim proizvodima putem odgovora na zahtjeve za dostavljanje podataka ako relevantne informacije nijesu dostupne javnosti; 9) na obrazloženi zahtjev nadležne inspekcije, kad su pružaoci usluga internet tržišta ili internet prodavci postavili tehničke prepreke za izvlačenje podataka sa svojih internet interfejsa (prikupljanje podataka putem automatizovanih alata), omoguće prikupljanje takvih podataka samo za potrebe bezbjednosti proizvoda na osnovu parametara za identifikaciju koje je dostavila nadležna inspekcija koja je podnijela zahtjev.			
Član 23. Nadzor tržišta	Inspekcijski nadzor Član 41 (1) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši tržišna inspekcija, u skladu sa	Potpuno usklađeno		

1. Član 10., člank 11. stavovi od 1. do 7., članci od 12. do 15., član 16. stavovi od 1. do 5., članovi 18. i 19. i od 21. do 24. Regulative (EU) 2019/1020 primjenjuju se na proizvode obuhvaćene ovom Regulativom. 2. Za potrebe ove Regulative Regulative (EU) 2019/1020 primjenjuje se kako slijedi: (a) upućivanja na „zakonodavstvo Unije o usklađivanju“, „primjenjivo zakonodavstvo Unije o usklađivanju“, „ovu Regulativu i za primjenu zakonodavstva Unije o usklađivanju“, „odgovarajuće zakonodavstvo Unije o usklađivanju“ i „zakonodavstvo Unije o usklađivanju ili ovu Regulativu“ u člancima 11., 13., 14., 16., 18. i 23. te Regulative čitaju se kao upućivanja na „ovu Uredbu“; (b) upućivanje na „to zakonodavstvo i ovu Uredbu“ u članu 11. stav 1. tačka (b) te Regulative tumači se kao upućivanje na „ovu Uredbu“; (c) upućivanja na „Mrežu“ u članovima od 11. do 13. i članu 21. te Regulative tumače se kao upućivanja na „Mrežu i Mrežu za bezbjednost potrošača iz člana 30. ove Regulative“; (d) upućivanja na „neusaglašenost“, „neusaglašenosti“ i „neusaglašen“ u članu 11., članovima od 13. do 16. te članovima 22. i 23. te Regulative tumače se kao upućivanja na „neusaglašenost sa ovom Regulativom“; (e) upućivanje na „član 41.“ u članu 14. stav 4. tačka (i) te Regulative tumači se kao upućivanje na „član 44. ove Regulative“; (f) upućivanje na „član 20.“ u članu 19. stav 1. te Regulative tumači se kao upućivanje na „član 26. ove Regulative“.	ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu, uključujući usklađene i istovremeno sprovedene koordinisane kontrole (Sweeps). (2) Nadzor iz stava 1 ovog člana vrše i: 1) sanitarna inspekcija, u odnosu na proizvode iz člana 9 stav 1 tačka 6 ovog zakona; 2) inspekcija za usluge informacionog društva, u odnosu na pružanje usluga internet tržišta iz čl. 27 do 31 ovog zakona i u odnosu na aspekte bezbjednosti proizvoda iz člana 9 stav 1 tač. 7 i 8 ovog zakona.			
--	---	--	--	--

3. Ako je opasan proizvod identifikovan, tijela za nadzor tržišta mogu od proizvođača zatražiti informacije o tome na koje se druge proizvode, koji su proizvedeni istim postupkom, sadrže iste sastavne dijelove ili su dio iste proizvodne šarže, odnosi isti rizik.				
Član 24. Izveštavanje 1. Države članice najkasnije dvije godine nakon donošenja sprovedbenog akta iz stava 2. i svake godine nakon toga dostavljaju Komisiji podatke o primjeni ove Regulative. Nakon dostavljanja podataka od država članica Komisija svake godine izrađuje sažeti izvještaj i stavlja ga na raspolaganje javnosti. 2. Komisija sprovedbenim aktima određuje pokazatelje ostvarenja na osnovu kojih države članice trebaju dostaviti podatke iz stava 1. ovog člana. Ti se sprovedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 46. stava 3.	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Prenosi se kroz Predlog Zakona o sprovođenju u Regulative (EU) 2023/988 o opštoj bezbjednosti proizvoda	
Član 25. Sistem brzog uzbunjivanja Safety Gate 1. Komisija dalje razvija, modernizuje i održava sistem brzog uzbunjivanja za razmjenu informacija o korektivnim mjerama u vezi s opasnim proizvodima („sistem brzog uzbunjivanja Safety Gate“) te poboljšava njegovu učinkovitost. 2. Komisija i države članice imaju pristup sistemu brzog uzbunjivanja Safety Gate. U tu svrhu svaka država članica određuje jedinstvenu nacionalnu kontakt tačku koja je odgovorna barem za provjeru potpunosti obavještenja i njihovo podnošenje Komisiji na potvrdu, kao i za komunikaciju s Komisijom u pogledu zadataka predviđenih u članu 26. stav 1. do 6.	Rok za prilagođavanje Sistema brze razmjene informacija o opasnim proizvodima Član 48 (1) Sistem brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik, uspostavljen u skladu sa Zakonom o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, br. 45/14 i 13/18) transformisaće se u sistem brze razmjene informacija u smislu čl. 33 i 34 ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. (2) Do transformacije u sistem brze razmjene informacija u skladu sa stavom 1 ovog člana, za razmjenu informacija o opasnim proizvodima koristiće se sistem brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik,	Potpuno usklađeno		

Komisija donosi sprovedbeni akt kojim se utvrđuju uloge i zadaci jedinstvenih nacionalnih kontakt tačaka. Taj sprovedbeni akt se donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 46. stava 3.	uspostavljen u skladu sa Zakonom o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, br. 45/14 i 13/18). (3) Danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, sistem brze razmjene informacija postaje dio evropskog sistema Safety Gate, po ispunjavanju uslova za uključivanje u taj sistem propisanih evropskim propisima.			
Član 26. Obavješćavanje o opasnim proizvodima putem sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate 1. Države članice putem sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate obavješćavaju o korektivnim mjerama koje su preduzela njihova tijela ili privredni subjekti na osnovu: (a) odredaba ove Regulative u vezi sa opasnim proizvodima koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i bezbjednost potrošača; i (b) člana 20. Regulative (EU) 2019/1020. 2. Države članice putem sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate mogu obavješćavati i o predviđenim korektivnim mjerama u vezi sa proizvodima koji predstavljaju ozbiljan rizik ako to smatraju potrebnim s obzirom na hitnost rizika za zdravlje ili bezbjednost potrošača. 3. Ne dovodeći u pitanje stav 1. ovog člana, države članice obavješćavaju Komisiju o korektivnim mjerama koje su	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Prenosi se kroz Predlog Zakona o sprovođenju u Regulative 2023/988 o opštoj bezbjednosti proizvoda (član 7 i 11)	

njihova tijela ili privredni subjekti preduzeli na osnovu ove Regulative, a Komisija te informacije prosljeđuje ostalim državama članicama. U tu svrhu države članice mogu putem sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate obavijestiti o korektivnim mjerama koje su preduzela njihova tijela ili privredni subjekti na osnovu ove Regulative, zakonodavstva Unije o usklađivanju i Regulative (EU) 2019/1020 u vezi s proizvodima koji predstavljaju rizik koji je manje ozbiljan od ozbiljnog rizika. 4. Nacionalna tijela dostavljaju obavještenja iz stava 1. putem sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate bez odgode, a u svakom slučaju u roku od četiri radna dana nakon preduzimanja korektivne mjere. 5. U roku od četiri radna dana nakon prijema cjelovitog obavještenja Komisija provjerava je li to obavještenje u skladu sa ovim članom i sa zahtjevima koji se odnose na rad sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate koje je Komisija utvrdila na osnovu stava 10. Ako je obavještenje u skladu sa ovim članom i tim zahtjevima, Komisija je prosljeđuje drugim državama članicama. 6. Države članice putem sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate bez nepotrebnog odlaganja obavještavaju o svakom ažuriranju, izmjeni ili povlačenju korektivnih mjera iz stavova 1, 2 i 3. 7. Ako država članica obavijesti o korektivnim mjerama preduzetim u vezi sa proizvodima koji predstavljaju ozbiljan rizik, druge države članice putem sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate bez nepotrebne odgode, a u svakom slučaju najkasnije četiri radna dana nakon preduzimanja korektivnih mjera ili drugih radnji u vezi s istim proizvodima obavještavaju o tim mjerama i radnjama te				
--	--	--	--	--

dostavljaju sve druge relevantne informacije, uključujući rezultate svih provedenih ispitivanja ili analiza. 8. Ako Komisija identifikuje, uključujući na osnovu informacija koje su primili od potrošača ili organizacija potrošača, proizvode koji bi mogli predstavljati ozbiljan rizik i za koje države članice nisu dostavile obavještenje putem sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate, o tome obavještava države članice. Države članice sprovode odgovarajuće provjere i, ako donesu mjere, o njima obavještavaju putem sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate u skladu sa stavom 1. 9. Komisija sprovodi interfejs iz člana 20. stav 5. Regulative (EU) 2019/1020 između informacionog i komunikacionog sistema iz člana 34. te Regulative i sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate kako bi se omogućilo aktiviranje nacrtā obavještenja i u sistemu brzog uzbunjivanja Safety Gate iz tog informacionog i komunikacionog sistema i izbjegao dvostruki unos podataka. 10. Komisija donosi delegirane akte u skladu s članom 45. radi dopune ove Regulative utvrđivanjem sljedećeg: (a) pristupa sistemu brzog uzbunjivanja Safety Gate; (b) djelovanja sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate; (c) podataka koji se unose u sistem brzog uzbunjivanja Safety Gate; (d) zahtjeva za obavještanje; i (e) kriterijuma za procjenu nivoa rizika.				
Član 27. Portal Safety Business Gateway 1. Komisija održava internet portal kojim se privrednim subjektima i pružaocima internet platformi za trgovanje omogućava da tijelima za nadzor tržišta i potrošačima na lak	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Prenosi se kroz Predlog Zakona o sprovođenju u Regulative	

način pruže informacije iz člana 9. stav 8. i 9., član 10. stav 2. tačka (c), član 11. stav 2. i 8., član 12. stav 4., član 20. i 22. („portal Safety Business Gateway”). 2. Komisija izrađuje smjernice za praktičnu primjenu portala Safety Business Gateway.			2023/988 o opštoj bezbjednosti proizvoda (član 7 i 11)	
Član 28. Djelovanje Unije u vezi s proizvodima koji predstavljaju ozbiljan rizik 1. Ako Komisija sazna za proizvod ili određenu kategoriju ili grupu proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i bezbjednost potrošača, na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev država članica putem sprovedbenih akata može preduzeti sve odgovarajuće mjere prilagođene ozbiljnosti i hitnosti situacije ako se: (a) rizik se ne može riješiti, s obzirom na prirodu bezbjednosnog problema koji predstavlja proizvod, kategorija ili grupa proizvoda, na način koji je u skladu sa stepenom ozbiljnosti ili hitnosti slučaja, pomoću ostalih postupaka utvrđenih posebnim pravom Unije koji se primjenjuje na te proizvode; i (b) rizik se na djelotvoran način može ukloniti samo donošenjem odgovarajućih mjera primjenjivih na nivou Unije radi osiguravanja dosljednog i visokog nivoa zaštite zdravlja i bezbjednosti potrošača te pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta. Te mjere mogu uključivati mjere kojima se zabranjuje, suspenduje ili ograničava stavljanje na tržište ili stavljanje na raspolaganje na tržištu tih proizvoda ili utvrđuju posebni uslovi za njihovu ocjenu usaglašenosti u pogledu bezbjednosnog zahtjeva, ako je primjenjivo, ili za njihovo stavljanje na tržište, kao što je ispitivanje reprezentativnih	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Prenosi se kroz Predlog Zakona o sprovođenju u Regulative 2023/988 o opštoj bezbjednosti proizvoda (član 10 i 11)	

uzoraka tih proizvoda, kako bi se osigurao visok nivo zaštite potrošača. Države članice u okviru svoje nadležnosti preduzimaju sve odgovarajuće sprovedbene mjere potrebne za osiguravanje djelotvornog sprovođenja tih sprovedbenih akata. Nadležna tijela dotičnih država članica izvještavaju Komisiju o izvršenju poduzetih mjera. Komisija redovno ocjenjuje učinkovitost sprovedbenih mjera koje preduzimaju države članice i obavještava Mrežu za bezbjednost potrošača o ishodu tog ocjenjivanja. 2. Sprovedbeni akti iz stava 1. donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 46. stav 3. U sprovedbenim aktima utvrđuje se datum prestanka primjene. 3. Zbog opravdanih krajnje hitnih razloga povezanih sa zdravljem i bezbjednosti potrošača Komisija u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 46. stava 4. može donijeti sprovedbene akte koji se odmah primjenjuju. 4. Zabranjuje se izvoz iz Unije proizvoda za koji je zabranjeno stavljanje na tržište ili stavljanje na raspolaganje na tržištu Unije na osnovu mjere donesene u skladu sa stavom 1. ili stavom 3., osim ako je to izričito dopušteno tom mjerom iz opravdanih razloga. 5. Svaka država članica može Komisiji podnijeti obrazloženi zahtjev za ispitivanje potrebe za donošenjem mjere iz stava 1. ili stava 3.				
Član 29. Zahtjev za mišljenje Komisije o razlikama u procjeni rizika 1. Proizvode koji su ocijenjeni opasnim na osnovu odluke tijela za nadzor tržišta u jednoj državi članici prema ovoj Regulativi opasnim smatraju i tijela za nadzor tržišta u drugim državama članicama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

2. Ako tijela za nadzor tržišta u drugim državama članicama donesu drugačije zaključke u smislu utvrđivanja rizika ili njegovog stepena na osnovu sopstvene istrage i procjene rizika, svaka država članica može uputiti predmet Komisiji, tražeći njeno mišljenje o tom pitanju, a Komisija bez nepotrebnog odlaganja daje mišljenje o identifikaciji ili stepenu rizika relevantnog proizvoda, prema potrebi. Ako predmet nije upućen Komisiji, ona ipak može na sopstvenu inicijativu dati mišljenje. Za potrebe izdavanja mišljenja iz ovog stava Komisija može zatražiti relevantne informacije i dokumente te poziva sve države članice da izraze svoje stavove. 3. Ako Komisija da mišljenje u skladu sa stavom 2., države članice to uzimaju u obzir. 4. Komisija izrađuje smjernice za praktično sprovođenje ovog člana. 5. Komisija periodično izrađuje izvještaj o primjeni ovog člana iz člana i koje predstavlja Mreži za bezbjednost potrošača.				
Član 30. Mreža za bezbjednost potrošača 1. Uspostavlja se evropska mreža tijela država članica nadležnih za bezbjednost proizvoda („Mreža za bezbjednost potrošača“). Svrha Mreže za bezbjednost potrošača je da služi kao platforma za strukturisanu koordinaciju i saradnju između tijela država članica i Komisije radi poboljšanja bezbjednosti proizvoda u Uniji. 2. Komisija promoviše rad Mreže za bezbjednost potrošača i u njemu sudjeluje, posebno u obliku administrativne saradnje.	Nema relevantne odredbe	Neprenosivo		

3. Zadaci Mreže za bezbjednost potrošača su posebno: (a) olakšati redovnu razmjenu informacija o procjenama rizika, opasnim proizvodima, metodama ispitivanja i rezultatima, normama, metodologijama prikupljanja podataka, interoperabilnosti informacionih i komunikacionih sistema, najnovijim naučnim postignućima i upotrebi novih tehnologija, kao i drugim aspektima relevantnim za kontrolne aktivnosti; (b) organizovati uspostavljanje i sprovođenje projekata zajedničkog nadzora i ispitivanja, uključujući u kontekstu e-trgovine; (c) promovisati razmjenu stručnog znanja i najbolje prakse te saradnju u aktivnostima osposobljavanja; (d) poboljšati saradnju na nivou Unije u vezi sa pronalaženjem, povlačenjem i opozivom opasnih proizvoda; (e) olakšati pojačanu i strukturisanu saradnju među državama članicama u području sprovođenja propisa o bezbjednosti proizvoda, posebno kako bi se olakšale aktivnosti iz člana 32.; i (f) olakšati sprovođenje ove Regulative. 4. Mreža za bezbjednost potrošača koordinira svoje djelovanje s drugim postojećim aktivnostima Unije povezanim sa nadzorom tržišta i bezbjednošću potrošača te, prema potrebi, sarađuje i razmjenjuje informacije sa drugim mrežama, grupama i tijelima Unije. 5. Mreža za bezbjednost potrošača donosi svoj program rada kojim se, između ostalog, utvrđuju prioriteti za bezbjednost proizvoda te za rizike koji su u Uniji obuhvaćeni ovom Regulativom. Mreža za bezbjednost potrošača sastaje se u redovnim razmacima i, kada je to potrebno, na osnovu opravdanog zahtjeva Komisije ili države članice.				
--	--	--	--	--

Mreža za bezbjednost potrošača može pozvati stručnjake i ostale treće strane, uključujući organizacije potrošača, da prisustvuju njenim sastancima. 6. Mreža za bezbjednost potrošača propisno je zastupljena i redovito učestvuje u relevantnim aktivnostima Mreže Unije za usaglašenst proizvoda uspostavljene članom 29. Regulative (EU) 2019/1020 te doprinosi njenim aktivnostima u vezi sa bezbjednošću proizvoda kako bi se osigurala odgovarajuća koordinacija aktivnosti nadzora tržišta u usklađenim i neusklađenim područjima.				
Član 31. Zajedničke aktivnosti u području bezbjednosti proizvoda 1. U okviru aktivnosti iz člana 30. stav 3. tačka (b) tijela za nadzor tržišta mogu se sporazumjeti s drugim relevantnim tijelima ili s organizacijama koje predstavljaju privredne subjekte ili potrošače o sprovođenju aktivnosti čiji je cilj osigurati bezbjednost i zaštitu zdravlja potrošača u pogledu određenih kategorija proizvoda koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu, posebno kategorija proizvoda za koje se često utvrdi da predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i bezbjednost potrošača. 2. Relevantno tijelo za nadzor tržišta i strane iz stava 1. osiguravaju da sporazum o sprovođenju takvih aktivnosti ne dovodi do nepoštene tržišne konkurencije među privrednim subjektima te ne utiče na objektivnost, nezavisnost i nepristrasnost tih stranaka. 3. Komisija redovno organizuje zajedničke aktivnosti tijela za nadzor tržišta u okviru kojih tijela za nadzor tržišta sprovode inspekcije proizvoda koji se nude na internetu ili	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

izvan njega, a koje su ta tijela nabavila pod prikrivenim identitetom. 4. Tijelo za nadzor tržišta može upotrijebiti sve informacije koje su rezultat zajedničkih aktivnosti u okviru istrage koju sprovodi u vezi sa sigurnošću proizvoda. 5. Dotično tijelo za nadzor tržišta sporazum o zajedničkim aktivnostima, te imena uključenih strana, stavlja na raspolaganje javnosti i unosi taj sporazum u informacijski i komunikacijski sistem iz člana 34. Regulative (EU) 2019/1020. Komisija taj sporazum objavljuje na portalu Safety Gate.				
Član 32. Istovremena koordinisana kontrolna djelovanja tijela za nadzor tržišta („opsežne provjere“) 1. Navedena tijela za nadzor tržišta sprovode istovremena koordinisana kontrolna djelovanja („opsežne provjere“) određenih proizvoda ili kategorija proizvoda radi provjere usklađenosti s ovom Regulativom 2. Osim ako se uključena tijela za nadzor tržišta dogovore drukčije, opsežne provjere koordinira Komisija. Koordinator opsežne provjere prema potrebi čini javno dostupnim ukupne rezultate. 3. Pri sprovođenju opsežnih provjera uključena tijela za nadzor tržišta mogu se koristiti istražnim ovlaštenjima utvrđenim u poglavlju V. i svim drugim ovlaštenjima koje su im dodijeljene nacionalnim pravom. 4. Tijela za nadzor tržišta mogu pozvati službenike Komisije i druge osobe u njihovoj pratnji, koje je ovlastila Komisija, da učestvuju u opsežnim provjerama.	Inspekcijski nadzor Član 41 (1) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši tržišna inspekcija, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu, uključujući usklađene i istovremeno sprovedene koordinisane kontrole (Sweeps). (2) Nadzor iz stava 1 ovog člana vrše i: 1) sanitarna inspekcija, u odnosu na proizvode iz člana 9 stav 1 tačka 6 ovog zakona; 2) inspekcija za usluge informacionog društva, u odnosu na pružanje usluga internet tržišta iz čl. 27 do 31 ovog zakona i u odnosu na aspekte bezbjednosti proizvoda iz člana 9 stav 1 tač. 7 i 8 ovog zakona.	Potpuno usklađeno		

Član 33. Informacije između tijela i šire javnosti 1. Informacije kojima raspolažu tijela država članica i Komisija o mjerama koje su povezane s proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i bezbjednost potrošača uopšteno se stavljaju na raspolaganje javnosti, u skladu sa zahtjevima transparentnosti i ne dovodeći u pitanje ograničenja potrebna za aktivnosti praćenja i istrage. Konkretno, javnost ima pristup informacijama o identifikaciji proizvoda, prirodi rizika i preduzetim mjerama. Te se informacije pružaju i u pristupačnim formatima za osobe s invaliditetom. 2. Države članice i Komisija preduzimaju potrebne korake kojima osiguravaju da se od njihovih službenika i agenata zahtijeva da štite informacije dobijene za potrebe ove Regulative. S tim se informacijama postupa kao s povjerljivima u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom. 3. Zaštita profesionalne tajne ne sprečava da se nadležnim tijelima država članica i Komisiji daju informacije koje su relevantne za osiguravanje učinkovitosti praćenja i nadzora tržišta. Tijela koja primaju informacije koje se smatraju profesionalnom tajnom osiguravaju njihovu zaštitu u skladu sa pravom Unije i nacionalnim pravom. 4. Države članice potrošačima i drugim zainteresiranim stranama daju mogućnost da nadležnim tijelima podnesu pritužbe na bezbjednost proizvoda, aktivnosti nadzora i kontrole u vezi s određenim proizvodima, kao i slučajevima kada pravna sredstva koji se nude potrošačima u slučaju opoziva proizvoda nisu zadovoljavajuća. Te se pritužbe rješavaju na odgovarajući način. Nadležna tijela podnositelju pritužbe pružaju odgovarajuće informacije o daljnjem postupanju u skladu s nacionalnim pravom.	Informisanje šire javnosti od strane nadležnih organa Član 35 (1) Informacije u vezi sa mjerama za proizvode koji predstavljaju rizik po zdravlje i bezbjednost potrošača, kojima raspolažu nadležni organi, po pravilu moraju biti dostupne javnosti, na način utvrđen ovim zakonom, u skladu sa načelom transparentnosti i ne isključuju primjenu odredaba kojima su propisana ograničenja koja zahtijevaju aktivnosti praćenja tržišta i sprovođenja istrage. (2) Pravo javnosti na informacije iz stava 1 ovog člana obuhvata naročito pravo na pristup informacijama o identifikaciji proizvoda, prirodi rizika i preduzetim mjerama, pri čemu te informacije moraju biti dostupne i u obliku koji je pristupačan licima sa invaliditetom. (3) Nadležni organi dužni su da obezbijede da njihovi zaposleni i ovlašćena lica ne otkrivaju informacije do kojih su došli u radu, a koje predstavljaju poslovnu tajnu u skladu sa posebnim zakonom. (4) Poslovnom tajnom u smislu stava 3 ovog člana ne smatraju se informacije vezane za svojstva bezbjednosti proizvoda koje moraju biti dostupne javnosti radi zaštite zdravlja i bezbjednosti potrošača, odnosno koje su bitne za nadzor na tržištu. (5) Izuzetno od stava 3 ovog člana, prilikom razmjene informacija između nadležnih organa, između nadležnih organa i država članica Evropske unije, kao i između nadležnih organa i Evropske komisije, nadležni organi dužni su da dostave i informacije koje predstavljaju poslovnu tajnu, pri čemu su dužni	Potpuno usklađeno		
--	---	--	--	--

	da sa tim podacima postupaju u skladu sa zakonom.			
Član 34. Portal Safety Gate 1. Za potrebe člana 9. stav 9., člana 20. i 22., člana 31. stav 5. i člana 33. stav 1. Komisija održava portal Safety Gate kojim se široj javnosti omogućuje besplatan i otvoren pristup odabranim informacijama o kojima su podnesene obavijesti u skladu s članom 26. („portal Safety Gate“). 2. Portal Safety Gate mora imati intuitivan interfejs za korisnike, a informacije koje se pružaju na tom portalu moraju biti lako dostupne javnosti, među ostalim i osobama s invaliditetom. 3. Potrošači i druge zainteresovane strane moraju imati mogućnost da obavijeste Komisiju o proizvodima koji mogu predstavljati rizik za zdravlje i bezbjednost potrošača putem zasebnog odjeljka portala Safety Gate. Komisija uzima u obzir primljene informacije i, nakon provjere njihove tačnosti, prema potrebi te informacije bez nepotrebnog odlaganja proslijeđuje relevantnim državama članicama kako bi se osiguralo da se s tim informacijama primjereno postupi. Komisija o svom djelovanju obavještava potrošače i druge zainteresirane strane. 4. Komisija sprovedbenim aktom donosi modalitete za slanje informacija potrošača u skladu sa stavom 3., kao i za prenos tih informacija relevantnim nacionalnim tijelima radi mogućeg preduzimanja daljih mjera. Taj se sprovedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 46. stava 3. 5. Komisija do 13. decembra 2024. razvija interoperabilni interfejs kojim se pružaocima internet platformi za trgovanje	Brza razmjena informacija o opasnim proizvodima u Crnoj Gori Član 33 (1) Nadležne inspekcije i carinski organ dužni su da razmjenjuju informacije o opasnim proizvodima preko sistema brze razmjene informacija kad: 1) nadležna inspekcija preduzme propisanu mjeru u vezi sa opasnim proizvodom; 2) isporučilac preduzme dobrovoljnu mjeru u vezi sa opasnim proizvodom koji je isporučio na tržištu i o tome obavijesti nadležnu inspekciju. (2) Organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija iz stava 1 ovog člana je Ministarstvo, preko kancelarije za vezu utvrđene zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu kao jedinstvene nacionalne kontakt tačke sistema (u daljem tekstu: kontakt tačka sistema). (3) Kontakt tačka sistema uzima u obzir primljene informacije i, nakon provjere njihove tačnosti, po potrebi, te informacije bez nepotrebnog odlaganja proslijeđuje nadležnoj inspekciji, odnosno carinskom organu. (4) Kontakt tačka sistema upravlja sistemom brze razmjene informacija i održava portale sistema iz člana 34 ovog zakona. (5) Bliži način rada sistema brze razmjene informacija propisuje Vlada.	Potpuno usklađeno		

omogućava da svoje interfejse povežu sa portalom Safety Gate. 6. Komisija donosi sprovedbene akte kojima se određuje sprovedba interoperabilnog interfejsa portala Safety Gate u skladu sa stavom 5., posebno u pogledu pristupa sistemu i njegovom radu. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 46. stava 3.	Struktura sistema brze razmjene informacija Član 34 (1) Sistem brze razmjene informacija sadrži dva portala za komuniciranje sa širom javnošću: 1) portal za komunikaciju sa potrošačima i drugim zainteresovanim stranama (Safety Gate Portal), preko kojeg im se, bez naknade, omogućava pristup odabranim informacijama o kojima su podnesena obavještenja u skladu sa članom 33 ovog zakona; i 2) portal za komunikaciju sa isporučiocima i pružaocima usluga internet tržišta (Safety Business Gateway), preko kojeg im se omogućava da nadležnim inspekcijama i potrošačima pruže informacije o opasnim proizvodima koje su isporučili na tržištu. (2) Potrošači i druge zainteresovane strane imaju mogućnost da putem portala iz stava 1 tačka 1 ovog člana obavijeste kontakt tačku sistema o proizvodima koji mogu predstavljati rizik po zdravlje i bezbjednost potrošača. Rok za prilagođavanje Sistema brze razmjene informacija o opasnim proizvodima Član 48 (1) Sistem brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik, uspostavljen u skladu sa Zakonom o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, br. 45/14 i 13/18) transformisaće se u sistem brze razmjene informacija u smislu			
---	--	--	--	--

	čl. 33 i 34 ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. (2) Do transformacije u sistem brze razmjene informacija u skladu sa stavom 1 ovog člana, za razmjenu informacija o opasnim proizvodima koristiće se sistem brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik, uspostavljen u skladu sa Zakonom o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, br. 45/14 i 13/18). (3) Danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, sistem brze razmjene informacija postaje dio evropskog sistema Safety Gate, po ispunjavanju uslova za uključivanje u taj sistem propisanih evropskim propisima.			
Član 35. Informacije koje privredni subjekti i pružaoci internet platformi za trgovanje dostavljaju potrošačima o bezbjednosti proizvoda 1. U slučaju opoziva proizvoda zbog bezbjednosti ili ako je potrošačima potrebno skrenuti pažnju na određene informacije kako bi se osigurala bezbjedna upotreba proizvoda („sigurnosno upozorenje“), privredni subjekti u skladu sa svojim obavezama iz članova 9., 10., 11. i 12. i pružaoci internet platformi za trgovanje u skladu s svojim obavezama iz člana 22. stav 12., osiguravaju da svi potrošači koji se mogu identifikovati budu obavješteni direktno i bez nepotrebnog odlaganja. Privredni subjekti i, ako je to primjenljivo, pružaoci internet platformi za trgovanje koji prikupljaju lične podatke svojih kupaca koriste te	Informacije o bezbjednosti proizvoda koje isporučio i pružaoci usluga internet tržišta dostavljaju potrošačima Član 36 (1) U slučaju opoziva proizvoda ili kad je potrebno pružiti bezbjednosno upozorenje, isporučio i pružaoci usluga internet tržišta u skladu sa obavezama iz čl. 12 do 15 ovog zakona i pružaoci usluga internet tržišta u skladu sa obavezama iz člana 31 stav 2 tačka 1 ovog zakona, dužni su da o tome neposredno i bez nepotrebnog odlaganja obavijeste sve potrošače koji mogu biti identifikovani. (2) Isporučio i, ako je primjenljivo, pružaoci usluga internet tržišta koji prikupljaju lične podatke svojih kupaca, te podatke mogu da koriste isključivo za opoziv i bezbjednosno upozorenje iz stava 1 ovog člana.	Potpuno usklađeno		

informacije za slanje obavijesti o opozivu i bezbjednosnih upozorenja. 2. Ako privredni subjekti i pružaoci internet platformi za trgovanje imaju uspostavljene sisteme za registraciju proizvoda ili programe vjernosti kupaca kojima se omogućuje identifikacija proizvoda koje su kupci kupili za svrhe koje nisu kontaktiranje svojih kupaca radi prenošenja sigurnosnih informacija, moraju kupcima ponuditi mogućnost da navedu zasebne podatke za kontakt samo za potrebe povezane sa bezbjednosti. Lični podaci prikupljeni u tu svrhu ograničeni su na nužni minimum i upotrebljavaju se samo za kontaktiranje potrošača u slučaju opoziva ili sigurnosnog upozorenja. 3. Komisija može sprovedbenim aktima utvrditi, za određene proizvode ili kategorije proizvoda, zahtjeve koje privredni subjekti i pružaoci internet platformi za trgovanje moraju ispuniti kako bi potrošačima omogućili registraciju proizvoda koji su kupili kako bi bili direktno obaviješteni u slučaju opoziva proizvoda zbog bezbjednosti ili sigurnosnog upozorenja u vezi s tim proizvodom, u skladu sa stavom 1. ovog člana. Ti sprovedbeni se akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 46. stava 3. 4. Ako na osnovu stava 1. nije moguće stupiti u kontakt sa svim pogođenim potrošačima, privredni subjekti i pružaoci internet platformi za trgovanje, u skladu sa svojim odgovornostima, šalju jasnu i vidljivo obavještenje o opozivu ili sigurnosno upozorenje drugim odgovarajućim kanalima koji osiguravaju najširi mogući doseg, uključujući, ako je dostupno: internet stranice preduzeća, kanale društvenih medija, biltene i maloprodajna mjesta te, prema potrebi, objave u masovnim medijima i druge komunikacijske kanale. Informacije moraju biti dostupne osobama s invaliditetom.	(3) Ako isporučio i pružao usluga internet tržišta imaju uspostavljene sisteme za registraciju proizvoda ili programe lojalnosti kupaca pomoću kojih se mogu identifikovati proizvodi koje su kupili potrošači i to za potrebe koje nijesu vezane za kontaktiranje kupaca radi davanja informacija o bezbjednosti, dužni su da svojim kupcima omoguće da navedu posebne kontakt podatke koji će se koristiti isključivo za potrebe obavještanja o bezbjednosti proizvoda. (4) Prikupljanje kontakt podataka iz stava 3 ovog člana vrši se u obimu koji je neophodan, a lični podaci prikupljeni u tu svrhu mogu se koristiti isključivo za kontaktiranje potrošača u slučaju opoziva ili bezbjednosnog upozorenja iz stava 1 ovog člana. (5) Kad, u smislu stava 1 ovog člana, nije moguće stupiti u kontakt sa svim pogođenim potrošačima, isporučio i pružao usluga internet tržišta dužni su da, u skladu sa svojim odgovornostima, pruže jasno i vidljivo obavještenje o opozivu ili bezbjednosno upozorenje iz stava 1 ovog člana na drugi odgovarajući način koji obezbjeđuje najširi mogući domet, uključujući, po mogućnosti, njihove: internet stranice, društvene medije i društvene mreže, biltene, maloprodajna mjesta i, po potrebi, objave putem audiovizuelnih medijskih usluga i drugih načina komunikacije, kao i na način koji je pristupačan za lica sa invaliditetom.			
--	--	--	--	--

Član 36. Obavještenje o opozivu 1. Ako se informacije o opozivu proizvoda zbog bezbjednosti pružaju potrošačima u pisanom obliku, u skladu s članom 35. stav 1. i 4., one imaju oblik obavijesti o opozivu. 2. Obavještenje o opozivu, koju potrošači mogu lako razumjeti, mora biti dostupna na jezicima država članica u kojima je proizvod stavljen na raspolaganje na tržištu i uključivati sljedeće elemente: (a) naslov koji čine riječi „Opoziv proizvoda zbog bezbjednosti“; (b) jasan opis opozvanog proizvoda, uključujući: i. sliku, ime i robnu marku proizvoda; ii. identifikacione brojeve proizvoda, kao što je broj šarže ili serije, i, prema potrebi, grafički prikaz mjesta na kojima se ti brojevi nalaze na proizvodu; i iii. informacije o tome kada i gdje je proizvod prodan te ko ga je prodao, ako su dostupni; (c) jasan opis opasnosti povezane s opozvanim proizvodom, izbjegavajući sve elemente koji bi mogli utjecati na to da potrošač rizik doživi kao manje opasan, na primjer korištenjem pojmova i izraza kao što su „dobrovoljni“, „preventivni“, „diskrecioni“, „u rijetkim situacijama“ ili „u posebnim situacijama“ ili navođenje da nije bilo prijavljenih nesreća; (d) jasan opis mjera koje bi potrošači trebali preduzeti, uključujući uputstvo da odmah prestanu upotrebljavati opozvani proizvod; (e) jasan opis pravnih sredstava dostupnih potrošačima u skladu s članom 37.;	Obavještenje o opozivu Član 37 (1) Kad se, u skladu sa članom 36 st. 1 i 5 ovog zakona, informacije o opozivu proizvoda potrošačima pružaju obavještenjem u pisanom obliku, to obavještenje mora biti dato na obrascu koji obavezno sadrži: 1) naslov: „Opoziv proizvoda zbog bezbjednosti“; 2) jasan opis opozvanog proizvoda, uključujući: - sliku, naziv i robnu marku proizvoda; - identifikacione brojeve proizvoda, kao što je broj šarže ili serije i, po potrebi, grafički prikaz mjesta na kojima se oni mogu naći na proizvodu; i - informacije o tome kad, gdje i ko je proizvod prodao, ako su dostupni; 3) jasan opis opasnosti povezane sa opozvanim proizvodom, izbjegavajući sve elemente koji bi mogli da umanje percepciju rizika kod potrošača, npr. korišćenjem pojmova i izraza kao što su „dobrovoljno“, „preventivno“, „diskreciono“, „u rijetkim situacijama“ ili „u posebnim situacijama“ ili navođenje da nije bilo prijavljenih nesreća; 4) jasan opis radnji koje potrošači treba da preduzmu, uključujući upozorenje da zbog bezbjednosti odmah prestanu da koriste opozvani proizvod; 5) jasan opis pravnih sredstava koja su na raspolaganju potrošačima u skladu sa članom 38 ovog zakona;	Potpuno usklađeno		
---	--	--------------------------	--	--

(f) besplatni telefonski broj ili interaktivnu internet uslugu, putem kojih potrošači mogu dobiti više informacija na relevantnim službenim jezicima Unije; i (g) podsticanje na razmjenu informacija o opozivu s drugima, prema potrebi. 3. Komisija sprovedbenim aktima utvrđuje obrazac za obavještenje o opozivu, uzimajući u obzir naučna i tržišna kretanja. Ti se sprovedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz člana 46, stava 2. Komisija taj obrazac stavlja na raspolaganje u formatu koji privrednim subjektima omogućuje jednostavno sastavljanje obavijesti o opozivu, među ostalim u pristupačnim formatima za osobe s invaliditetom.	6) besplatni broj telefona ili interaktivnu internet službu, preko kojih potrošači mogu da dobiju više informacija; i 7) po potrebi, odgovarajući tekst kojim se potrošači podstiču na dostavljanje informacija o opozivu drugim licima. (2) Obavještenje o opozivu i informacije koje se potrošačima pružaju putem besplatnog broja telefona ili interaktivne internet službe moraju biti na crnogorskom jeziku. (3) Bliži sadržaj obavještenja o opozivu propisuje Ministarstvo.			
Član 37. Pravna sredstva u slučaju opoziva proizvoda zbog bezbjednosti 1. Ne dovodeći u pitanje direktive (EU) 2019/770 i (EU) 2019/771, u slučaju opoziva zbog bezbjednosti, koje je pokrenuo privredni subjekt ili odredilo nacionalno nadležno tijelo, privredni subjekt odgovoran za opoziv proizvoda zbog bezbjednosti potrošaču nudi učinkovito, besplatno i pravovremeno pravno sredstvo. 2. Ne dovodeći u pitanje druga pravna sredstva koje privredni subjekt odgovoran za opoziv može ponuditi potrošaču, privredni subjekt potrošaču mora ponuditi izbor između najmanje dva od sljedećih pravnih sredstava: (a) popravka opozvanog proizvoda; (b) zamjenu opozvanog proizvoda sigurnim proizvodom istog tipa i barem iste vrijednosti i kvaliteta; ili	Pravna sredstva u slučaju opoziva proizvoda zbog bezbjednosti Član 38 (1) U slučaju opoziva proizvoda koji je pokrenuo isporučilac ili naložila nadležna inspekcija, isporučilac odgovoran za opoziv proizvoda dužan je i da potrošaču obezbijedi djelotvorno, besplatno i pravovremeno pravno sredstvo, čime se ne isključuje primjena odredbi o nesaobraznosti robe, odnosno o neisporuci ili nesaobraznosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i izmjeni digitalnog sadržaja ili digitalne usluge propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača. (2) Pored drugih pravnih sredstava koja može da ponudi potrošaču, isporučilac odgovoran za opoziv dužan je i da potrošaču omogući izbor između najmanje dva od sljedećih pravnih sredstava:	Potpuno usklađeno		

(c) odgovarajući povrat vrijednosti opozvanog proizvoda, pod uslovom da je iznos povrata barem jednak cijeni koju plaća potrošač. Izuzetno, u odnosu na prvi podstav, privredni subjekt može potrošaču ponuditi samo jedno pravno sredstvo ako su druga pravna sredstva nemoguća ili bi se, u poređenju s predloženim pravnim sredstvom, nametnuli troškovi privrednim subjektu odgovornom za opoziv proizvoda zbog bezbjednosti, koji bi bili nesrazmjerni, uzimajući u obzir sve okolnosti, uključujući i to može li se alternativno rješenje pružiti bez znatnih nepogodnosti za potrošača. Potrošač uvijek ima pravo na povrat novca za proizvod ako privredni subjekt odgovoran za opoziv proizvoda zbog bezbjednosti nije dovršio popravku ili zamjenu u razumnom roku i bez znatnih neugodnosti za potrošača. 3. Popravka koji bi obavio potrošač smatra se djelotvornim pravnim sredstvom samo ako potrošač može lako i sigurno provesti takav postupak i kada je to predviđeno u obavijesti o opozivu. U takvim slučajevima privredni subjekt odgovoran za opoziv proizvoda zbog bezbjednosti pruža potrošačima potrebne upute, besplatne zamjenske dijelove ili ažuriranja softvera. Popravkom koji bi obavio potrošač ne smiju se uskratiti prava predviđena direktivama (EU) 2019/770 i (EU) 2019/771. 4. Odlaganje proizvoda od strane potrošača uključuje se u radnje koje potrošači trebaju preduzeti u skladu s članom 36. stav 2. tačkom (d) samo ako potrošač može jednostavno i sigurno sprovesti takvo odlaganje i ne utiče na pravo potrošača na povrat ili zamjenu povučenog proizvoda u skladu sa stavom 1. ovog člana. 5. Pravno sredstvo ne smije prouzročiti znatne neugodnosti za potrošača. Potrošač ne snosi troškove slanja ili povrata proizvoda na drugi način. Za proizvode koji po prirodi nisu prenosivi privredni subjekt organizira prikupljanje.	1) popravku opozvanog proizvoda; 2) zamjenu opozvanog proizvoda bezbjednim proizvodom istog tipa i najmanje iste vrijednosti i kvaliteta; ili 3) odgovarajući povraćaj vrijednosti opozvanog proizvoda, pod uslovom da iznos povraćaja ne može biti manji od cijene koju je potrošač platio. (3) Izuzetno od stava 2 ovoga člana, isporučilac može potrošaču da ponudi samo jedno pravno sredstvo ako bi drugo pravno sredstvo bilo nemoguće ili bi se, u poređenju sa ponuđenim pravnim sredstvom, isporučiocu nametnuli nesrazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, kao i to i da li se alternativno rješenje može pružiti bez značajnih neugodnosti za potrošača. (4) Potrošač u svakom slučaju ima pravo na povraćaj plaćenog iznosa iz stava 2 tačka 3 ovog člana ako isporučilac odgovoran za opoziv proizvoda nije izvršio popravku ili zamjenu u razumnom roku i bez značajnih neugodnosti za potrošača. (5) Ako popravku opozvanog proizvoda vrši potrošač, ona se smatra djelotvornim pravnim sredstvom u smislu stava 1 ovog člana samo ako potrošač može da je izvrši jednostavno i bezbjedno i kad je predviđena u obavještenju o opozivu. (6) U slučaju iz stava 5 ovog člana, isporučilac je dužan da potrošaču pruži sva potrebna uputstva i besplatne zamjenske dijelove ili ažuriranje softvera. (7) Popravkom iz stava 5 ovog člana potrošaču se ne mogu uskratiti prava koja on ima u skladu sa odredbama o nesaobraznosti robe, odnosno o neisporuci ili nesaobraznosti			
--	--	--	--	--

	digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, odnosno izmjeni digitalnog sadržaja ili digitalne usluge propisanim zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača. (8) Odlaganje proizvoda od strane potrošača može se uključiti u radnje koje potrošači preduzimaju u skladu sa članom 37 stav 1 tačka 4 ovog zakona samo ako potrošač može jednostavno i bezbjedno da izvrši takvo odlaganje i isto ne utiče na pravo potrošača na povraćaj ili zamjenu proizvoda koji je opozvan u skladu sa stavom 1 ovog člana. (9) Pravno sredstvo koje isporučilac nudi ne smije prouzrokovati značajne neugodnosti za potrošača. (10) Isporučilac ne smije od potrošača da zahtijeva plaćanje ili da naplati troškove slanja ili povraćaja proizvoda na drugi način. (11) Za proizvode koje zbog svoje prirode nije moguće na uobičajen način vratiti poštom, isporučilac je dužan da ih preuzme od potrošača o svom trošku.			
Član 38. Memorandumi o razumijevanju 1. Nacionalna nadležna tijela i Komisija mogu promovisati dobrovoljne memorandume o razumijevanju sa privrednim subjektima ili pružaocima internet platformi za trgovanje, kao i sa organizacijama koje predstavljaju potrošače ili privredne subjekte, sa ciljem preuzimanja dobrovoljnih obaveza za poboljšanje bezbjednosti proizvoda. 2. Dobrovoljnim obavezama na osnovu memoranduma o razumijevanju ne dovode se u pitanje obaveze privrednih subjekata i pružalaca internet platformi za trgovanje	Memorandumi o razumijevanju Član 32 (1) Nadležni organi mogu da zaključuju memorandume o razumijevanju, odnosno odgovarajuće sporazume o saradnji sa isporučiocima ili pružaocima usluga internet tržišta, kao i sa organizacijama koje predstavljaju potrošače ili isporučioce, u cilju preuzimanja dobrovoljnih obaveza za unapređenje bezbjednosti proizvoda. (2) Dobrovoljnim obavezama na osnovu memoranduma o razumijevanju, odnosno	Potpuno usklađeno		

propisane ovom Regulativom i drugim relevantnim pravom Unije.	sporazuma iz stava 1 ovog člana ne može se isključiti primjena odredbi ovog zakona ni drugih propisa kojima se propisuju obaveze isporučilaca i pružalaca usluga internet tržišta.			
Član 39. Predstavničke tužbe Direktiva (EU) 2020/1828 primjenjuje se na predstavničke tužbe podnesene zbog povreda odredaba ove Regulative koje su počinili privredni subjekti i pružaoci internet platformi za trgovanje, a koje štete ili mogu naštetiti kolektivnim interesima potrošača.	Kolektivne tužbe Član 40 Na tužbe podnesene zbog povreda odredaba ovog zakona koje su počinili isporučioци i pružaoci usluga internet tržišta, kad te povrede narušavaju ili mogu da naruše kolektivne interese potrošača, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača.	Potpuno usklađeno		
Član 40. Međunarodna saradnja 1. Kako bi se poboljšao ukupan nivo bezbjednosti proizvoda koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu i osigurali jednaki uslovi na međunarodnom nivou, Komisija može sarađivati, među ostalim razmjenom informacija, s tijelima trećih zemalja ili međunarodnim organizacijama u području primjene ove Regulative. Sve vrste takve saradnje temelje se na uzajamnosti, uključuju odredbe o povjerljivosti koje odgovaraju onima koje se primjenjuju u Uniji i osiguravaju usklađenost svake razmjene informacija s primjenjivim pravom Unije. Saradnja ili razmjena informacija može se među ostalim odnositi na sljedeće: (a) sprovedbene aktivnosti i mjere povezane sa bezbjednošću, među ostalim s ciljem sprečavanja stavljanja u promet opasnih proizvoda, uključujući nadzor tržišta;	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

(b) metode procjene rizika i ispitivanja proizvoda; (c) koordinisane opozive proizvoda i druge slične mjere; (d) naučna, tehnička i regulatorna pitanja radi poboljšanja bezbjednosti proizvoda i razvoja zajedničkih prioriteta i pristupa na međunarodnom nivou; (e) nova pitanja od velike važnosti za zdravlje i bezbjednost; (f) upotrebu novih tehnologija za poboljšanje bezbjednosti proizvoda i povećanje sljedivosti u lancu snabdijevanja; (g) aktivnosti povezane sa standardizacijom; (h) razmjenu službenika i programe osposobljavanja. 2. Komisija može trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama dostaviti odabrane informacije iz svog sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate i dobiti relevantne informacije o bezbjednosti proizvoda te o preventivnim, restriktivnim i korektivnim mjerama koje su preduzele te treće zemlje ili međunarodne organizacije. Komisija takve informacije prema potrebi dijeli s nacionalnim tijelima. 3. Razmjena informacija iz stava 2. može biti u obliku: (a) nesistemske razmjene u opravdanim i posebnim slučajevima; ili (b) sistemske razmjene na osnovu administrativnog sporazuma u kom se navodi vrsta informacija koje će se razmjenjivati i načini razmjene. 4. Potpuno učešće u sistemu brzog uzbunjivanja Safety Gate može biti otvoreno zemljama podnosiocima zahtjeva za članstvo i trećim zemljama, pod uslovom da je njihovo zakonodavstvo usklađeno sa relevantnim pravom Unije i da učestvuju u evropskom sistemu standardizacije. Takvo učešće podrazumijeva iste obaveze kao i za države članice u skladu s ovom Regulativom, uključujući obaveze obavještanja i daljeg postupanja. Potpuno učešće u sistemu brzog uzbunjivanja Safety Gate temelji se na				
--	--	--	--	--

sporazumima između Unije i tih zemalja, u skladu s dogovorima utvrđenima u tim sporazumima. 5. Svaka razmjena informacija na osnovu ovog člana, u mjeri u kojoj uključuje lične podatke, sprovodi se u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka. Lični podaci prenose se samo u mjeri u kojoj je takva razmjena nužna isključivo u svrhu zaštite zdravlja ili bezbjednosti potrošača. 6. Informacije razmijenjene u skladu s ovim članom upotrebljavaju se isključivo u svrhu zaštite zdravlja ili bezbjednosti potrošača.				
Član 41. Finansijske aktivnosti 1. Unija finansira sljedeće aktivnosti u vezi s primjenom ove Regulative: (a) izvršavanje zadataka Mreže za bezbjednost potrošača; (b) razvoj i rad sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate, uključujući razvoj elektronskih interoperabilnih rješenja za razmjenu podataka: i. između sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate i nacionalnih sistema za nadzor tržišta; ii. između sistema brzog uzbunjivanja Safety Gate i carinskih sistema; iii. s drugim relevantnim ograničenim sistemima koje tijela za nadzor tržišta upotrebljavaju za potrebe izvršavanja zakonodavstva; (c) razvoj i održavanje portala Safety Gate i portala Safety Business Gateway, uključujući javni neograničeni programski interfejs za razmjenu podataka s platformama i trećim stranama.	Nema odgovorajuće odredbe	Neprenosivo		

2. Unija može financirati sljedeće aktivnosti u vezi s primjenom ove Regulative: (a) razvoj instrumenata međunarodne saradnje iz člana 40.; (b) sastavljanje i ažuriranje doprinosa smjernicama o nadzoru tržišta i bezbjednosti proizvoda; (c) stavljanje stručnog tehničkog ili naučnog znanja na raspolaganje Komisiji kako bi joj se pomoglo u sprovedbi upravne saradnje u području nadzora tržišta; (d) obavljanje prethodnog ili pomoćnog rada u vezi aktivnostima nadzora tržišta povezanih s primjenom ove Regulative kao što su studije, programi, evaluacije, smjernice, uporedne analize, uzajamne zajedničke posjete i programi posjeta, razmjena osoblja, istraživački rad, razvoj i održavanje baza podataka, aktivnosti osposobljavanja, laboratorijski rad, ispitivanje sposobnosti, međulaboratorijska ispitivanja i rad na ocjenjivanju usaglašenosti; (e) kampanje za nadzor tržišta koje organizuje Unija i povezane aktivnosti, uključujući sredstva i opremu, informatičke alate i osposobljavanje; (f) aktivnosti koje se sprovode u okviru programa tehničke pomoći, saradnju s trećim zemljama te promocija i poboljšanje politika i sistema Unije za nadzor tržišta među zainteresovanim stranama na nivou Unije i na međunarodnom nivou, uključujući aktivnosti koje sprovode organizacije potrošača za poboljšanje informisanja potrošača. 3. Finansijska potpora Unije aktivnostima iz ove Regulative provodi se u skladu s Regulativom (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskog parlamenta i Savjeta ⁽²¹⁾, posredno ili neposredno povjeravanjem zadataka izvršenja budžeta subjektima navedenim u članu 62. stavu 1. tački (c) te Regulative.				
--	--	--	--	--

4. Evropski parlament i Savjet svake godine određuje odobrena sredstva koja se dodjeljuju za aktivnosti iz ove Regulative u granicama finansijskog okvira na snazi. 5. Odobrenim sredstvima koja su Evropski parlament i Savjet utvrdili za finansiranje aktivnosti nadzora tržišta mogu se pokrivati i troškovi koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje su potrebne za upravljanje aktivnostima u skladu s ovom Regulativom i ostvarivanje njihovih ciljeva; posebno studije, sastanci stručnjaka, aktivnosti informisanja i komunikacije, uključujući institucionalno saopštavanje političkih prioriteta Unije ako se oni odnose s opštim ciljevima nadzora tržišta, troškovi povezani s informatičkim mrežama koje se bave obradom i razmjenom informacija te svi drugi troškovi tehničke i administrativne pomoći koje Komisija snosi za upravljanje aktivnostima koje se provode u skladu s ovom Regulativom.				
Član 42. Zaštita finansijskih interesa Unije 1. Komisija preduzima odgovarajuće mjere kojima osigurava da su, dok se sprovode djelovanja koja se finansiraju u okviru ove Regulative, finansijski interesi Unije zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti, učinkovitim provjerama i, ako se utvrde nepravilnosti, osiguravanjem povrata pogrešno plaćenih iznosa te, prema potrebi, učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim administrativnim i finansijskim sankcijama. 2. Komisija ili njeni predstavnici i Revizorski sud ovlašćeni su sprovesti reviziju, na osnovu dokumenata i inspekcija na terenu, svih korisnika bespovratnih sredstava, izvođača i podizvođača koji su primali sredstva Unije u okviru Programa jedinstvenog tržišta i učesnika tog programa u	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

skladu s odredbama i postupcima utvrđenim u Regulativi Savjeta (Euratom, EU) br. 2185/96 ⁽³²⁾. 3. OLAF može sprovoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na licu mjesta, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenim Regulativom (EU, Euratom) br. 883/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta ⁽³³⁾ i Regulativom (Euratom, EZ) br. 2185/96 radi utvrđivanja je li došlo do prevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koje utiču na finansijske interese Unije, u vezi sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava ili odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorom o finansiranju koji se finansiraju u okviru programa. 4. Ne dovodeći u pitanje stavove 1., 2. i 3., sporazumi o saradnji s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, ugovori, sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava i odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, koji su rezultat sprovođenja ove Regulative, sadrže odredbe koje izričito ovlašćuju Komisiju, Revizorski sud i OLAF za sprovođenje takvih revizija i istraga u skladu s njihovim nadležnostima.				
Član 43. Odgovornost 1. Nijedna odluka donesena u skladu s ovom Regulativom kojom se nameću ograničenja stavljanja proizvoda na tržište ili stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržištu ili kojom se zahtijeva povlačenje ili opoziv tog proizvoda ne utiče na procjenu odgovornosti predmetne stranke, s obzirom na nacionalno pravo koje se primjenjuje u predmetnom slučaju. 2. Ova Regulativa ne utiče na Direktivu Savjeta 85/374/EEZ ⁽³⁴⁾.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 44.	VIII. KAZNENE ODREDBE Član 45	Potpuno usklađeno		

Sankcije 1. Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja ove Regulative kojima se nameću obaveze privrednim subjektima i pružaocima internet platformi za trgovanje te preduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihovog sprovođenja u skladu s nacionalnim pravom. 2. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. 3. Države članice do 13. decembra 2024. obavještavaju Komisiju o tim pravilima i mjerama, ako je nisu ranije obavijestile, te je bez odgode obavještavaju o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.	(1) Novčanom kaznom od 5.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako: 1) ne obezbijedi da su proizvodi koje stavlja na tržište dizajnirani i proizvedeni u skladu sa opštim zahtjevom bezbjednosti (član 12 stav 1 i član 19); 2) prije stavljanja proizvoda na tržište ne izvrši internu analizu rizika ili ne izradi tehničku dokumentaciju koja sadrži naročito opšti opis proizvoda i njegove ključne karakteristike bitne za procjenu bezbjednosti (član 12 stav 2 i član 19); 3) ne obezbijedi da tehnička dokumentacija, kad je to primjenljivo s obzirom na moguće rizike povezane sa proizvodom, po potrebi sadrži i analizu mogućih rizika i listu svih relevantnih MEST standarda u skladu sa ovim zakonom, ili u tehničkoj dokumentaciji ne navede djelove MEST standarda, odnosno nacionalne zahtjeve ili dodatne elemente koji su primijenjeni, ili ne obezbijedi da je tehnička dokumentacija ažurna, ili ažurnu dokumentaciju ne čuva deset godina nakon što je proizvod stavljen na tržište, ili ako je na zahtjev ne stavi na raspolaganje nadležnoj inspekciji (član 12 st. 3 do 6 i član 19); 4) ne uspostavi postupke za održavanje usaglašenosti proizvoda proizvedenih u serijama sa opštim zahtjevom bezbjednosti (član 13 stav 1 i član 19); 5) ne obezbijedi da je na proizvodu označen tip, broj šarže ili serije ili drugi element koji omogućava njegovu identifikaciju i koji je potrošačima lako vidljiv i čitak ili, kad to ne dozvoljava veličina ili priroda proizvoda, da su te informacije navedene na pakovanju ili u			
--	--	--	--	--

	dokumentu koji prati proizvod (član 13 stav 2 i član 19); 6) ne navede na proizvodu svoje ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig, adresu za prijem pošte ili elektronske pošte i, ako su različite, adresu za prijem pošte ili elektronske pošte svoje jedinstvene kontakt tačke preko koje može biti kontaktiran, a kad to nije moguće na proizvodu, te podatke ne navede na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod (član 13 stav 3 i član 19); 7) ne obezbijedi da proizvod prate jasna uputstva i informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku, kad se proizvod bez takvih uputstava i informacija o bezbjednosti ne može koristiti bezbjedno i kako je to namijenio proizvođač (član 13 stav 4 i član 19); 8) u slučaju kad, na osnovu informacija koje posjeduje smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod koji je stavio na tržište opasan, ne preduzme bilo koju od propisanih korektivnih mjera, ili o tome ne obavijesti potrošača, ili nadležnu inspekciju, u roku i na način propisan ovim zakonom (član 13 stav 5 i član 19); 9) u obavještenju iz člana 13 stav 5 tač. 2 i 3, odnosno iz člana 17 stav 2 tač. 3 i 4 ovog zakona ne navede pojedinosti, naročito o riziku po zdravlje i bezbjednost potrošača, ili o svim već preduzetim korektivnim mjerama, kao i, ako su dostupne, pojedinosti o količini proizvoda koji su još na tržištu (član 13 stav 6, član 17 stav 3 i član 19); 10) preko sistema brze razmjene informacija ne pruži informacije namijenjene za upozoravanje potrošača, ili te informacije, bez			
--	--	--	--	--

	nepotrebnog odlaganja, ne učini dostupnim potrošačima (član 14 stav 1 i član 19); 11) ne obezbijedi da su ostali isporučiooci, odgovorna lica i pružaoci usluga internet tržišta u datom lancu snabdijevanja pravovremeno obaviješteni o svim pitanjima bezbjednosti koja je identifikovao (član 14 stav 2 i član 19); 12) ne obezbijedi javno dostupne načine komunikacije u skladu sa ovim zakonom, koji omogućavaju potrošačima da podnesu prigovor i obavijeste proizvođača o svim nesrećnim slučajevima ili pitanjima bezbjednosti koje su imali u vezi sa proizvodom, uzimajući u obzir potrebe pristupačnosti za lica sa invaliditetom, odnosno ako ne provjeri da li su potrošačima javno dostupni načini komunikacije ili ako nije obezbijedio takve kanale kad nijesu dostupni, ili prilikom provjere odnosno obezbjeđivanja, nije uzeo u obzir potrebe pristupačnosti za lica sa invaliditetom (član 14 stav 3, član 17 stav 4 i član 19); 13) ne ispita podnesene prigovore i primljene informacije o nesrećnim slučajevima koji se odnose na bezbjednost proizvoda koje je isporučio na tržište i za koje je podnosilac prigovora naveo da su opasni, ili te prigovore, kao i opozive proizvoda, i sve korektivne mjere preduzete radi postizanja usaglašenosti proizvoda ne vodi u evidenciji iz člana 14 stav 4 ovog zakona (član 14 stav 4 i član 19); 14) u internoj evidenciji prigovora, sačuva i druge podatke koji nijesu neophodni za ispitivanje prigovor ili podatke čuva duže nego što je potrebno za ispitivanje prigovora, ili duže od pet godina od dana unošenja podataka (član 14 stav 5 i član 19);			
--	---	--	--	--

	15) na zahtjev nadležne inspekcije ne dostavi kopiju ovlaštenja, ili ne izvrši bilo koji zadatak propisan ovim zakonom na način i pod uslovima koji su propisani (član 15); 16) prije stavljanja proizvoda na tržište ne obezbijedi da je proizvod usklađen sa opštim zahtjevom bezbjednosti ili da je proizvođač ispunio zahtjeve iz čl. 12 st. 2, 3 i 4 i člana 13 st. 2 i 3 ovog zakona (član 16 stav 1); 17) stavi proizvod na tržište, odnosno isporuči proizvod na tržištu iako na osnovu informacija koje posjeduje, smatra ili ima razloga da vjeruje da nije usaglašen sa opštim zahtjevom bezbjednosti, ili članom 12 st. 2, 3 i 4 i članom 13 st. 2 i 3 ovog zakona, odnosno sa opštim zahtjevom bezbjednosti, ili članom 13 st. 2, 3 i 4, ili članom 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona, prije nego se postigne usaglašenost proizvoda (član 16 stav 2 i član 18 stav 3); 18) u slučaju kad se radi o opasnom proizvodu ne obavijesti odmah proizvođača kao i nadležnu inspekciju preko sistema brze razmjene informacija (član 16 stav 3); 19) ne navede na proizvodu svoje ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig, adresu za prijem pošte i elektronske pošte i, ako su različite, adresu za prijem pošte ili elektronske pošte svoje jedinstvene kontakt tačke preko koje može biti kontaktiran ili, kad te podatke nije moguće navesti na proizvodu, iste ne navede na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod ili, u slučaju kad je podatke naveo na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod, ne obezbijedi da bilo kakva dodatna oznaka ne prekriva bilo koju zakonom propisanu informaciju na oznaci koju je dao proizvođač (član 16 st. 4 i 5);			
--	--	--	--	--

	20) ne obezbijedi da uvezeni proizvod koji stavi na tržište prate jasna uputstva i informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku, kad se proizvod bez takvih uputstava i informacija o bezbjednosti ne može koristiti bezbjedno i kako je to namijenio proizvođač (član 16 stav 6); 21) ne obezbijedi da uslovi skladištenja ili transporta dok je proizvod pod njegovom odgovornošću ne ugrožavaju usaglašenost proizvoda sa opštim zahtjevom bezbjednosti, kao ni njegovu usaglašenost sa zahtjevima iz člana 13 st. 2 i 3 ovog zakona (član 16 stav 7); 22) ne čuva primjerak tehničke dokumentacije iz člana 12 stav 5 ovog zakona deset godina nakon što je proizvod stavio na tržište ili je, na zahtjev, ne stavi na raspolaganje nadležnoj inspekciji (član 16 stav 8); 23) na osnovu informacija koje posjeduje smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod koji je stavio na tržište opasan o tome odmah ne obavijesti proizvođača, ili ne obezbijedi preduzimanje korektivnih mjera u skladu sa ovim zakonom, ili ako takve mjere nijesu preduzete, iste odmah ne preduzme, ili ne obezbijedi da su potrošači o tome obaviješteni u skladu sa članom 37 i/ili članom 38 ovog zakona, ili ne obavijesti nadležnu inspekciju preko sistema brze razmjene informacija (član 17 stav 2); 24) ne ispita podnesene prigovore i primljene informacije o nesrećnim slučajevima koji se odnose na bezbjednost proizvoda koje je stavio na tržište i za koje je podnosilac prigovora naveo da su opasni, ili za potrebe evidencije iz člana 14 stav 4 ovog zakona te podatke ne dostavi proizvođaču ili prigovore, kao i opozive proizvoda i sve korektivne mjere preduzete radi			
--	--	--	--	--

	postizanja usaglašenosti proizvoda ne vodi u svojoj internoj evidenciji (član 17 stav 5); 25) u evidenciji iz člana 14 stav 4 ovog zakona, čuva i lične podatke koji mu nijesu neophodni za ispitivanje prigovora na navodno opasan proizvod, ili iste čuva duže nego što je potrebno za ispitivanje prigovora, ili ih čuva duže od pet godina od dana unošenja podataka (član 17 stav 7); 26) prije isporuke proizvoda na tržištu ne provjeri da li je proizvođač i, ako je primjenljivo, uvoznik, ispunio zahtjeve iz člana 13 st. 2, 3 i 4 ili člana 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona (član 18 stav 1); 27) ne obezbijedi dok je proizvod pod njegovom odgovornošću da uslovi skladištenja ili transporta ne ugrožavaju usaglašenost proizvoda sa opštim zahtjevom bezbjednosti kao i usaglašenost sa članom 13 st. 2, 3 i 4 i članom 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona (član 18 stav 2); 28) u slučaju kad na osnovu informacija koje posjeduje smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod koji je isporučio na tržištu opasan ili da nije usaglašen sa članom 13 st. 2, 3 i 4 i članom 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona, o tome ne obavijesti proizvođača ili uvoznika, ili ne obezbijedi da se preduzmu korektivne mjere u skladu sa ovim zakonom, ili ne obezbijedi da je nadležna inspekcija odmah o tome obaviještena preko sistema brze razmjene informacija (član 18 stav 4); 29) za potrebe člana 18 stav 4 tač. 2 i 3 ovog zakona ne navede odgovarajuće pojedinosti kojima raspolaže, naročito o riziku po zdravlje i bezbjednost potrošača ili o svim već preduzetim korektivnim mjerama, kao i, ako su dostupne, o količini proizvoda koji su još na tržištu (član 18 stav 5);			
--	--	--	--	--

	30) ne uspostavi interne postupke za bezbjednost proizvoda koji mu omogućavaju da ispuni odgovarajuće zahtjeve utvrđene ovim zakonom (član 20 i član 27 stav 1 tačka 4); 31) ne sarađuje sa nadležnom inspekcijom u preduzimanju radnji kojima bi mogli da se otklone ili ublaže rizici koje predstavljaju proizvodi koje je isporučio na tržištu (član 21 stav 1); 32) na zahtjev nadležne inspekcije ne dostavi sve neophodne informacije, a naročito potpun opis rizika koji proizvod predstavlja, povezane prigovore i poznate nesrećne slučajeve ili opis svih korektivnih mjera preduzetih za rješavanje rizika ili ne utvrdi i dostavi bilo koju od propisanih bitnih informacija o sljedljivosti proizvoda (član 21 st. 2 i 3); 33) informacije iz člana 21 stav 2 ovog zakona ne pruža deset godina nakon što mu je dostavljen ili nakon što je dostavio proizvod, ili informacije iz člana 21 stav 3 ovog zakona ne pruža šest godina nakon što mu je dostavljen proizvod, ili dio, komponenta ili bilo koji softver koji su ugrađeni u proizvod ili nakon što je dostavio proizvod (član 21 st. 4 i 5); 34) na zahtjev nadležne inspekcije ne podnosi redovne izvještaje o napretku korektivnih mjera koje su preduzeli za rješavanje rizika koje su predstavljali proizvodi koje su isporučili na tržištu ili, ako je u slučaju odluke nadležne inspekcije da se korektivne mjere ne mogu smatrati završenim, postupio suprotno (član 21 stav 6); 35) stavi na tržište proizvod na koji se primjenjuje ovaj zakon, a ne postoji isporučilac sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori u smislu ovog zakona koji je u pogledu tog			
--	---	--	--	--

	proizvoda odgovorno lice za obaveze isporučilaca u smislu ovog zakona, ili ako na proizvodu ili na njegovom pakovanju, paketu ili dokumentu koji prati proizvod nije navedeno ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig i kontakt podaci, uključujući adresu za prijem pošte i elektronske pošte odgovornog lica (član 22 st. 1 i 4); 36) redovno ne provjerava, u skladu sa ovim zakonom, da li je proizvod u skladu sa tehničkom dokumentacijom iz člana 12 stav 2 ovog zakona, kao i sa zahtjevima iz člana 13 st. 2, 3 i 4 ovog zakona ili na zahtjev nadležne inspekcije ne dostavi dokumentovane dokaze o izvršenim provjerama (član 22 st. 2 i 3); 37) u ponudi proizvoda koje isporučuje na tržištu putem interneta ili drugih sredstava prodaje na daljinu, ne navede propisana upozorenja i informacije, ili ih ne navede na način propisan ovim zakonom (član 24); 38) ne obavijesti nadležnu inspekciju preko sistema brze razmjene informacija o nesrećnom slučaju koji je izazvao proizvod stavljen na tržište, u roku i na način propisan ovim zakonom, ili ako to obavještenje ne sadrži tip i identifikacioni broj proizvoda, kao i okolnosti nesrećnog slučaja, ako su poznate, ili ako, na zahtjev nadležne inspekcije ne obavijesti i o svim drugim relevantnim informacijama, ili ako o pojavama povezanim sa upotrebom proizvoda koji je doveo do smrti pojedinca ili teških posljedica po njegovo zdravlje i bezbjednost u obimu propisanom ovim zakonom, ne obavijesti nadležnu inspekciju (član 25 st. 1, 2 i 3); 39) bez nepotrebnog odlaganja, ne obavijesti proizvođača kad je poznato sa nesrećnim slučajem koji je izazvao proizvod koji			
--	---	--	--	--

	je stavilo na tržište ili isporučilo na tržištu (član 25 stav 4); 40) u slučaju iz člana 25 stav 4 ovoga zakona ne sačini propisano obavještenje i isto ne dostavi u skladu sa članom 25 st. 1 i 2, ili ne izda uputstvo uvozniku ili jednom od distributera da sačini i dostavi to obavještenje, ili u slučaju kad proizvođač proizvoda nema prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori, odgovorno lice, koje je upoznato sa nesrećnim slučajem, ne obezbijedi da se sačini i dostavi obavještenje (član 25 st. 5 i 6); 41) u slučaju kad informacije iz člana 13 st. 2, 3 i 4, člana 16 st. 4 i 5 i člana 22 stav 4 ovog zakona i odgovarajućih odredaba drugih propisa o usklađivanju stavi na raspolaganje i u digitalnom obliku pomoću elektronskih tehničkih rješenja koja nijesu jasno vidljiva na proizvodu ili, kad te informacije nijesu jasno vidljive na proizvodu, ne stavi na njegovom pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod (član 26 stav 1); 42) ako informacije iz člana 26 stav 1 ovog zakona nijesu na crnogorskom jeziku ili nijesu u obliku koji je pristupačan za lica sa invaliditetom (član 26 stav 2); 43) ne odredi jedinstvenu kontakt tačku za neposrednu komunikaciju sa nadležnom inspekcijom, elektronskim putem, u vezi sa pitanjima bezbjednosti proizvoda i nalogima izdatim u skladu sa članom 28 stav 1 ovog zakona ili se ne registruje na portalu sistema brze razmjene informacija i ne navede informacije o jedinstvenoj kontakt tački iz člana 28 stav 1 tačka 1 ovoga zakona (član 27 stav 1 tač. 1 i 2); 44) ne odredi jedinstvenu kontakt tačku koja potrošačima omogućava neposrednu i brzu			
--	---	--	--	--

	komunikaciju o pitanjima bezbjednosti proizvoda (član 27 stav 1 tačka 3); 45) ne preduzme neophodne mjere za prijem i izvršenje naloga iz člana 28 stav 1 ovog zakona, ili po istom ne postupi u propisanom roku, ili ne postupi po bilo kom zahtjevu iz naloga, ili o izvršenju naloga ne obavijesti inspektora na način propisan ovim zakonom (član 28 st. 3 i 4); 46) ne uzme u obzir redovne informacije o opasnim proizvodima o kojima je nadležna inspekcija dostavila obavještenje preko sistema brze razmjene informacija na način iz člana 33 ovog zakona, radi preduzimanja dobrovoljnih mjera sa ciljem otkrivanja, identifikacije, uklanjanja sadržaja koji upućuje na ponude opasnih proizvoda na njihovom internet tržištu ili onemogućavanje pristupa takvom sadržaju, kad je primjenljivo, uključujući upotrebu sistema brze razmjene informacija u skladu sa članom 34 ovog zakona ili o svim preduzetim mjerama ne obavijesti inspekciju koja je dostavila obavještenje koristeći njene kontakt podatke objavljene na sistemu brze razmjene informacija (član 28 st. 5 i 6); 47) nakon što je trgovcu omogućio prodaju proizvoda na svom internet tržištu ne vrši povremene provjere da li je proizvod koji se nudi na prodaju opasan, uvidom u sistem brze razmjene informacija (član 28 stav 7); 48) svakom fizičkom licu ili drugom subjektu ne omogući da ga lako dostupnim, isključivo elektronskim sredstvima komunikacije, obavijesti o svojim saznanjima u vezi sa bezbjednošću proizvoda koji se u okviru njegove usluge nudi na prodaju (član 29 stav 1); 49) u slučaju kad podnosilac ne izvrši dopunu obavještenja, bez odlaganja ne postupi			
--	--	--	--	--

	na osnovu podataka koje ima, ili ako u slučaju prijema potpunog obavještenja, u propisanom roku ne obradi obavještenje i ne obavijesti podnosioca obavještenja o svojoj odluci i sredstvima pravne zaštite u odnosu na tu odluku (član 29 st. 4 i 5); 50) ne dizajnira ili ne organizuje svoj internet interfejs na način kojim se trgovcima koji nude proizvod omogućava da za svaki ponuđeni proizvod pruže informacije koje su prikazane ili na drugi način lako dostupne potrošačima prilikom pregleda tih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom, ili ako interni postupci iz člana 27 stav 1 tačka 4 ovog zakona, koje je uspostavio, ne uključuju mehanizme kojima se trgovcima omogućava da daju propisane informacije i izjavu propisane sadržine i, ako je to primjenljivo, propisane identifikacione podatke ili ako tokom razumnog perioda i nakon prethodnog upozorenja, ne obustave pružanje svojih usluga trgovcima koji često nude proizvode koji nijesu usklađeni sa ovim zakonom (član 30 st. 1, 2 i 3); 51) u uslovima poslovanja jasno i detaljno ne utvrdi politiku u pogledu obustavljanja svojih usluga iz člana 30 stav 3 ovog zakona, uključujući i vrijeme trajanja obustave, kao i ako ne daje primjere činjenica i okolnosti koje uzima u obzir prilikom vršenja procjene da li određeno ponašanje predstavlja kršenje ovog zakona (član 30 stav 4); 52) ne sarađuje sa nadležnim inspekcijama, trgovcima i isporučiocima kako bi se olakšalo preduzimanje svih radnji za otklanjanje ili, ako to nije moguće, ublažavanje rizika koji predstavlja proizvod koji se nudi ili koji je bio ponuđen na internetu u okviru njegovih			
--	--	--	--	--

	usluga, ili ako ne izvrši bilo koju od obaveza propisanih ovim zakonom (član 31 st. 1 i 2); 53) neposredno i bez nepotrebnog odlaganja ne obavijesti sve potrošače, koji mogu biti identifikovani, o opozivu proizvoda ili ne pruži bezbjednosno upozorenje, kad je potrebno, u skladu sa obavezama iz čl. 12 do 15 ovog zakona, odnosno iz člana 32 stav 2 tačka 1 ovog zakona (član 36 stav 1); 54) lične podatke svojih kupaca koje prikuplja ne koristi isključivo za opoziv i bezbjednosno upozorenje iz člana 36 stav 1 ovog zakona (član 36 stav 2); 55) u slučaju kada ima uspostavljene sisteme za registraciju proizvoda ili programe lojalnosti kupaca, pomoću kojih se mogu identifikovati proizvodi koje su kupili potrošači i to za potrebe koje nijesu vezane za kontaktiranje kupaca radi davanja informacija o bezbjednosti, svojim kupcima ne omogućiti da navedu posebne kontakt podatke koji će se koristiti isključivo za potrebe obavještenja o bezbjednosti proizvoda (član 36 stav 3); 56) prikupljanje podataka iz člana 36 stav 3 ovog zakona vrši u obimu većem od neophodnog, ili ako lične podatke prikupljene u tu svrhu ne koristi isključivo za kontaktiranje potrošača u slučaju opoziva ili bezbjednosnog upozorenja (član 36 stav 4); 57) u slučaju kad u skladu sa članom 36 stav 1 ovog zakona nije moguće stupiti u kontakt sa svim pogođenim potrošačima ne pruži, u skladu sa svojim odgovornostima, jasno i vidljivo obavještenje o opozivu ili bezbjednosno upozorenje na drugi odgovarajući način koji obezbjeđuje najširi mogući domet, u skladu sa ovim zakonom, ili ako prilikom pružanja istih na			
--	--	--	--	--

	taj način, ne uključiti i način koji je pristupačan za lica sa invaliditetom (član 36 stav 5); 58) se informacije o opozivu proizvoda, u skladu sa članom 36 st. 1 i 5 ovog zakona, potrošačima pružaju obavještenjem u pisanom obliku, a to obavještenje nije dato na obrascu propisane sadržine, ili ako to obavještenje ne sadrži bilo koji podatak propisan ovim zakonom, (član 37 stav 1); 59) obavještenje o opozivu i informacije koje se potrošačima pružaju putem besplatnog broja telefona ili interaktivne internet službe nisu na crnogorskom jeziku (član 37 stav 2); 60) u slučaju opoziva proizvoda za koji je odgovoran, potrošaču ne obezbijedi pravno sredstvo koje ispunjava uslove iz člana 38 stav 1 ovog zakona ili ne omogući izbor pravnog sredstva ili ne izvrši povraćaj plaćenog iznosa u skladu sa ovim zakonom (član 38 st. 2, 3 i 4); 61) ne omogući da se popravka od strane potrošača, kad je predviđena u obavještenju o opozivu, izvrši jednostavno i bezbjedno da bi se mogla smatrati djelotvornim pravnim sredstvom u smislu člana 38 stav 1 ovog zakona, ili ako u slučaju popravke potrošaču ne pruži sva potrebna uputstva i besplatne zamjenske djelove ili ažuriranje softwera, ili ako potrošaču uskrati prava koja on ima u skladu sa odredbama o nesaobraznosti robe, odnosno o neisporuci ili nesaobraznosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, odnosno izmjeni digitalnog sadržaja ili digitalne usluge utvrđene zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača (član 38 st. 5, 6 i 7); 62) je odlaganje proizvoda od strane potrošača uključio u radnje koje potrošači preduzimaju u skladu sa članom 37 stav 1 tačka			
--	--	--	--	--

	4 ovog zakona, a potrošač ne može jednostavno i bezbjedno da izvrši takvo odlaganje ili ako isto utiče na pravo potrošača na povraćaj ili zamjenu proizvoda koji je opozvan u skladu sa ovim zakonom (član 38 stav 8); 63) pravno sredstvo koje nudi prouzrokuje značajne neugodnosti za potrošača (član 38 stav 9); 64) od potrošača zahtijeva plaćanje ili naplati troškove slanja ili povraćaja proizvoda na drugi način, ili ako proizvode koje zbog svoje prirode nije moguće na uobičajen način vratiti poštom, ne preuzme o svom trošku (član 38 st. 10 i 11). (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura. (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 3.000 eura do 6.000 eura. Član 46 (1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako: 1) pravovremeno ne obavijesti proizvođača, distributere i, po potrebi, pružaoca usluga izvršenja narudžbi i pružaoca usluga internet tržišta o sprovedenom ispitivanju i rezultatima ispitivanja (član 17 stav 6); 2) od podnosioca obavještenja iz člana 29 stav 1 ovog zakona, koje je nepotpuno, bez nepotrebnog odlaganja ne zatraži dopunu na način i u roku propisanom ovim zakonom (član 29 stav 3).			
--	--	--	--	--

	(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 1.000 eura. (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 2.000 eura do 6.000 eura.			
Član 45. Izvršavanje delegiranja ovlasti 1. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu sa uslovima utvrđenim u ovom članu. 2. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 18. stava 3. i člana 26. stava 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od 12. juna 2023. 3. Evropski parlament ili Savjet u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlašćenja iz člana 18. stav 3. i člana 26. stav 10. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlašćenja koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave navedene odluke u Službenom listu Evropske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. On ne utiče na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. 4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucionalnom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. aprila 2016. 5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno dostavlja Evropskom parlamentu i Savjetu. 6. Delegirani akt donesen na osnovu člana 18. stav 3. ili člana 26. stava 10. stupa na snagu samo ako Evropski parlament ili Savjet u roku od tri mjeseca od dostavljanja tog akta Evropskom parlamentu i Savjetu na njega ne podnesu	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Prenosi se kroz Predlog Zakona o sprovođenju u Regulative 2023/988 o opštoj bezbjednosti proizvoda (član 11)	

prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Evropski parlament i Savjete obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produžuje za dva mjeseca na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta.				
Član 46. Postupak odbora 1. Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Regulative (EU) br. 182/2011. 2. Pri upućivanju na ovaj stav primjenjuje se član 4. Regulative (EU) br. 182/2011. 3. Pri upućivanju na ovaj stav primjenjuje se član 5. Regulative (EU) br. 182/2011. 4. Pri upućivanju na ovaj stav primjenjuje se član 8. Regulative (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim članom 5.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 47. Evaluacija i preispitivanje 1. Do 13. decembra 2029. Komisija sprovodi evaluaciju ove Regulative. Komisija predstavlja Evropskom parlamentu, Savjetu i Evropskom privrednom i socijalnom odboru izvještaj o glavnim nalazima. U tom se izvještaju procjenjuje je li se ovom Regulativom, a posebno članovima 18., 22. i 25., ostvario cilj bolje zaštite potrošača od opasnih proizvoda uzimajući pritom u obzir izazove koje donose nove tehnologije i njihov uticaj na preduzeća, a posebno na MSP-ove. 2. Do 13. decembra 2029. Komisija izrađuje izvještaj o evaluaciji primjene člana 16. U tom se izvještaju posebno procjenjuju područje primjene, učinci, troškovi i koristi tog	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

člana. Izvještaju se, prema potrebi, prilaže zakonodavni prijedlog. 3. Do 13. decembra 2027. Komisija ocjenjuje načine sprovođenja odredaba o uklanjanju nezakonitog sadržaja s internetplatformi za trgovanje iz člana 22. stav4., 5. i 6. pomoću sistema obavještanja Unije osmišljenog i razvijenog u okviru portala Safety Gate. Toj se procjeni prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog. 4. Do 13. decembra 2026. Komisija objavljuje izvještaj o funkcionisanju međusobnog povezivanja informacionog i komunikacionog sistema iz člana 34. Regulative (EU) 2019/1020 i portala Safety Gate iz ove Regulative, uključujući informacije o njihovim funkcijama, daljim poboljšanjima ili, prema potrebi, o razvoju novog interfejsa. 5. Do 13. decembra 2029. Komisija izrađuje izvještaj o evaluaciji primjene člana 44. U tom se izvještaju posebno procjenjuju učinkovitost primjene i odvratajući učinak sankcija koje se određuju na osnovu tog člana. Izvještaju se prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog. 6. Države članice Komisiji na zahtjev dostavljaju informacije potrebne za evaluaciju ove Regulative.				
Član 48. Izmjene Regulative (EU) br. 1025/2012 Regulativa (EU) br. 1025/2012 mijenja se kako slijedi: 1u članu 10., dodaje se sljedeći stav: „7. Ako evropski standard izrađen za potrebe Regulative (EU) 2023/988 Evropskog parlamenta i Savjeta ⁽¹⁾ ispunjava opšti zahtjev bezbjednosti utvrđen u članu 5. te Regulative i posebne zahtjeve bezbjednosti iz	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno		

člana 7. stav 2. te Regulative, Komisija bez odlaganja objavljuje upućivanje na takav evropski standard u Službenom listu Evropske unije. (¹) Regulativa (EU) 2023/988 Evropskog parlamenta i Savjeta od 10. maja 2023. o opštoj bezbjednosti proizvoda, izmjeni Regulative (EU) br. 1025/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta i Direktive (EU) 2020/1828 Evropskog parlamenta i Savjeta te o stavljanju van snage Direktive 2001/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta i Direktive Savjeta 87/357/EEZ (SL L 135, 23.5.2023., str. 1.),²” 2. u članu 11. stavovima 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim: „1. Ako država članica ili Evropski parlament smatraju da usklađena standard ili evropski standard izrađena za potrebe Regulative (EU) 2023/988 ne ispunjava u cijelosti zahtjeve koji se njome nastoje obuhvatiti, a koji su utvrđeni u relevantnom zakonodavstvu Unije o usklađivanju ili u toj uredbi, o tome obavještavaju Komisiju uz detaljno objašnjenje. Nakon savjetovanja s odborom osnovanim odgovarajućim zakonodavstvom Unije o usklađivanju, ako postoji, ili s odborom osnovanim tom Regulativom ili nakon drugih oblika savjetovanja sa sektorskim stručnjacima, Komisija odlučuje: (a) da će objaviti, da neće objaviti ili da će objaviti uz ograničenje upućivanja na usklađeni standard ili predmetni evropski standard izrađen za potrebe te Regulative u Službenom listu Evropske unije; i (b) da će upućivanja na usklađeni standard ili dotični evropski standard izrađen za potrebe te Regulative zadržati u Službenom listu Evropske unije ili da će ih zadržati uz ograničenje ili da će ih povući iz Službenog lista Evropske unije. 2. Komisija na svojim internet stranicama objavljuje informacije o usklađenim standardima i evropskim				
---	--	--	--	--

standardima izrađenim za potrebe Regulative (EU) 2023/988 koje su bile predmet odluke iz stava 1. 3. Komisija o odluci iz stava 1. obavještava predmetnu Evropsku organizaciju za standardizaciju i, prema potrebi, zahtijeva reviziju usklađenih standarda ili predmetnih evropskih standarda izrađenih za potrebe Regulative (EU) 2023/988.”				
Član 49. Izmjena Direktive (EU) 2020/1828 U Prilogu I. Direktivi (EU) 2020/1828 tačka 8. zamjenjuje se sljedećim: „Regulativa (EU) 2023/988 Evropskog parlamenta i Savjeta 8 od 10. maja 2023. o opštoj bezbjednosti proizvoda, izmjeni Regulative (EU) br. 1025/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta i Direktive (EU) 2020/1828 Evropskog parlamenta i Savjeta te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta i Direktive Savjeta 87/357/EEZ (SL L 135, 23.5.2023., str. 1.).”.	nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 50. Stavljanje izvan snage 1. Direktiva 87/357/EEZ i 2001/95/EZ stavljaju se van snage s učinkom od 13. decembra 2024. 2. Upućivanja na direktive stavljene van snage smatraju se upućivanjima na ovu Regulativu i Regulativu (EU) br. 1025/2012 i čitaju se u skladu s korelacionom tabelom iz Priloga te Regulative. Član 51. Prelazna odredba	Dostupnost proizvoda na tržištu Član 50 Proizvodi koji su u skladu sa Zakonom o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG”, br. 45/14 i 13/18) i koji su stavljeni na tržište prije stupanja na snagu ovog zakona, mogu biti	Potpuno usklađeno		

Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu proizvoda obuhvaćenih Direktivom 2001/95/EZ koji su usaglašeni s tom direktivom i koji su stavljeni na tržište prije 13. decembra 2024.	dostupni na tržištu i nakon stupanja na snagu ovog zakona			
Član 52. Stupanje na snagu i primjena Ova Regulatorika stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Evropske unije. Primjenjuje se od 13. decembra 2024.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

1. Identifikacioni broj (IB) nacarta/predloženog propisa		1.1. Identifikacioni broj deklaracije o usaglašenosti i datum utvrđivanja nacarta/predloga propisa na Vladi		
MER-TU/PZ/24/06		MER-IU/PZ/24/06		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa (EU) 2022/2065 Evropskog parlamenta i Saveta od 19. oktobra 2022. godine o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ (Akt o digitalnim uslugama)				
3. Naslov nacarta/predloženog propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o opštoj bezbednosti proizvoda		Proposal for the Law on General Product Safety		
4. Usklađenost nacarta/predloga propisa sa izvorima prava Evropske unije				
i)	b)	c)	g)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, paragraf)	Odredba i tekst odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, stav)	Usklađenost odredbi nacarta/predloga propisa Crne Gore sa odredbama izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađeno st ili neusklađe nost	Rok za postiz anje potpun e usklađ enosti
Regulativa 2022/2065	Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda			
POGLAVLJE I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Slučaj 1. Cilj ove regulative je da doprinese pravilnom funkcionisanju unutrašnjeg	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno		

tržišta usluga posredovanja uspostavljanjem usklađenih pravila za bezbjedno, predvidljivo i pouzdano internet okruženje koje olakšava inovacije i u kojem su osnovna prava utvrđena Poveljom, uključujući princip zaštite potrošača, efikasno zaštićena. 2. Ova regulativa utvrđuje usklađena pravila o pružanju usluga posredovanja na unutrašnjem tržištu. Ona posebno utvrđuje: (a okvir za uslovno izuzeće od) odgovornosti pružalaca usluga posredovanja; (b pravila o specifičnim obavezama) dužne pažnje prilagođenim određenim kategorijama pružalaca usluga posredovanja; (c) pravila o sprovođenju i izvršenju ove regulative, između ostalog u vezi sa saradnjom i koordinacijom nadležnih organa.				
Član 2. Područje primene	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno	Regulativa 2022/2065 nije prenijeta u druge	

1. Ova regulativa se primjenjuje na usluge posredovanja koje se nude primaocima usluga sa sedištem ili lokacijom u Uniji, bez obzira na mesto sedišta pružaoca tih usluga. 2. Ova regulativa se ne primenjuje na usluge koje nisu usluge posredovanja ili na zahtjeve uvedene u vezi sa takvim uslugama, bez obzira na to da li se usluga pruža putem usluge posredovanja. 3. Ova regulativa neće uticati na primjenu Direktive 2000/31/EZ. 4. Ova regulativa ne utiče na pravila utvrđena drugim pravnim aktima Unije kojima se regulišu drugi aspekti pružanja usluga posredovanja na unutrašnjem tržištu ili kojima se preciznije određuje i dopunjuje ova regulativa, a posebno sledeće: (a) Direktiva 2010/13/EU; (b) Pravo Unije o autorskim i srodnim pravima; (c) Regulativa (EU) 2021/784; (d) Regulativa (EU) 2019/1148; (e) Regulativa (EU) 2019/1150;			nacionalne propise. Za prenos ove regulative formirana je radna grupa u okviru Ministarstva kulture i medija	
--	--	--	---	--

(f) Pravo Unije o zaštiti potrošača i) bezbjednosti proizvoda, uključujući regulative (EU) 2017/2394 i (EU) 2019/1020 i direktive 2001/95/EZ i 2013/11/EU; (g) Pravo Unije o zaštiti ličnih podataka,) posebno Regulativa (EU) 2016/679 i Direktiva 2002/58/EZ; (h) Pravo Unije u oblasti pravosudne) saradnje u građanskim stvarima, a posebno Regulativa (EU) br. 1215/2012 ili bilo koji pravni akt Unije kojim se utvrđuju pravna pravila koja se primjenjuju na ugovorne i vanugovorne obaveze; (i) Pravo Unije u oblasti pravosudne a saradnje u krivičnim stvarima, a) posebno Regulativa o evropskom nalogu za dostavu dokaza i evropskom nalogu za čuvanje elektronskih dokaza u krivičnim stvarima; (j) direktiva o uspostavljanju usklađenih) pravila za imenovanje pravnih zastupnika radi prikupljanja dokaza u krivičnim postupcima.				
---	--	--	--	--

POGLAVLJE II.
ODGOVORNOST PRUŽAOCA
USLUGA POSREDOVANJA

Član 4.

Samo prenosilac informacija

1. Kada se pružena usluga informacionog društva sastoji od prenosa informacija primljenih od primaoca usluge u komunikacionoj mreži ili od obezbeđivanja pristupa komunikacionoj mreži, pružalac usluge neće biti odgovoran za prenete ili informacije kojima je pristupljeno pod uslovom da:

(a) nije pokrenuo prenos;

(b) nije izabrao primaoca prenosa; i

(c) nije odabrao niti izmijenio informacije sadržane u prenosu.

)

2. Radnje prenosa i obezbeđivanja pristupa iz stava 1 uključuju automatsko, privremeno i prolazno skladištenje prenetih informacija ako takvo skladištenje služi isključivo u

Nema odgovarajuće odredbe

Nije relevantno

svrhu obavljanja prenosa u komunikacionoj mreži i pod uslovom da se informacije ne čuvaju duže nego što je razumno potrebno za prenos. 3. Ovaj član ne utiče na mogućnost sudskog ili upravnog organa, u skladu sa pravnim sistemom države članice, da zahtjeva od pružaoca usluga da okonča ili spreči povredu. Član 5. Privremeno skladištenje informacija 1. Kada se pružena usluga informacionog društva sastoji od prenosa informacija primljenih od primaoca usluge u komunikacionoj mreži, pružalac usluge neće biti odgovoran za automatsko, privremeno i prolazno skladištenje tih informacija koje se vrši isključivo u svrhu efikasnijeg ili bezbednijeg daljeg prenosa informacija drugim primaocima usluge na njihov zahtjev, pod uslovom da pružalac: (a) ne mijenja informacije; (b) poštuje uslove pristupa informacijama;				
--	--	--	--	--

(c)poštuje pravila o ažuriranju informacija, utvrđena na način koji je opštepriznat i korišćen u sektoru; (d ne ometa zakonitu upotrebu) tehnologije, koja je opšteprihvaćena i korišćena u sektoru, sa ciljem prikupljanja podataka o korišćenju informacija; i (e brzo djeluje kako bi uklonio) informacije ili onemogućio pristup informacijama koje je sačuvao nakon što sazna da su informacije na početnom izvoru prenosa uklonjene sa mreže ili da je pristup njima onemogućen ili da je takvo uklanjanje ili onemogućavanje naložio sudski ili upravni organ. 2. Ovaj član ne utiče na mogućnost sudskog ili upravnog organa, u skladu sa pravnim sistemom države članice, da zahtijeva od pružaoca usluga da okonča ili spriječi povredu. Član 6. Informacije o hostovanju na serveru				
---	--	--	--	--

1. Kada se pružena usluga informacionog društva sastoji od skladištenja informacija primljenih od primaoca usluge, pružalac usluge neće biti odgovoran za informacije sačuvane na zahtjev primaoca usluge, pod uslovom da pružalac: (a nema saznanja o nezakonitoj) aktivnosti ili nezakonitom sadržaju, i da, u vezi sa zahtjevom za nadoknadu štete, nema saznanja o činjenicama ili okolnostima iz kojih je očigledno da se radi o nezakonitoj aktivnosti ili nezakonitom sadržaju; ili (b po sticanju takvog saznanja ili) spoznaje, brzo djeluje kako bi uklonio nezakoniti sadržaj ili onemogućio pristup tom sadržaju. 2. Stav 1 se ne primjenjuje ako primalac usluge deluje pod ovlašćenjem ili kontrolom pružaoca usluga. 3. Stav 1 se ne primjenjuje na odgovornost prema pravu zaštite potrošača internet platformi koje omogućavaju potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima ako takva internet platforma predstavlja određene informacije ili na				
--	--	--	--	--

drugi način olakšava određenu transakciju na takav način da bi to navelo prosječnog potrošača da zaključi da informacije, proizvode ili usluge koji su predmet transakcije pruža sama internet platforma ili primalac usluge koji djeluje sa njenim ovlaštenjem ili pod njenom kontrolom. 4. Ovaj član ne utiče na mogućnost sudskog ili upravnog organa, u skladu sa pravnim sistemom države članice, da zahtijeva od pružaoca usluga da okonča ili spriječi povredu.				
Član 7. Dobrovoljne istrage po sopstvenoj inicijativi i usklađenost sa zakonom Pružaoци usluga posredovanja neće se smatrati nepodobnim za izuzeća od odgovornosti predviđena u članovima 4, 5 i 6 samo zato što sprovode dobrovoljne istrage na sopstvenu inicijativu u dobroj vjeri i sa dobrom namjerom ili preduzimaju druge mjere usmjerene na otkrivanje, identifikaciju i uklanjanje nezakonitog sadržaja ili onemogućavanje pristupa tom sadržaju ili preduzimaju neophodne mjere kako	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno		

bi se uskladili sa zahtjevima prava Unije i nacionalnog prava koje je kompatibilno sa pravom Unije, uključujući zahtjeve utvrđene ovom regulativom.				
Član 8. Odsustvo opšte obaveze praćenja ili obaveze aktivnog utvrđivanja činjenica Pružaoци usluge posredovanja nemaju obavezu da prate informacije koje prenose ili čuvaju, niti postoji obaveza da aktivno traže činjenice ili okolnosti koje bi ukazivale na nezakonite aktivnosti.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno		
Član 9 . Nalozi za preduzimanje mjera protiv nezakonitog sadržaja 1. Po prijemu naloga za preduzimanje mjera protiv određenog nezakonitog sadržaja ili određenih nezakonitih	Postupanje po nalogu inspektora Član 28 (1) Pružaoци usluga internet tržišta dužni su da, u odnosu na sadržaj koji upućuje na ponudu opasnog proizvoda, a po nalogu nadležnog inspektora, uklone takav sadržaj sa svog internet interfejsa, onemogućе pristup	Potpuno usklađeno		

sadržaja, koji je izdao relevantni nacionalni sudski ili upravni organ na osnovu važećeg prava Unije ili nacionalnog prava u skladu sa pravom Unije, pružaoci usluga posredovanja su dužni da, bez nepotrebnog odlaganja, obavijeste organ koji je izdao nalog ili bilo koji drugi organ naveden u nalogu o izvršenju naloga, navodeći da li je nalog izvršen i kada. 2. Države članice će osigurati da nalog iz stava 1, kada se dostavlja pružaocu usluga, ispunjava najmanje sledeće uslove: (a Ovaj nalog sadrži sljedeće elemente: i) pozivanje na pravni osnov za izdavanje naloga prema pravu Unije ili nacionalnom pravu; ii. objašnjenje zašto je informacija nezakonit sadržaj, uz pozivanje na jednu konkretnu odredbu ili više konkretnih odredbi prava Unije ili nacionalnog prava koje je u skladu sa pravom Unije; iii informacije o identitetu organa koji je izdao nalog;	takvom sadržaju ili prikazu izričito upozorenje. (2) Nalog iz stava 1 ovog člana naročito sadrži: 1) pravni osnov za izdavanje; 2) obrazloženje zašto je proizvod opasan sa upućivanjem na odgovarajući propis; 3) informacije o nadležnom organu koji je izdao nalog; 4) jasne informacije koje pružaocu usluga internet tržišta omogućavaju identifikaciju i lociranje navedenog nezakonitog sadržaja iz tačke 2 ovog stava, kao što su jedan ili više tačnih URL-ova i, po potrebi, dodatne informacije; 5) informacije o sredstvima pravne zaštite koja su dostupna pružaocu usluga internet tržišta i trgovcu koji je dao sadržaj; i 6) ako je primjenljivo, obavještenje kojem se organu šalju informacije o postupanju po nalogu. (3) Nalogom iz stava 1 ovog člana od pružaoca usluga internet tržišta može se zahtijevati da tokom određenog perioda sa svog internet interfejsa ukloni sav sadržaj identičan sadržaju koji upućuje na ponudu opasnog proizvoda, da onemogući pristup tom sadržaju ili prikaže izričito upozorenje.			
--	---	--	--	--

iv jasne informacije koje omogućavaju posredničkom pružaocu usluga da identifikuje i locira predmetni ilegalni sadržaj, kao što je jedan ili više tačnih URL-ova i, po potrebi, dodatne informacije; v. informacije o mehanizmima pravne zaštite koji su dostupni pružaocu usluge posredovanja i primaocu usluge koji je pružio sadržaj; ti. ako je primenljivo, informacije o tome kom organu se šalju informacije o izvršenju naloga; (b) teritorijalni obim primjene tog naloga,) zasnovan na važećim pravilima prava Unije i nacionalnog prava, uključujući Povelju i, gde je to prikladno, opšta načela međunarodnog prava, ograničen je na ono što je neophodno za postizanje njenih ciljeva; (c) taj nalog se podnosi na jednom od jezika koje je odredio pružalac usluga posredovanja u skladu sa članom 11(3) ili na drugom službenom jeziku države članice o kome se dogovore organ koji izdaje	pod uslovom da je pretraživanje tog sadržaja ograničeno na informacije utvrđene u nalogu i da od pružaoca usluga internet tržišta ne zahtijeva da izvrši nezavisnu procjenu tog sadržaja, kao i da se uz pomoć pouzdanih automatizovanih alata pretraživanje i uklanjanje mogu izvršiti na srazmjeran način. (4) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da preduzmu neophodne mjere za prijem i izvršenje naloga iz stava 1 ovog člana i po istom postupku bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema naloga, kao i da, koristeći kontakt podatke inspekcije objavljene na portalu Safety Business Gateway, elektronskim putem obavijeste inspektora o njegovom izvršenju. (5) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da uzmu u obzir redovne informacije o opasnim proizvodima o kojima je nadležna inspekcija dostavila obavještenje preko sistema brze razmjene informacija u skladu sa članom 33 ovog zakona, radi preduzimanja dobrovoljnih mjera čiji je cilj otkrivanje, identifikacija, uklanjanje sadržaja koji upućuje na ponude opasnih proizvoda na njihovom internet tržištu ili onemogućavanje pristupa takvom sadržaju, ako je primjenljivo, uključujući upotrebu portala Safety Business Gateway u skladu sa članom 34 ovog zakona. (6) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da obavijeste nadležnu inspekciju koja je dostavila obavještenje iz stava 5 ovog			
---	--	--	--	--

nalog i taj pružalac usluga i šalje se elektronskoj kontakt tački koju je odredio taj pružalac usluga u skladu sa članom 11; ako nalog nije sastavljen na jeziku koji je odredio pružalac usluga posredovanja ili na drugom jeziku koji je bilateralno dogovoren, nalog se može podnijeti na jeziku organa koji izdaje nalog, pod uslovom da je uz njega priložen prevod bar onih elemenata navedenih u tačkama (a) i (b) ovog stava na jezik koji je naveden ili bilateralno dogovoren. 3. Organ koji je izdao nalog ili, gdje je to primenljivo, organ naveden u nalogu, dostavlja nalog, zajedno sa informacijama primljenim od pružaoca usluga posredovanja o sprovođenju tog naloga, koordinatoru digitalnih usluga u državi članici organa koji je izdao nalog. 4. Nakon prijema naloga od sudskog ili upravnog organa, koordinator za digitalne usluge odgovarajuće države članice bez nepotrebnog odlaganja dostavlja kopiju naloga iz stava 1. ovog člana svim ostalim koordinatorima za digitalne usluge putem sistema uspostavljenog u skladu sa članom 85.	člana o svim preduzetim mjerama, koristeći njene kontakt podatke objavljene na portalu Safety Business Gateway. (7) Nakon što trgovcu omogući prodaju proizvoda na svom internet tržištu, pružalac usluga internet tržišta dužan je da uvidom u portal Safety Business Gateway vrši povremene provjere da li je proizvod koji se nudi na prodaju opasan.			
---	--	--	--	--

5. Najkasnije u vrijeme izvršenja naloga ili, gdje je to primjenljivo, u vrijeme koje je odredio organ koji je izdao nalog u svom nalogu, pružaoci usluga posredovanja obavještavaju primaoca o primljenom nalogu i o izvršenju tog naloga primaocu dotične usluge. To obavještenje primaocu usluge sadrži obrazloženje, raspoloživa pravna sredstva i opis teritorijalnog obima naloga, u skladu sa stavom 2. 6. Uslovi i zahtjevi utvrđeni u ovom članu ne utiču na nacionalno građansko i krivično procesno pravo.				
Član 10. Nalozi za pružanje informacija 1. Po prijemu naloga za pružanje određenih informacija o određenom pojedinačnom primaocu usluge ili određenim pojedinačnim primaocima usluge, koji je izdao relevantni nacionalni sudski ili upravni organ na osnovu važećeg prava Unije ili nacionalnog prava u skladu sa pravom	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno		

Unije, pružaoci usluga posredovanja su dužni da, bez nepotrebnog odlaganja, obavijeste organ koji je izdao nalog ili bilo koji drugi organ naveden u nalogu o prijemu naloga i njegovom izvršenju, navodeći da li je nalog izvršen i kada. 2. Države članice će osigurati da nalog iz stava 1, kada se dostavlja pružaocu usluga, ispunjava najmanje sledeće uslove: (a Ovaj nalog sadrži sledeće elemente:) i pozivanje na pravni osnov za izdavanje naloga prema pravu Unije ili nacionalnom pravu; ii. informacije o identitetu organa koji je izdao nalog; iii jasne informacije koje omogućavaju pružaocu usluga posredovanja da identifikuje određenog primaoca ili primaocice za koje se traže informacije, kao što su ime ili imena računa ili jedinstveni identifikatori; iv objašnjenje svrhe za koju se informacije traže i zašto je zahtjev za dostavljanje informacija neophodan i prikladan za				
--	--	--	--	--

utvrđivanje usklađenosti primaoca usluga posredovanja sa važećim pravom Unije ili nacionalnim pravom koje je u skladu sa pravom Unije, osim u slučaju kada se takvo objašnjenje ne može dati iz razloga vezanih za sprečavanje, istragu, otkrivanje i gonjenje krivičnih dela; v. informacije o mehanizmima pravne zaštite koji su dostupni pružaocu i primaocima predmetne usluge; ti. ako je primdenljivo, informacije o tome kom organu se šalju informacije o izvršenju naloga; (b) Ovim nalogom se od pružaoca) zahtijeva samo da pruži informacije koje su već prikupljene u svrhu pružanja usluge i nad kojima ima kontrolu; (c) taj nalog se podnosi na jednom od jezika koje je odredio pružalac usluga posredovanja u skladu sa članom 11(3) ili na drugom službenom jeziku države članice o kome se dogovore organ koji izdaje nalog i pružalac usluga i šalje se elektronskoj kontakt tački koju je odredio taj pružalac usluga u skladu				
--	--	--	--	--

sa članom 11; ako nalog nije sastavljen na jeziku koji je odredio pružalac usluga posredovanja ili na drugom jeziku koji je bilateralno dogovoren, nalog se može podnijeti na jeziku organa koji izdaje nalog, pod uslovom da je uz njega priložen prevod bar onih elemenata navedenih u tačkama (a) i (b) ovog stava na jezik koji je naveden ili bilateralno dogovoren. 3. Organ koji izdaje nalog ili, gdje je to primenljivo, organ naveden u nalogu, prosleđuje nalog zajedno sa svim informacijama primljenim od pružaoca usluga posredovanja o sprovođenju tog naloga koordinatoru digitalnih usluga u državi članici organa koji je izdao nalog. 4. Nakon prijema naloga od sudskog ili upravnog organa, koordinatorski za digitalne usluge u odgovarajućoj državi članici bez nepotrebnog odlaganja dostavlja kopiju naloga iz stava 1. ovog člana svim ostalim koordinatorima za digitalne usluge putem sistema uspostavljenog u skladu sa članom 85. 5. Najkasnije u vrijeme izvršenja naloga ili, gdje je to primenljivo, u vrijeme koje				
--	--	--	--	--

je u nalogu odredio organ koji ga je izdao, pružaoci usluga posredovanja obavještavaju primaoca dotične usluge o primljenom nalogu i njegovom izvršenju. To obavještenje primaocu usluge sadrži obrazloženje i raspoloživa pravna sredstva, u skladu sa stavom 2. 6. Uslovi i zahtjevi utvrđeni u ovom članu ne utiču na nacionalno građansko i krivično procesno pravo.				
POGLAVLJE III. OBAVEZE DUŽNE PAŽNJE ZA TRANSPARENTNO I BEZBJEDNO INTERNET OKRUŽENJE ODJELJAK 1. Odredbe koje se primjenjuju na sve pružaoce usluga posredovanja Član 11. Kontakt+ tačke za organe država članica, Komisiju i Odbor	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno		

1. Pružaoci usluga posredovanja određuju jedinstvenu kontakt tačku za direktnu komunikaciju elektronskim putem sa organima država članica, Komisijom i Odborom iz člana 61. u svrhu primjene ove regulative. 2. Pružaoci usluga posredovanja objavljuju informacije potrebne za laku identifikaciju i komunikaciju sa svojim jedinstvenim kontakt tačkama. Ove informacije moraju biti lako dostupne i ažurirane. 3. Pružaoci usluga posredovanja navode u informacijama iz stava 2. službeni jezik ili jezike država članica koji se, pored jezika koji generalno razumije najveći mogući broj građana Unije, mogu koristiti za komunikaciju sa njihovim kontakt osobama i koji moraju uključivati najmanje jedan od službenih jezika države članice u kojoj pružalac usluga posredovanja ima svoje glavno sjedište ili u kojoj njegov zakonski zastupnik ima svoje prebivalište ili sjedište.				
--	--	--	--	--

Član 12. Kontakt tačke za korisnike usluga 1. Pružaoci usluga posredovanja određuju jedinstvenu kontakt tačku kako bi omogućili primaocima usluge da komuniciraju sa njima direktno i brzo, elektronskim sredstvima i na način koji je jednostavan za korišćenje, uključujući i omogućavanje primaocima usluge da izaberu sredstva komunikacije, koja se ne oslanjaju isključivo na automatizovane alate. 2. Pored obaveza utvrđenih Direktivom 2000/31/EZ, pružaoci usluga posredovanja objavljuju informacije neophodne kako bi omogućili primaocima usluga da lako identifikuju svoje jedinstvene kontakt tačke i komuniciraju sa njima. Te informacije moraju biti lako dostupne i ažurirane.	Posebne obaveze pružalaca usluga internet tržišta Član 27 (1) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da: 1) odrede jedinstvenu kontakt tačku za neposrednu komunikaciju sa nadležnom inspekcijom, elektronskim putem, u vezi sa pitanjima bezbjednosti proizvoda, naročito radi obavještanja u vezi sa naložima izdatim u skladu sa članom 28 stav 1 ovog zakona; 2) odrede i jedinstvenu kontakt tačku koja potrošačima omogućava neposrednu i brzu komunikaciju o pitanjima bezbjednosti proizvoda; 3) se registruju na portalu sistema brze razmjene informacija i navedu informacije o jedinstvenoj kontakt tački iz tačke 1 ovog stava; 4) uspostave interne postupke za bezbjednost proizvoda koji im omogućavaju da ispune odgovarajuće zahtjeve utvrđene ovim zakonom. (2) Odredbe stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana ne isključuju primjenu odredaba kojima su propisane opšte obaveze pružalaca usluga internet tržišta utvrđene zakonom koji je usklađen sa odredbama Regulative (EU) 2022/2065.	potpuno usklađeno		
--	---	--------------------------	--	--

Član 13. Pravni zastupnici 1. Pružaoci usluga posredovanja koji nisu osnovani u Uniji, ali nude usluge u Uniji, moraju pismeno da odrede pravno ili fizičko lice koje će delovati kao njihov zakonski zastupnik u jednoj od država članica u kojima pružalac nudi usluge. 2. Pružaoci usluga posredovanja ovlašćuju svoje pravne zastupnike da se, pored ili umesto pružaoca usluga, obraćaju nadležnim organima država članica, Komisiji i Odboru po svim pitanjima koja se odnose na prijem, sprovođenje i poštovanje odluka donetih u vezi sa ovom regulativom. Pružaoci usluga posredovanja obezbeđuju svom pravnom zastupniku neophodna ovlašćenja i dovoljne resurse kako bi se osigurala njihova efikasna i blagovremena saradnja sa nadležnim organima država članica, Komisijom i Odborom i poštovanje tih odluka. 3. Imenovani pravni zastupnik može biti odgovoran za neispunjavanje obaveza iz ove regulative, bez uticaja na	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno	
---	----------------------------------	------------------------	--

odgovornost i sudske postupke koji mogu biti pokrenuti protiv pružaoca usluga posredovanja. 4. Pružaoci usluga posredovanja obavještavaju koordinatora za digitalne usluge u državi članici u kojoj taj zakonski zastupnik ima prebivalište ili mjesto poslovanja o imenu, poštanskoj adresi, adresi e-pošte i broju telefona svog zakonskog zastupnika. Oni obezbjeđuju da su ove informacije javno i lako dostupne, tačne i ažurne. 5. Imenovanje zakonskog zastupnika unutar Unije u skladu sa stavom 1 ne predstavlja poslovno sjedište u Uniji.				
Član 14. Uslovi poslovanja 1. Pružaoci usluga posredovanja moraju u svoje uslove korišćenja uključiti informacije o svim ograničenjima koja su uveli u vezi sa korišćenjem svojih usluga u pogledu sa informacijama primljenim od primalaca usluge. Ove informacije moraju	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno		

uključivati informacije o svim politikama, procedurama, mjerama i alatima koji se koriste u svrhu moderiranja sadržaja, uključujući algoritamsko donošenje odluka i preispitivanje koje vrši čovjek, kao i pravila postupka za njihov interni sistem za rješavanje žalbi. Sastavljaju se na jasnom, jednostavnom, razumljivom, korisnički prilagođenom i nedvosmislenom jeziku i moraju biti javno dostupni u lako pristupačnom i mašinski čitljivom formatu. 2. Pružaoci usluga posredovanja obavještavaju primaoce usluga o svim značajnim promjenama uslova poslovanja. 3. Ako je usluga posredovanja prvenstveno namijenjena maloljetnicima ili je koriste prvenstveno maloljetnici, pružalac te usluge posredovanja objasniće uslove i ograničenja korišćenja usluge na način koji maloljetnici mogu da razumiju. 4. Pružaoci usluga posredovanja postupaju savjesno, objektivno i srazmjerno u primjeni i sprovođenju ograničenja iz stava 1, uz dužno poštovanje prava i legitimnih interesa				
---	--	--	--	--

svih uključenih strana, uključujući osnovna prava primalaca usluge, kao što su sloboda izražavanja, sloboda i pluralizam medija i druga osnovna prava i slobode, kako je navedeno u Povelji. 5. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača moraju da obezbijede primaocima usluga lako dostupan i mašinski čitljiv rezime uslova poslovanja, uključujući dostupna pravna sredstva i mehanizme za nadoknadu štete, na jasnom i nedvosmislenom jeziku. 6. Veoma velike internet platforme i veoma veliki internet pretraživači, u smislu člana 33, objavljuju svoje uslove korišćenja na službenim jezicima svih država članica u kojima nude svoje usluge.				
--	--	--	--	--

Član 15. Obaveze izveštavanja radi transparentnosti za pružaoce usluga posredovanja 1. Pružaoци usluga posredovanja su dužni da, najmanje jednom godišnje, javno objave, u mašinski čitljivom formatu i na lako dostupan način, jasne i lako razumljive izvještaje o svakoj moderaciji sadržaja koju su sproveli tokom relevantnog perioda. Izvještaji će posebno sadržati, gdje je to relevantno, informacije o: (a za pružaoce usluga posredovanja –) broj naloga primljenih od organa država članica, uključujući naloge izdate u skladu sa članovima 9 i 10, razvrstane po vrsti dotičnog nezakonitog sadržaja, državi članici koja je izdala nalog i prosječnom vremenu potrebnom da se obavijesti organ koji je izdao nalog ili bilo koji drugi organ naveden u nalogu o njegovom prijemu i da se nalog sprovede; (b za pružaoce usluga hostinga – broj) obavještenja podnetih u skladu sa	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		
--	----------------------------------	---------------------------------------	--	--

članom 16, razvrstan po vrsti navodno nezakonitog sadržaja, broj obavještenja koje su podnijeli pouzdani prijavitelji, svaku preduzetu radnju na osnovu obavještenja, uz razlikovanje da li je radnja preduzeta na osnovu zakona ili uslova poslovanja pružaoca, broj obavještenja obrađenih automatizovanim sredstvima i prosječno vreme potrebno za preduzimanje radnje; (c) za pružaoce usluga posredovanja – smislene i razumljive informacije o moderiranju sadržaja koje se sprovodi na sopstvenu inicijativu pružaoca usluga, uključujući upotrebu automatizovanih alata, mjere preduzete radi pružanja obuke i pomoći licima odgovornim za moderiranje sadržaja, broj i vrstu preduzetih mjera koje utiču na dostupnost, vidljivost i pristupačnost informacija primljenih od primalaca usluge i mogućnost primalaca da dostave informacije putem usluge, kao i druga povezana ograničenja usluge; prijavljene informacije biće kategorisane prema vrsti			
--	--	--	--

nezakonitog sadržaja ili kršenja uslova korišćenja usluge pružaoca usluga, načinu otkrivanja i vrsti primijenjenog ograničenja; (d za pružaoce usluga posredovanja –) broj žalbi primljenih putem internih sistema za rješavanje žalbi u skladu sa uslovima korišćenja usluge pružaoca usluga, a dodatno za pružaoce internet platformi u skladu sa članom 20, razloge za te žalbe, odluke donijete u vezi sa tim žalbama, prosječno vrijeme potrebno za donošenje tih odluka i broj slučajeva u kojima su te odluke poništene; (e svakoj upotrebi automatizovanih) sredstava za potrebe moderiranja sadržaja, uključujući kvalitativni opis, navođenje tačne svrhe, indikatore tačnosti i moguću stopu grešaka automatizovanih sredstava koja se koriste za postizanje tih svrha i sve mjere zaštite koje su implementirane. 2. Stav 1. ovog člana se ne primjenjuje na pružaoce usluga posredovanja koji se smatraju mikro ili malim preduzećima u smislu Aneksa				
--	--	--	--	--

Preporuke 2003/361/EZ i koji nisu veoma velike internet platforme u smislu člana 33. ove regulative. 3. Komisija može usvojiti implementacione akte radi utvrđivanja obrazaca za format, sadržaj i druge detalje izvještaja u skladu sa stavom 1. ovog člana, uključujući usklađene periode izvještavanja. Ti implementacioni akti se usvajaju u skladu sa savjetodavnim postupkom iz člana 88.				
ODJELJAK 2. <i>Dodatne odredbe koje se primjenjuju na pružaoce usluga hostinga, uključujući internet platforme</i> Član 16. Mehanizmi informisanja i djelovanja 1. Pružaoći usluga hostinga uspostavljaju mehanizme koji omogućavaju bilo kom pojedincu ili entitetu da ih obavijesti o prisustvu	Obaveze u vezi sa primljenim obavještenjima Član 29 (1) Pružalac usluga internet tržišta dužan je da svakom fizičkom licu ili drugom subjektu omogući da ga lako dostupnim, isključivo elektronskim sredstvima komunikacije, obavijeste o svojim saznanjima u vezi sa bezbjednošću proizvoda koji se u okviru njegove usluge nudi na prodaju. (2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži: 1) jasno obrazloženje zašto podnosilac obavještenja navodi da objavljene informacije predstavljaju nezakoniti sadržaj;	Potpuno usklađeno		

određenih informacija na njihovim uslugama koje taj pojedinac ili entitet smatra nezakonitim sadržajem. Takvi mehanizmi moraju biti lako dostupni, jednostavni za korišćenje i omogućavati podnošenje obavještenja isključivo elektronskim putem. 2. Mehanizmi navedeni u stavu 1 moraju biti takvi da olakšaju dostavljanje dovoljno preciznih i adekvatno potkrijepljenih obavještenja. U tom cilju, pružaoci usluga hostinga preduzimaju neophodne mjere kako bi omogućili i olakšali dostavljanje obavještenja koja sadrže sve sljedeće elemente: (a dovoljno utemeljeno obrazloženje) zašto pojedinac ili entitet tvrdi da su predmetne informacije nezakonit sadržaj; (b jasna naznaka tačne elektronske) lokacije i informacija, kao što je tačan URL ili URL-ovi, i, gdje je to prikladno, dodatne informacije koje omogućavaju identifikaciju ilegalnog sadržaja prilagođenog vrsti sadržaja i specifičnoj vrsti usluge hostinga;	2) jasnu naznaku tačne elektronske lokacije te informacije, poput tačnog URL-a ili više njih i, po potrebi, dodatne informacije koje omogućuju identifikaciju proizvoda, uključujući njegovu sliku, tip i bilo koju drugu identifikacionu oznaku proizvoda; 3) ime i prezime, odnosno naziv i adresu za prijem elektronske pošte podnosioca obavještenja, osim u slučaju informacija za koje se smatra da uključuju neko od krivičnih djela: posredovanje u vršenju prostitucije prema djetetu, iskorišćavanje djece za pornografiju, navođenje djeteta da prisustvuje vršenju krivičnih djela protiv polne slobode, mamljenje djeteta mlađeg od četrnaest godina u cilju vršenja krivičnih djela protiv polne slobode, seksualno uznemiravanje djeteta, kao i podstrekavanje i pomaganje u izvršenju tih krivičnih djela; 4) izjavu kojom se potvrđuje da podnosilac obavještenja to čini u dobroj vjeri da su informacije i navodi koje sadrži obavještenje tačni i potpuni. (3) Ako obavještenje ne sadrži sve elemente iz stava 2 ovog člana, pružalac usluga internet tržišta će, bez nepotrebnog odlaganja, zatražiti od podnosioca obavještenja da najkasnije u roku od tri radna dana dopuni obavještenje. (4) Ako podnosilac obavještenja ne izvrši dopunu obavještenja u roku iz stava 3 ovog člana, pružalac usluga internet tržišta će,			
--	--	--	--	--

(c) ime i imejl adresu pojedinca ili entiteta koji podnosi obavještenje, osim u slučaju informacija za koje se smatra da uključuju jedno od krivičnih dela iz članova 3 do 7 Direktive 2011/93/EU; (d) izjavu kojom se potvrđuje da) pojedinac ili entitet koji podnosi obavještenje to čini u dobroj vjeri da su informacije i izjave sadržane u njemu tačne i potpune. 3. Smatraće se da informacije na koje se odnosi ovaj član vode do stvarnog saznanja ili spoznaje u svrhu člana 6. o predmetnoj informaciji ako omogućavaju savjesnom pružaocu usluga hostinga da, bez detaljne pravne istrage, utvrdi nezakonitost relevantne aktivnosti ili informacije. 4. Ako obavještenje sadrži elektronske kontakt podatke pojedinca ili entiteta koji ga je podnio, pružalac usluga hostinga će, bez nepotrebnog odlaganja, poslati potvrdu o prijemu obavještenja tom pojedincu ili entitetu. 5. Pružalac usluga će takođe bez nepotrebnog odlaganja obavijestiti tog pojedinca ili entitet o svojoj odluci u vezi	na osnovu podataka koje ima, postupiti bez odlaganja na način i u roku iz stava 5 ovog člana. (5) U slučaju prijema potpunog obavještenja, pružalac usluga internet tržišta dužan je da bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana prijema, obradi obavještenje i obavijesti podnosioca obavještenja o svojoj odluci i sredstvima pravne zaštite u odnosu na tu odluku.			
---	---	--	--	--

sa informacijama na koje se obavještenje odnosi i pružiće informacije o mogućnostima pravne zaštite u vezi sa tom odlukom. 6. Pružaoci usluga hostinga obrađuju sva obavještenja primljena putem mehanizma navedenog u stavu 1 i donose odluke blagovremeno, savjesno, neproizvoljno i objektivno u vezi sa informacijama na koje se obavještenja odnose. Ako se za takvu obradu ili donošenje odluka koriste automatizovana sredstva, oni su dužni da ove informacije uključe u obavještenje navedeno u stavu 5.				
Član 17. Obrazloženje 1. Pružaoci usluga hostinga moraju svim uključenim primaocima usluga dati jasno i konkretno obrazloženje bilo kog od sledećih ograničenja koja su nametnuta zato što informacije primljene od primaoca usluge predstavljaju nezakonit sadržaj ili su	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno		

nespojive sa njihovim uslovima poslovanja: (a bilo kakva ograničenja vidljivosti) određenih informacija primljenih od primaoca usluge, uključujući uklanjanje sadržaja, onemogućavanje pristupa sadržaju ili degradaciju sadržaja; (obustava, prekid ili drugo ograničenje b novčanih isplata;) (c)obustava ili prekid pružanja usluge u celini ili djelimično; (dsuspenzija ili zatvaranje naloga) primaoca usluge. 2. Stav 1. primjenjuje se samo ako su relevantni elektronski kontakt podaci poznati pružalacu. Primjenjuje se najkasnije od datuma uvođenja ograničenja i bez obzira na to zašto ili kako je ograničenje uvedeno. Stav 1 se ne primjenjuje u slučaju obmanjujućeg komercijalnog sadržaja velikog obima. 3. Obrazloženje iz stava 1 sadrži najmanje sledeće informacije:			
---	--	--	--

(a informacije o tome da li ova odluka) podrazumijeva uklanjanje informacija, onemogućavanje pristupa informacijama, degradaciju ili ograničavanje vidljivosti informacija ili obustavu ili otkazivanje novčanih isplata u vezi sa tim informacijama ili da li uvodi druge mjere iz stava 1. u vezi sa informacijama i, ako je potrebno, teritorijalno područje primjene odluke i njeno trajanje; (b činjenice i okolnosti uzete u obzir) prilikom donošenja odluke, uključujući, gde je to prikladno, informacije o tome da li je odluka doneta na osnovu obaveštenja podnetog u skladu sa članom 16 ili na osnovu dobrovoljnih istraga na sopstvenu inicijativu i, ako je potrebno, identitet podnosioca prijave; (c) ako je primjenljivo, informacije o korišćenju automatizovanih sredstava prilikom donošenja odluke, uključujući informacije o tome da li je odluka donijeta u vezi sa sadržajem				
---	--	--	--	--

otkrivenim ili identifikovanim automatizovanim sredstvima; (d ako se odluka odnosi na navodno) nezakonit sadržaj, pozivanje na primijenjeni pravni osnov i obrazloženje zašto se informacija smatra nezakonitim sadržajem na toj osnovi; (e ako je odluka zasnovana na) navodnoj nekompatibilnosti informacija sa uslovima i odredbama pužaoca usluga hostinga, referenca na primijenjenu ugovornu osnovu i objašnjenje zašto se informacija smatra nekompatibilnom sa tom osnovom; (f jasne i jednostavne informacije o) pravnim sredstvima koji su dostupni primaocu usluge u vezi sa tom odlukom, posebno, gdje je to primjenljivo, putem internih mehanizama za rješavanje žalbi, vansudskog rešavanja sporova i sudske zaštite. 4. Informacije koje pružaju pružaoci usluga hostinga u skladu sa ovim članom moraju biti jasne i lako razumljive i što preciznije i konkretnije u				
--	--	--	--	--

datim okolnostima. Posebno, informacije moraju biti takve da omoguće primaocu dotične usluge da efikasno koristi pravna sredstva navedena u stavu 3(f).

5. Ovaj član se ne primjenjuje na naloge iz člana 9.

Član 18.

Prijavljivanje sumnji na krivična djela

1. Ako pružalac usluga hostinga sazna za bilo koju informaciju koja izaziva sumnju da je počinjeno krivično djelo ili da će vjerovatno biti počinjeno ili da je u toku izvršenje krivičnog djela koje uključuje prijetnju po život ili bezbjednost jedne ili više osoba, odmah će obavijestiti organe za sprovođenje zakona ili pravosudne organe dotične države članice ili država članica o svojoj sumnji i pružiti sve raspoložive relevantne informacije.

2. Ako pružalac usluga hostovanja informacija na serveru ne može sa dovoljnom sigurnošću da utvrdi odgovarajuću državu članicu, obavijestiti će organe za sprovođenje

zakona države članice u kojoj ima svoje sjedište ili u kojoj njegov zakonski zastupnik ima prebivalište ili sjedište, ili će obavijestiti Evropol, ili oboje. Za potrebe ovog člana, dotična država članica je država članica u kojoj postoji sumnja da je počinjeno, da se počinje ili da će verovatno biti počinjeno krivično djelo, ili država članica u kojoj osumnjičeni počinilac boravi ili se nalazi, ili država članica u kojoj osumnjičena žrtva krivičnog djela boravi ili se nalazi.				
ODJELJAK 3. <i>Dodatne odredbe koje se primenjuju na pružaoce internet platformi</i> Član 19. Izuzeće za mikro i mala preduzeća 1. Ovaj odjeljak, sa izuzetkom člana 24(3), ne primenjuje se na pružaoce internet platformi koji se smatraju mikro ili malim preduzećima kako je definisano u Preporuci 2003/361/EZ.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

Ovaj odeljak, sa izuzetkom člana 24(3), neće se primenjivati na pružaoce internet platformi koji su prethodno ispunjavali uslove za status mikro ili malog preduzeća kako je definisano u Preporuci 2003/361/EZ tokom 12 meseci nakon gubitka tog statusa u skladu sa članom 4(2) iste, osim ako nisu veoma velike internet platforme u skladu sa članom 33. 2. Odstupajući od stava 1. ovog člana, ovaj odeljak se primenjuje na pružaoce internet platformi koji su označeni kao veoma velike internet platforme u skladu sa članom 33, bez obzira na to da li se kvalifikuju kao mikro ili mala preduzeća.				
Član 20. Interni sistem za rešavanje žalbi 1. Pružaoци internet platformi osiguravaju da primaoci usluge, uključujući pojedince ili subjekte koji su podnijeli obaveštenje, imaju pristup efikasnom internom sistemu za	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

rješavanje žalbi u periodu od najmanje šest mjeseci nakon odluke navedene u ovom stavu, koji im omogućava da elektronski i besplatno podnesu žalbe protiv odluke koju je doneo pružalac internet platforme po prijemu obavještenja ili protiv naknadnih odluka koje je donio pružalac internet platforme na osnovu toga što informacije primljene od primaoca predstavljaju nezakonit sadržaj ili nisu u skladu sa njegovim uslovima korišćenja. (a odluke o tome da li ukloniti) informacije, onemogućiti pristup informacijama ili ograničiti vidljivost informacija; (b odluke o tome da li da se obustavi ili) prekine pružanje usluga primaocima u cjelosti ili delimično; (c) odluke o tome da li da se suspenduje ili zatvori nalog primaoca; (d odluke o tome da li da se) suspenduje, prekine ili na drugi način ograniči mogućnost monetizacije informacija koje su dali primaoci. 2. Rok od najmanje šest mjeseci iz stava 1. ovog člana počinje da teče od dana kada je primalac usluge				
--	--	--	--	--

obaviješten o odluci u skladu sa članom 16(5) ili članom 17. 3. Pružaoci internet platformi osiguravaju da su njihovi interni sistemi za rješavanje žalbi lako dostupni, jednostavni za korišćenje i da omogućavaju i olakšavaju podnošenje dovoljno preciznih i adekvatno potkrijepljenih žalbi. 4. Pružaoci internet platformi obrađuju žalbe podnijete putem internog sistema za rješavanje žalbi blagovremeno, nediskriminatorno, savjesno i neproizvoljno. Ukoliko žalba sadrži dovoljno osnova da pružalac internet platforme zaključi da je njegova odluka da ne postupa na osnovu obavještenja neosnovana ili da informacije na koje se žalba odnosi nisu nezakonite i nisu nespojive sa njegovim uslovima poslovanja ili sadrže informacije koje ukazuju na to da ponašanje podnosioca žalbe ne opravdava preduzetu mjeru, on će, bez nepotrebnog odlaganja, poništiti svoju odluku iz stava 1. 5. Pružaoci internet platformi obavještavaju podnosioca žalbe bez nepotrebnog odlaganja o svojoj				
---	--	--	--	--

obrazloženoj odluci u vezi sa informacijama na koje se žalba odnosi i o mogućnosti vansudskog rješavanja sporova iz člana 21. i drugim raspoloživim opcijama pravne zaštite. 6. Pružaoci internet platformi osiguravaju da se odluke iz stava 5 donose pod nadzorom odgovarajuće kvalifikovanog osoblja, a ne isključivo automatizovanim sredstvima.				
--	--	--	--	--

Član 21. Vansudsko rješavanje sporova 1. Primaoci usluga, uključujući pojedince ili subjekte koji su podnijeli obavještenja, na koje su upućene odluke iz člana 20(1), imaju pravo da izaberu bilo koje tijelo za vansudsko rješavanje sporova certificirano u skladu sa stavom 3 ovog člana za rješavanje sporova o tim odlukama, uključujući žalbe koje nisu mogle biti rešene u okviru internog sistema za rješavanje žalbi iz tog člana. Pružaoči internet platformi osiguravaju da su informacije o mogućnosti primalaca usluga da pristupe vansudskom rješavanju sporova, kako je navedeno u prvom podstavu, lako dostupne na njihovom internet interfejsu, jasne i prilagođene korisnicima. Prvi podstav ne utiče na pravo primaoca dotične usluge da u bilo kojoj fazi pokrene postupak radi osporavanja tih odluka pružalaca internet platforme pred sudom u skladu sa važećim pravom.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		
---	----------------------------------	---------------------------------------	--	--

2. Obje strane moraju sarađivati u dobroj vjeri sa izabranim ovlašćenim tijelom za vansudsko rješavanje sporova u cilju rješavanja spora. Pružaoци internet platformi mogu odbiti saradnju sa takvim tijelom za vansudsko rješavanje sporova ako je spor već riješen u vezi sa istim informacijama i istim osnovama za navodnu nezakonitost ili nekompatibilnost sadržaja. Sertifikovano tijelo za alternativno rješavanje sporova nije ovlašćeno da nametne stranama obavezujuće rješenje spora. 3. Koordinator digitalnih usluga u državi članici u kojoj je osnovano tijelo za vansudsko rješavanje sporova certifikuje to tijelo, na njegov zahtjev, za period do pet godina, sa mogućnošću produženja, ako je to tijelo pokazalo da ispunjava sve sledeće uslove: (a je nepristrasan i nezavisan,) uključujući i finansijski nezavisan, od pružalaca internet platformi i primalaca usluga koje pružaju pružaoци internet platformi,				
---	--	--	--	--

uključujući pojedince i subjekte koji su podneli obaveštenja; (b) posjeduje neophodnu stručnost o) pitanjima koja se javljaju u određenoj oblasti ili oblastima nezakonitog sadržaja ili o primjeni i sprovođenju uslova rada jedne ili više vrsta internet platformi, što mu omogućava da efikasno doprinese rješavanju spora; (c) njegovi članovi primaju naknadu na način koji nije povezan sa ishodom postupka; (d) vansudsko rješavanje sporova koje) nudi je lako dostupno korišćenjem elektronske komunikacione tehnologije i omogućava pokretanje postupka rješavanja spora i dostavljanje potrebne prateće dokumentacije putem interneta; (e) sposoban je da brzo, efikasno i) ekonomično rješava sporove i na najmanje jednom službenom jeziku institucija Unije; (f) Vansudsko rješavanje sporova koje) nudi odvija se u skladu sa jasnim i pravednim pravilima postupka koja su lako i javno dostupna i u skladu sa				
---	--	--	--	--

važećim zakonodavstvom, uključujući i zahtjeve ovog člana. Koordinator za digitalne usluge u odobrenju, ako je potrebno, navodi: (a na koja pitanja se odnosi stručno) znanje tog tijela, kako je navedeno u prvom podstavu tačka (b); vi (b službeni jezici institucija Unije na) kojima je tijelo sposobno da rješava sporove, kako je navedeno u prvom podstavu tačke (e). 4. Sertifikovana tijela za vansudsko rješavanje sporova podnose godišnje izvještaje koordinatorskim digitalnim uslugama koji ih je sertifikovao o svom funkcionisanju, navodeći najmanje broj primljenih sporova, informacije o ishodima tih sporova, prosječno vreme potrebno za njihovo rješavanje i sve nedostatke ili poteškoće na koje su naišli. Na zahtjev koordinatorskih digitalnih usluga, oni će pružiti dodatne informacije. Svake dvije godine, koordinatori digitalnih usluga sastavljaju izvještaj o funkcionisanju tijela za vansudsko rješavanje sporova koje su sertifikovali. Konkretno, taj izvještaj:				
--	--	--	--	--

(a ukazuje na broj sporova koje) godišnje primi svako tijelo sertifikovano za vansudsko rešavanje sporova; (b navode ishode postupaka pokrenutih) pred ovim tijelima i prosječno vreme potrebno za rešavanje sporova; (c)utvrđuje i objašnjava sve sistemske ili sektorske nedostatke ili teškoće koje se javljaju u vezi sa funkcionisanjem ovih tijela; (utvrđuje najbolje prakse vezane za d ovo funkcionisanje;) (e Ako je potrebno, daju preporuke o) tome kako poboljšati ovo funkcionisanje. Sertifikovana tijela za vansudsko rješavanje sporova moraju da dostave svoje odluke strankama u razumnom roku, a najkasnije 90 kalendarskih dana od prijema tužbe. U slučaju veoma složenih sporova, sertifikovano tijelo za vansudsko rješavanje sporova može, po sopstvenom nahođenju, produžiti rok od 90 kalendarskih dana za dodatni period koji ne prelazi 90 dana, što				
---	--	--	--	--

dovodi do ukupnog trajanja od najviše 180 dana. 5. Ako tijelo za vansudsko rješavanje sporova riješi spor u korist primaoca usluge, uključujući pojedinca ili entitet koji je podnio obavještenje, pružalac internet platforme platiće sve naknade koje naplaćuje tijelo za alternativno rješavanje sporova i nadoknadiće tom primaocu, uključujući pojedinca ili entitet, sve naknade i druge razumne troškove koje je primalac usluge platio u vezi sa rješavanjem spora. Ako tijelo za vansudsko rješavanje sporova riješi spor u korist pružalaca internet platforme, primalac usluge, uključujući pojedinca ili entitet, neće biti obavezan da nadoknadi bilo kakve naknade ili druge troškove koje je platio ili treba da plati pružalac internet platforme u vezi sa rješavanjem spora, osim ako subjekt za vansudsko rješavanje sporova utvrdi da je primalac postupao u očiglednoj lošoj vjeri. Naknade koje tijelo za vansudsko rješavanje sporova naplaćuje pružaocima platformi za internet rješavanje sporova moraju biti razumne i ni u kom slučaju ne smiju prelaziti				
---	--	--	--	--

troškove koje je tijelo imalo. Rješavanje sporova mora biti dostupno korisnicima usluge besplatno ili uz nominalnu naknadu. Prije pokretanja rješavanja sporova, sertifikovana tijela za vansudsko rješavanje sporova obavještavaju primaoca dotične usluge, uključujući pojedince ili subjekte koji su podnijeli obavještenje i dotičnog pružaoca internet platforme, o naknadama ili mehanizmima koji se koriste za određivanje naknada. 6. Države članice mogu osnovati tijela za vansudsko rješavanje sporova u svrhu stava 1 ili podržati aktivnosti nekih ili svih tijela za vansudsko rješavanje sporova koja su sertifikovale u skladu sa stavom 3. Države članice će osigurati da bilo koja mjera koju preduzmu u skladu sa prvim podstavom ne utiče na sposobnost njihovih koordinatora digitalnih usluga da sertifikuju dotična tijela u skladu sa stavom 3. 7. Koordinator digitalnih usluga koji je sertifikovao tijelo za vansudsko rješavanje sporova će taj sertifikat ako				
---	--	--	--	--

utvrdi, nakon istrage sprovedene na sopstvenu inicijativu ili na osnovu informacija dobijenih od treće strane, da subjekt za vansudsko rješavanje sporova više ne ispunjava uslove utvrđene u stavu 3. Prije povlačenja tog sertifikata, koordinator digitalnih usluga daje tom subjektu priliku da reaguje na zaključke svoje istrage i namjeru opoziva sertifikata za vansudsko rješavanje sporova. 8. Koordinator za digitalne usluge obavještavaju Komisiju o tijelima za vansudsko rješavanje sporova koja su sertifikovali u skladu sa stavom 3, uključujući, ako je potrebno, specifikacije iz drugog podstava tog stava, kao i o tijelima za vansudsko rješavanje sporova čije su sertifikate opozvali. Komisija objavljuje i ažurira spisak ovih tijela, uključujući navedene specifikacije, na posebnoj, lako dostupnoj veb stranici. 9. Ovaj član ne dovodi u pitanje Direktivu 2013/11/EU, niti postupke ili subjekte za alternativno rješavanje potrošačkih sporova uspostavljene na osnovu te direktive.				
---	--	--	--	--

Član 22.

Pouzdaní prijavitelji

1. Pružaoci internet platformi preduzimaju neophodne tehničke i organizacione mjere kako bi osigurali da se izvještajima koje podnose pouzdani prijavitelji koji djeluju u svojoj oblasti stručnosti putem mehanizama navedenih u članu 16. daje prioritet i da se obrađuju i o njima odlučuje bez nepotrebnog odlaganja.

2. Status pouzdanog prijavitelja u skladu sa ovom regulativom dodjeljuje, na zahtjev bilo kog subjekta, koordinator digitalnih usluga u državi članici u kojoj podnosilac zahtjeva ima poslovno sjedište, podnosiocu zahtjeva koji je dokazao da ispunjava sve sledeće uslove:

(a posjeduje posebno stručno znanje i) sposobnosti za potrebe otkrivanja, identifikovanja i prijavljivanja nezakonitog sadržaja;

(nezavisan je od bilo kog pružaoca b internet platforme;
)

(c)obavlja aktivnosti radi savjesnog, tačnog i objektivnog podnošenja obavještenja. 3. Pouzdani prijavitelji objavljuju najmanje jednom godišnje lako razumljive i detaljne izvještaje o notifikacijama podnijetim u skladu sa članom 16 tokom relevantnog perioda. Izvještaj navodi najmanje broj notifikacija kategorisanih po: (a identitet pružalaca usluga) hostovanja informacija na serveru; (b vrsta prijavljenog navodno) nezakonitog sadržaja; (c)akcije koje je preduzeo pružalac. Ovi izvještaji uključuju objašnjenje procedura koje su na snazi kako bi se osiguralo da pouzdani prijavitelji održe svoju nezavisnost. Pouzdan prijavitelj šalje izvještaj koordinatoru digitalnih usluga koji im je dodijelio status i objavljuje ga. Informacije u ovim izvještajima ne sadrže lične podatke. 4. Koordinator digitalnih usluga dostavlja Komisiji i Odboru imena,				
---	--	--	--	--

adrese i adrese e-pošte subjekata kojima su dodijelili status pouzdanog prijavitelja u skladu sa stavom 2 ili čiji je status pouzdanog prijavitelja suspendovan u skladu sa stavom 6 ili opozvan u skladu sa stavom 7. 5. Komisija objavljuje informacije iz stava 4 u javno dostupnoj bazi podataka u lako pristupačnom i mašinski čitljivom obliku i ažurira tu bazu podataka. 6. Ukoliko pružalac internet platforme ima informacije koje ukazuju na to da je pouzdani prijavitelj koji podnosi prijave podnio značajan broj nedovoljno preciznih, netačnih ili nedovoljno potkrijepljenih obavještenja putem mehanizama navedenih u članu 16, uključujući informacije prikupljene u vezi sa rješavanjem žalbi putem internih sistema za rješavanje žalbi navedenih u članu 20(4), on će te informacije saopštiti koordinadoru digitalnih usluga koji je dotičnom entitetu dodijelio status pouzdanog prijavitelja koji podnosi prijave i pružice potrebna objašnjenja i prateću dokumentaciju. Po prijemu informacija od pružalaca internet platforme i ukoliko koordinador digitalnih				
---	--	--	--	--

usluga smatra da postoje legitimni razlozi za pokretanje istrage, status pouzdanog prijavitelja koji podnosi prijave biće suspendovan za vrijeme trajanja te istrage. Ta istraga će biti sprovedena bez nepotrebnog odlaganja. 7. Koordinator digitalnih usluga koji je dodijelio status pouzdanog prijavitelja opozvaće taj status ako utvrdi, nakon istrage sprovedene na sopstvenu inicijativu ili na osnovu informacija dobijenih od trećih lica, uključujući informacije koje je pružio pružalac internet platforme u skladu sa stavom 6, da subjekt više ne ispunjava uslove navedene u stavu 2. Prije opoziva tog statusa, koordinator digitalnih usluga daje subjektu priliku da reaguje na zaključke svoje istrage i obavještava o namjeri da opozove status subjekta pouzdanog prijavitelja. 8. Komisija će, nakon konsultacija sa Odborom, po potrebi izdati smjernice kako bi pomogla pružaocima internet platformi i koordinatorima digitalnih usluga u primjeni stavova 2, 6 i 7.				
--	--	--	--	--

Član 23. Mjere protiv zloupotrebe i zaštita od zloupotrebe 1. Pružaoci internet platformi suspenduju, na razuman vremenski period i nakon prethodnog upozorenja, pružanje svojih usluga primaocima usluga koji često pružaju očigledno nezakonit sadržaj. 2. Pružaoci internet platformi su dužni da obustave, na razuman vremenski period i nakon prethodnog upozorenja,	Obaveze u vezi sa internim postupcima i obustavljanjem pružanja usluga Član 30 (1) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da dizajniraju i organizuju svoj internet interfejs na način kojim se trgovcima koji nude proizvod omogućava da za svaki ponudeni proizvod pruže informacije koje su prikazane ili na drugi način lako dostupne potrošačima prilikom pregleda tih proizvoda, a naročito: 1) ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig proizvođača, kao i adresu za prijem pošte i elektronske pošte preko koje proizvođač može biti kontaktiran;	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađeno st će se postići donošenjem zakona usklađenog sa Regulativom 2022/2065 u nadležnosti Ministarstva kulture i medija i	

obradu obavještenja i žalbi podnijetih, putem mehanizama za obavješćavanje i djelovanje i internih sistema za rješavanje žalbi navedenih u članovima 16. i 20., od strane pojedinaca, subjekata ili podnosilaca žalbi koji često podnose očigledno neosnovana obavještenja ili žalbe. 3. Prilikom odlučivanja o suspenziji, pružaoci internet platformi procjenjuju, od slučaja do slučaja i blagovremeno, marljivo i objektivno, da li je primalac usluge, pojedinac, entitet ili podnosilac žalbe učestvovao u zloupotrebi navedenoj u stavovima 1 i 2, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti koje su očigledne iz informacija dostupnih pružaocu internet platforme. Te okolnosti uključuju najmanje sledeće: (a apsolutni broj očigledno nezakonitog) sadržaja ili očigledno neosnovanih obavještenja ili žalbi podnijetih u datom vremenskom periodu; (b njihov relativni udio u odnosu na) ukupan broj dostavljenih informacija ili obavještenja podnijetih u određenom vremenskom periodu;	2) ako proizvođač nema prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori, ime i prezime, odnosno naziv, adresu za prijem pošte i elektronske pošte odgovornog lica; 3) informacije koje omogućavaju identifikaciju proizvoda, uključujući njegovu sliku, tip i bilo koju drugu identifikacionu oznaku proizvoda; i 4) sva upozorenja ili informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku koje se stavljaju na proizvod ili koje ga prate u skladu sa ovim zakonom ili drugim propisima o usklađivanju. (2) Interni postupci iz člana 27 stav 1 tačka 4 ovog zakona treba da uključe mehanizme kojima se trgovcima omogućava da daju: 1) informacije u skladu sa stavom 1 ovog člana, uključujući informacije o proizvođaču koji ima prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori ili, ako je to primjenljivo, o odgovornom licu; i 2) svoju izjavu kojom se obavezuju da nude samo proizvode koji su u skladu sa ovim zakonom i, ako je primjenljivo, sljedeće identifikacione podatke: - ime i prezime, odnosno naziv, adresu za prijem pošte, broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte trgovca; - kopiju identifikacionog dokumenta trgovca ili bilo koju drugu elektronsku identifikaciju u skladu sa		kojim će se propisati dio odredbe koji se odnosi na stav 3 ovog člana	
--	---	--	--	--

(c) težina zloupotrebe, uključujući prirodu nezakonitog sadržaja, i njegove posledice; (d ako se može utvrditi, namjera) primaoca usluge, pojedinca, entiteta ili podnosioca žalbe. 4. Pružaoči internet platformi jasno i detaljno navode u svojim uslovima korišćenja svoju politiku u vezi sa zloupotrebom navedenom u stavovima 1 i 2 i pružaju primjere činjenica i okolnosti koje uzimaju u obzir prilikom procjene da li određeno ponašanje predstavlja zloupotrebu i trajanje suspenzije.	zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis; - podatke o računu za plaćanje trgovca; - ako je trgovac upisan u registar trgovaca ili slični javni registar, naziv registra u kojem je trgovac registrovan, kao i njegov registarski broj, odnosno drugi validan način identifikacije u tom registru. (3) Pružaoči usluga internet tržišta dužni su da obustave, tokom razumnog perioda i nakon prethodnog upozorenja, pružanje svojih usluga trgovcima koji često nude proizvode koji nijesu usklađeni sa ovim zakonom. (4) Pružaoči usluga internet tržišta dužni su da u uslovima poslovanja jasno i detaljno utvrde politiku u pogledu obustavljanja svojih usluga iz stava 3 ovog člana, uključujući i vrijeme trajanja obustave, kao i da daju primjere činjenica i okolnosti koje uzimaju u obzir prilikom vršenja procjene da li određeno ponašanje predstavlja kršenje ovog zakona. (5) Odredbe st. 1 i 3 ovog člana ne isključuju obavezu pružaoca usluga internet tržišta da usaglasí poslovanje sa odredbama zakona koji je usklađen sa Regulativom (EU) 2022/2065.			
---	--	--	--	--

Član 24. Obaveze izvještavanja radi transparentnosti za pružaoce internet platformi 1. Pored informacija navedenih u članu 15, pružaoци internet platformi u izvještaje navedene u tom članu uključuju informacije o: (a broju sporova podnijetih tijelima za) vansudsko rješavanje sporova iz člana 21, ishodi rješavanja sporova, prosječno vrijeme potrebno za završetak postupaka rješavanja sporova i udio sporova u kojima je	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

pružalac internet platforme sproveo odluku tijela; (b broj suspenzija izrečenih u skladu sa) članom 23, praveći razliku između suspenzija zbog pružanja očigledno nezakonitog sadržaja, podnošenja očigledno neosnovanih obavještenja i podnošenja očigledno neosnovanih žalbi. 2. Do 17. februara 2023. godine i najmanje svakih šest mjeseci nakon toga, pružaoci će objaviti za svaku internet platformu ili internet pretraživač, u javno dostupnom dijelu svog internet interfejsa, informacije o prosječnom broju primalaca usluge u Uniji aktivnih na mjesečnom nivou, izračunato kao prosjek tokom prethodnih šest mjeseci i u skladu sa metodologijom utvrđenom u delegiranim aktima navedenim u članu 33(2), gdje su ti delegirani akti usvojeni. 3. Pružaoci usluga internet platformi ili internet pretraživača dužni su da koordinatoru digitalnih usluga u državi članici u kojoj imaju sjedište i Komisiji, na njihov zahtjev i bez nepotrebnog odlaganja, dostave informacije iz stava				
---	--	--	--	--

2. ažurirane u vrijeme podnošenja takvog zahtjeva. Taj koordinator digitalnih usluga ili Komisija mogu zahtijevati od pružaoca usluga internet platforme ili internet pretraživača da pruži dodatne informacije o proračunu iz tog stava, uključujući objašnjenja i dokaze za korišćene podatke. Te informacije ne uključuju lične podatke. 4. Ukoliko koordinator digitalnih usluga u državi članici poslovnog sjedišta ima razloga da vjeruje, na osnovu informacija primljenih u skladu sa stavovima 2 i 3 ovog člana, da pružalac internet platformi ili internet pretraživača dostiže prag prosječnih mjesečnih aktivnih primalaca u Uniji utvrđen u članu 33(1), o tome obavještava Komisiju. 5. Pružaoci internet platformi dužni su da Komisiji, bez nepotrebnog odlaganja, dostave odluke i obrazloženja iz člana 17(1) radi uključivanja u javno dostupnu mašinski čitljivu bazu podataka kojom upravlja Komisija. Pružaoci internet platformi dužni su da obezbijede da dostavljene informacije ne sadrže lične podatke.				
--	--	--	--	--

6. Komisija može da usvoji sprovođenje akta radi utvrđivanja obrazaca za format, sadržaj i druge detalje izvještaja u skladu sa stavom 1. ovog člana. Ti sprovođenje akta se donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz člana 88.				
Član 25. Dizajn i organizacija onlajn interfejsa 1. Pružaoci internet platformi ne smiju da dizajniraju, organizuju ili upravljaju svojim internet interfejsima na način koji dovodi u zabludu ili manipuliše primaocima njihovih usluga ili na drugi način značajno narušava ili ugrožava sposobnost primalaca njihovih usluga da donose slobodne i informisane odluke. 2. Zabrana iz stava 1. ne primjenjuje se na prakse obuhvaćene Direktivom 2005/29/EZ ili Regulativom (EU) 2016/679.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

3. Komisija može izdati smjernice o tome kako se stav 1 primjenjuje na određene prakse, a posebno: (a isticanje individualnih izbora kada se) od primaoca usluge traži da donese odluku; (b višestruko traženje od primaoca) usluge da izabere nešto kada je to već izabrao, posebno prikazivanjem iskačućih prozora koji ometaju korisničko iskustvo; (c)što čini proces otkazivanja usluge težim od procesa registracije za tu uslugu.				
Član 26. Oglašavanje na internet platformama 1. Pružaoci internet platformi koji prikazuju oglase na svojim internet interfejsima moraju da obezbijede da, za svaki pojedinačni oglas prikazan	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

svakom pojedinačnom primaocu, primaoci usluge mogu na jasan, koncizan i nedvosmislen način i u realnom vremenu da utvrde: (a da je informacija reklama, između) ostalog putem lako vidljivih znakova koji mogu biti u skladu sa normama na osnovu člana 44; (b ime fizičkog ili pravnog lica u čije ime) je prikazan oglas; (c) ime fizičkog ili pravnog lica koje je platilo za oglas ako to lice nije fizičko ili pravno lice navedeno u tački (b); (d značajne informacije, direktno i lako) dostupne iz oglasa, o glavnim parametrima koji se koriste za određivanje primaoca kome se oglas prikazuje i, ako je primjenljivo, kako promeniti te parametre. 2. Pružaoci internet platformi moraju da obezbijede primaocima usluga funkcionalnost koja im omogućava da izjave da li sadržaj koji pružaju jeste ili sadrži komercijalnu komunikaciju. Kada primalac usluge da izjavu u skladu sa ovim stavom, pružalac internet platforme osigurava da drugi primaoci				
--	--	--	--	--

usluge mogu jasno, nedvosmisleno i u realnom vremenu, uključujući i putem lako vidljivih oznaka, koje mogu biti u skladu sa standardima u skladu sa članom 44, da utvrde da li sadržaj koji je pružio primalac usluge jeste ili sadrži komercijalnu komunikaciju kako je opisano u toj izjavi.

3. Pružaoci internet platformi ne smiju prikazivati oglase primaocima usluga na osnovu profilisanja, kako je definisano u članu 4(4) Regulative (EU) 2016/679, koristeći posebne kategorije ličnih podataka navedene u članu 9(1) Regulative (EU) 2016/679.

Član 27.

Transparentnost sistema preporuka

1. Pružaoci internet platformi koji koriste sisteme preporučivanja dužni su da u svojim uslovima korišćenja, jednostavnim i razumljivim jezikom, navedu glavne parametre koji se koriste u njihovim sistemima preporučivanja, kao i sve opcije za izmjenu ili uticaj na te glavne parametre.

2. Glavni parametri navedeni u stavu 1. objašnjavaju zašto se određene informacije predlažu primaocu usluge. Oni moraju da uključuju najmanje sledeće: (a kriterijumi koji su najvažniji za) određivanje informacija koje se predlažu primaocu usluge; (b razloge za relativni značaj ovih) parametara. 3. Kada je dostupno nekoliko opcija u skladu sa stavom 1 za sisteme preporučivanja koji određuju relativni redosled informacija prikazanih primaocima usluge, pružaoci internet platformi takođe moraju da obezbijede funkcionalnost koja omogućava primaocu usluge da izabere i promijeni željenu opciju u bilo kom trenutku. Ta funkcionalnost mora biti direktno i lako dostupna iz određenog odjeljka veb interfejsa internet platforme gdje su te informacije prioritete. Član 28. Zaštita maloljetnika na internetu				
--	--	--	--	--

1. Pružaoци internet platformi dostupnih maloljetnicima uspostavljaju odgovarajuće i srazmerne mjere kako bi osigurali visok nivo privatnosti, bezbjednosti i zaštite maloljetnika na svojim uslugama. 2. Pružaoци internet platformi ne smiju prikazivati oglase na svojoj veb stranici na osnovu profilisanja kako je definisano u članu 4(4) Regulative (EU) 2016/679 koristeći lične podatke primaoca usluge ako sa dovoljnom sigurnošću znaju da je primalac usluge maloljetno lice. 3. Poštovanje obaveza utvrđenih ovim članom ne obavezuje pružaoce internet platformi da obrađuju dodatne lične podatke kako bi procijenili da li je primalac usluge maloljetno lice. 4. Komisija može, nakon konsultacija sa Odborom, izdati smjernice kako bi pomogla pružaoциma internet platformi u primeni stava 1.				
ODJELJAK 4.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

Dodatne odredbe koje se primjenjuju na pružaoce internet platformi koje omogućavaju potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima

Član 29.

Izuzeće za mikro i mala preduzeća

1. Ovaj odjeljak se ne primjenjuje na pružaoce internet platformi koje omogućavaju potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima, koji se smatraju mikro ili malim preduzećima kako je definisano u Preporuci 2003/361/EZ.

Ovaj odjeljak se ne primjenjuje na pružaoce internet platformi koje omogućavaju potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima, koji su prethodno ispunjavali uslove za status mikro ili malog preduzeća kako je definisano u Preporuci 2003/361/EZ 12 mjeseci nakon gubitka tog statusa u skladu sa članom 4(2), osim ako nisu veoma velike internet platforme u skladu sa članom 33.

2. Odstupajući od stava 1. ovog člana, ovaj odjeljak se primjenjuje na pružaoce internet platformi koje omogućavaju potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima, koji su identifikovani kao veoma velike internet platforme u skladu sa članom 33, bez obzira na to da li se smatraju mikropreduzećima ili malim preduzećima.				
Član 30. Sljedljivost trgovca 1. Pružaoци internet platformi koje omogućavaju potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima osiguravaju da trgovci mogu da koriste te platforme za promociju poruka ili nuđenje proizvoda ili usluga potrošačima koji se nalaze u Uniji samo ako su prije korišćenja njihovih usluga u te svrhe, ako je to primjenljivo na trgovca, dobili sljedeće informacije: (a) ime, adresa, broj telefona i adresa e-pošte trgovca;	Obaveze u vezi sa internim postupcima i obustavljanjem pružanja usluga Član 30 (1) Pružaoци usluga internet tržišta dužni su da dizajniraju i organizuju svoj internet interfejs na način kojim se trgovcima koji nude proizvod omogućava da za svaki ponuđeni proizvod pruže informacije koje su prikazane ili na drugi način lako dostupne potrošačima prilikom pregleda tih proizvoda, a naročito: 1) ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig proizvođača, kao i adresu za prijem pošte i elektronske pošte preko koje proizvođač može biti kontaktiran; 2) ako proizvođač nema prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori, ime i prezime,	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem zakona usklađenog sa Regulativom 2022/2065 u nadležnosti Ministarstva kulture i medija i kojim će se propisati	

(b kopija identifikacionog dokumenta) trgovca ili bilo koji drugi elektronski identifikacioni dokument kako je definisano u članu 3 Regulative (EU) br. 910/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta ⁽⁴⁰⁾; (c)informacije o računu za plaćanje trgovca; (d ako je trgovac registrovan u) trgovačkom ili sličnom javnom registru, naziv trgovačkog registra u koji je trgovac registrovan, kao i njegov registracioni broj ili ekvivalentan način identifikacije u tom registru; (e samosertifikacija trgovca kojom se) obavezuje da će nuditi samo proizvode ili usluge koji su u skladu sa važećim pravilima prava Unije. 2. Po prijemu informacija iz stava 1 i prije nego što dozvoli dotičnom trgovcu da koristi njegove usluge, pružalac internet platforme koja omogućava potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima, putem bilo koje slobodno dostupne zvanične internet baze podataka ili internet interfejsa koji je stavila na raspolaganje država	odnosno naziv, adresu za prijem pošte i elektronske pošte odgovornog lica; 3) informacije koje omogućavaju identifikaciju proizvoda, uključujući njegovu sliku, tip i bilo koju drugu identifikacionu oznaku proizvoda; i 4) sva upozorenja ili informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku koje se stavljaju na proizvod ili koje ga prate u skladu sa ovim zakonom ili drugim propisima o usklađivanju. (2) Interni postupci iz člana 27 stav 1 tačka 4 ovog zakona treba da uključe mehanizme kojima se trgovcima omogućava da daju: 1) informacije u skladu sa stavom 1 ovog člana, uključujući informacije o proizvođaču koji ima prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori ili, ako je to primjenljivo, o odgovornom licu; i 2) svoju izjavu kojom se obavezuju da nude samo proizvode koji su u skladu sa ovim zakonom i, ako je primjenljivo, sljedeće identifikacione podatke: - ime i prezime, odnosno naziv, adresu za prijem pošte, broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte trgovca; - kopiju identifikacionog dokumenta trgovca ili bilo koju drugu elektronsku identifikaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis;		dio odredbe koji se odnosi na stavove 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ovog člana	
---	--	--	---	--

članica ili Unija ili zahtijevanjem od trgovca da dostavi prateću dokumentaciju iz pouzdanih izvora, ulaže sve napore da procijeni da li su informacije iz tačaka (a) do (e) stava 1 pouzdane i potpune. Za potrebe ove regulative, trgovci su odgovorni za tačnost dostavljenih informacija. U pogledu trgovaca koji na dan 17. februara 2024. godine već koriste usluge pružaoca internet platformi koje omogućavaju potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima u svrhe navedene u stavu 1, pružaoci će učiniti sve što je u njihovoj moći da dobiju informacije od dotičnih trgovaca u roku od 12 mjeseci. Ako dotični trgovci ne dostave informacije u tom roku, pružaoci će obustaviti pružanje svojih usluga tim trgovcima dok ne dostave sve informacije. 3. Ukoliko pružalac internet platforme koja omogućava potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima ima dovoljno dokaza ili razloga da vjeruje da su bilo koje informacije iz stava 1 koje je pružio dotični trgovac netačne, nepotpune ili nisu ažurne, taj pružalac zahtijeva od	- podatke o računu za plaćanje trgovca; - ako je trgovac upisan u registar trgovaca ili slični javni registar, naziv registra u kojem je trgovac registrovan, kao i njegov registarski broj, odnosno drugi validan način identifikacije u tom registru. (3) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da obustave, tokom razumnog perioda i nakon prethodnog upozorenja, pružanje svojih usluga trgovcima koji često nude proizvode koji nijesu usklađeni sa ovim zakonom. (4) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da u uslovima poslovanja jasno i detaljno utvrde politiku u pogledu obustavljanja svojih usluga iz stava 3 ovog člana, uključujući i vrijeme trajanja obustave, kao i da daju primjere činjenica i okolnosti koje uzimaju u obzir prilikom vršenja procjene da li određeno ponašanje predstavlja kršenje ovog zakona. (5) Odredbe st. 1 i 3 ovog člana ne isključuju obavezu pružaoca usluga internet tržišta da usaglasi poslovanje sa odredbama zakona koji je usklađen sa Regulativom (EU) 2022/2065.			
---	---	--	--	--

trgovca da ispravi situaciju bez odlaganja ili u roku koji je utvrđen pravom Unije i nacionalnim pravom. Ako trgovac ne ispravi ili dopuni te informacije, pružalac internet platforme koja omogućava potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima, odmah će obustaviti svoju uslugu tom trgovcu u vezi sa ponudom proizvoda ili usluga potrošačima koji se nalaze u Uniji dok u potpunosti ne ispuni zahtjev. 4. Bez uticaja na član 4 Regulative (EU) 2019/1150, kada pružalac internet platforme koja omogućava potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima odbije da dozvoli trgovcu da koristi njegovu uslugu u skladu sa stavom 1 ili obustavi pružanje svoje usluge u skladu sa stavom 3 ovog člana, dotični trgovac ima pravo da podnese žalbu kako je predviđeno u članovima 20 i 21 ove Regulative. 5. Pružaoci internet platformi koje omogućavaju potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima, čuvaju informacije dobijene u skladu sa stavovima 1 i 2 na				
--	--	--	--	--

bezbjedan način u periodu od šest mjeseci nakon završetka ugovornog odnosa sa dotičnim trgovcem. Zatim brišu te informacije. 6. Bez uticaja na stav 2. ovog člana, pružalac internet platforme koja omogućava potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima otkriva informacije trećim licima samo ako je to neophodno u skladu sa važećim pravom, uključujući naloge iz člana 10. i sve naloge koje izdaju nadležni organi država članica ili Komisija u svrhu obavljanja svojih zadataka u skladu sa ovom regulativom. 7. Pružalac internet platforme koja omogućava potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima dužan je da primaocima usluge stavi na raspolaganje informacije iz tačaka (a), (d) i (e) stava 1 koje su dostupne na njegovoj internet platformi na jasan, lako dostupan i razumljiv način. Te informacije moraju biti dostupne barem na internet interfejsu internet platforme gdje su prikazane informacije o proizvodu ili usluzi.				
---	--	--	--	--

Član 31. Integrisana usklađenost 1. Pružaoci internet platformi koje omogućavaju potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima osiguravaju da je njihov internet interfejs dizajniran i organizovan na način koji omogućava trgovcima da ispune svoje obaveze u vezi sa informacijama prije sklapanja ugovora, informacijama o usaglašenosti i bezbjednosti proizvoda u skladu sa važećim pravom Unije. Posebno, dotični pružalac će osigurati da njegov internet interfejs omogućava trgovcima da dostave informacije o imenu, adresi, broju telefona i adresi e-pošte ekonomskog operatera kako je definisano u tački (13) člana 3 Regulative (EU) 2019/1020 i drugim zakonima Unije. 2. Pružaoci internet platformi koje omogućavaju potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Nije relevantno za ovaj propis	

trgovcima moraju da obezbijede da je njihov internet interfejs dizajniran i organizovan na način koji omogućava trgovcima da pruže najmanje sledeće: (a) informacije neophodne za jasnu i nedvosmislenu identifikaciju proizvoda ili usluga koje se promovišu ili nude potrošačima koji se nalaze u Uniji putem usluga pružaoca; (b) bilo koji znak koji identifikuje trgovca, kao što je zaštitni znak, simbol ili logo; i (c) ako je primjenljivo, informacije o etiketiranju i obilježavanju u skladu sa pravilima važećeg prava Unije o bezbjednosti proizvoda i usaglašenosti proizvoda. 3. Pružaoci internet platformi koje omogućavaju potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima, uložice maksimalne napore da procijene da li su ti trgovci pružili informacije navedene u stavovima 1 i 2 prije nego što dozvole trgovcima da nude svoje proizvode ili usluge na tim platformama. Nakon što dozvoli trgovcu da ponudi proizvode ili usluge na svojoj				
--	--	--	--	--

internet platformi koja omogućava potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima, pružalac usluga uložiće razumne napore da nasumično provjeri u bilo kojoj zvaničnoj, slobodno dostupnoj i mašinski čitljivoj internet bazi podataka ili internet interfejsu da li su ponuđeni proizvodi ili usluge identifikovani kao nezakoniti.				
Član 32. Pravo na informacije 1. Ako pružalac internet platforme koja omogućava potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima sazna, bez obzira na sredstva koja su za to korišćena, da je trgovac ponudio potrošačima koji se nalaze u Uniji nezakonit proizvod ili uslugu putem svojih usluga, taj pružalac obavještava, u mjeri u kojoj ima njihove kontakt informacije, potrošače koji su kupili nezakonit proizvod ili uslugu putem njegovih usluga o sledećem: (a) činjenici da je proizvod ili usluga) nezakonita; (b) identitetu trgovca; i	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

(c svim relevantnim sredstvima pravne) zaštite. Obaveza utvrđena u prvom podstavu ograničena je na kupovine ilegalnih proizvoda ili usluga izvršene u roku od šest mjeseci od trenutka kada je pružalac saznao za nezakonitost. 2. Ukoliko, u situaciji navedenoj u stavu 1, pružalac internet platformi koje omogućavaju potrošačima da zaključuju ugovore na daljinu sa trgovcima nema kontakt podatke svih dotičnih potrošača, taj pružalac javno objavljuje na svojoj veb stranici lako dostupne informacije o nezakonitom proizvodu ili usluzi, identitetu trgovca i svim relevantnim sredstvima za pravnu zaštitu.				
ODJELJAK 5. <i>Dodatne obaveze za pružaoce veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača u vezi sa upravljanjem sistemskim rizicima</i>	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

Član 33.

**Veoma velike internet platforme i
veoma veliki internet pretraživači**

1. Ovaj odjeljak se primjenjuje na internet platforme i internet pretraživače koji imaju prosječnu mjesečnu bazu aktivnih korisnika u Uniji od 45 miliona ili više i koji su označeni kao veoma velike internet platforme ili veoma veliki internet pretraživači u skladu sa stavom 4.

2. Komisija će usvojiti delegirane akte u skladu sa članom 87 radi prilagođavanja broja prosječnih mjesečnih aktivnih primalaca usluga u Uniji navedenih u stavu 1 ako se stanovništvo Unije poveća ili smanji za najmanje 5% u poređenju sa njenim stanovništvom u 2020. godini ili sa njenim stanovništvom nakon prilagođavanja delegiranim aktom u godini u kojoj je usvojen poslednji delegirani akt. U tom slučaju, Komisija će prilagoditi broj tako da odgovara 10% stanovništva Unije u godini u kojoj je delegirani akt usvojen, zaokružen naviše ili naniže, tako da se broj može izraziti u milionima.

3. Komisija može da usvoji delegirane akte u skladu sa članom 87 nakon konsultacija sa Odborom radi dopunjavanja odredbi Regulative uspostavljanjem metodologije za izračunavanje prosječnog broja mjesečnih aktivnih primalaca usluge u Uniji za potrebe stava 1 ovog člana i člana 24(2), osiguravajući da metodologija uzima u obzir razvoj tržišta i tehnološki napredak. 4. Komisija će, nakon konsultacija sa državom članicom poslovnog sjedišta ili nakon što uzme u obzir informacije koje je pružio koordinator digitalnih usluga u državi članici poslovnog sjedišta u skladu sa članom 24(4), donijeti odluku kojom se internet platforma ili internet pretraživač sa prosječnim brojem mjesečnih aktivnih primalaca usluge jednakim ili većim od broja navedenog u stavu 1 ovog člana, određuje kao veoma velika internet platforma ili veoma veliki internet pretraživač u svrhu ove regulative. Komisija će donijeti svoju odluku na osnovu informacija koje je pružio pružalac internet platforme u skladu sa članom 24(2) ili informacija zatraženih u skladu				
--	--	--	--	--

sa članom 24(3) ili bilo kojih drugih informacija koje su dostupne Komisiji. Ukoliko internet platforma ili pružalac internet pretraživača ne postupi u skladu sa članom 24(2) ili ne postupi po zahtjevu koordinatora digitalnih usluga u državi članici u kojoj je osnivač registrovan ili Komisije u skladu sa članom 24(3), to neće spriječiti Komisiju da tog pružaoca označi kao pružaoca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača u skladu sa ovim stavom. Kada Komisija zasniva svoju odluku na drugim informacijama koje su joj dostupne u skladu sa prvim podstavom ovog stava ili na dodatnim informacijama zatraženim u skladu sa članom 24(3), Komisija će dati dotičnom pružaocu internet platforme ili internet pretraživača rok od deset radnih dana da dostavi svoje mišljenje o preliminarnim nalazima Komisije i o namjeri Komisije da tu internet platformu ili internet pretraživač označi kao veoma veliku internet platformu ili veoma veliki internet pretraživač. Komisija će uzeti u obzir mišljenja koja je podnio dotični pružalac.				
---	--	--	--	--

Nedostavljanje stavova pružaoca internet platforme ili internet pretraživača u skladu sa trećim podstavom ne sprječava Komisiju da tu internet platformu ili internet pretraživač označi kao veoma veliku internet platformu ili veoma veliki internet pretraživač na osnovu drugih informacija koje su joj dostupne.

5. Komisija će opozvati imenovanje ako, tokom neprekidnog perioda od jedne godine, internet platforma ili internet pretraživač nema prosječan mjesečni broj aktivnih primalaca usluga jednak ili veći od broja navedenog u stavu 1.

6. Komisija će bez nepotrebnog odlaganja saopštiti svoje odluke u skladu sa stavovima 4 i 5 pružaocu dotične internet platforme ili internet pretraživača, Odboru i koordinatorskom tijelu digitalnih usluga u državi članici u kojoj je registrovan.

Komisija će osigurati da se lista određenih veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača objavi u *Službenom listu Evropske unije* i redovno će ažurirati tu

listu. Obaveze utvrđene u ovom odjeljku primjenjivaće se ili će prestati da se primjenjuju na dotične veoma velike internet platforme i veoma velike internet pretraživače četiri mjeseca nakon obavještenja dotičnog pružaoca usluga iz prvog podstava.				
Član 34. Procjena rizika 1. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača, uz dužnu pažnju, identifikuju, analiziraju i procjenjuju sve systemske rizike u Uniji koji proizilaze iz dizajna ili funkcionisanja njihove usluge i njenih povezanih sistema, uključujući algoritamske sisteme, i iz korišćenja njihovih usluga. Oni sprovode procjene rizika od datuma primjene navedenog u drugom podstavu člana 33(6) i najmanje jednom godišnje nakon toga, a u svakom slučaju prije uvođenja funkcionalnosti koje će vjerovatno imati značajan uticaj na rizike identifikovane u skladu sa ovim	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

članom. Ta procjena rizika odnosi se na njihove usluge, srazmjerna je sistemskim rizicima uzimajući u obzir njihovu ozbiljnost i vjerovatnoću, i obuhvata sljedeće sistemske rizike: (a) širenje nezakonitog sadržaja putem) njihovih usluga; (b) svi stvarni ili predvidljivi negativni) efekti na ostvarivanje osnovnih prava, posebno prava na ljudsko dostojanstvo kako je utvrđeno u članu 1. Povelje, prava na poštovanje privatnog i porodičnog života kako je utvrđeno u članu 7. Povelje, prava na zaštitu ličnih podataka kako je utvrđeno u članu 8. Povelje, prava na slobodu izražavanja i informisanja, uključujući slobodu i pluralizam medija, kako je utvrđeno u članu 11. Povelje, prava na nediskriminaciju kako je utvrđeno u članu 21. Povelje, prava na poštovanje prava djeteta kako je utvrđeno u članu 24. Povelje i prava na visok nivo zaštite potrošača kako je utvrđeno u članu 38. Povelje;				
--	--	--	--	--

(c) svi stvarni ili predvidljivi negativni efekti na građanski diskurs i izborne procese i na javnu bezbednost; (d svi stvarni ili predvidljivi negativni) efekti vezani za nasilje zasnovano na polu, zaštitu javnog zdravlja i maloljetnika, kao i ozbiljne negativne posljedice po fizičko i mentalno blagostanje osobe. 2. Prilikom sprovođenja procjena rizika, pružaoci veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača posebno će uzeti u obzir da li i kako sledeći faktori utiču na bilo koji od sistemskih rizika navedenih u stavu 1: (a dizajn njihovih sistema za) preporučivanje i svih drugih relevantnih algoritamskih sistema; (b) njihovi sistemi za moderiranje sadržaja; (c) važeći poslovni uslovi i njihova) primhena; (d) sistemi za izbor i prikazivanje reklama;				
--	--	--	--	--

(eprakse pružaoca usluga u vezi sa) podacima. Prochene će takođe analizirati da li i kako su rizici u skladu sa stavom 1 pogođeni namjernom manipulacijom njihove usluge, uključujući neautentično korišćenje usluge ili automatizovano korišćenje usluge, kao i povećanje i potencijalno brzo i široko rasprostranjeno širenje nezakonitog sadržaja i informacija koje nisu u skladu sa njihovim uslovima poslovanja. Prochena će uzeti u obzir specifične regionalne ili jezičke aspekte, uključujući i one kada su oni specifični za državu članicu. 3. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača čuvaju prateću dokumentaciju o prochenama rizika najmanje tri godine nakon što su prochene rizika sprovedene i stavljaju je na raspolaganje Komisiji i koordinatoru digitalnih usluga u državi poslovnog sjedišta na zahtjev.				
--	--	--	--	--

Član 35. Smanjenje rizika 1. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača uspostavljaju razumne, srazmjerne i efikasne mjere za smanjenje rizika, prilagođene specifičnim sistemskim rizicima identifikovanim u skladu sa članom 34, sa posebnom pažnjom na uticaj takvih mjera na osnovna prava. Takve mjere mogu da uključuju, gdje je to primjenljivo: (a prilagođavanje dizajna,) karakteristika ili funkcionisanja njihovih usluga, uključujući njihove internet interfejs; (prilagođavanje njihovih uslova rada i b njihove implementacije;) (c)prilagođavanje procedura moderiranja sadržaja, uključujući brzinu i kvalitet obrade obavještenja koja se odnose na određene vrste ilegalnog sadržaja i, gdje je to prikladno, brzo uklanjanje ili	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		
--	----------------------------------	---------------------------------------	--	--

onemogućavanje pristupa prijavljenom sadržaju, posebno u vezi sa nezakonitim govorom mržnje ili sajber nasiljem; kao i prilagođavanje svih relevantnih procedura donošenja odluka i namjenskih resursa za moderiranje sadržaja; (d testiranje i prilagođavanje njihovih) algoritamskih sistema, uključujući njihove sisteme za preporučivanje; (e prilagođavanje svojih sistema) oglašavanja i usvajanje ciljanih mjera usmjerenih na ograničavanje ili prilagođavanje prikazivanja oglasa u vezi sa uslugom koju pružaju; (f jačanje internih procesa, resursa,) testiranja, dokumentacije ili praćenja bilo koje od njihovih aktivnosti, posebno u pogledu otkrivanja sistemskog rizika; (g pokretanje ili prilagođavanje) saradnje sa pouzdanim prijaviteljima u skladu sa članom 22 i sprovođenje odluke tijela za vansudsko rešavanje sporova u skladu sa članom 21; (h pokretanje ili prilagođavanje) saradnje sa drugim pružaocima				
--	--	--	--	--

internet platformi ili internet pretraživača na osnovu kodeksa ponašanja i protokola za krizne situacije navedenih u članu 45, odnosno članu 48; (a) preduzimanje mjera za podizanje) svijesti i prilagođavanje svog internet interfejsa kako bi pružili informacije korisnicima usluga; (j) preduzimanje ciljanih mjera za zaštitu) prava djeteta, uključujući alate za provjeru uzrasta i alate za roditeljski nadzor, kao i alate usmjerene na pomoć maloljetnicima da prijave zlostavljanje ili da dobiju podršku gdje je to potrebno; (k) osiguravajući da se informacije, bez obzira da li predstavljaju generisanu ili manipulisanu sliku, audio ili video koji značajno podsjeća na postojeće osobe, predmete, mjesta ili druge entitete ili događaje i lažno djeluju vjerodostojno ili istinito osobi, mogu razlikovati lako vidljivim oznakama kada se prikazuju na njihovim internet interfejsima i pružajući jednostavnu funkciju koja				
--	--	--	--	--

omogućava primaocima usluge da istaknu takve informacije. 2. Odbor će, u saradnji sa Komisijom, objavljivati sveobuhvatne izvještaje jednom godišnje. Ovi izvještaji će sadržati sledeće: (a identifikovanje i procjenu najvažnijih i) najrasprostranjenijih sistemskih rizika koje su prijavili pružaoci veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača ili identifikovanih na osnovu drugih izvora informacija, posebno onih dostavljenih u skladu sa članovima 39, 40 i 42; (b primjere dobre prakse u ublažavanju) identifikovanih sistemskih rizika za pružaoce veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača. Ovi izvještaji navode sistemske rizike razvrstane po državama članicama u kojima su nastali i, ako je primenljivo, širom Unije. 3. Komisija, u saradnji sa koordinatorima digitalnih usluga, može izdati smjernice o primjeni stava 1 u vezi sa specifičnim rizicima, posebno da bi				
--	--	--	--	--

pružila primjere dobre prakse i preporučila moguće mjere, uzimajući u obzir moguće posljedice mjera po osnovna prava svih uključenih strana, kako je navedeno u Povelji. Prilikom pripreme tih smjernica, Komisija organizuje javne konsultacije.				
Član 36. Mehanizam za reagovanje u kriznim situacijama 1. U slučaju krize, Komisija, postupajući po preporuci Odbora, može da donese odluku kojom se zahtijeva od jednog ili više pružalaca veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača da preduzmu jednu ili više sledećih mjera: (a procijene da li rad i korišćenje) njihovih usluga doprinose značajno ozbiljnoj prijetnji kako je navedeno u stavu 2 i, ako jeste, u kojoj meri i na koji način, ili je vjerovatno da će značajno doprinijeti tome; (b odrediti i primijeniti konkretne) efikasne i srazmjerne mjere, kao što su one predviđene u članu 35 stav 1	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

ili članu 48 stav 2, radi sprječavanja, uklanjanja ili ograničavanja svakog takvog doprinosa ozbiljnoj prijetnji utvrđenoj u skladu sa tačkom (a) ovog stava; (c) do određenog datuma ili u redovnim intervalima navedenim u odluci, izvještava Komisiju o procjenama iz tačke (a), tačnom sadržaju, sprovođenju i kvalitativnom i kvantitativnom uticaju konkretnih mjera preduzetih u skladu sa tačkom (b) i o svim drugim pitanjima u vezi sa tim procjenama ili tim mjerama, kako je navedeno u odluci. Prilikom određivanja i primjene mjera u skladu sa tačkom (b) ovog stava, pružalac ili pružaoci usluga uzimaju u obzir ozbiljnost ozbiljne prijetnje iz stava 2, hitnost mjera i stvarne ili potencijalne posljedice po prava i legitimne interese svih uključenih strana, uključujući moguće nepoštovanje osnovnih prava kako je navedeno u Povelji. 2. Za potrebe ovog člana, smatra se da je kriza nastala ako vanredne okolnosti dovedu do ozbiljne prijetnje po javnu				
---	--	--	--	--

bezbjednost ili javno zdravlje u Uniji ili bitnim djelovima Unije. 3. Prilikom donošenja odluke iz stava 1, Komisija će osigurati da su ispunjeni svi sljedeći zahtjevi: (a da su mjere koje zahtjeva odluka) neophodne, opravdane i srazmjerne, uzimajući u obzir posebno ozbiljnost ozbiljne prijetnje iz stava 2, hitnost mjera i stvarne ili potencijalne posljedice po prava i legitimne interese svih uključenih strana, uključujući moguće kršenje osnovnih prava kako je utvrđeno u Povelji; (b u odluci se određuje razuman rok u) kome treba preduzeti konkretne mjere iz stava 1(b), uzimajući u obzir posebno hitnost tih mjera i vrijeme potrebno za njihovu pripremu i sprovođenje; (c) Akcije koje zahtjeva odluka ograničene su na maksimalni period od tri mjeseca. 4. Nakon donošenja odluke iz stava 1, Komisija će, bez nepotrebnog odlaganja, preduzeti sledeće korake:				
--	--	--	--	--

(a obavještava pružaoca ili pružaoce) kojima je odluka upućena o odluci; (b) javno objavljuje odluku; i (c) obavještava Odbor o odluci, poziva ga da podnese svoje mišljenje o toj odluci i obavještava ga o svakom daljem razvoju događaja u vezi sa tom odlukom. 5. Konkretna mjera koje treba preduzeti u skladu sa stavom 1(b) i drugim podstavom stava 7 biraju pružalac ili pružaoce kojima je odluka Komisije upućena. 6. Komisija može, na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev pružaoca, da započne dijalog sa pružaoce kako bi utvrdila da li su, s obzirom na specifične okolnosti pružaoca, mjere planirane ili sprovedene u skladu sa stavom 1(b) efikasne i srazmjerne u postizanju željenih ciljeva. Komisija će posebno osigurati da mjere koje pružalac preduzima u skladu sa stavom 1(b) ispunjavaju zahtjeve navedene u stavu 3(a) i (c). 7. Komisija prati sprovođenje posebnih mjera preduzetih u skladu sa odlukom				
---	--	--	--	--

iz stava 1. ovog člana na osnovu izvještaja iz tačke (c) tog stava i svih drugih relevantnih informacija, uključujući informacije koje može zahtijevati u skladu sa članom 40. ili članom 67., uzimajući u obzir razvoj krize. Komisija redovno izvještava Odbor o tom praćenju, najmanje jednom mjesečno. Ukoliko Komisija smatra da konkretne mjere planirane ili sprovedene u skladu sa stavom 1(b) nisu efikasne ili srazmjerne, može, nakon konsultacija sa Odborom, usvojiti odluku kojom se zahtijeva od pružalaca da preispita uspostavljanje ili sprovođenje tih konkretnih mjera. 8. Ako je to prikladno s obzirom na razvoj krize, Komisija, postupajući po preporuci Odbora, može izmijeniti odluku navedenu u stavu 1 ili u drugom podstavu stava 7 na sledeći način: (a poništavanjem odluke i, gdje je to) prikladno, zahtijevanjem od veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača da prestane da primenjuje mjere usvojene i sprovedene u skladu sa				
--	--	--	--	--

stavom 1(b) ili drugim podstavom stava 7, posebno kada razlozi za takve mjere više ne postoje; (b produžavanjem roka iz stava 3, tačke) (c) za period koji ne prelazi tri mjeseca; (c)uzimajući u obzir iskustvo stečeno u primjeni mjera, a posebno mogući neuspjeh mjera u poštovanju osnovnih prava utvrđenih Poveljom. 9. Zahtjevi iz stavova 1 do 6 primjenjuju se na odluku i njenu izmjenu navedenu u ovom članu. 10. Komisija će u najvećoj meri uzeti u obzir preporuke koje je Odbor dao u skladu sa ovim članom. 11. Nakon donošenja odluka u skladu sa ovim članom, Komisija će godišnje izvještavati Evropski parlament i Savjet o sprovođenju konkretnih mjera preduzetih u skladu sa tim odlukama, a u svakom slučaju tri mjeseca nakon završetka krize.				
Član 37.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

Nezavisna revizija 1. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača podliježu, o svom trošku i najmanje jednom godišnje, nezavisnim revizijama radi procjene usklađenosti sa: (a) obavezama prema Poglavlju III; (b svim preuzetim obavezama u skladu) sa kodeksima ponašanja iz članova 45 i 46 i protokolima za krizne situacije iz člana 48. 2. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača pružice neophodnu saradnju i pomoć organizacijama koje sprovode revizije u skladu sa ovim članom kako bi im omogućili da te revizije sprovode na efikasan, djelotvoran i blagovremen način, uključujući pružanje pristupa svim relevantnim informacijama i prostorijama i odgovaranje na usmena ili pismena pitanja. Uzdržaće se od ometanja, neopravdanog uticaja ili potkopavanja sprovođenja revizije. Takve revizije moraju osigurati odgovarajuću povjerljivost i zaštitu				
---	--	--	--	--

poslovnih tajni u vezi sa informacijama dobijenim od pružaoca veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača i trećih strana u kontekstu revizija, uključujući i nakon završetka revizija. Međutim, poštovanje tog zahtjeva neće negativno uticati na sprovođenje revizija i drugih odredbi ove regulative, posebno onih o transparentnosti, praćenju i sprovođenju. Kada je to potrebno za potrebe izvještavanja o transparentnosti u skladu sa članom 42(4), verzije koje ne sadrže informacije koje bi se razumno mogle smatrati povjerljivim prilažu se izvještaju o reviziji i izvještaju o sprovođenju revizije iz stavova 4 i 6 ovog člana.

3. Revizije sprovedene u skladu sa stavom 1 sprovode organizacije koje:

(a ne zavise od pružalaca dotičnih) veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača i nisu u sukobu interesa sa njim ili bilo kojim pravnim licem povezanim sa tim pružaocem; posebno, da:

i) nisu pružili nikakve usluge koje nisu vezane za reviziju, a koje se

odnose na pitanja obuhvaćena revizijom, pružaocu veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača o kojima je riječ ili bilo kom pravnom licu povezanom sa tim pružaocem u periodu od 12 mjeseci prije početka revizije i obavezali su se da im neće pružati takve usluge u periodu od 12 mjeseci nakon završetka revizije; i) nisu pružili revizorske usluge u skladu sa ovim članom pružaocu .veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili bilo kom pravnom licu povezanom sa tim pružaocem u periodu dužem od 10 uzastopnih godina; iii ne sprovode reviziju za naknade) koje zavise od ishoda revizije; (b posjeduju dokazano stručno znanje u) oblasti upravljanja rizicima, tehničku kompetentnost i sposobnosti; (c)imaju dokazanu objektivnost i profesionalnu etiku, posebno zasnovanu na pridržavanju kodeksa ponašanja ili odgovarajućih standarda.				
---	--	--	--	--

4. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača osiguravaju da organizacije koje sprovode revizije sastave izvještaj za svaku reviziju. Taj izvještaj mora biti obrazložen, u pisanoj formi i sadržati najmanje sljedeće: (a ime, adresa i kontakt osoba koja) pruža usluge veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača koji je predmet revizije, kao i period koji revizija obuhvata; (b naziv i adresa organizacije ili) organizacija koje sprovode reviziju; (c) izjava o interesima; (d opis konkretnih pregledanih) elemenata i primenjene metodologije; (e opis i rezime glavnih zaključaka) revizije; (f spisak trećih lica konsultovanih kao) deo revizije; (g revizorsko mišljenje o tome da li je) pružalac veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača koji je bio predmet				
---	--	--	--	--

revizije ispunio obaveze i dužnosti iz stava 1, naime „pozitivno“, „pozitivno sa komentarima“ ili „negativno“; (h ako revizorsko mišljenje nije) „pozitivno“, operativne preporuke o konkretnim mjerama za postizanje usklađenosti i preporučeni vremenski okvir za postizanje usklađenosti. 5. Ako organizacija koja sprovodi reviziju nije mogla da sprovede reviziju određenih specifičnih elemenata ili da izrazi revizorsko mišljenje na osnovu svojih istraga, u revizorski izvještaj je dužna da uključi objašnjenje okolnosti i razloga zašto ti elementi nisu mogli biti obuhvaćeni revizijom. 6. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača koji dobiju izvještaj o reviziji koji nije „pozitivan“ uzeće u obzir sve operativne preporuke koje su im upućene kako bi preduzeli neophodne mjere za njihovo sprovođenje. U roku od mjesec dana od prijema tih preporuka, usvojiće izvještaj o sprovođenju preporuka revizije u kojem će biti navedene te mjere. Ako ne sprovedu operativne preporuke, u				
--	--	--	--	--

izvještaju o sprovođenju preporuka revizije objasniće zašto to nisu učinili i naznačiće sve alternativne mjere koje su preduzeli za otklanjanje svih utvrđenih slučajeva nepoštovanja propisa. 7. Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu sa članom 87 radi dopune ove Regulative propisivanjem neophodnih pravila za sprovođenje revizija u skladu sa ovim članom, posebno u pogledu neophodnih pravila o proceduralnim koracima, metodologijama revizije i obrascima izvještavanja za revizije sprovedene u skladu sa ovim članom. Ti delegirani akti uzimaju u obzir sve dobrovoljne standarde revizije navedene u tački (e) člana 44(1).				
Član 38. Sistemi za preporuke Pored zahtjeva utvrđenih u članu 27, pružalaci veoma velikih internet	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

platformi i veoma velikih internet pretraživača koji koriste sisteme preporučivanja moraju da obezbijede najmanje jednu opciju za svaki od svojih sistema preporučivanja koja nije zasnovana na profilisanju kako je definisano u tački (4) člana 4 Regulative (EU) 2016/679.				
Član 39. Dodatna transparentnost u internet oglašavanju 1. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača koji prikazuju oglase na svojim veb stranicama sastaviće i javno objaviti u posebnom dijelu svoje veb stranice, putem alata koji se može pretraživati i koji omogućava višekriterijumsko pretraživanje i putem interfejsa za programiranje aplikacija, repozitorijum u kojem se informacije iz stava 2 čuvaju tokom cijelog perioda u kojem prikazuju oglas i godinu dana nakon poslednjeg prikazivanja oglasa na svojim veb	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

stranicama. Oni će osigurati da repozitorijum ne sadrži lične podatke primalaca usluge kojima je oglas prikazan ili je mogao biti prikazan i preduzeće razumne napore da osiguraju da su informacije tačne i potpune. 2. Repozitorijum sadrži najmanje sledeće informacije: (a sadržaj oglasa, uključujući naziv) proizvoda, usluge ili brenda i temu oglasa; (b ime fizičkog ili pravnog lica u čije ime) je prikazan oglas; (c) ime fizičkog ili pravnog lica koje je platilo za oglas, ako to lice nije lice navedeno u tački (b); (d) period u kome je oglas prikazan; (e informacije o tome da li je oglas bio) namijenjen prikazivanju jednoj ili više određenih grupa primalaca usluge i, ako jeste, glavne parametre koji se koriste u tu svrhu, uključujući, gde je primjenljivo, glavne parametre koji se koriste za isključivanje jedne ili više tih određenih grupa;				
--	--	--	--	--

(f) komercijalne komunikacije objavljene) na veoma velikim internet platformama i identifikovane u skladu sa članom 26(2); (g) ukupan broj stvarnih primalaca) usluge kojima je oglas prikazan i, ako je primenljivo, zbirni brojevi razvrstani po državama članicama za grupu ili grupe primalaca kojima je oglas bio posebno usmjeren. 3. U vezi sa tačkama (a), (b) i (c) stava 2, kada je pružalac veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača uklonio ili onemogućio pristup određenom oglasu zbog navodne nezakovitosti ili nekompatibilnosti sa njegovim uslovima korišćenja, repozitorijum neće uključiti informacije navedene u tim tačkama. U takvom slučaju, repozitorijum će za određeni oglas uključiti informacije navedene u tačkama (a) do (e) člana 17(3) ili u tački (a)(a) člana 9(2), zavisno od slučaja. Komisija može, nakon konsultacija sa Odborom, izdati smjernice o strukturi, organizaciji i funkcijama repozitorijuma navedenog u ovom članu za relevantne				
--	--	--	--	--

verifikovane istraživače navedene u članu 40 i za javnost.

Član 40.

Pristup podacima i kontrola

1. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača, na obrazložen zahtjev i u razumnom roku navedenom u zahtjevu, omogućavaju koordinatoru digitalnih usluga u državi članici poslovnog sjedišta ili Komisiji pristup podacima potrebnim za praćenje i procjenu usklađenosti sa ovom regulativom.

2. Koordinator digitalnih usluga i Komisija koriste podatke kojima se pristupa u skladu sa stavom 1 samo u svrhu praćenja i procjene usklađenosti sa ovom regulativom i uzimaju u obzir prava i interese pružalaca veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača i primalaca dotične usluge, uključujući zaštitu ličnih podataka, zaštitu povjerljivih informacija, posebno poslovnih tajni, i očuvanje bezbjednosti njihovih usluga.

3. Za potrebe stava 1, pružaoci veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača, na zahtjev koordinatora digitalnih usluga u državi članici u kojoj imaju sjedište ili Komisije, objašnjavaju dizajn, logiku rada i testiranje svojih algoritamskih sistema, uključujući i svoje sisteme preporučivanja. 4. Na obrazložen zahtjev koordinatora digitalnih usluga u državi članici poslovnog sjedišta, pružaoci veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača, u razumnom roku navedenom u zahtjevu, omogućavaju pristup podacima verifikovanim istraživačima koji ispunjavaju uslove iz stava 8. ovog člana, isključivo u svrhu sprovođenja istraživanja koja doprinose otkrivanju, identifikaciji i razumijevanju sistemskih rizika u Uniji identifikovanih u skladu sa članom 34(1) i procjeni prikladnosti, efikasnosti i uticaja mjera za ublažavanje rizika u skladu sa članom 35. 5. U roku od 15 dana od prijema zahtjeva iz stava 4, pružaoci veoma				
--	--	--	--	--

velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača mogu zatražiti od koordinatora digitalnih usluga u svojoj državi članici u kojoj imaju sjedište da izmijeni zahtjev ako smatraju da ne mogu da obezbijede pristup traženim podacima iz jednog od sledeća dva razloga: (a) nemaju pristup ovim podacima; (b odobravanje pristupa tim podacima) bi izazvalo značajne nedostatke u bezbjednosti njihove usluge ili zaštiti povjerljivih informacija, posebno poslovnih tajni. 6. Zahtjevi za izmjenu u skladu sa stavom 5. moraju da sadrže predloge za jedan ili više alternativnih načina na koje se može omogućiti pristup traženim podacima ili drugim podacima koji su prikladni i dovoljni za potrebe zahtjeva. Koordinator digitalnih usluga u državi registracije odlučuje o zahtjevu za izmjenu u roku od 15 dana i dostavlja pružaocu veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača odluku i, gdje je to				
---	--	--	--	--

prikladno, izmijenjeni zahtjev i novi rok za usklađenost sa zahtjevom. 7. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača olakšavaju i obezbjeđuju pristup podacima u skladu sa stavovima 1 i 4 putem odgovarajućih interfejsa navedenih u zahtjevu, uključujući internet baze podataka ili interfejse za programiranje aplikacija. 8. Na osnovu propisno obrazloženog zahtjeva istraživača, koordinator digitalnih usluga u državi članici u kojoj je istraživač registrovan dodijeliće tim istraživačima status „verifikovanih istraživača“ za konkretno istraživanje navedeno u zahtjevu i izdaće obrazložen zahtjev za pristup podacima pružaocu veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača u skladu sa stavom 4, ako istraživači dokažu da ispunjavaju sve sledeće uslove: (a povezani su sa istraživačkom) organizacijom kako je definisano u članu 2, tački 1 Direktive (EU) 2019/790;				
--	--	--	--	--

(b) nezavisni su od komercijalnih interesa; (c) u njihovoj prijavi se navodi izvor finansiranja istraživanja; (d) u mogućnosti su da ispune specifične zahtjeve u vezi sa bezbjednošću i povjerljivošću podataka koji odgovaraju svakom pojedinačnom zahtjevu i da zaštite lične podatke i da u svom zahtjevu opišu odgovarajuće tehničke i organizacione mjere koje su sproveli u tu svrhu; (e) zahtjev pokazuje da je njihov pristup traženim podacima i u traženim vremenskim ograničenjima neophodan i srazmjeran ciljevima njihovog istraživanja i da će očekivani rezultati tog istraživanja doprinijeti ciljevima navedenim u stavu 4; (f) planirane istraživačke aktivnosti će se sprovoditi u svrhe navedene u stavu 4; (g) obavezali su se da će rezultate svojih istraživanja učiniti javno dostupnim besplatno u razumnom roku nakon				
--	--	--	--	--

završetka istraživanja, uz poštovanje prava i interesa primalaca dotične usluge u skladu sa Regulativom (EU) 2016/679. Po prijemu zahtjeva na osnovu ovog stava, koordinator za digitalne usluge u državi poslovnog sjedišta obavještava o tome Komisiju i Odbor. 9. Istraživači takođe mogu podnijeti prijavu koordinatoru digitalnih usluga u državi članici istraživačke organizacije sa kojom su povezani. Po prijemu prijave u skladu sa ovim stavom, koordinator digitalnih usluga sprovodi početnu procjenu da li dotični istraživači ispunjavaju sve uslove navedene u stavu 8. Dotični koordinator digitalnih usluga zatim šalje prijavu, zajedno sa pratećom dokumentacijom koju su dostavili dotični istraživači i početnom procjenom, koordinatoru digitalnih usluga u državi članici registracije. Koordinator digitalnih usluga u državi članici registracije donosi odluku o dodjeli istraživaču statusa verifikovanog istraživača bez nepotrebnog odlaganja. Iako će se početna procjena uzeti u obzir, konačnu odluku o dodjeli				
--	--	--	--	--

istraživaču statusa verifikovanog istraživača u skladu sa stavom 8 donosi koordinator digitalnih usluga u državi poslovnog sjedišta. 10. Koordinator digitalnih usluga koji je dodijelio status verifikovanog istraživača i izdao obrazložen zahtjev za pristup podacima pružiocima veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača u korist verifikovanog istraživača, donijeće odluku o povlačenju pristupa ako utvrdi, nakon istrage sprovedene na sopstvenu inicijativu ili na osnovu informacija dobijenih od trećih lica, da verifikovani istraživač više ne ispunjava uslove navedene u stavu 8 i obavijestiti pružaoca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača na koji se odluka odnosi o toj odluci. Prije povlačenja pristupa, koordinator digitalnih usluga pružiće verifikovanom istraživaču priliku da reaguje na nalaze svoje istrage i obavijestiti o namjeri da povuče pristup. 11. Koordinator digitalnih usluga poslovnog sjedišta dostavljaju Odboru imena i kontakt podatke fizičkih lica ili entiteta kojima su dodijelili status				
--	--	--	--	--

„verifikovanog istraživača“ u skladu sa stavom 8, kao i svrhu istraživanja u vezi sa kojim je podniet zahtjev, ili, kada su povukli pristup podacima u skladu sa stavom 10, saopštavaju te informacije Odboru. 12. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača dužni su, bez nepotrebnog odlaganja, da obezbijede pristup podacima, uključujući podatke u realnom vremenu gdje je to tehnički izvodljivo, pod uslovom da su takvi podaci javno dostupni na njihovoj veb stranici istraživačima, uključujući one koji su povezani sa neprofitnim tijelima, organizacijama i udruženjima, koji ispunjavaju uslove navedene u tačkama (b), (c), (d) i (e) stava 8 i koji koriste podatke isključivo u svrhu sprovođenja istraživanja koja doprinose otkrivanju, identifikaciji i razumijevanju sistemskih rizika u Uniji u skladu sa članom 34(1). 13. Komisija će, nakon konsultacija sa Odborom, usvojiti delegirane akte kojima se dopunjuje ova Regulativa utvrđivanjem tehničkih uslova pod kojima pružaoci veoma velikih internet				
--	--	--	--	--

platformi ili veoma velikih internet pretraživača treba da dijele podatke u skladu sa stavovima 1 i 4 i svrhe u koje se podaci mogu koristiti. Ti delegirani akti utvrđuju posebne uslove pod kojima se dijeljenje podataka sa istraživačima može vršiti u skladu sa Regulativom (EU) 2016/679 i relevantne objektivne indikatore, procedure i, gdje je to prikladno, nezavisne savjetodavne mehanizme za podršku dijeljenju podataka, uzimajući u obzir prava i interese pružaoca veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača i primalaca dotične usluge, uključujući zaštitu povjerljivih informacija, posebno poslovnih tajni, i očuvanje bezbjednosti njihovih usluga.

--

--

--

--

Član 41. Funkcija praćenja usklađenosti 1. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača uspostavljaju funkciju usklađenosti koja je nezavisna od njihovih operativnih funkcija i koju čine jedan ili više službenika za usklađenost, uključujući rukovodioca funkcije usklađenosti. Ta funkcija usklađenosti ima dovoljna ovlašćenja, podršku, resurse i pristup upravljačkom telu pružaoca usluga veoma velike internet platforme ili veoma velikog	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

internet pretraživača kako bi pratila usklađenost tog pružaoca sa ovom regulativom. 2. Upravno tijelo pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača osigurava da službenici za usklađenost imaju stručne kvalifikacije, znanje, iskustvo i sposobnosti potrebne za obavljanje zadataka iz stava 3. Upravno tijelo pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača mora da obezbijedi da rukovodilac funkcije usklađenosti bude nezavisni viši rukovodilac koji je jasno odgovoran za funkciju usklađenosti. Rukovodilac funkcije za usklađenost je direktno odgovoran upravljačkom organu pružaoca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača i može izraziti zabrinutost i upozoriti taj organ ako rizici navedeni u članu 34. ili nepoštovanje ove regulative utiču ili bi mogli uticati na dotičnog pružaoca veoma velike internet platforme ili velikog internet pretraživača, bez uticaja na				
--	--	--	--	--

odgovornosti upravljačkog organa u njegovoj nadzornoj i upravljačkoj funkciji. Rukovodilac funkcije za usklađenost ne može biti smijenjen bez prethodne saglasnosti upravljačkog organa pružaoca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača. 3. Službenici za usklađenost imaju sledeće zadatke: (a saradnja sa koordinatorom za) digitalne usluge u državi poslovnog sjedišta i Komisijom u svrhu ove Regulative; (b osiguravanje da se svi rizici navedeni) u članu 34. identifikuju i pravilno prijave i da se preduzmu razumne, srazmjerne i efikasne mjere za ublažavanje rizika u skladu sa članom 35.; (c)organizovanje i nadgledanje aktivnosti pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača u vezi sa nezavisnom revizijom u skladu sa članom 37;				
--	--	--	--	--

(d) informisanje i savjetovanje) rukovodstva i zaposlenih kod pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača o relevantnim obavezama prema ovoj Regulativi; (e) praćenje usklađenosti pružalaca) veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača sa svojim obavezama prema ovoj Regulativi; (f) gdje je primenljivo, praćenje usklađenosti pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača sa obavezama preuzetim u skladu sa kodeksom ponašanja u skladu sa članovima 45 i 46 ili protokolima za krizne situacije u skladu sa članom 48. 4. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača obavještavaju koordinatora digitalnih usluga u državi poslovnog sjedišta i Komisiju o imenu i kontakt podacima rukovodioca funkcije usklađenosti. 5. Upravno tijelo pružaoca veoma velike internet platforme ili veoma velikog			
---	--	--	--

internet pretraživača definiše, nadgleda i odgovorno je za implementaciju sistema upravljanja pružalaca koji obezbeđuju nezavisnost funkcije usklađenosti, uključujući raspodelu odgovornosti unutar organizacije pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača, sprečavanje sukoba interesa i dobro upravljanje sistemskim rizicima identifikovanim u skladu sa članom 34. 6. Upravno tijelo će periodično, a najmanje jednom godišnje, odobravati i preispitati strategije i politike za preuzimanje rizika identifikovanih u skladu sa članom 34 kojima jeste ili bi mogla biti izložena veoma velika internet platforma ili veoma veliki internet pretraživač, za upravljanje tim rizicima i za njihovo praćenje i ublažavanje. 7. Upravno tijelo posvećuje dovoljno vremena razmatranju mjera vezanih za upravljanje rizicima. Aktivno učestvuje u odlukama vezanim za upravljanje rizicima i obezbeđuje da su odgovarajući resursi dodeljeni				
---	--	--	--	--

upravljanju rizicima utvrđenim u skladu sa članom 34.				
Član 42. Obaveze izveštavanja radi transparentnosti 1. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača objavljuju izvještaje iz člana 15 najkasnije dva mjeseca od datuma primjene iz drugog podstava člana 33(6) i najmanje svakih šest mjeseci nakon toga. 2. Izvještaji iz stava 1. ovog člana koje objavljuju pružaoci veoma velikih internet platformi, pored informacija iz člana 15. i člana 24. stav 1., navode: (a količina ljudskih resursa koju) pružalac usluga veoma velikih internet platformi posvećuje moderiranju sadržaja u vezi sa uslugom koja se nudi u Uniji, razvrstana po svakom važećem službenom jeziku država članica, uključujući i ispunjavanje obaveza utvrđenih u članovima 16. i 22., kao i	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

usklađenost sa obavezama utvrđenim u članu 20.; (b) kvalifikacije i jezičke kompetencije) lica koja obavljaju aktivnosti navedene u tački (a), kao i obuka i podrška koja se pruža tom osoblju; (c) indikatori tačnosti i povezane informacije iz člana 15, stav 1, tačka (e), razvrstane po svakom službenom jeziku država članica. Izveštaji se objavljuju na najmanje jednom službenom jeziku država članica. 3. Pored informacija navedenih u članu 24(2), pružaoci veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača u izveštaje navedene u stavu 1 ovog člana uključuju informacije o prosječnom mjesečnom broju aktivnih primalaca usluge za svaku državu članicu. 4. Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača javno objavljuju i dostavljaju koordinatoru digitalnih usluga u državi članici u kojoj imaju sjedište i Komisiji najkasnije tri mjeseca				
--	--	--	--	--

nakon prijema svakog revizorskog izvještaja u skladu sa članom 37(4): (a izvještaj u kojem se navode rezultati) procjene rizika u skladu sa članom 34; (b posebne mjere za smanjenje rizika) utvrđene i sprovedene u skladu sa članom 35. stav 1; (c izvještaj o reviziji predviđen članom) 37. stav 4; (d izvještaj o sprovođenju preporuka) revizije predviđenih članom 37(6); (e ako je primenljivo, informacije o) konsultacijama koje je sproveo pružalac radi podrške procjeni rizika i dizajniranju mjera za smanjenje rizika. 5. Ukoliko pružalac veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača smatra da bi objavljivanje informacija u skladu sa stavom 4 moglo dovesti do otkrivanja povjerljivih informacija tog pružaoca ili primaoca usluge, prouzrokovati ranjivosti u bezbjednosti njegove usluge, ugroziti javnu bezbjednost ili naštetiti primaocima, pružalac može				
---	--	--	--	--

ukloniti takve informacije iz javno dostupnih izvještaja. U tom slučaju, pružalac će dostaviti kompletne izvještaje koordinatoru digitalnih usluga u državi članici poslovnog sjedišta i Komisiji, zajedno sa izjavom o razlozima za uklanjanje informacija iz javno dostupnih izvještaja.				
Član 43. Naknada za nadzor 1. Komisija će naplaćivati pružaocima veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača godišnju naknadu za nadzor nakon njihovog utvrđivanja u skladu sa članom 33. 2. Ukupan iznos godišnjih naknada za praćenje pokriva procijenjene troškove koje je Komisija imala u vezi sa svojim zadacima praćenja u skladu sa ovom regulativom, posebno troškove vezane za imenovanje u skladu sa članom 33, uspostavljanje, održavanje i rad baze podataka u skladu sa članom 24 stav 5 i sistem razmjene informacija u skladu sa članom 85, upućivanje u skladu sa	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

članom 59, pružanje podrške Odboru u skladu sa članom 62 i zadatke praćenja u skladu sa članom 56 i Poglavljem IV odeljak 4. 3. Pružaocima usluga veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača naplaćuje se godišnja naknada za nadzor za svaku uslugu za koju su određeni u skladu sa članom 33. Komisija će usvojiti sprovođenje akata radi određivanja iznosa godišnje nadzorne naknade za svakog pružaoca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača. Prilikom usvajanja tih sprovođenja akata, Komisija će primijeniti metodologiju utvrđenu u delegiranom aktu iz stava 4. ovog člana i poštovaće principe utvrđene u stavu 5. ovog člana. Ti sprovedbeni akti će se usvojiti u skladu sa savjetodavnim postupkom iz člana 88. 4. Komisija usvaja delegirane akte u skladu sa članom 87, kojima se utvrđuje detaljna metodologija i postupci za: (autvrđivanje procijenjenih troškova iz) stava 2.;				
--	--	--	--	--

(b određivanje pojedinačnih godišnjih) naknada za nadzor iz stava 5, tačke (b) i (c); (c) određivanje maksimalnog ukupnog limita definisanog u stavu 5 tačka (c); i (detaljni aranžmani potrebni za d izvršenje plaćanja.) Prilikom usvajanja ovih delegiranih akata, Komisija poštuje principe utvrđene u stavu 5 ovog člana. 5. Sprovođenje akta iz stava 3 i delegirani akt iz stava 4 poštuju sledeće principe: (a procjena ukupnog iznosa godišnje) naknade za nadzor uzima u obzir troškove nastale u prethodnoj godini; (b godišnja naknada za praćenje biće) srazmjerna broju prosječnih mjesečnih aktivnih primalaca usluge u Uniji svake veoma velike internet platforme ili svakog veoma velikog internet pretraživača utvrđenog u skladu sa članom 33;				
--	--	--	--	--

(c)ukupan iznos godišnje naknade za praćenje koja se naplaćuje određenom pružaocu veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ni u kom slučaju ne sme preći 0,05% njegovog godišnjeg neto prihoda širom sveta u prethodnoj finansijskoj godini. 6. Pojedinačne godišnje naknade za nadzor koje se naplaćuju na osnovu stava 1. ovog člana predstavljaju eksterne namjenske prihode u skladu sa članom 21. stavom 5. Regulative (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskog parlamenta i Savjeta ⁽⁴¹⁾. 7. Komisija će godišnje izveštavati Evropski parlament i Savjet o ukupnom iznosu troškova nastalih u obavljanju zadataka iz ove regulative i o ukupnom iznosu pojedinačnih godišnjih naknada za nadzor naplaćenih u prethodnoj godini.				
ODJELJAK 6. <i>Ostale odredbe o obavezama dužne pažnje</i>	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

Član 44. Standardi 1. Komisija će se konsultovati sa Odborom i podržavati i promovisati razvoj i primenu dobrovoljnih standarda koje su utvrdila relevantna evropska i međunarodna tijela za standardizaciju, barem u pogledu sledećeg: (elektronsko podnošenje obavještenja a u skladu sa članom 16;) (b šabloni, dizajni i standardi obrade u) vezi sa komunikacijom sa primaocima usluga na način koji je jednostavan za korišćenje o ograničenjima koja proizilaze iz poslovnih uslova i njihovim izmjenama; (c)elektronsko podnošenje obavještenja od strane pouzdanih prijavitelja u skladu sa članom 22, uključujući i putem interfejsa za programiranje aplikacija; (d specifični interfejsi, uključujući) interfejse za programiranje aplikacija, radi olakšavanja				
--	--	--	--	--

usklađenosti sa obavezama utvrđenim u članovima 39 i 40; (e revizije veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača u skladu sa članom 37; (f interoperabilnost repozitorijuma) oglasa iz člana 39. stav 2; (g prenos podataka između reklamnih posrednika u svrhu obaveza transparentnosti u skladu sa članom 26(1)(b), (c) i (d); (h tehničke mjere koje omogućavaju) poštovanje obaveza iz ove regulative u vezi sa oglašavanjem, uključujući obaveze u vezi sa lako vidljivim oznakama za oglase i komercijalne komunikacije iz člana 26; (a interfejsi za izbor i prikazivanje) informacija o glavnim parametrima različitih vrsta sistema za preporučivanje, u skladu sa članovima 27 i 38; (j standarde za ciljne mjere za zaštitu) maloljetnika na mreži. 2. Komisija će podržati ažuriranje standarda u svijetlu tehnološkog razvoja i ponašanja primalaca dotičnih				
--	--	--	--	--

usluga. Relevantne informacije o ažuriranju standarda biće javno dostupne i lako dostupne.				
Član 45. Kodeksi ponašanja 1. Komisija i Odbor će podsticati i olakšavati razvoj dobrovoljnih kodeksa ponašanja na nivou Unije kako bi se podržala pravilna primjena ove regulative, uzimajući u obzir posebno specifične izazove borbe protiv različitih vrsta nezakonitog sadržaja i sistemskih rizika, u skladu sa pravom Unije, a posebno pravom konkurencije i zaštitom ličnih podataka. 2. Ukoliko se pojavi značajan sistemski rizik u smislu člana 34(1) i tiče se nekoliko veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača, Komisija može pozvati dotične pružaoce usluga veoma velikih internet platformi ili pružaoce usluga veoma velikih internet pretraživača i druge pružaoce usluga veoma velikih internet platformi, veoma velikih internet	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

pretraživača, internet platformi i drugih usluga posredovanja, prema potrebi, kao i relevantne nadležne organe, organizacije civilnog društva i druge relevantne zainteresovane strane, da učestvuju u razvoju kodeksa ponašanja, uključujući i utvrđivanje obaveza preduzimanja konkretnih mjera za ublažavanje rizika, kao i okvira za redovno izveštavanje o svim preduzetim merama i njihovim efektima.

3. Prilikom sprovođenja stavova 1 i 2, Komisija i Odbor, a gdje je to prikladno, i druga tijela, nastojace da obezbijede da kodeksi ponašanja jasno navode svoje specifične ciljeve, sadrže ključne indikatore učinka za mjerenje postizanja tih ciljeva i da uzmu u obzir potrebe i interese svih zainteresovanih strana, posebno građana, na nivou Unije. Komisija i Odbor će takođe nastojati da obezbijede da učesnici redovno izvještavaju Komisiju i svoje koordinate digitalnih usluga u državi članici u kojoj imaju sjedište o svim preduzetim merama i njihovim efektima, izraženim na osnovu ključnih indikatora učinka u kodeksima. Ključni indikatori učinka i obaveze izvještavanja uzimaju

u obzir razlike u veličini i kapacitetu učesnika. 4. Komisija i Odbor će procijeniti da li kodeksi ponašanja ispunjavaju ciljeve navedene u stavovima 1 i 3 i redovno će pratiti i vrednovati ostvarenje svojih ciljeva, uzimajući u obzir ključne indikatore učinka koje mogu sadržati. Oni će redovno objavljivati svoje zaključke. Komisija i Odbor će takođe podsticati i olakšavati redovno preispitivanje i prilagođavanje kodeksa ponašanja. U slučaju sistematskog nepoštovanja kodeksa ponašanja, Komisija i Odbor mogu pozvati potpisnike kodeksa ponašanja da preduzmu potrebne mere.				
Član 46 . Kodeksi ponašanja za internet oglašavanje 1. Komisija će podsticati i olakšavati razvoj dobrovoljnog kodeksa ponašanja	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

na nivou Unije od strane pružalaca internet platformi i drugih relevantnih pružalaca usluga, kao što su pružaoci usluga posredovanja u internet oglašavanju, druge zainteresovane strane uključene u vrijednosni lanac programskog oglašavanja ili organizacije koje predstavljaju primaocce usluga i organizacije civilnog društva ili relevantne organe, kako bi se povećala transparentnost za aktere u vrijednosnom lancu internet oglašavanja tako što će se prevazići zahtjevi utvrđeni u članovima 26 i 39. 2. Komisija će nastojati da obezbijedi da su kodeksi ponašanja usmjereni na efikasan prenos informacija, uz puno poštovanje prava i interesa svih uključenih strana, i na konkurentno, transparentno i fer okruženje u internet oglašavanju u skladu sa pravom Unije i nacionalnim pravom, posebno pravom konkurencije i zaštitom privatnosti i ličnih podataka. Komisija će nastojati da obezbijedi da kodeksi ponašanja obuhvataju najmanje sledeće: (a prenos informacija koje posjeduju) posrednici u internet oglašavanju				
---	--	--	--	--

primaocima usluge u vezi sa zahtjevima člana 26(b), (c) i (d); (b prenos informacija koje posjeduju) posrednici u internet oglašavanju u skladišta u skladu sa članom 39; (c značajne informacije o monetizaciji) podataka. 3. Komisija će podstaći razvoj kodeksa ponašanja do 18. februara 2025. godine i njihovo stupanje na snagu do 18. avgusta 2025. godine. 4. Komisija će podstaći sve zainteresovane strane u vrijednosnom lancu internet oglašavanja navedenom u stavu 1 da prihvate i poštuju obaveze utvrđene u kodeksu ponašanja.				
Član 47. Pravila ponašanja za pristupačnost 1. Komisija će podsticati i olakšavati razvoj kodeksa ponašanja na nivou Unije uz učešće pružalaca internet platformi i drugih relevantnih pružalaca usluga, organizacija koje predstavljaju korisnike usluga i organizacija civilnog društva ili relevantnih tijela, sa ciljem	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

promocije potpunog i efikasnog jednakog učešća poboljšanjem pristupa internet uslugama koje odgovaraju na specifične potrebe osoba sa invaliditetom, bilo početnim dizajnom ili naknadnim prilagođavanjem. 2. Komisija će nastojati da obezbijedi da kodeksi ponašanja teže cilju obezbjeđivanja pristupačnosti tih usluga, u skladu sa pravom Unije i nacionalnim pravom, kako bi se maksimizirala njihova predvidljiva upotreba od strane osoba sa invaliditetom. Komisija će nastojati da obezbijedi da kodeksi ponašanja rješavaju barem sledeće ciljeve: (a dizajniranje i prilagođavanje usluga) kako bi bile pristupačne osobama sa invaliditetom, tako da budu vidljive, operativne, razumljive i robusne; (b objašnjavanje kako usluge) ispunjavaju važeće zahtjeve za pristupačnost i stavljanje tih informacija na raspolaganje javnosti na način koji je pristupačan osobama sa invaliditetom; (c)stavljanje na raspolaganje informacija, obrazaca i mjera				
---	--	--	--	--

predviđenih u skladu sa ovom regulativom na način koji omogućava njihovo lako pronalaženje i razumijevanje i pristupačnost osobama sa invaliditetom. 3. Komisija će podstaći razvoj kodeksa ponašanja do 18. februara 2025. godine i njihovo stupanje na snagu do 18. avgusta 2025. godine.				
Član 48. Krizni protokoli 1. Odbor može preporučiti Komisiji, u skladu sa stavovima 2, 3 i 4, da pokrene razvoj dobrovoljnih kriznih protokola za rješavanje kriznih situacija. Takve krizne situacije biće strogo ograničene na izuzetne okolnosti koje utiču na javnu bezbjednost ili javno zdravlje. 2. Komisija će podsticati i olakšavati učešće pružalaca veoma velikih internet platformi, veoma velikih internet pretraživača i, gdje je to prikladno, drugih internet platformi ili drugih internet pretraživača, u razvoju, testiranju i implementaciji tih kriznih protokola. Komisija će nastojati da	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

obezbijedi da ti krizni protokoli uključuju jednu ili više sledećih mera: (a) lako vidljiv prikaz informacija o) kriznoj situaciji koje su pružile vlasti država članica ili su dobijene na nivou Unije ili, u zavisnosti od konteksta krize, koje su pružile druge relevantne pouzdane institucije; (b) osiguravanje da pružalac usluga) posredovanja odredi posebnu kontakt tačku za upravljanje krizama; gdje je to prikladno, to može biti elektronska kontakt tačka iz člana 11 ili, u slučaju pružalaca usluga veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača, službenik za usklađenost iz tačke 41; (c) gdje je potrebno, prilagođavanje sredstava namenjenih za ispunjavanje obaveza utvrđenih u članovima 16, 20, 22, 23 i 35 potrebama koje proizilaze iz krizne situacije. 3. Komisija, po potrebi, uključuje organe država članica u kreiranje, testiranje i praćenje primjene kriznog protokola i može uključiti i organe, kancelarije i agencije Unije. Komisija može, ako je				
--	--	--	--	--

potrebno i prikladno, uključiti organizacije civilnog društva ili druge relevantne organizacije u razvoj kriznog protokola. 4. Komisija će nastojati da osigura da krizni protokoli jasno navode sve sledeće: (a specifični parametri za određivanje) šta predstavlja određenu vanrednu situaciju za koju je krizni protokol namijenjen i ciljevi koje želi da postigne; (b uloga svakog učesnika i mjere koje) treba da uspostave u pripremi za i nakon aktivacije kriznog protokola; (c) jasna procedura za određivanje kada treba aktivirati protokol za krizne situacije; (d jasan postupak za određivanje) perioda u kome se preduzimaju mjere koje treba preduzeti nakon aktiviranja protokola za krizne situacije, a koji je strogo ograničen na ono što je neophodno za rješavanje predmetnih specifičnih izuzetnih okolnosti;				
---	--	--	--	--

(e) zaštitne mjere od bilo kakvih) negativnih efekata na ostvarivanje osnovnih prava utvrđenih Poveljom, posebno slobode izražavanja i informisanja i prava na nediskriminaciju; (f) postupak javnog izveštavanja nakon) završetka krizne situacije o svim preduzetim merama, njihovom trajanju i efektima. 5. Ako Komisija smatra da krizni protokol nije efikasan u kriznoj situaciji ili ne štiti ostvarivanje osnovnih prava navedenih u stavu 4(e), zahtjevaće od učesnika da revidiraju krizni protokol, uključujući i preduzimanje dodatnih mera.				
POGLAVLJE IV. SPROVOĐENJE, SARADNJA, SANKCIJE I IZVRŠENJE ODJELJAK 1. <i>Nadležni organi i nacionalni koordinatori za digitalne usluge</i>	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

Član 49.

Nadležni organi i koordinatori za digitalne usluge

1. Države članice će odrediti jedan ili više nadležnih organa koji će biti odgovorni za nadzor nad pružateljima usluga posredovanja i sprovođenje ove regulative („nadležni organi“).

2. Države članice određuju jedan od nadležnih organa za koordinatora za digitalne usluge. Koordinator digitalnih usluga je odgovoran za sva pitanja vezana za nadzor i sprovođenje ove regulative u dotičnoj državi članici, osim ako ta država članica nije dodijelila određene specifične zadatke ili sektore drugim nadležnim organima. Koordinator digitalnih usluga je u svakom slučaju odgovoran za obezbjeđivanje koordinacije na nacionalnom nivou po ovim pitanjima i za doprinos efikasnom i dosljednom praćenju i sprovođenju ove regulative širom Unije.

U tom cilju, koordinatori digitalnih usluga sarađuju jedni sa drugima, sa drugim nacionalnim nadležnim

organima, Odborom i Komisijom, bez uticaja na mogućnost država članica da obezbijede mehanizme saradnje i redovnu razmjenu mišljenja između koordinatora digitalnih usluga i drugih nacionalnih organa, gdje je to relevantno za obavljanje njihovih zadataka. Kada država članica odredi jedan ili više nadležnih organa pored koordinatora digitalnih usluga, ona će osigurati da su zadaci tih organa i koordinatora digitalnih usluga jasno definisani i da oni blisko i efikasno sarađuju u obavljanju svojih zadataka. 3. Države članice imenuju koordinate digitalnih usluga do 17. februara 2024. godine. Države članice će objaviti i saopštiti Komisiji i Odboru ime svog nadležnog organa određenog za koordinatora digitalnih usluga i kontakt podatke. Dotična država članica će saopštiti Komisiji i Odboru imena ostalih nadležnih organa navedenih u stavu 2, kao i njihove zadatke. 4. Odredbe koje se primjenjuju na koordinate digitalnih usluga iz				
---	--	--	--	--

članova 50, 51 i 56 primjenjuju se i na sve druge nadležne organe koje su države članice odredile u skladu sa stavom 1 ovog člana.				
Član 50. Zahtjevi za koordinate digitalnih usluga 1. Države članice će osigurati da koordinatori digitalnih usluga obavljaju svoje zadatke u skladu sa ovom regulativom nepristrasno, transparentno i blagovremeno. Države članice će osigurati da njihovi koordinatori digitalnih usluga imaju sva potrebna sredstva za obavljanje svojih zadataka, uključujući dovoljne tehničke, finansijske i ljudske resurse za adekvatan nadzor nad svim pružateljima usluga posredovanja pod njihovom jurisdikcijom. Svaka država članica će osigurati da njen koordinator digitalnih usluga ima dovoljnu autonomiju da upravlja svojim budžetom u okviru ukupnih budžetskih ograničenja, kako	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

ne bi negativno uticao na nezavisnost koordinatora digitalnih usluga. 2. Prilikom obavljanja svojih zadataka i vršenja svojih ovlaštenja u skladu sa ovom regulativom, koordinatori digitalnih usluga djeluju potpuno nezavisno. Oni su slobodni od bilo kakvog spoljnog uticaja, direktnog ili indirektnog, i ne smiju tražiti niti primati uputstva od bilo kog drugog javnog tijela ili od bilo koje privatne strane. 3. Stav 2. ovog člana ne ugrožava zadatke koordinatora digitalnih usluga u okviru sistema nadzora i sprovođenja predviđenih ovom regulativom i saradnju sa drugim nadležnim organima u skladu sa članom 49(2). Stav 2. ovog člana ne sprječava vršenje sudske revizije i ne ugrožava srazmjerne zahtjeve za odgovornost koji se odnose na opšte aktivnosti koordinatora digitalnih usluga, kao što su finansijski rashodi ili izvještavanje nacionalnim parlamentima, pod uslovom da takvi zahtjevi ne ugrožavaju postizanje ciljeva ove regulative.				
--	--	--	--	--

Član 51. Ovlašćenja koordinatora digitalnih usluga 1. Kada je to potrebno za obavljanje njihovih zadataka u skladu sa ovom regulativom, koordinatori digitalnih usluga imaju sljedeća istražna ovlašćenja u vezi sa ponašanjem pružalaca usluga posredovanja pod jurisdikcijom njihove države članice: (a ovlašćenje da zahtjeva od tih) pružalaca, kao i od bilo kog drugog lica koje djeluje u svrhe koje se odnose na njihovu trgovinsku, poslovnu, zanatsku ili profesionalnu djelatnost, za koje se razumno može očekivati da imaju saznanja o sumnjivom kršenju ove regulative, uključujući organizacije koje sprovode revizije navedene u članu 37 i članu 75(2), da dostave takve informacije bez nepotrebnog odlaganja; (b ovlašćenje da vrši inspekcije ili da) zahtjeva od sudskog organa u svojoj državi članici da naloži inspekcije svih prostorija koje ti pružaoci usluga	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		
---	--	---	--	--

ili ta lica koriste u svrhe koje se odnose na njihovu trgovinsku, poslovnu, zanatsku ili profesionalnu djelatnost ili da zahtjeva od drugih javnih organa da to učine kako bi ispitale, zaplijenile, uzele ili dobile kopije informacija o sumnjivom kršenju, bez obzira na medijum na kojem su sačuvane; (c) ovlašćenje da zahtjeva od bilo kog člana osoblja ili predstavnika tih pružalaca usluga ili tih lica objašnjenje u vezi sa bilo kojom informacijom koja se odnosi na sumnju na kršenje i da zabilježi odgovore uz njihov pristanak bilo kojim tehničkim sredstvima. 2. Ako je to neophodno za obavljanje njihovih zadataka u skladu sa ovom regulativom, koordinatori digitalnih usluga imaju sljedeća ovlašćenja za sprovođenje zakona u odnosu na pružaoce usluga posredovanja pod jurisdikcijom njihove države članice: (a ovlašćenje da prihvati obaveze koje) ponude ti pružaoći u vezi sa njihovom usklađenošću sa ovom				
---	--	--	--	--

regulativom i ovlaštenje da ih učini obavezujućim; (b) ovlaštenje da naloži prestanak) prekršaja i, gdje je to potrebno, da naloži korektivne mjere koje su srazmjerne prekršaju i neophodne da se efikasno okonča prekršaj, ili da zahtjeva od sudskog organa u svojoj državi članici da to učini; (c) ovlaštenje da izriče novčane kazne ili da zahtjeva od sudskog organa u svojoj državi članici da to učini, u skladu sa članom 52. zbog nepoštovanja ove regulative, uključujući nepoštovanje istražnih naloga izdatih u skladu sa stavom 1. ovog člana; (d) ovlaštenje da izriče periodičnu) novčanu kaznu ili da zahtjeva od sudskog organa u svojoj državi članici da to učini, u skladu sa članom 52. kako bi se osigurao prestanak povrede na osnovu naloga izdatog u skladu sa tačkom (b) ovog podstava ili zbog nepoštovanja naloga za istragu izdatih u skladu sa stavom 1 ovog člana;				
--	--	--	--	--

(e ovlaštenje da usvoji privremene) mjere kako bi se izbjegao rizik od ozbiljne štete ili da zatraži od sudskog organa u svojoj državi članici da to učini.

Što se tiče tačaka (c) i (d) prvog podstava, koordinatori digitalnih usluga imaju ovlaštenja za sprovođenje propisa utvrđena u tim tačkama i u odnosu na druga lica navedena u stavu 1. zbog nepoštovanja naloga izdatih im u skladu sa tim stavom. Koordinatori vrše ta ovlaštenja za sprovođenje tek nakon što su tim drugim licima blagovremeno pružili sve relevantne informacije o takvim nalogima, uključujući važeći rok, novčane kazne ili periodična plaćanja koja se mogu izreći za nepoštovanje i mogućnost pravne zaštite.

3. Ako je to neophodno za obavljanje njihovih zadataka na osnovu ove regulative, i ako su sva druga ovlaštenja na osnovu ovog člana iscrpljena radi postizanja prekida povrede, a povreda nije otklonjena ili se nastavlja i uzrokuje ozbiljnu štetu koja se ne može izbjeći korišćenjem drugih

ovlaštenja dostupnih na osnovu prava Unije ili nacionalnog prava, koordinatori digitalnih usluga imaju ovlaštenje da preduzmu sledeće mjere u vezi sa pružaocima usluga posredovanja koji su pod jurisdikcijom njihove države članice: (a zahtjevati od upravnog tijela tih) pružalaca usluga da bez nepotrebnog odlaganja ispita situaciju, usvoji i podnese akcioni plan kojim se navode mjere neophodne za okončanje povrede i osigura da pružalac usluga preduzme te mjere i izvještava o preduzetim merama; (b kada koordinator digitalnih usluga) smatra da pružalac usluga posredovanja nije u dovoljnoj mjeri ispunio zahtjeve iz tačke (a), da povreda nije otklonjena ili se nastavlja i uzrokuje ozbiljnu štetu i da povreda predstavlja krivično djelo koje uključuje prijetnju po život ili bezbjednost lica, zahtjeva od nadležnog sudskog organa svoje države članice da naloži privremeno ograničenje pristupa primaocima usluzi na koju se povreda odnosi ili,				
--	--	--	--	--

samo tamo gdje to nije tehnički izvodljivo, ograničenje pristupa internet interfejsu pružaoca usluga posredovanja na kojem je došlo do povrede. Osim ako ne postupa na zahtjev Komisije iz člana 82, koordinator digitalnih usluga, prije podnošenja zahtjeva iz tačke (b) prvog podstava ovog stava, poziva zainteresovane strane da dostave pisane primjedbe u roku koji ne može biti kraći od dvije nedjelje, opisujući mjere koje namjerava da traži i identifikujući jednog ili više predviđenih adresata. Pružalac usluge posredovanja, predviđeni adresat ili adresati i svaka treća strana koja dokaže legitiman interes imaju pravo da učestvuju u postupku pred nadležnim sudskim organom. Svaka naložena mjera mora biti srazmjerna prirodi, težini, ponavljanju i trajanju povrede i ne smije neopravdano ograničavati pristup primalaca dotične usluge zakonitim informacijama. Ograničenje pristupa važiće u periodu od četiri nedjelje, sa mogućnošću da nadležni sudski organ svojom naredbom dozvoli koordinatoru				
---	--	--	--	--

digitalnih usluga da produži taj period za dalje periode istog trajanja, do maksimalnog broja produženja koji odredi taj sudski organ. Uzimajući u obzir prava i interese svih strana na koje se ograničenje odnosi i sve relevantne okolnosti, uključujući sve informacije koje mu mogu pružiti pružalac usluga posredovanja, adresat ili adresati i druge treće strane koje su pokazale legitiman interes, koordinator digitalnih usluga produžice taj period samo ako smatra da su ispunjena oba sledeća uslova: (a) pružalac usluga posredovanja nije) preduzeo mjere neophodne za okončanje kršenja; (b) privremeno ograničenje ne) ograničava neopravdano pristup zakonitim informacijama od strane primalaca usluge, uzimajući u obzir broj primalaca pogođenih povredom i postojanje odgovarajućih i lako dostupnih alternativnih rešenja. Ukoliko koordinator digitalnih usluga smatra da su uslovi navedeni u tačkama (a) i (b) trećeg podstava ispunjeni, ali ne može dalje produžiti rok na osnovu				
--	--	--	--	--

trećeg podstava, podnosi novi zahtjev nadležnom sudskom organu kako je navedeno u tački (b) prvog podstava. 4. Ovlašćenja navedena u stavovima 1, 2 i 3 ne utiču na odjeljak 3. 5. Mjere koje preduzimaju koordinatori digitalnih usluga u vršenju svojih ovlašćenja navedenih u stavovima 1, 2 i 3 moraju biti efikasne, odvraćajuće i srazmjerne, posebno imajući u vidu prirodu, težinu, ponavljanje i trajanje povrede ili sumnje na povredu na koju se te mjere odnose i, gdje je to prikladno, ekonomske, tehničke i operativne kapacitete dotičnih pružalaca usluga posredovanja. 6. Države članice će utvrditi posebna pravila i postupke za vršenje ovlašćenja iz stavova 1, 2 i 3 i osiguraće da svako vršenje tih ovlašćenja podleže odgovarajućim zaštitnim mjerama utvrđenim važećim nacionalnim pravom u skladu sa Poveljom i opštim principima prava Unije. Posebno, takve mjere će se preduzimati samo u skladu sa pravom na poštovanje privatnog života i pravima odbrane, uključujući pravo na saslušanje i pravo na uvid u				
---	--	--	--	--

spise, i pod uslovom da se poštuje pravo na djelotvoran pravni lijek svih uključenih strana.				
Član 52. Sankcije 1. Države članice će utvrditi pravila o kaznama koje se primjenjuju na kršenje ove regulative od strane pružalaca usluga posredovanja pod njihovom jurisdikcijom i preduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurale da se one sprovode u skladu sa članom 51. 2. Sankcije moraju biti efikasne, srazmjerne i odvraćajuće. Države članice će obavijestiti Komisiju o ovim pravilima i mjerama i bez odlaganja će je obavestiti o svim naknadnim promenama koje na njih utiču. 3. Države članice će osigurati da maksimalni iznos novčanih kazni koje se mogu izreći za nepoštovanje bilo koje obaveze prema ovoj regulativi bude 6% godišnjeg svjetskog prihoda dotičnog pružaoca usluga posredovanja u prethodnoj finansijskoj godini. Države članice će osigurati da	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

maksimalna novčana kazna koja se može izreći za pružanje netačnih, nepotpunih ili obmanjujućih informacija, izostanak odgovora ili ispravljanja netačnih, nepotpunih ili obmanjujućih informacija i nedavanje saglasnosti za inspekciju bude 1% godišnjeg prihoda ili svjetskog prihoda dotičnog posredničkog pružaoca usluga ili dotičnog lica u prethodnoj finansijskoj godini. 4. Države članice će osigurati da maksimalni iznos periodične kazne, obračunat od datuma navedenog u predmetnoj odluci, iznosi 5% prosječnog dnevnog svjetskog prometa ili prihoda pružaoca usluga posredovanja u prethodnoj finansijskoj godini dnevno.				
Član 53. Pravo na podnošenje žalbe Primaoci usluga i svako tijelo, organizacija ili udruženje ovlašćeno za ostvarivanje prava koja su im data ovom regulativom imaju pravo da podnesu žalbu protiv pružalaca usluga	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

posredovanja na osnovu kršenja ove regulative koordinatoru digitalnih usluga države članice u kojoj se primalac usluge nalazi ili ima sjedište. Koordinator digitalnih usluga će procijeniti žalbu i, gdje je to potrebno, proslijediti je koordinatoru digitalnih usluga u državi u kojoj ima sjedište, prilažući mišljenje, ako se smatra prikladnim. Ako žalba spada u nadležnost drugog nadležnog organa u svojoj državi članici, koordinator digitalnih usluga koji primi žalbu prosljediće je tom organu. Tokom tog postupka, obje strane imaju pravo da budu saslušane i da dobiju odgovarajuće informacije o statusu žalbe, u skladu sa nacionalnim pravom.				
Član 54. Kompenzacija Primaoci usluga imaju pravo, u skladu sa pravom Unije i nacionalnim pravom, da traže nadoknadu od pružalaca usluga posredovanja za bilo kakvu štetu ili gubitak koji pretrpe kao rezultat	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

kršenja obaveza utvrđenih ovom regulativom od strane tih pružalaca.				
Član 55. Izveštaji o aktivnostima 1. Koordinator za digitalne usluge sastavlja godišnje izvještaje o svojim aktivnostima na osnovu ove regulative, između ostalog o broju primljenih žalbi na osnovu člana 53 i pregledu daljih akcija u vezi sa njima. Koordinator digitalnih usluga stavlja godišnje izvještaje na raspolaganje javnosti u mašinski čitljivom obliku, u skladu sa važećim pravilima o poverljivosti informacija u skladu sa članom 84, i dostavljaju ih Komisiji i Odboru. 2. Godišnji izvještaj takođe sadrži sledeće informacije: (a broj i predmet naloga za) preduzimanje mjera protiv nezakonitog sadržaja i naloga za pružanje informacija izdatog, u skladu sa članovima 9 i 10, od strane bilo kog nacionalnog sudskog ili upravnog organa države članice	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

dotičnog koordinatora digitalnih usluga; (b) posledice ovih naloga, prema) informacijama saopštenim koordinatoru digitalnih usluga u skladu sa članovima 9 i 10. 3. Kada je država članica imenovala više nadležnih organa u skladu sa članom 49, ona će osigurati da koordinator digitalnih usluga sastavi jedinstveni izveštaj koji obuhvata aktivnosti svih nadležnih organa i da koordinator digitalnih usluga od ostalih nadležnih organa dobije sve relevantne informacije i podršku potrebnu za tu svrhu.				
ODJELJAK 2. <i>Nadležnosti, koordinisane istrage i mehanizmi dosljednosti</i> Član 56. Nadležnosti 1. Država članica u kojoj pružalac usluga posredovanja ima svoje glavno	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

sjedište ima isključivu nadležnost za nadzor i sprovođenje ove regulative, osim ovlašćenja navedenih u stavovima 2, 3 i 4. 2. Komisija ima isključiva ovlašćenja da nadgleda i sprovodi Poglavlje III odjeljka 5. 3. Komisija će imati ovlašćenje da nadgleda i sprovodi ovu regulativu, osim obaveza utvrđenih u odeljku 5. poglavlja III iste, u vezi sa pružaocima veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača. 4. Ukoliko Komisija nije pokrenula postupak za isto kršenje propisa, država članica u kojoj pružalac veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ima svoje glavno sjedište ima ovlašćenje da nadgleda i sprovodi obaveze iz ove regulative, osim obaveza utvrđenih u odeljku 5 Poglavlja III u vezi sa tim pružalacima. 5. Države članice i Komisija će tijesno sarađivati u praćenju i sprovođenju odredbi ove regulative. 6. Kada pružalac usluga posredovanja nema sjedište u Uniji, država članica u				
--	--	--	--	--

kojoj njegov zakonski zastupnik ima prebivalište ili sjedište ili Komisija, zavisno od slučaja, u skladu sa stavovima 1 i 4 ovog člana, ima ovlašćenje da nadgleda i sprovodi relevantne obaveze prema ovoj regulativi. 7. Ukoliko pružalac usluge posredovanja ne imenuje pravnog zastupnika u skladu sa članom 13, sve države članice, a u slučaju pružaoca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača, Komisija, imaju nadzorna i sprovedbena ovlašćenja u skladu sa ovim članom. Ako koordinator za digitalne usluge namjerava da vrši svoja ovlašćenja na osnovu ovog stava, obavijestiće o tome sve ostale koordinate za digitalne usluge i Komisiju i obezbijediće poštovanje važećih zaštitnih mjera predviđenih Poveljom, posebno kako bi se izbjeglo da se ista radnja sankcioniše više puta zbog kršenja obaveza utvrđenih ovom regulativom. U slučaju da Komisija namjerava da vrši svoja ovlašćenja prema ovom stavu, obavijestiće sve ostale koordinate				
---	--	--	--	--

digitalnih usluga o svojoj namjeri. Po prijemu obavještenja na osnovu ovog stava, druge države članice neće pokretati postupke u vezi sa istim kršenjem kao što je navedeno u obavještenju.				
Član 57. Uzajamna pomoć 1. Koordinator digitalnih usluga i Komisija će tijesno sarađivati i međusobno se pomagati kako bi primjenjivali ovu regulativu na dosljedan i efikasan način. Uzajamna pomoć će obuhvatati, posebno, razmjenu informacija u skladu sa ovim članom i dužnost koordinatora digitalnih usluga u državi članici u kojoj je koordinator registrovan da obavijesti sve koordinate digitalnih usluga u državi članici u kojoj se usluga pruža, Odbor i Komisiju o pokretanju istrage i namjeri da se donese konačna odluka, uključujući i njenu procjenu, u vezi sa određenim pružaocem usluga posredovanja.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

2. U svrhu istrage, koordinator digitalnih usluga u državi poslovnog sjedišta može zatražiti od drugih koordinatora digitalnih usluga da dostave određene informacije koje posjeduju u vezi sa određenim pružaocem usluga posredovanja ili da izvrše svoja istražna ovlašćenja u skladu sa članom 51 stav 1 u vezi sa određenim informacijama koje se nalaze u njihovoj državi članici. Koordinator digitalnih usluga koji primi taj zahtjev može, po potrebi, uključiti druge nadležne organe ili druge javne organe dotične države članice. 3. Koordinator digitalnih usluga koji primi zahtjev u skladu sa stavom 2. dužan je da se pridržava tog zahtjeva i da obavijesti koordinatora digitalnih usluga u državi članici u kojoj ima sjedište o preduzetim mjerama bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije dva mjeseca nakon prijema zahtjeva, osim u sledećim slučajevima: (a obim ili predmet zahtjeva nije) dovoljno specifičan, opravdan ili srazmjeran istražnim svrhama; ili (b ni koordinator digitalnih usluga kome) je upućen zahtjev niti drugi nadležni				
---	--	--	--	--

organ ili drugo javno tijelo te države članice ne posjeduje ili nema pristup traženim informacijama; ili (c) zahtjev ne može biti ispunjen bez kršenja prava Unije ili nacionalnog prava. Koordinator digitalnih usluga koji je primio zahtjev obrazlaže svoje odbijanje dostavljanjem obrazloženog odgovora u roku utvrđenom u prvom podstavu.				
Član 58. Prekogranična saradnja koordinatora za digitalne usluge 1. Ako koordinator digitalnih usluga u državi pružanja usluga ima razloga da sumnja da je pružalac usluga posredovanja prekršio ovu regulativu na način koji negativno utiče na primaoce usluga u državi članici tog koordinatora digitalnih usluga, on može zatražiti od koordinatora digitalnih usluga u državi poslovnog sjedišta da procijeni stvar i preduzme neophodne istražne i sprovedbene mjere kako bi se osigurala usklađenost sa ovom regulativom, osim ako Komisija nije	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

pokrenula istragu o istom navodnom kršenju. 2. Na zahtjev najmanje tri koordinatora digitalnih usluga u državi pružanja usluga koji imaju razloga da sumnjaju da je dati pružalac usluga posredovanja prekršio ovu regulativu na način koji negativno utiče na primaoca usluga u njihovoj državi članici, Odbor može zatražiti od koordinatora digitalnih usluga u državi poslovnog sjedišta da procijeni stvar i preduzme neophodne istražne i sprovedbene mjere kako bi se osigurala usklađenost sa ovom regulativom, osim ako Komisija nije pokrenula istragu o istom navodnom kršenju. 3. Zahtjev u skladu sa stavom 1 ili 2 mora biti propisno obrazložen i mora sadržati najmanje sledeće: (a kontaktna tačka tog pružaoca usluga) posredovanja kako je predviđeno u članu 11; (b opis relevantnih činjenica, odredbi) ove Regulative o kojima je riječ i razloge zbog kojih koordinator digitalnih usluga koji podnosi zahtjev ili Odbor sumnja da je pružalac				
--	--	--	--	--

prekršio ovu Regulativu, uključujući opis negativnih posljedica navodne povrede; (c)sve druge informacije koje koordinator digitalnih usluga ili Odbor koji podnosi zahtjev smatra relevantnim, uključujući, gdje je to prikladno, informacije prikupljene na sopstvenu inicijativu ili predloge za preduzimanje određenih istražnih ili sprovedbenih mera, uključujući privremene mere. 4. Koordinator digitalnih usluga u državi članici poslovnog sjedišta će u najvećoj mjeri uzeti u obzir zahtjev u skladu sa stavom 1 ili stavom 2 ovog člana. Ukoliko smatra da nema dovoljno informacija za postupanje po zahtjevu i ima razloga da vjeruje da bi koordinator digitalnih usluga koji je podnio zahtjev ili Odbor mogli da pruže dodatne informacije, koordinator digitalnih usluga u državi članici poslovnog sjedišta može ili da zahtjeva takve informacije u skladu sa članom 57 ili može da pokrene zajedničku istragu u skladu sa članom 60(1) u koju je uključen barem koordinator digitalnih usluga koji je podnio zahtjev. Rok				
--	--	--	--	--

utvrđen u stavu 5 ovog člana se suspenduje dok se te dodatne informacije ne dostave ili dok se poziv za učešće u zajedničkoj istrazi ne odbije. 5. Koordinator digitalnih usluga u državi članici u kojoj ima poslovno sjedište, bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije dva mjeseca od prijema zahtjeva u skladu sa stavom 1 ili 2, dostavlja koordinatoru digitalnih usluga koji je podnio zahtjev i Odboru svoju procjenu sumnjivog kršenja i objašnjenje svih istražnih ili sprovedbenih mjera preduzetih ili predviđenih u vezi sa tim kako bi se osigurala usklađenost sa ovom regulativom.				
Član 59. Upućivanje Komisiji 1. U slučaju nepodnošenja zahtjeva u roku utvrđenom u članu 58. stavu 5, u slučaju da se Odbor ne slaže sa procjenom ili mjerama preduzetim ili predviđenim u skladu sa članom 58. stavom 5 ili u slučajevima navedenim u	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

članu 60. stavu 3, Odbor može uputiti stvar Komisiji sa svim relevantnim informacijama. Ove informacije moraju da uključuju najmanje zahtjev ili preporuku upućenu koordinatorskom digitalnih usluga u državi poslovnog sjedišta, procjenu tog koordinatorskog digitalnih usluga, razloge za neslaganje i sve dodatne informacije koje potkrepljuju upućivanje. 2. Komisija procjenjuje stvar u roku od dva mjeseca od njenog upućivanja na osnovu stava 1, nakon konsultacija sa koordinatorskom za digitalne usluge u državi poslovnog sjedišta. 3. Ako, na osnovu stava 2. ovog člana, Komisija smatra da mišljenje ili istražne ili sprovedbene mjere preduzete ili predviđene na osnovu člana 58. stav 5. nisu dovoljne da obezbijede efikasno izvršenje ili na drugi način nisu u skladu sa ovom regulativom, ona će svoje mišljenje saopštiti koordinatorskom za digitalne usluge u državi poslovnog sjedišta i Odboru i zatražiti od koordinatorskog za digitalne usluge u državi poslovnog sjedišta da preispita stvar.				
---	--	--	--	--

Koordinator digitalnih usluga u državi poslovnog sjedišta preduzeće neophodne istražne ili sprovedbene mjere kako bi se osigurala usklađenost sa ovom regulativom, uzimajući u obzir stavove Komisije i zahtjev za preispitivanje koliko god je to moguće. Koordinator za digitalne usluge u državi poslovnog sjedišta obavijestiti Komisiju, kao i koordinatora za digitalne usluge koji je podnio zahtjev ili Odbor koji je postupio u skladu sa članom 58 stav 1 ili 2 o preduzetim mjerama u roku od dva mjeseca od tog zahtjeva za preispitivanje.				
Član 60. Zajedničke istrage 1. Koordinator digitalnih usluga u državi poslovnog sjedišta može pokrenuti i sprovesti zajedničke istrage uz učešće jednog ili više drugih koordinatora digitalnih usluga koji su u to uključeni: (a na sopstvenu inicijativu, da istraži) navodno kršenje ove regulative od strane određenog pružaoca usluga	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

posredovanja u nekoliko država članica; ili (b na preporuku Odbora i na zahtjev) najmanje tri koordinatora digitalnih usluga, ukazujući, na osnovu osnovane sumnje, na postojanje povrede od strane određenog pružaoca usluga posredovanja koja utiče na primaoca usluge u njihovim državama članicama. 2. Svaki koordinator digitalnih usluga koji pokaže legitiman interes za učešće u zajedničkoj istrazi u skladu sa stavom 1 može zatražiti da učestvuje u njoj. Zajednička istraga se završava u roku od tri mjeseca od njenog pokretanja, osim ako se učesnici u istrazi ne dogovore drugačije. Koordinator za digitalne usluge u državi poslovnog sjedišta obavještava sve koordinate za digitalne usluge, Komisiju i Odbor o svom preliminarnom stavu o navodnom kršenju najkasnije mjesec dana od isteka roka navedenog u prvom podstavu. Preliminarni stav uzima u obzir stavove svih ostalih koordinatora digitalnih usluga koji učestvuju u zajedničkoj istrazi. U tom				
--	--	--	--	--

preliminarnom mišljenju, planirane mjere sprovođenja se utvrđuju po potrebi. 3. Odbor može uputiti stvar Komisiji u skladu sa članom 59 ako: (a koordinator za digitalne usluge u) državi poslovnog sjedišta nije dostavio svoje preliminarno mišljenje u roku utvrđenom u stavu 2; (b Odbor se u suštini ne slaže sa) preliminarnim mišljenjem koje je podneo koordinator za digitalne usluge u državi poslovnog sjedišta; ili (c)koordinator digitalnih usluga u državi poslovnog sjedišta nije odmah pokrenuo zajedničku istragu nakon preporuke Odbora na osnovu stava 1 tačke (b). 4. Prilikom sprovođenja zajedničke istrage, koordinatori digitalnih usluga koji učestvuju sarađuju u dobroj vjeri, uzimajući u obzir, gdje je to primenljivo, naznake koordinatora digitalnih usluga u državi članici poslovnog sjedišta i preporuku Odbora. Koordinatori digitalnih usluga koji učestvuju u državi članici pružanja usluga imaju pravo, na zahtjev koordinatora digitalnih usluga u				
--	--	--	--	--

državi članici poslovnog sjedišta ili nakon konsultacija sa njim, da sprovede svoja istražna ovlašćenja u skladu sa članom 51(1) protiv pružalaca usluga posredovanja na koje se odnosi navodno kršenje, u vezi sa informacijama i prostorijama koje se nalaze na njihovoj teritoriji.				
ODJELJAK 3. <i>Evropski odbor za digitalne usluge</i> Član 61. Evropski odbor za digitalne usluge 1. Ovim se osniva nezavisna savjetodavna grupa koordinatora digitalnih usluga za nadzor pružalaca usluga posredovanja, pod nazivom „Evropski odbor za digitalne usluge“ („Odbor“). 2. Odbor savjetuje koordinate za digitalne usluge i Komisiju u skladu sa ovom regulativom sa sledećim ciljevima:	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

(a doprinos dosljednoj primjeni ove) regulative i uspješnoj saradnji koordinatora za digitalne usluge i Komisije u vezi sa pitanjima obuhvaćenim ovom regulativom; (b koordinirati i doprinositi smjernicama) i analizama Komisije i koordinatora digitalnih usluga i drugih nadležnih organa u vezi sa novim pitanjima koja se pojavljuju na unutrašnjem tržištu o pitanjima koja obuhvata ova regulativa; (c)pomoći koordinatorima digitalnih usluga i Komisiji u praćenju veoma velikih internet platformi.				
Član 62. Struktura odbora 1. Odbor se sastoji od koordinatora digitalnih usluga, koje predstavljaju visoki zvaničnici. Činjenica da jedna ili više država članica nisu imenovale koordinatora digitalnih usluga ne sprječava Odbor da obavlja svoje zadatke u skladu sa ovom regulativom. Kada je to predviđeno nacionalnim zakonom, Odboru mogu prisustvovati,	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

pored koordinatora digitalnih usluga, i drugi nadležni organi kojima su povjerene posebne operativne odgovornosti za primjenu i sprovođenje ove regulative. Drugi nacionalni organi mogu biti pozvani da prisustvuju sastancima na kojima se razmatraju pitanja od značaja za njih. 2. Odborom predsjedava Komisija. Komisija saziva sastanke i priprema dnevni red u skladu sa zadacima Odbora prema ovoj regulativi i u skladu sa svojim poslovnikom. Kada se od Odbora zatraži da usvoji preporuku prema ovoj regulativi, on će taj zahtjev odmah staviti na raspolaganje ostalim koordinatorima digitalnih usluga putem sistema za razmjenu informacija utvrđenog u članu 85. 3. Svaka država članica ima jedan glas. Komisija nema pravo glasa. Odbor usvaja svoje akte prostom većinom. Kada se usvoji preporuka Komisiji iz prvog podstava člana 36(1), Odbor glasa u roku od 48 sati od zahtjeva predsjednika Odbora.				
---	--	--	--	--

4. Komisija pruža administrativnu i analitičku podršku aktivnostima Odbora na osnovu ove regulative. 5. Odbor može pozivati stručnjake i posmatrače na svoje sastanke i može sarađivati, po potrebi, sa drugim tijelima, kancelarijama, agencijama i savjetodavnim grupama Unije, kao i sa spoljnim stručnjacima. Odbor će objaviti rezultate takve saradnje. 6. Odbor može da se konsultuje sa zainteresovanim stranama i objaviće rezultate takvih konsultacija. 7. Odbor će usvojiti svoj poslovnik uz saglasnost Komisije.				
Član 63. Zadaci Odbora 1. Ako je to neophodno za postizanje ciljeva utvrđenih u članu 61, stav 2, Odbor, posebno: (a podržava koordinaciju zajedničkih) istraga;	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

(b podržava nadležne organe u analizi) izvještaja i rezultata revizije veoma velikih internet platformi ili veoma velikih internet pretraživača koji se dostavljaju u skladu sa ovom regulativom; (c)daje mišljenja, preporuke ili savjete koordinatorima digitalnih usluga u skladu sa ovom regulativom, posebno uzimajući u obzir slobodu pružanja usluga posredničkih pružalaca usluga; (d savjetuje Komisiju o mjerama iz) člana 66 i izdaje mišljenja o veoma velikim internet platformama ili veoma velikim internet pretraživačima u skladu sa ovom regulativom; (e podržava i promoviše razvoj i) primjenu evropskih standarda, smjernica, izvještaja, obrazaca i kodeksa ponašanja u saradnji sa relevantnim zainteresovanim stranama, kako je predviđeno ovom regulativom, uključujući izdavanje mišljenja ili preporuka o pitanjima vezanim za član 44, kao i identifikovanje novih pitanja o				
---	--	--	--	--

pitanjima obuhvaćenim ovom regulativom. 2. Koordinator za digitalne usluge i, ako je primenljivo, drugi nadležni organi koji ne postupaju po mišljenjima, zahtjevima ili preporukama koje je Odbor dao i poslao im, obrazlažu takvu odluku, uključujući objašnjenje za istrage, radnje i mjere koje su sproveli prilikom izveštavanja u skladu sa ovom regulativom ili prilikom donošenja relevantnih odluka, prema potrebi.				
ODJELJAK 4. <i>Nadzor, istraga, sprovođenje i praćenje u vezi sa pružalacima veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača</i> Član 64. Razvoj stručnih znanja i sposobnosti 1. Komisija, u saradnji sa koordinatorima za digitalne usluge i Odborom, razvija stručnost i kapacitete	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

Unije, između ostalog, slanjem osoblja iz država članica po potrebi. 2. Pored toga, Komisija, u saradnji sa koordinatorima digitalnih usluga i Odborom, koordinira procjenu sistemskih i novih problema širom Unije koji se odnose na veoma velike internet platforme ili veoma velike internet pretraživače u vezi sa pitanjima obuhvaćenim ovom regulativom. 3. Komisija može zatražiti od koordinatora digitalnih usluga, Odbora i drugih tijela Unije sa relevantnim stručnim znanjem da pruže podršku u procjeni sistemskih i novih problema širom Unije u skladu sa ovom regulativom. 4. Države članice će sarađivati sa Komisijom, posebno preko svojih koordinatora digitalnih usluga i drugih nadležnih organa, gdje je to primenljivo, uključujući i stavljanje na raspolaganje svoje stručnosti i kapaciteta.				
Član 65.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

Ispunjavanje obaveza pružalaca veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača 1. Komisija može, u svrhu ispitivanja usklađenosti pružalaca veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača sa obavezama utvrđenim ovom regulativom, da vrši istražna ovlašćenja utvrđena u ovom odjeljku čak i prije pokretanja postupka u skladu sa članom 66(2). Ona može da vrši ta ovlašćenja na sopstvenu inicijativu ili na osnovu zahtjeva u skladu sa stavom 2 ovog člana. 2. Ukoliko koordinator digitalnih usluga ima razloga da sumnja da je pružalac veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača prekršio odredbe Poglavlja III, Odjeljka 5 ili je sistematski prekršio bilo koju odredbu ove Regulative na način koji ozbiljno utiče na primaoce usluge u njegovoj državi članici, može, putem sistema za razmjenu informacija iz člana 85, uputiti zahtjev Komisiji za procenu tog pitanja.				
--	--	--	--	--

3. Zahtjev u skladu sa stavom 2 mora biti propisno obrazložen i mora sadržati najmanje sledeće: (a kontakt tačku pružaoca veoma velike) internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača kako je navedeno u članu 11; (b opis relevantnih činjenica, odredbi) ove Regulative o kojima je riječ i razloga zbog kojih koordinator digitalnih usluga koji podnosi zahtjev sumnja da je pružalac veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača prekršio ovu Regulativu, uključujući opis činjenica koje ukazuju na to da je sumnjivo kršenje sistemske prirode; (c)sve druge informacije koje koordinator digitalnih usluga koji podnosi zahtjev smatra relevantnim, uključujući, gdje je to prikladno, informacije prikupljene na sopstvenu inicijativu.				
Član 66.				

Pokretanje postupka od strane Komisije i saradnja u istrazi 1. Komisija može pokrenuti postupak radi mogućeg usvajanja odluka u skladu sa članovima 73 i 74 u vezi sa relevantnim ponašanjem pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača za koje Komisija sumnja da je prekršio bilo koju od odredbi ove regulative. 2. Kada Komisija odluči da pokrene postupak u skladu sa stavom 1. ovog člana, obavještava sve koordinate digitalnih usluga i Odbor, kao i pružaoca dotične veoma velike internet platforme ili velikog internet pretraživača, putem sistema za razmjenu informacija iz člana 85. Nakon što budu obaviješteni o pokretanju postupka, koordinatori digitalnih usluga će, bez nepotrebnog odlaganja, dostaviti Komisiji sve informacije koje posjeduju u vezi sa predmetnim kršenjem propisa. Pokretanje postupka od strane Komisije na osnovu stava 1. ovog člana, odnosno koordinatora za digitalne usluge ili, ako je primjenljivo, bilo kog	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis	
---	----------------------------------	---------------------------------------	--

nadležnog organa, lišava se njihovih nadzornih i sprovedbenih ovlašćenja prema ovoj regulativi u skladu sa članom 56. stav 4. 3. Prilikom vršenja svojih istražnih ovlašćenja u skladu sa ovom regulativom, Komisija može zatražiti pojedinačnu ili kolektivnu pomoć bilo kog koordinatora digitalnih usluga koga se tiče sumnjivog kršenja, uključujući koordinatora digitalnih usluga u državi poslovnog sjedišta. Koordinatori digitalnih usluga koji su primili takav zahtjev i, kada ih je uključio koordinator digitalnih usluga, bilo koji drugi nadležni organ, sarađuju sa Komisijom blagovremeno i iskreno i imaju pravo da vrše svoja istražna ovlašćenja iz člana 51(1) u vezi sa pružaocem veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača u vezi sa informacijama, licima i prostorijama koje se nalaze na teritoriji njihove države članice i u skladu sa zahtjevom. 4. Komisija dostavlja koordinatoru za digitalne usluge u državi poslovnog sjedišta i Odboru sve relevantne informacije o vršenju ovlašćenja iz članova 67 do 72 i svoje preliminarne				
---	--	--	--	--

nalaze na osnovu člana 79, stav 1. Odbor dostavlja svoje stavove o ovim preliminarnim nalazima Komisiji u roku utvrđenom u skladu sa članom 79, stav 2. Komisija u svojoj odluci uzima u obzir stavove Odbora u najvećoj mogućoj meri.				
Član 67. Zahtjevi za informacije 1. Da bi izvršila zadatke koji su joj povjereni ovim odeljkom, Komisija može, jednostavnim zahtjevom ili odlukom, zahtijevati od pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača, kao i od bilo kog drugog fizičkog ili pravnog lica koje djeluje u svrhe koje se odnose na njihovu trgovinsku, poslovnu, zanatsku ili profesionalnu djelatnost i za koje se razumno može pretpostaviti da je upoznato sa informacijama o sumnjivom kršenju, uključujući organizacije koje sprovode revizije navedene u članu 37 i članu	Nema odgovarajuće odredbe.	Nije relevantno za ovaj propis		

75(2), da dostave takve informacije u razumnom roku. 2. Prilikom slanja jednostavnog zahtjeva za informacijama relevantnom pružaocu veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili drugom licu iz stava 1. ovog člana, Komisija navodi pravni osnov i svrhu zahtjeva, precizira koje se informacije traže i određuje rok u kojem te informacije treba da budu dostavljene, kao i novčane kazne predviđene članom 74. za davanje netačnih, nepotpunih ili obmanjujućih informacija. 3. Kada Komisija odlukom zahtjeva od pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili drugog lica iz stava 1. ovog člana da dostavi informacije, Komisija navodi pravni osnov i svrhu zahtjeva, precizira tražene informacije i određuje rok u kome te informacije treba da budu dostavljene. Takođe navodi novčane kazne predviđene članom 74. i navodi ili izriče periodične novčane kazne predviđene članom 76. Takođe ukazuje na pravo pokretanja				
---	--	--	--	--

postupka pred Sudom pravde Evropske unije radi preispitivanja odluke. 4. Pružaoci usluga veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača o kojima je riječ ili drugo lice navedeno u stavu 1 ili njihovi predstavnici, a u slučaju pravnih lica, preduzeća ili, ako nemaju pravni subjektivitet, lica ovlašćena da ih zastupaju po zakonu ili svojim statutima, pružaju tražene informacije u ime pružaoca usluga veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača o kojima je riječ ili u ime drugog lica navedenog u stavu 1. Propisno ovlašćeni advokati mogu pružati informacije u ime svojih klijenata. Potonji snose punu odgovornost ako su dostavljene informacije nepotpune, netačne ili obmanjujuće. 5. Na zahtjev Komisije, koordinatori digitalnih usluga i drugi nadležni organi dostavljaju Komisiji sve informacije potrebne za obavljanje zadataka koji su joj povjereni ovim odjeljkom. 6. Nakon slanja jednostavnog zahtjeva ili odluke iz stava 1. ovog člana,				
--	--	--	--	--

Komisija će, bez nepotrebnog odlaganja, poslati kopiju tog zahtjeva ili odluke koordinadorima digitalnih usluga putem sistema za razmenu informacija iz člana 85.				
Član 68. Ovlašćenje za obavljanje intervjua i uzimanje izjava 1. Radi obavljanja zadataka koji su joj dodeljeni ovim odjeljkom, Komisija može da intervjuiše bilo koje fizičko ili pravno lice koje pristane da bude intervjuisano u svrhu prikupljanja informacija o predmetu istrage, u vezi sa sumnjivim povredama. Komisija ima pravo da snima takve intervjue bilo kojim odgovarajućim tehničkim sredstvima. 2. Ako se intervju iz stava 1. sprovodi u prostorijama koje nisu prostorije Komisije, Komisija obavještava koordinatora za digitalne usluge države članice na čijoj se teritoriji intervju sprovodi. Na zahtjev dotičnog koordinatora digitalnih usluga, njegovi službenici mogu pomagati službenicima	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

i drugim licima koja ih prate, a koje je Komisija ovlastila da sprovedu intervjue.				
Član 69. Ovlašćenje za sprovođenje inspekcija 1. Radi obavljanja zadataka koji su joj dodijeljeni ovim odjeljkom, Komisija može da izvrši sve neophodne inspekcije u prostorijama pružalaca dotične veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili drugog lica navedenog u članu 67(1). 2. Službena lica i druga lica koja ih prate, a koje je Komisija ovlastila da izvrše inspekcijski pregled, imaju pravo: (a ući u sve prostorije, zemljišta i) prevozna sredstva relevantnog pružaoca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili relevantne druge osobe; (b pregledati poslovne knjige i drugu) poslovnu dokumentaciju u vezi sa pružanjem predmetne usluge, bez	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

obzira na medijum na kojem su sačuvani; (c) napraviti ili pribaviti, u bilo kom obliku, kopije ili izvode iz navedenih poslovnih knjiga ili druge poslovne dokumentacije; (d) zahtijevati od pružalaca veoma velike) internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili druge zainteresovane osobe da obezbijedi pristup i objašnjenja u vezi sa njihovom organizacijom, funkcionisanjem, IT sistemom, algoritmima, obradom podataka i poslovnim praksama i da zabilježi ili evidentira data objašnjenja; (e da zapečate sve prostorije koje se) koriste u svrhe povezane sa trgovinskom, poslovnom, zanatskom ili profesionalnom djelatnošću dotičnog pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili od strane drugog dotičnog lica, kao i poslovne knjige ili drugu dokumentaciju, za vrijeme trajanja inspekcije i u mjeri koja je neophodna za inspekciju;				
---	--	--	--	--

(f) da zahtjeva od bilo kog predstavnika ili člana osoblja pružaoca dotične veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili od drugog dotičnog lica objašnjenja činjenica ili dokumenata koji se odnose na predmet i svrhu inspekcije i da zabilježi odgovore; (g uputiti pitanja bilo kom takvom) predstavniku ili članu osoblja u vezi sa predmetom i svrhom inspekcije i zabilježi odgovore. 3. Inspekcijski nadzori se mogu sprovoditi uz pomoć revizora ili stručnjaka koje je imenovala Komisija u skladu sa članom 72. stav 2. i koordinatora za digitalne usluge ili drugih nadležnih nacionalnih tijela države članice na čijoj se teritoriji sprovodi inspekcijski nadzor. 4. Ako su tražene poslovne knjige ili druga dokumentacija u vezi sa pružanjem usluge dostavljene nepotpune ili ako su odgovori na pitanja poslata na osnovu stava 2. ovog člana netačni, nepotpuni ili obmanjujući, službena lica i druga lica koja ih prate, a koje je Komisija ovlastila za				
---	--	--	--	--

spровоđenje inspekcije, vrše svoja ovlašćenja uz predstavljanje pismenog ovlašćenja u kojem se navodi predmet i svrha inspekcije i sankcije predviđene članovima 74. i 76. Komisija o planiranoj inspekciji blagovremeno obavještava koordinatora za digitalne usluge u državi članici na čijoj će se teritoriji inspekcija sprovoditi o njenom početku. 5. Tokom inspekcija, službenici i druga lica koja ih prate, a koje je ovlastila Komisija, revizori i stručnjaci koje je imenovala Komisija, kao i koordinatorski organi digitalnih usluga ili drugi nadležni organi države članice na čijoj se teritoriji sprovodi inspekcija, mogu tražiti objašnjenja od pružalaca dotične veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili od drugog dotičnog lica o njihovoj organizaciji, funkcionisanju, IT sistemu, algoritmima, obradi podataka i poslovnom ponašanju i mogu postavljati pitanja njihovom ključnom osoblju. 6. Pružalac usluga veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili bilo koje drugo fizičko ili pravno lice koje je u pitanju				
---	--	--	--	--

dužno je da da saglasnost za inspekciju koju nalaže odluka Komisije. U odluci se navode predmet i svrha inspekcije, određuje datum njenog početka i navode se sankcije predviđene članovima 74 i 76, kao i pravo da Sud pravde Evropske unije preispita odluku. Prije donošenja te odluke, Komisija se konsultuje sa koordinatorom za digitalne usluge države članice na čijoj teritoriji treba da se sprovede inspekcija. 7. Službenici koordinatora za digitalne usluge države članice na čijoj teritoriji treba da se sprovede inspekcijski nadzor i druga lica koja je on ovlastio ili imenovao, na zahtjev tog koordinatora za digitalne usluge ili Komisije, aktivno pomažu službenicima i drugim licima koja ih prate, a koje je ovlastila Komisija, u vezi sa tim inspekcijskim nadzorom. U tu svrhu, oni imaju ovlašćenja navedena u stavu 2. 8. Ako službenici i druga lica koja ih prate, a koje je ovlastila Komisija, utvrde da se pružalac veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili drugo zainteresovano lice protivi inspekciji naloženoj u skladu				
---	--	--	--	--

sa ovim članom, država članica na čijoj teritoriji treba da se izvrši inspekcija, na zahtjev službenika ili drugih lica koja ih prate i u skladu sa nacionalnim pravom države članice, pružiće neophodnu pomoć, uključujući, gdje je to prikladno u skladu sa tim nacionalnim pravom, u obliku prinudnih mjera, koje preduzima nadležni organ za sprovođenje zakona kako bi im se omogućilo da izvrše inspekciju. 9. Ako pomoć iz stava 8 zahtjeva odobrenje nacionalnog sudskog organa u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom odgovarajuće države članice, zahtjev za takvo odobrenje podnosi koordinator za digitalne usluge te države članice na zahtjev službenika i drugih lica koja ih prate, a koje je ovlastila Komisija. Zahtjev za takvo odobrenje može se podnijeti i kao mjera predostrožnosti. 10. Kada je podnjet zahtjev za ovlaštenje iz stava 9, nacionalni sudski organ nadležan za predmetni slučaj provjerava autentičnost odluke Komisije kojom se naređuje inspekcija i provjerava da predviđene prinudne mjere nisu ni proizvoljne ni prekomjerne				
---	--	--	--	--

u odnosu na predmet inspekcije. Prilikom sprovođenja takve provjere, nacionalni sudski organ može zahtijevati detaljna objašnjenja od Komisije, direktno ili preko koordinatora digitalnih usluga dotične države članice, posebno o razlozima zbog kojih Komisija sumnja na povredu ove regulative, o težini sumnjive povrede i o prirodi umiješanosti veoma velikog pružaoca internet platformi, veoma velikog internet pretraživača ili drugog zainteresovanog lica. Međutim, nacionalni sudski organ ne može dovoditi u pitanje neophodnost inspekcije niti zahtijevati informacije iz spisa predmeta Komisije. Zakonitost odluke Komisije preispituje samo Sud pravde Evropske unije.				
Član 70. Privremene mjere 1. U kontekstu postupka koji može dovesti do odluke o nepoštovanju u skladu sa članom 73(1), kada je slučaj hitan zbog rizika od ozbiljne štete za	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

primaoce usluge, Komisija može, odlukom, da uvede privremene mjere protiv dotičnog pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača na osnovu primarnog nalaza o kršenju propisa. 2. Odluka donijeta u skladu sa stavom 1. primjenjuje se na određeno vreme i može se produžiti ako je to potrebno i prikladno.				
Član 71. Obaveze 1. Ako tokom postupka u skladu sa ovim odjeljkom, pružalac veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ponudi da preuzme obaveze kako bi obezbijedio poštovanje relevantnih odredbi ove regulative, Komisija može odlukom utvrditi da su te obaveze obavezujuće za dotičnog pružaoca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača i izjaviti da ne postoje drugi razlozi za preduzimanje mera.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

2. Komisija može, na zahtjev ili po sopstvenoj inicijativi, ponovo otvoriti postupak: (a ako se činjenično stanje na kojem je) odluka zasnovana značajno promijenilo; (b ako pružalac veoma velike internet) platforme ili veoma velikog internet pretraživača o kome je riječ postupka suprotno svojim obavezama; ili (c) ako je odluka zasnovana na nepotpunim, netačnim ili obmanjujućim informacijama koje je pružio pružalac veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili drugo lice navedeno u članu 67(1). 3. Ukoliko Komisija smatra da obaveze koje je ponudio pružalac veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača nisu u stanju da obezbijede efikasnu usklađenost sa relevantnim odredbama ove regulative, ona će odbaciti te obaveze obrazloženom odlukom prilikom zaključivanja postupka.				
---	--	--	--	--

Član 72. Akcije praćenja 1. Radi obavljanja zadataka koji su joj povjereni ovim odjeljkom, Komisija može preduzeti neophodne mjere za praćenje efikasne primjene i poštovanja ove regulative od strane pružaoca veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača. Komisija može zahtijevati od njih da joj omoguće pristup svojim bazama podataka i algoritmima i da daju objašnjenja u vezi sa njima. Takve mjere mogu uključivati nametanje obaveze pružaocu veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača da čuva sva dokumenta koja se smatraju neophodnim za procjenu primjene i poštovanja obaveza prema ovoj regulativi. 2. Akcije iz stava 1 mogu uključivati imenovanje nezavisnih spoljnih stručnjaka i revizora, kao i stručnjaka i revizora iz nadležnih nacionalnih organa, uz saglasnost dotičnog organa,	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

radi pomoći Komisiji u praćenju efikasne primjene i usklađenosti sa relevantnim odredbama ove regulative i sa svojim specifičnim stručnim znanjem ili stručnošću.				
Član 73. Neusklađenost 1. Komisija donosi odluku o nepoštovanju propisa kada utvrdi da dotični pružalac veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ne ispunjava najmanje jedno od sledećeg: (a) relevantne odredbe ove regulative; (b) privremene mjere naložene u skladu sa članom 70; (c) obaveze koje su utvrđene kao obavezujuće u skladu sa članom 71. 2. Prije donošenja odluke u skladu sa stavom 1, Komisija obavještava pružaoca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača o svojim preliminarnim	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

nalazima. U preliminarnim nalazima, Komisija objašnjava mjere koje razmatra da preduzme ili za koje smatra da bi pružalac veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača trebalo da preduzme kako bi efikasno odgovorio na preliminarne nalaze. 3. U odluci donijetoj u skladu sa stavom 1, Komisija zahtjeva od dotičnog pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača da preduzme neophodne mjere kako bi obezbijedio usklađenost sa odlukom donijetom u skladu sa stavom 1 u razumnom roku navedenom u njemu i da pruži informacije o mjerama koje namjerava da preduzme kako bi se uskladio sa tom odlukom. 4. Pružalac usluga veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača o kome je riječ dužan je da Komisiji dostavi opis mjera koje je preduzeo kako bi obezbijedio usklađenost sa odlukom donijetom u skladu sa stavom 1 kada se mjere sprovedu.				
---	--	--	--	--

5. Ako Komisija utvrdi da uslovi iz stava 1 nisu ispunjeni, zaključuje istragu odlukom. Odluka se odmah primjenjuje.				
Član 74. Kazne 1. U odluci iz člana 73, Komisija može izreći pružaocu veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača novčane kazne koje ne prelaze 6% njegovog ukupnog godišnjeg prometa na svjetskom nivou u prethodnoj finansijskoj godini, ako utvrdi da pružalac, namjerno ili nemarno: (a krši relevantne odredbe ove) Regulative; (b ne postupa u skladu sa odlukom) kojom se određuju privremene mjere na osnovu člana 70; ili (c) ne ispuni obavezu utvrđenu kao obavezujuću odlukom u skladu sa članom 71.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

2. Komisija može da donese odluku kojom se izriču novčane kazne koje ne prelaze 1% ukupnog godišnjeg prometa ili svjetskog prometa prethodne finansijske godine pružaocu veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili bilo kom drugom fizičkom ili pravnom licu iz člana 67(1) kada, namjerno ili nemarno: (a pruža netačne, nepotpune ili) obmanjujuće informacije kao odgovor na jednostavan zahtjev ili zahtjev podnijet odlukom u skladu sa članom 67; (b ne odgovore na zahtjev za) informacije izdat odlukom u datom roku; (c) ne ispravi netačne, nepotpune ili obmanjujuće informacije koje je dao zaposleni u roku koji je odredila Komisija ili ne dostavi ili odbije da dostavi potpune informacije; (d ne daju saglasnost za inspekciju u) skladu sa članom 69; (e ne poštuju mjere koje je Komisija) usvojila u skladu sa članom 72; ili				
--	--	--	--	--

(fne ispunjavaju uslove za pristup) dosijeu Komisije u skladu sa članom 79(4). 3. Prije donošenja odluke na osnovu stava 2. ovog člana, Komisija obaveštava relevantnog pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili drugo lice iz člana 67. stav 1. o svojim preliminarnim nalazima. 4. Prilikom određivanja visine novčane kazne, Komisija uzima u obzir prirodu, težinu, trajanje i ponavljanje prekršaja i, u slučaju novčanih kazni izrečenih na osnovu stava 2, odugovlačenje postupka uzrokovano prekršajem.				
Član 75. Pojačan nadzor nad korektivnim mjerama kao odgovor na kršenje obaveza navedenih u Poglavlju III, Odjeljku 5. 1. Prilikom donošenja odluke u skladu sa članom 73 u vezi sa kršenjem bilo koje odredbe Poglavlja III, Odjeljka 5 od	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

strane pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača, Komisija će primijeniti poboljšani sistem praćenja utvrđen u ovom članu. Pritom će u najvećoj mjeri uzeti u obzir sva mišljenja Odbora u skladu sa ovim članom.

2. U odluci iz člana 73, Komisija zahtjeva od dotičnog pružaoca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača da, u razumnom roku navedenom u odluci, sastavi akcioni plan kojim se navode neophodne mjere dovoljne za okončanje ili otklanjanje povrede i da ga dostavi koordinatorima digitalnih usluga, Komisiji i Odboru. Te mjere uključuju obavezu sprovođenja nezavisne revizije u skladu sa članom 37(3) i (4) sprovođenja ostalih mjera, navodeći identitet revizora i metodologiju, vremenski okvir i naknadne mjere nakon revizije. Mjere mogu takođe uključivati, gdje je to prikladno, obavezu učešća u relevantnom kodeksu ponašanja kako je predviđeno članom 45.

3. U roku od mjesec dana od prijema akcionog plana, Odbor će dostaviti

svoje mišljenje o akcionom planu Komisiji. U roku od mjesec dana od prijema tog mišljenja, Komisija će odlučiti da li su mjere navedene u akcionom planu dovoljne da se okonča ili otkloni povreda i odrediće razuman rok za njegovo sprovođenje. Ta odluka će uzeti u obzir svaku obavezu poštovanja relevantnih kodeksa ponašanja. Komisija će zatim pratiti sprovođenje akcionog plana. U tom cilju, pružalac dotične veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača će podnijeti Komisiji izvještaj o reviziji bez nepotrebnog odlaganja nakon što postane dostupan i redovno će obavještavati Komisiju o koracima preduzetim za sprovođenje akcionog plana. Komisija može, ako je potrebno za takvo praćenje, zatražiti od pružaoca dotične veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača da pruži dodatne informacije u razumnom roku koji će odrediti Komisija. Komisija obavještava Odbor i koordinateure za digitalne usluge o				
--	--	--	--	--

sprovođenju akcionog plana i njegovom praćenju. 4. Komisija može preduzeti neophodne mjere u skladu sa ovom regulativom, posebno članom 76(1)(e) i članom 82(1), ako: (a pružalac veoma velike internet) platforme ili veoma velikog internet pretraživača ne dostavi akcioni plan, izvještaj o reviziji, potrebna ažuriranja ili dodatne informacije tražene u važećem roku; (b Komisija odbacuje predloženi akcioni) plan jer smatra da mjere utvrđene u njemu nisu dovoljne da se okonča ili ispravi kršenje; ili (c)Na osnovu izvještaja o reviziji, svih dostavljenih ažuriranja ili dodatnih informacija ili drugih relevantnih informacija koje su joj dostupne, Komisija smatra da sprovođenje akcionog plana nije dovoljno da se okonča ili ispravi prekršaj.				
Član 76. Periodične kazne	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

1. Komisija može, odlukom, izreći pružaocu veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili drugom licu iz člana 67(1), zavisno od slučaja, periodične kazne koje ne prelaze 5% prosječnog dnevnog prihoda ili svjetskog godišnjeg prometa u prethodnoj finansijskoj godini dnevno, počev od datuma navedenog u toj odluci, kako bi ih primorala da: (a pruže tačne i potpune informacije) kao odgovor na odluku kojom se zahtjevaju informacije u skladu sa članom 67; (b daju saglasnost za inspekciju) naloženu odlukom u skladu sa članom 69; (c)poštuju odluku o privremenim mjerama na osnovu člana 70. stav 1; (d ispunjavaju obaveze koje su pravno) obavezujuće prema odluci donijetoj u skladu sa članom 71(1); (e postupaju u skladu sa odlukom) donijetom na osnovu člana 73(1), uključujući, gdje je to primjenljivo, zahtjeve koje ona sadrži u vezi sa akcionim planom iz člana 75.				
---	--	--	--	--

2. Ako pružalac veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili drugo lice navedeno u članu 67(1) ispuni obavezu za koju je periodična kazna bila namijenjena, Komisija može odrediti konačan iznos periodične kazne koji je niži od iznosa na osnovu prvobitne odluke.				
Član 77. Rok zastarjelosti za izricanje sankcija 1. Na ovlašćenja data Komisiji u članovima 74 i 76 primjenjuje se rok zastarjelosti od pet godina. 2. Zastarelost počinje da teče od dana kada je prekršaj izvršen. Međutim, u slučaju kontinuiranog ili ponovljenog prekršaja, rok počinje da teče od dana prestanka prekršaja. 3. Svaka radnja koju preduzme Komisija ili koordinator digitalnih usluga u svrhu istrage ili postupka u vezi sa povredom prekida rok zastarjelosti za izricanje novčanih kazni ili periodičnih	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

kazni. Radnje koje prekidaju rok zastarjelosti uključuju, posebno: (a zahtjeve za informacije od Komisije ili) koordinatora digitalnih usluga; (b) inspekcije; (c) Pokretanje postupka od strane Komisije u skladu sa članom 66. stav 1. 4. Nakon svakog prekida, rok zastarjelosti počinje iznova da teče. Međutim, rok zastarjelosti za izricanje novčanih kazni ili periodičnih kazni ističe najkasnije na dan kada je protekao period jednak dvostrukom roku zastarjelosti tokom kojeg Komisija nije izrekla novčanu kaznu ili periodičnu kaznu. Taj rok se produžava za period tokom kojeg je rok zastarjelosti bio suspendovan u skladu sa stavom 5. 5. Zastarjelost izricanja novčanih kazni ili periodičnih kazni se obustavlja dok se odluka Komisije čeka pred Sudom pravde Evropske unije.				
--	--	--	--	--

Član 78. Zastarjelost izvršenja sankcija 1. Ovlašćenje Komisije da sprovodi odluke donijete u skladu sa članovima 74 i 76 zastarijeva u roku od pet godina. 2. Rok počinje da teče od dana pravosnažnosti odluke. 3. Zastarjelost izvršenja sankcija prestaje: (a obavještenjem o odluci o izmjeni) prvobitno utvrđenog iznosa novčane kazne ili periodične kazne ili o odbijanju zahtjeva za izmjenu; (b bilo kojom akcijom Komisije ili države) članice na zahtjev Komisije sa ciljem prinudne naplate novčanih kazni ili periodičnih kazni. 4. Nakon svakog prekida, rok zastarjelosti počinje da teče iznova. 5. Zastarjelost izvršenja sankcija obustavlja se tokom: (a trajanja roka plaćanja;	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		
---	----------------------------------	---------------------------------------	--	--

(b obustava izvršenja plaćanja na) osnovu odluke Suda Evropske unije ili odluke nacionalnog suda.				
Član 79 . Pravo na saslušanje i pravo na uvid u spise 1. Prije donošenja odluke u skladu sa članom 73(1), članom 74 ili članom 76, Komisija će pružiti dotičnom pružaocu veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili drugom licu navedenom u članu 67(1) priliku da bude saslušano o: (a preliminarim nalazima Komisije,) između ostalog, o svim pitanjima na koja je Komisija iznijela prigovore; i (b o mjerama koje Komisija namjerava) da preduzme s obzirom na preliminarne nalaze navedene u tački (a). 2. Pružalac usluga veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili drugo lice navedeno u članu 67(1) može podnijeti svoje zapažanje o preliminarim nalazima Komisije u razumnom roku	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

koji je Komisija odredila u svojim preliminarnim nalazima, a koji ne smije biti kraći od 14 dana. 3. Komisija će svoje odluke zasnivati isključivo na prigovorima o kojima su stranke mogle da se izjasne. 4. Postupak će u potpunosti poštovati prava stranaka na odbranu. Stranke imaju pravo pristupa dosijeu Komisije u skladu sa uslovima dogovorenog otkrivanja, podložno legitimnom interesu pružaoca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača ili drugog lica navedenog u članu 52(1) za zaštitu njihovih poslovnih tajni. U slučaju neslaganja između stranaka, Komisija je ovlašćena da donosi odluke kojima se utvrđuju uslovi takvog otkrivanja. Pravo pristupa dosijeu Komisije ne odnosi se na povjerljive informacije i interne dokumente Komisije, Odbora, koordinatora digitalnih usluga, drugih nadležnih organa ili drugih javnih tijela država članica. Posebno, pravo pristupa se ne odnosi na prepisku između Komisije i tih tijela. Odredbe ovog stava ne sprječavaju Komisiju da				
--	--	--	--	--

otkriva i koristi informacije neophodne za dokazivanje povrede. 5. Informacije prikupljene u skladu sa članovima 67, 68 i 69 koriste se samo u svrhu ove regulative. Član 80. Objavljivanje odluka 1. Komisija objavljuje odluke koje donosi na osnovu člana 70. stav 1, člana 71. stav 1 i članova 73. do 76. Ova saopštenja sadrže imena stranaka u postupku, bitne elemente iz sadržaja odluke i sankcije, ako su izrečene. 2. Objavljivanje mora uzeti u obzir prava i legitimne interese pružalaca veoma velike internet platforme ili veoma velikog internet pretraživača, bilo kog drugog lica navedenog u članu 67(1) i bilo kojih trećih lica u zaštiti njihovih poverljivih informacija.				
Član 81.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

Postupak preispitivanja pred Sudom pravde Evropske unije U skladu sa članom 261 UFEU, Sud pravde Evropske unije ima neograničenu nadležnost da preispituje odluke kojima je Komisija izrekla novčane kazne ili periodične kazne. Sud može poništiti, smanjiti ili povećati izrečenu novčanu kaznu ili periodičnu kaznu.				
Član 82 . Zahtjevi za ograničavanje pristupa i saradnja sa nacionalnim sudovima 1. Kada su sva ovlašćenja za okončanje kršenja ove regulative u skladu sa ovim odjeljkom iscrpljena i kada se kršenje nastavlja i uzrokuje ozbiljnu štetu koja se ne može izbjeći korišćenjem drugih ovlašćenja dostupnih u skladu sa pravom Unije ili nacionalnim pravom, Komisija može zahtjevati od koordinatora digitalnih usluga u državi članici u kojoj je registrovan pružalac dotične veoma velike internet platforme	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

ili veoma velikog internet pretraživača da postupa u skladu sa članom 51(3). Prije nego što pošalje takav zahtjev koordinatoru digitalnih usluga, Komisija će pozvati zainteresovane strane da dostave pisane primjedbe u roku koji ne može biti kraći od 14 radnih dana, opisujući mjere koje namjerava da zahtjeva i navodeći primaoca ili primaoce na koje će se one primjenjivati. 2. Kada je to potrebno za dosljednu primjenu ove regulative, Komisija može, na sopstvenu inicijativu, podnijeti pisane primjedbe nadležnom sudskom organu iz člana 51(3). Takođe može dati usmene primjedbe uz dozvolu nadležnog sudskog organa. Isključivo u svrhu pripreme svojih zapažanja, Komisija može zatražiti od sudskog organa da joj dostavi ili osigura dostavljanje svih dokumenata potrebnih za ispitivanje slučaja. 3. Kada nacionalni sud odlučuje o pitanju koje je već predmet odluke koju je donijela Komisija u skladu sa ovom regulativom, taj nacionalni sud će se uzdržati od donošenja bilo kakve odluke				
--	--	--	--	--

koja je suprotna toj odluci Komisije. Nacionalni sudovi će se takođe uzdržati od donošenja bilo kakve odluke koja bi mogla biti suprotna odluci koju Komisija razmatra u postupku pokrenutom na osnovu ove regulative. U tu svrhu, nacionalni sud može procijeniti da li je potrebno obustaviti postupak. Ovo ne utiče na član 267 UFEU.				
Član 83. Sprovodbeni akti koji se odnose na intervenciju Komisije U vezi sa intervencijom Komisije obuhvaćenom ovim odjeljkom, Komisija može da usvoji sprovedbene akte o praktičnim rješenjima za: (a) postupke u skladu sa članovima 69 i 72; (b) saslušanja predviđena članom 79; (dogovoreno otkrivanje informacija predviđeno članom 79.)	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

Prije usvajanja bilo koje mjere u skladu sa prvim stavom ovog člana, Komisija objavljuje nacrt te mjere i poziva sve zainteresovane strane da dostave svoje primjedbe u roku navedenom u nacrtu, koji ne može biti kraći od jednog mjeseca. Ti implementacioni akti se usvajaju u skladu sa savjetodavnim postupkom iz člana 88.				
ODJELJAK 5. <i>Odredbe o zajedničkom nastupu</i> Član 84. Čuvanje poslovne tajne Bez uticaja na razmjenu i korišćenje informacija u skladu sa ovim poglavljem, Komisija, Odbor, nadležni organi država članica i njihovi službenici, zaposleni i druga lica koja rade pod njihovim nadzorom, kao i sva druga uključena fizička ili pravna lica, uključujući revizore i stručnjake imenovane u skladu sa članom 72(2), ne smiju otkrivati informacije koje su	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

stekli ili razmijenili u skladu sa ovom regulativom, a koje su pokrivene obavezom profesionalne tajne.				
Član 85. Sistem razmjene informacija 1. Komisija uspostavlja i održava pouzdan i bezbjedan sistem razmjene informacija koji omogućava komunikaciju između koordinatora digitalnih usluga, Komisije i Odbora. Drugim nadležnim organima može se odobriti pristup tom sistemu kada je to potrebno za obavljanje zadataka koji su im dodijeljeni u skladu sa ovom regulativom. 2. Koordinator digitalnih usluga, Komisija i Odbor koriste sistem za razmjenu informacija za svu komunikaciju u skladu sa ovom regulativom. 3. Komisija će usvojiti implementacione akte kojima se utvrđuju praktična i operativna rješenja za funkcionisanje sistema za razmjenu informacija i	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

njegovu interoperabilnost sa drugim relevantnim sistemima. Ti implementacioni akti se usvajaju u skladu sa savjetodavnim postupkom iz člana 88.				
Član 86. Zastupanje 1. Bez uticaja na Direktivu (EU) 2020/1828 ili bilo koji drugi oblik zastupanja prema nacionalnom pravu, primaoci usluga posredovanja imaju barem pravo da ovlaste tijelo, organizaciju ili udruženje da u njihovo ime vrši prava koja su im data ovom regulativom, pod uslovom da to tijelo, organizacija ili udruženje ispunjava sve sledeće uslove: (a) posluju na neprofitnoj osnovi; (b) su propisno osnovani u skladu sa) zakonom države članice; (c) njihovi zakonski ciljevi uključuju legitimni interes za obezbjeđivanje poštovanja ove regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

2. Pružaoci internet platformi preduzimaju neophodne tehničke i organizacione mjere kako bi osigurali da se žalbe koje podnesu tijela, organizacije ili udruženja iz stava 1. ovog člana u ime primalaca usluge putem mehanizama iz člana 20. stav 1. obrađuju i odlučuju po prioritetu i bez nepotrebnog odlaganja.				
ODJELJAK 6. <i>Delegirani i sprovedbeni akti</i> Član 87. Izvršavanje delegiranja ovlašćenja 1. Ovlašćenje za usvajanje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uslovima utvrđenim u ovom članu. 2. Ovlašćenje za usvajanje delegiranih akata iz članova 24, 33, 37, 40 i 43 dodjeljuje se Komisiji na period od pet godina, počev od 16. novembra 2022. godine. Komisija sastavlja izvještaj o delegiranju ovlašćenja najkasnije devet	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

mjeseci prije isteka petogodišnjeg perioda. Delegiranje ovlašćenja se prećutno produžava za periode identičnog trajanja, osim ako se Evropski parlament ili Savjet ne usprotive takvom produženju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog perioda. 3. Delegiranje ovlašćenja navedeno u članovima 24, 33, 37, 40 i 43 može se opozvati u bilo kom trenutku od strane Evropskog parlamenta ili Savjeta. Odluka o opozivu prestaje delegiranje ovlašćenja navedeno u toj odluci. Odluka o opozivu stupa na snagu narednog dana od objavljivanja odluke u <i>Službenom listu Evropske unije</i> ili na kasniji datum naveden u njemu. Ona ne utiče na važnost bilo kojih delegiranih akata koji su već na snazi. 4. Prije usvajanja delegiranog akta, Komisija se konsultuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu sa principima utvrđenim u Međuinstitucionalnom sporazumu o boljoj izradi zakona od 13. aprila 2016. godine.				
---	--	--	--	--

5. Čim usvoji delegirani akt, Komisija će o tome istovremeno obavijestiti Evropski parlament i Savjet.

6. Delegirani akt usvojen u skladu sa članovima 24, 33, 37, 40 i 43 stupa na snagu samo ako ni Evropski parlament ni Savjet nisu izrazili prigovor u roku od tri mjeseca od obavještenja Evropskog parlamenta i Savjeta o tom aktu ili ako su, prije isteka tog roka, Evropski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće staviti prigovor. Taj rok se produžava za tri mjeseca na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta.

Član 88.

Postupak Odbora

1. Komisiji pomaže odbor („Odbor za digitalne usluge“). Taj odbor je odbor u smislu Regulative (EU) br. 182/2011.

2. Prilikom pozivanja na ovaj stav primjenjuje se član 4 Regulative (EU) br. 182/2011.

POGLAVLJE V. ZAVRŠNE ODREDBE Član 89. Izmjene Direktive 2000/31/EZ 1. Članovi 12 do 15 Direktive 2000/31/EZ se brišu. 2. Pozivanja na članove 12 do 15 Direktive 2000/31/EZ smatraju se pozivanjima na članove 4, 5, 6 i 8 ove regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		
Član 90. Izmjena Direktive (EU) 2020/1828 U Prilogu I Direktive (EU) 2020/1828 dodaje se sljedeća tačka: „(Regulatora (EU) 2022/2065 68) Evropskog parlamenta i Savjeta od “ 19. oktobra 2022. godine o jedinstvenom digitalnom tržištu usluga i o izmjeni Direktive 2000/31/EZ (Akt o digitalnim	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

uslugama) (<u>SL L 277, 27.10.2022,</u> <u>str. 1</u>).				
Član 91 . Preispitivanje 1. Do 18. februara 2027. godine, Komisija će sprovesti procjenu mogućeg uticaja ove regulative na razvoj i ekonomski rast malih i srednjih preduzeća i o tome će izvijestiti Evropski parlament, Savjet i Evropski ekonomski i socijalni Odbor. Do 17. novembra 2025. godine, Komisija će sprovesti evaluaciju i podnijeti izvještaj Evropskom parlamentu, Savjetu i Evropskom ekonomskom i socijalnom Odboru o: (a primjeni člana 33, uključujući obim) pružalaca usluga posredovanja obuhvaćenih obavezama utvrđenim u Poglavlju III, Odjeljku 5 ove regulative; (b odnosu ove regulative sa drugim) pravnim aktima, posebno aktima navedenim u članu 2(3) i (4) 2. Do 17. novembra 2027. godine i svakih pet godina nakon toga, Komisija	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

će sprovesti evaluaciju ove regulative i podnijeti izvještaj Evropskom parlamentu, Savjetu i Evropskom ekonomskom i socijalnom Odboru. Taj izvještaj će posebno obuhvatiti sledeće: (a) primjena stava 1, drugog podstava, tačaka (a) i (b); (b) doprinos ove Regulative produbljivanju i efikasnom funkcionisanju unutrašnjeg tržišta usluga posredovanja, posebno u pogledu prekograničnog pružanja digitalnih usluga; (c) primjena članova 13, 16, 20, 21, 45 i 46; (d) obaveza za mala i mikro preduzeća; (e) efikasnost mehanizama nadzora i sprovođenja; (f) uticaj na poštovanje prava na slobodu izražavanja i informisanja. 3. Izvještaj naveden u stavovima 1 i 2 će, gdje je to prikladno, biti praćen predlogom za izmjenu ove regulative.				
---	--	--	--	--

4. Komisija će takođe procijeniti i izvještavati o godišnjim izvještajima o svojim aktivnostima koje su koordinatori digitalnih usluga podnijeli Komisiji i Odboru u skladu sa članom 55(1) u izvještaju navedenom u stavu 2 ovog člana. 5. Za potrebe stava 2, države članice i Odbor će slati informacije na zahtjev Komisije. 6. Prilikom sprovođenja evaluacija iz stava 2, Komisija će uzeti u obzir stavove i zaključke Evropskog parlamenta, Savjeta i drugih relevantnih tijela ili izvora i obratiće posebnu pažnju na mala i srednja preduzeća i situaciju novih učesnika. 7. Do 18. februara 2027. godine, Komisija će, nakon konsultacija sa Odborom, procijeniti funkcionisanje Odbora i primenu člana 43 i o tome izvestiti Evropski parlament, Savjet i Evropski ekonomski i socijalni odbor, uzimajući u obzir prve godine primjene Regulative. Na osnovu zaključaka i mišljenja Odbora, koji će se u najvećoj mjeri uzeti u obzir, tom izvještaju će, ako je potrebno, biti priložen predlog za				
--	--	--	--	--

izmjenu ove Regulative u pogledu strukture Odbora.				
Član 92. Ranija prijava za pružaoce veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača Ova regulativa se primjenjuje na pružaoce veoma velikih internet platformi i veoma velikih internet pretraživača određenih u skladu sa članom 33(4) četiri mjeseca nakon obavještenja iz člana 33(6) dotičnog pružaoca, ako je taj datum raniji od 17. februara 2024. godine.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		
Član 93. Stupanje na snagu i primena 1. Ova regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u <i>Službenom listu Evropske unije</i>.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno za ovaj propis		

2. Ova regulativa se primjenjuje od 17. februara 2024. godine. Međutim, član 24(2), (3) i (6), član 33(3) do (6), član 37(7), član 40(13), član 43 i Poglavlje IV, odjeljci 4, 5 i 6 primjenjivaće se od 16. novembra 2022. godine. Ova regulativa je obavezujuća u cjelini i direktno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Strazburu, 19. oktobra 2022. godine.				
---	--	--	--	--

**ZAKON
O OPŠTOJ BEZBJEDNOSTI PROIZVODA**

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se bitna pravila o bezbjednosti proizvoda koji se stavljaju na tržište ili isporučuju na tržištu i druga pitanja od značaja za bezbjednost tih proizvoda u cilju poboljšanja funkcionisanja tržišta uz obezbjeđivanje visokog nivoa zaštite potrošača.

Usklađivanje sa propisima Evropske unije

Član 2

Ovaj zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa:

- Regulativom (EU) 2023/988 Evropskog parlamenta i Savjeta od 10. maja 2023. godine o opštoj bezbjednosti proizvoda, o izmjenama i dopunama Regulative (EU) 1025/2012 i Direktive (EU) 2020/1828, kao i o prestanku važenja Direktive 2001/95/EZ i Direktive 87/357/EEZ (u daljem tekstu: Regulativa (EU) 2023/988), i
- Regulativom (EU) 2022/2065 o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ (u daljem tekstu: Regulativa (EU) 2022/2065).

Područje primjene

Član 3

(1) Ovaj zakon primjenjuje se na proizvode koji se stavljaju na tržište ili isporučuju na tržištu za koje zahtjevi bezbjednosti nijesu uređeni posebnim zakonima.

(2) Kad se na proizvode primjenjuju posebni zahtjevi bezbjednosti utvrđeni posebnim zakonom, ovaj zakon primjenjuje se samo na one aspekte i rizike ili kategorije rizika koji nijesu obuhvaćeni tim zahtjevima.

(3) Na proizvode na koje se primjenjuju posebni zahtjevi bezbjednosti utvrđeni posebnim zakonom ne primjenjuju se:

1) odredbe čl. 8 do 11 ovog zakona ako se radi o rizicima ili kategorijama rizika obuhvaćenim posebnim zakonom;

2) odredbe čl. 12 do 23 i čl. 41 i 43 ovog zakona.

(4) Ovaj zakon ne primjenjuje se na:

1) lijekove za humanu upotrebu ili upotrebu u veterinarstvu;

2) hranu;

3) hranu za životinje;

4) žive biljke i životinje, genetički modifikovane organizme i genetički modifikovane mikroorganizme u zatvorenom sistemu, kao i na proizvode od biljaka i životinja koji su neposredno povezani sa njihovom budućom reprodukcijom;

5) nusproizvode životinjskog porijekla i proizvode dobijene od njih;

6) sredstva za zaštitu bilja;

7) opremu kojom se potrošači voze ili putuju kad tom opremom neposredno upravlja pružalac usluga u kontekstu usluge prevoza pružene potrošačima, a kojom ne upravljaju sami potrošači;

8) vazduhoplove koji predstavljaju nizak rizik za bezbjednost vazdušnog saobraćaja u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj;

9) antikvitete.

(5) Ovaj zakon primjenjuje se na proizvode koji se stavljaju na tržište ili isporučuju na tržištu, bez obzira na to da li su novi, korišćeni, popravljeni ili prepravljeni.

(6) Ovaj zakon ne primjenjuje se na proizvode koje prije upotrebe treba popraviti ili prepraviti kad se ti proizvodi stavljaju na tržište ili isporučuju na tržištu, a jasno su označeni kao takvi.

(7) Odredbe ovog zakona koje se odnose na pitanja zaštite potrošača ne isključuju primjenu drugih propisa kojima se uređuje zaštita potrošača.

Načelo predostrožnosti

Član 4

Sprovođenje ovog zakona zasniva se na načelu predostrožnosti u smislu zakona kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu.

Prodaja proizvoda na daljinu

Član 5

(1) Proizvodi koji se nude na prodaju na internetu ili putem drugih sredstava prodaje na daljinu smatraju se isporučenim na tržištu ako je ponuda usmjerena na potrošače u Crnoj Gori.

(2) Ponuda za prodaju smatra se usmjerenom na potrošače u Crnoj Gori ako isporučilac koji nudi proizvod na bilo koji način usmjerava svoje aktivnosti na Crnu Goru.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 6

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 7

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) **proizvod** je svaki predmet, bez obzira na to da li je međusobno povezan sa drugim predmetima ili ne, isporučen ili stavljen na raspolaganje, uz naknadu ili bez nje, uključujući i u kontekstu pružanja usluge, koji je namijenjen potrošačima ili za koji je vjerovatno da će ga, u razumno predvidljivim uslovima, potrošači koristiti čak i ako im nije namijenjen;

2) **bezbjedan proizvod** je svaki proizvod koji u uobičajenim ili razumno predvidljivim uslovima upotrebe, uključujući stvarno trajanje upotrebe, ne predstavlja nikakav rizik ili samo minimalne rizike kompatibilne sa upotrebom proizvoda, koji se smatra prihvatljivim i usaglašenim sa visokim nivoom zaštite zdravlja i bezbjednosti potrošača;

3) **opasan proizvod** je svaki proizvod koji nije bezbjedan proizvod;

4) **rizik** je kombinacija vjerovatnoće pojave opasnosti koja izaziva štetu i stepena ozbiljnosti te štete;

5) **ozbiljan rizik** je rizik za koji se, na osnovu procjene rizika i uzimajući u obzir uobičajenu i predvidljivu upotrebu proizvoda, smatra da zahtijeva brzu intervenciju organa nadležnih za nadzor na tržištu, uključujući slučajeve u kojima dejstva rizika nijesu trenutna;

6) **isporuka na tržištu** je svako činjenje dostupnim proizvoda na tržištu Crne Gore radi distribucije, potrošnje ili upotrebe u okviru obavljanja privredne djelatnosti, sa ili bez naknade;

7) **stavljanje na tržište** je prva isporuka proizvoda na tržište Crne Gore;

8) **proizvođač** je svako pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koje izrađuje proizvod ili za koje se proizvod projektuje ili izrađuje i koje taj proizvod stavlja na tržište pod svojim poslovnim imenom, odnosno nazivom ili žigom;

9) **zastupnik** je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, koje ima pisano ovlaštenje proizvođača da u njegovo ime preduzima određene radnje u vezi sa isporukom proizvoda na tržištu, u skladu sa ovim zakonom ili posebnim propisima;

10) **uvoznik** je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, koji stavlja na tržište proizvod iz drugih država;

11) **distributer** je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, koji je uključen u lanac isporuke, a nije proizvođač ili uvoznik;

12) **pružalac usluga sprovođenja narudžbina** je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koji u okviru obavljanja privredne djelatnosti nudi najmanje dvije od sljedećih usluga: skladištenje, pakovanje, adresiranje i slanje proizvoda koji nijesu u njegovoj svojini, isključujući poštanske usluge prijema, sortiranja, transporta i distribucije poštanskih pošiljaka, usluge dostavljanja paketa, kao i druge poštanske usluge koje se vrše u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge i zakonom kojim se uređuju usluge prevoza tereta;

13) **isporučilac** je proizvođač, zastupnik, uvoznik, distributer, pružalac usluge sprovođenja narudžbina ili bilo koje drugo pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koji podliježe obavezama povezanim sa proizvodnjom proizvoda, njihovom isporukom na tržištu ili puštanjem u rad u skladu sa posebnim propisima;

14) **pružalac usluga internet tržišta** je pružalac usluga posredovanja koji koristi internet interfejs koji potrošačima omogućava zaključenje ugovora na daljinu sa trgovcima radi prodaje proizvoda;

15) **internet interfejs** je svaki kompjuterski program, uključujući internet stranicu, dio internet stranice ili aplikaciju, uključujući mobilne aplikacije;

16) **ugovor na daljinu** je svaki ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluge bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača na istom mjestu, pri čemu se do trenutka zaključenja ugovora i za zaključenje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu;

17) **potrošač** je svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu van svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti;

18) **trgovac** je svako fizičko, odnosno pravno lice u privatnom ili državnom vlasništvu koje, samostalno ili preko drugog lica koje nastupa u njegovo ime ili za njegov račun, zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti;

19) **evropski standard** je standard koji je donijela evropska organizacija za standardizaciju;

20) **međunarodni standard** je standard koji je donijela međunarodna organizacija za standardizaciju;

21) **nacionalni standard** je standard koji je donijelo nacionalno tijelo za standardizaciju;

22) **crnogorski standard** je standard koji je donijelo nacionalno tijelo za standardizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: MEST standard);

23) **evropske organizacije za standardizaciju** su:

- Evropski komitet za standardizaciju (CEN),
- Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC),
- Evropski institut za standarde iz oblasti telekomunikacija (ETSI);

24) **nadzor na tržištu** obuhvata aktivnosti koje sprovode i mjere koje preduzimaju nadležne inspekcije kako bi obezbijedile da su proizvodi na tržištu usklađeni sa zahtjevima utvrđenim u ovom zakonu;

25) **nadležna inspekcija** je inspekcija nadležna za nadzor proizvoda na tržištu;

26) **opoziv** je svaka mjera čiji je cilj da se postigne povraćaj proizvoda koji je već stavljen na raspolaganje potrošaču;

27) **povlačenje** je svaka mjera čiji je cilj sprečavanje da proizvod u lancu snabdijevanja bude isporučen na tržištu;

28) **zakonodavstvo Evropske unije o usklađivanju** je zakonodavstvo Unije navedeno u Prilogu I Regulative (EU) 2019/1020 Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. juna 2019. godine o nadzoru na tržištu i usaglašenosti proizvoda i o izmjenama i dopunama Direktive 2004/42/EZ i Regulativa (EZ) 765/2008 i (EU) 305/2011 (u daljem tekstu: Regulativa (EU) 2019/1020), kao i svako drugo zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uslovi za stavljanje proizvoda na tržište;

29) **antikviteti** su proizvodi, kao što su kolekcionarski predmeti ili umjetnička djela, za koje potrošači ne mogu razumno očekivati da ispunjavaju najsavremenije bezbjednosne standarde;

30) **sistem sljedljivosti** je sistem koji se sastoji od prikupljanja i čuvanja podataka, uključujući elektronskim putem, kojim se omogućava identifikacija proizvoda, njegovih sastavnih dijelova ili isporučilaca uključenih u lanac nabavke, kao i od načina prikazivanja i omogućavanja pristupa tim podacima, uključujući stavljanje nosača podataka na proizvod, njegovo pakovanje ili u prateće dokumente;

31) **bezbjednosno upozorenje** je upozorenje isporučioaca koje se pruža ako je potrošačima potrebno skrenuti pažnju na određene informacije kako bi se obezbijedila bezbjedna upotreba proizvoda.

II. ZAHTJEVI BEZBJEDNOSTI

Opšti zahtjev bezbjednosti

Član 8

Isporučioci su dužni da stavljaju na tržište ili isporučuju na tržištu isključivo bezbjedne proizvode (opšti zahtjev bezbjednosti).

Procjena bezbjednosti proizvoda

Član 9

(1) Prilikom procjene da li je proizvod bezbjedan naročito se uzimaju u obzir:

1) karakteristike proizvoda, uključujući njegov dizajn, tehnička svojstva, sastav, pakovanje, uputstva za sastavljanje i, po potrebi, za ugradnju, upotrebu i održavanje;

2) uticaj na druge proizvode kad se razumno može predvidjeti da će se proizvod koristiti sa drugim proizvodima, uključujući međusobno povezivanje tih proizvoda;

3) uticaj koji bi drugi proizvodi mogli imati na proizvod koji se procjenjuje, kad se razumno može predvidjeti da će se drugi proizvodi koristiti sa tim proizvodom, uključujući uticaj neugrađenih proizvoda koji su namijenjeni određivanju, promjeni ili upotpunjavanju načina na koji proizvod koji se ocjenjuje radi, koji se moraju uzeti u obzir prilikom procjene bezbjednosti proizvoda koji se procjenjuje;

4) predstavljanje proizvoda, označavanje, uključujući označavanje odgovarajućeg uzrasta za djecu, sva upozorenja i uputstva za njegovu bezbjednu upotrebu i odlaganje, kao i sve druge oznake ili informacije o proizvodu;

5) kategorije potrošača koji koriste proizvod, naročito procjenjivanjem rizika za posebno osjetljive grupe potrošača kao što su djeca, starija lica i lica sa invaliditetom, kao i uticaj razlika po osnovu pola na zdravlje i bezbjednost;

6) izgled proizvoda u slučaju da je vjerovatno da će navesti potrošače da ga koriste na način drugačiji od onog za koji je dizajniran, a naročito:

- kad je proizvod, iako nije prehrambeni proizvod, sličan prehrambenom proizvodu i vjerovatno će se zbog svog oblika, mirisa, boje, izgleda, pakovanja, označavanja, zapremine, veličine ili drugih karakteristika zamijeniti za prehrambeni proizvod, zbog čega bi ga potrošači, posebno djeca, mogli staviti u usta, sisati ili progutati;

- kad je vjerovatno da će proizvod koristiti djeca, iako nije dizajniran ni namijenjen da ga koriste djeca, ili taj proizvod zbog svojeg dizajna, pakovanja ili karakteristika liči na predmet koji se obično smatra privlačnim ili namijenjenim djeci;

7) kad to zahtijeva priroda proizvoda, odgovarajuće sajberbezbjednosne karakteristike neophodne za zaštitu proizvoda od spoljnih uticaja, uključujući zlonamjerne treće strane, kad bi takav uticaj mogao imati uticaja na bezbjednost proizvoda, uključujući mogući gubitak međusobne povezanosti;

8) razvoj funkcionalnosti proizvoda u pogledu učenja i predviđanja, kad to zahtijeva priroda proizvoda.

(2) Mogućnost postizanja višeg nivoa bezbjednosti ili raspoloživost drugih proizvoda koji su nižeg stepena rizika ne može biti razlog da se određeni proizvod smatra opasnim.

Pretpostavka usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti

Član 10

(1) Pretpostavlja se da je proizvod usaglašen sa opštim zahtjevom bezbjednosti ako je:

1) usaglašen sa relevantnim MEST standardima čija je lista objavljena u „Službenom listu Crne Gore“ i koji preuzimaju evropske standarde sa liste standarda objavljene u „Službenom listu Evropske unije“, kao podrška pretpostavljenom opštem zahtjevu bezbjednosti u pogledu rizika i kategorija rizika obuhvaćenih tim standardima; ili

2) u slučaju da ne postoje MEST standardi iz tačke 1 ovog stava, usaglašen sa nacionalnim zahtjevima, u pogledu rizika i kategorija rizika obuhvaćenih zahtjevima zaštite zdravlja i bezbjednosti, utvrđenim propisima Crne Gore, pod uslovom da su ti propisi u skladu sa pravom Evropske unije, naročito čl. 34 i 36 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

(2) Listu MEST standarda iz stava 1 tačka 1 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove standardizacije i objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“.

(3) Pretpostavka usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti iz stava 1 ovog člana ne sprečava nadležnu inspekciju da preduzme mjere u skladu sa članom 43 ovog zakona.

Dodatni elementi za procjenu bezbjednosti proizvoda

Član 11

(1) U slučaju iz člana 9 ovog zakona, kao i u slučaju kad se ne primjenjuje pretpostavka usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti iz člana 10 ovog zakona, prilikom procjene bezbjednosti proizvoda u obzir se naročito uzimaju sljedeći elementi ako su dostupni:

1) evropski standardi, osim onih za koja su upućivanja objavljena u „Službenom listu Evropske unije“ za potrebe opšte bezbjednosti proizvoda;

2) međunarodni standardi;

3) međunarodni sporazumi;

4) dobrovoljne šeme sertifikacije ili slični okviri za ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda od strane tijela za ocjenjivanje usaglašenosti (treća strana), naročito oni osmišljeni da olakšaju primjenu prava Evropske unije;

5) preporuke ili smjernice Evropske komisije za procjenu bezbjednosti proizvoda;

6) MEST standardi;

7) najnovija dostignuća i tehnologije, uključujući mišljenje priznatih naučnih tijela i stručnih odbora;

8) kodeksi dobre prakse za bezbjednost proizvoda koji su na snazi u datom sektoru;

9) razumna očekivanja potrošača u pogledu bezbjednosti.

III. OBAVEZE ISPORUČILACA

Obaveze proizvođača u vezi sa proizvodom i tehničkom dokumentacijom

Član 12

(1) Proizvođač je dužan da za proizvode koje stavlja na tržište obezbijedi da su dizajnirani i proizvedeni u skladu sa opštim zahtjevom bezbjednosti.

(2) Prije stavljanja proizvoda na tržište, proizvođač je dužan da izvrši internu analizu rizika i izradi tehničku dokumentaciju koja naročito sadrži opšti opis proizvoda i njegove ključne karakteristike bitne za procjenu bezbjednosti.

(3) Kad je to primjenljivo, s obzirom na moguće rizike povezane sa proizvodom, tehnička dokumentacija iz stava 2 ovog člana, po potrebi, sadrži i:

1) analizu mogućih rizika povezanih sa proizvodom i rješenja donijeta za otklanjanje ili ublažavanje takvih rizika, uključujući ishod svih izvještaja povezanih sa ispitivanjima koja je sproveo proizvođač ili drugo lice u njegovo ime; i

2) listu svih relevantnih standarda iz člana 10 stav 1 tačka 1, nacionalne zahtjeve iz člana 10 stav 1 tačka 2 ili dodatne elemente iz člana 11 ovog zakona, koji se primjenjuju kako bi se ispunio opšti zahtjev bezbjednosti.

(4) Kad su bilo koji od standarda iz člana 10 stav 1 tačka 1, nacionalni zahtjevi iz člana 10 stav 1 tačka 2 ili dodatni elementi iz člana 11 ovog zakona samo djelimično primijenjeni, proizvođač je dužan da u tehničkoj dokumentaciji navede djelove koji su primijenjeni.

(5) Proizvođač je dužan da redovno ažurira tehničku dokumentaciju iz st. 2 i 3 ovog člana.

(6) Dokumentaciju iz stava 5 ovog člana proizvođač je dužan da čuva deset godina od dana stavljanja proizvoda na tržište i da je, na zahtjev, stavi na raspolaganje nadležnoj inspekciji.

Obaveze proizvođača u vezi sa serijama proizvoda, identifikacijom i preduzimanjem mjera

Član 13

(1) Proizvođač je dužan da uspostavi postupke za održavanje usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti za proizvode proizvedene u serijama.

(2) Proizvođač je dužan da obezbijedi da je na proizvodu označen tip, broj šarže ili serije ili drugi element koji omogućava njegovu identifikaciju i koji je potrošačima lako vidljiv i čitak ili, kad to ne dozvoljava veličina ili priroda proizvoda, da su te informacije navedene na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod.

(3) Proizvođač je dužan da na proizvodu navede svoje ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig, adresu za prijem pošte i elektronske pošte i, ako su različite, adresu za prijem pošte ili elektronske pošte svoje jedinstvene kontakt tačke preko koje može biti kontaktiran, a kad to nije moguće na proizvodu, te podatke navodi na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod.

(4) Proizvođač je dužan da obezbijedi da proizvod prate jasna uputstva i informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku, osim kad se proizvod može koristiti bezbjedno i kako je to namijenio proizvođač bez takvih uputstava i informacija.

(5) Ako, na osnovu informacija koje posjeduje, proizvođač smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod koji je stavio na tržište opasan, dužan je da odmah:

1) preduzme korektivne mjere neophodne da se na djelotvoran način postigne usaglašenost proizvoda, uključujući, po potrebi, povlačenje ili opoziv proizvoda;

2) o tome obavijesti potrošače u skladu sa članom 36 i/ili članom 37 ovog zakona; i

3) o tome obavijesti nadležnu inspekciju putem portala za komunikaciju sa isporučiocima i pružiocima usluga internet tržišta iz člana 34 stav 1 tačka 2 ovog zakona (Safety Business Gateway).

(6) Za potrebe obavještanja iz stava 5 tač. 2 i 3 ovog člana, proizvođač je dužan da navede pojedinosti, naročito o riziku po zdravlje i bezbjednost potrošača i o svim već preduzetim korektivnim mjerama, kao i, ako su dostupne, pojedinosti o količini proizvoda koji su još na tržištu.

Obaveze proizvođača u vezi razmjene informacija i ispitivanja prigovora

Član 14

(1) Proizvođač je dužan da, putem Safety Business Gateway, pruži informacije namijenjene za upozoravanje potrošača i da te informacije, bez nepotrebnog odlaganja, učini dostupnim potrošačima.

(2) Proizvođač obezbjeđuje da su ostali isporučioци, odgovorna lica i pružaoци usluga internet tržišta u datom lancu snabdijevanja pravovremeno obaviješteni o svim pitanjima bezbjednosti koja je identifikovao.

(3) Proizvođač je dužan da obezbijedi javno dostupne načine komunikacije, kao što su broj telefona, adresa za prijem elektronske pošte ili posebna sekcija na svojoj internet stranici, uzimajući u obzir potrebe pristupačnosti za lica sa invaliditetom, koji omogućavaju potrošačima da podnesu prigovor i obavijeste proizvođača o svim nesrećnim slučajevima ili pitanjima bezbjednosti koje su imali u vezi sa proizvodom.

(4) Proizvođač je dužan da ispita podnesene prigovore i primljene informacije o nesrećnim slučajevima koji se odnose na bezbjednost proizvoda koje je isporučio na tržište i za koje je podnosilac prigovora naveo da su opasni i da te prigovore, kao i opozive proizvoda i sve korektivne mjere preduzete radi postizanja usaglašenosti proizvoda, vodi u internoj evidenciji.

(5) U evidenciji iz stava 4 ovog člana proizvođač može da sačuva isključivo one podatke o ličnosti (u daljem tekstu: lični podaci) koji su mu neophodni da ispita prigovor na navodno opasan proizvod, kao i da ih čuva isključivo onoliko koliko je potrebno za ispitivanje prigovora, a najduže pet godina od dana unošenja podataka.

Obaveze zastupnika

Član 15

(1) Proizvođač može pisanim ovlašćenjem imenovati zastupnika koji, u skladu sa dobijenim ovlašćenjem, može da preduzima najmanje sljedeće poslove:

1) dostavlja nadležnoj inspekciji, na obrazloženi zahtjev, sve informacije i dokumentaciju neophodnu za dokazivanje bezbjednosti proizvoda na jeziku koji ta inspekcija može da razumije;

2) obavještava proizvođača, ako smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod opasan;

3) obavještava nadležne organe, putem Safety Business Gateway, o svim radnjama preduzetim da se otklone rizici koje predstavljaju proizvodi obuhvaćeni ovlašćenjem, ako takvo obavještenje već nije pružio proizvođač ili ako nije pruženo po uputstvu proizvođača;

4) sarađuje sa nadležnim organima, na njihov zahtjev, u svakoj radnji preduzetoj da se na djelotvoran način otklone rizici koje predstavljaju proizvodi obuhvaćeni ovlašćenjem.

(2) Zastupnik je dužan da, na zahtjev, dostavi kopiju ovlašćenja iz stava 1 ovog člana nadležnoj inspekciji.

Obaveze uvoznika u vezi sa proizvodima i tehničkom dokumentacijom

Član 16

(1) Prije stavljanja proizvoda na tržište, uvoznik je dužan da obezbijedi da je proizvod usklađen sa opštim zahtjevom bezbjednosti i da je proizvođač ispunio zahtjeve iz člana 12 st. 2, 3 i 4 i člana 13 st. 2 i 3 ovog zakona.

(2) Kad, na osnovu informacija koje posjeduje, smatra ili ima razloga da vjeruje da proizvod nije usaglašen sa opštim zahtjevom bezbjednosti, članom 12 st. 2, 3 i 4 i članom 13 st. 2 i 3 ovog zakona, uvoznik ne smije da stavi proizvod na tržište prije nego se postigne usaglašenost proizvoda.

(3) Kad se radi o opasnom proizvodu, uvoznik je dužan da o tome odmah obavijesti proizvođača i nadležnu inspekciju putem Safety Business Gateway.

(4) Uvoznik je dužan da na proizvodu navede svoje ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig, adresu za prijem pošte i elektronske pošte i, ako su različite, adresu za prijem pošte ili elektronske pošte svoje jedinstvene kontakt tačke preko koje može biti kontaktiran.

(5) Kad podatke iz stava 4 ovog člana nije moguće navesti na proizvodu, uvoznik ih navodi na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod, pri čemu je dužan da obezbijedi da bilo kakva dodatna oznaka ne prekriva bilo koju zakonom propisanu informaciju na oznaci koju je dao proizvođač.

(6) Uvoznik obezbjeđuje da uvezeni proizvod koji stavi na tržište prate jasna uputstva i informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku, osim kad se proizvod može koristiti bezbjedno i kako je to namijenio proizvođač bez takvih uputstava i informacija o bezbjednosti.

(7) Dok je proizvod pod njegovom odgovornošću, uvoznik je dužan da obezbijedi da uslovi skladištenja ili transporta ne ugrožavaju usaglašenost proizvoda sa opštim zahtjevom bezbjednosti i usaglašenost sa zahtjevima iz člana 13 st. 2 i 3 ovog zakona.

(8) Primjerak tehničke dokumentacije iz člana 12 stav 5 ovog zakona uvoznik je dužan da čuva deset godina nakon što je proizvod stavio na tržište i da je, na zahtjev, stavi na raspolaganje nadležnoj inspekciji.

Obaveze uvoznika u vezi sa korektivnim mjerama, razmjenom informacija i ispitivanjem prigovora

Član 17

(1) Uvoznik je dužan da sarađuje sa nadležnim inspekcijama i proizvođačem kako bi obezbijedili da je proizvod bezbjedan.

(2) Ako na osnovu informacija koje posjeduje uvoznik smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod koji je stavio na tržište opasan, dužan je da odmah:

1) o tome obavijesti proizvođača;

2) obezbijedi preduzimanje korektivnih mjera neophodnih da se na djelotvoran način postigne usaglašenost proizvoda, uključujući, po potrebi, povlačenje ili opoziv, kao i, ako takve mjere nijesu preduzete, da ih odmah preduzme;

3) obezbijedi da su potrošači o tome obaviješteni u skladu sa članom 37 i/ili članom 38 ovog zakona; i

4) o tome obavijesti nadležnu inspekciju putem Safety Business Gateway.

(3) Za potrebe obavješćavanja iz stava 2 tač. 3 i 4 ovog člana, uvoznik je dužan da navede pojedinosti, naročito o riziku po zdravlje i bezbjednost potrošača i o svim već preduzetim korektivnim mjerama kao i, ako su dostupne, pojedinosti o količini proizvoda koji su još na tržištu.

(4) Uvoznik je dužan da provjeri da li su potrošačima javno dostupni načini komunikacije iz člana 14 stav 3 ovog zakona koji im omogućavaju da podnesu prigovore i obavješćenja o svim nesrećnim slučajevima ili pitanjima bezbjednosti koje su imali u vezi sa proizvodom i, ako nijesu dostupni, dužan je da ih obezbijedi, uzimajući u obzir potrebe pristupačnosti za lica sa invaliditetom.

(5) Uvoznik je dužan da ispita podnesene prigovore i primljene informacije o nesrećnim slučajevima koji se odnose na bezbjednost proizvoda koje je stavio na tržište i za koje je podnosilac prigovora naveo da su opasni i da, za potrebe evidencije iz člana 14 stav 4 ovog zakona, te podatke dostavi proizvođaču ili da prigovore, kao i opozive proizvoda i sve korektivne mjere preduzete radi postizanja usaglašenosti proizvoda vodi u svojoj internoj evidenciji.

(6) Uvoznik je dužan da pravovremeno obavijesti proizvođača, distributera i, po potrebi, pružaoca usluga sprovođenja narudžbina i pružaoca usluga internet tržišta o sprovedenom ispitivanju iz stava 5 ovog člana i rezultatima ispitivanja.

(7) U evidenciji iz stava 5 ovog člana uvoznik može da sačuva isključivo one lične podatke koji su mu neophodni da ispita prigovor na navodno opasan proizvod, kao i da ih čuva isključivo onoliko koliko je potrebno za ispitivanje prigovora, a najduže pet godina od dana unošenja podataka.

Obaveze distributera

Član 18

(1) Prije isporuke proizvoda na tržištu distributer je dužan da provjeri da li je proizvođač i, ako je primjenljivo, uvoznik ispunio zahtjeve iz člana 13 st. 2, 3 i 4 i člana 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona.

(2) Dok je proizvod pod njegovom odgovornošću, distributer je dužan da obezbijedi da uslovi skladištenja ili transporta ne ugrožavaju usaglašenost proizvoda sa opštim zahtjevom bezbjednosti i sa članom 13 st. 2, 3 i 4 i članom 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona.

(3) Kad, na osnovu informacija koje posjeduje, smatra ili ima razloga da vjeruje da proizvod nije usaglašen sa opštim zahtjevom bezbjednosti, članom 13 st. 2, 3 i 4 i članom 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona, distributer ne smije da isporuči proizvod na tržištu sve dok se ne postigne usaglašenost.

(4) Kad, na osnovu informacija koje posjeduje, distributer smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod koji je isporučio na tržištu opasan proizvod ili da nije usaglašen sa članom 13 st. 2, 3 i 4 i članom 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona, dužan je da:

- 1) o tome odmah obavijesti proizvođača ili uvoznika;
- 2) obezbijedi preduzimanje korektivnih mjera neophodnih da se na djelotvoran način postigne usaglašenost proizvoda, uključujući, po potrebi, povlačenje ili opoziv; i
- 3) obezbijedi da je nadležna inspekcija odmah o tome obaviještena putem Safety Business Gateway.

(5) Za potrebe obavještanja iz stava 4 tač. 2 i 3 ovog člana, distributer je dužan da navede odgovarajuće pojedinosti kojima raspolaže, naročito o riziku po zdravlje i bezbjednost potrošača, o svim već preduzetim korektivnim mjerama, kao i, ako su dostupne, o količini proizvoda koji su još na tržištu.

Slučajevi u kojima se obaveze proizvođača primjenjuju na druga lica

Član 19

(1) Fizičko ili pravno lice koje stavlja proizvod na tržište pod svojim imenom ili žigom smatra se proizvođačem u smislu ovog zakona i na njega se primjenjuju obaveze iz čl. 12, 13 i 14 ovog zakona.

(2) Fizičko ili pravno lice koje nije proizvođač, a koje značajno mijenja proizvod, smatra se proizvođačem u smislu ovog zakona i na njega se primjenjuju obaveze iz čl. 12, 13 i 14 ovog zakona za dio proizvoda na koji izmjena utiče ili za cijeli proizvod ako značajna izmjena ima uticaja na njegovu bezbjednost.

(3) Izmjena proizvoda fizičkim ili digitalnim sredstvima smatra se značajnom ako ima uticaj na bezbjednost proizvoda i ako su ispunjeni sljedeći kriterijumi:

1) izmjenom se proizvod mijenja na način koji nije bio predviđen početnom procjenom rizika proizvoda;

2) zbog izmjene se promijenila priroda opasnosti, stvorena je nova opasnost ili se povećao nivo rizika; i

3) izmjena nije izvršena od strane potrošača, niti je izvršena u njegovo ime i za njegovu ličnu upotrebu.

Interni postupci za bezbjednost proizvoda

Član 20

Isporučioci su dužni da uspostave interne postupke za bezbjednost proizvoda koji im omogućavaju da ispune odgovarajuće zahtjeve utvrđene ovim zakonom.

Saradnja isporučilaca sa nadležnim inspekcijama

Član 21

(1) Isporučioci su dužni da sarađuju sa nadležnim inspekcijama u preduzimanju radnji kojima bi mogli da se otklone ili ublaže rizici koje predstavljaju proizvodi koje su isporučili na tržištu.

(2) Na zahtjev nadležne inspekcije isporučilac je dužan da dostavi sve neophodne informacije, a naročito:

1) potpun opis rizika koji proizvod predstavlja, povezane prigovore i poznate nesrećne slučajeve; i

2) opis svih korektivnih mjera preduzetih za rješavanje rizika.

(3) Na zahtjev nadležne inspekcije isporučilac je dužan da utvrdi i dostavi sljedeće bitne informacije o sljedljivosti proizvoda:

1) o svim isporučiocima koji su mu dostavili proizvod ili dio, komponentu ili bilo koji softver koji su ugrađeni u proizvod; i

2) o svim isporučiocima kojima je dostavio proizvod.

(4) Obaveza isporučilaca iz stava 2 ovog člana odnosi se na period od deset godina nakon što im je proizvod dostavljen ili nakon što su dostavili proizvod.

(5) Obaveza isporučilaca iz stava 3 ovog člana odnosi se na period od šest godina nakon što im je dostavljen proizvod ili dio, komponenta ili bilo koji softver koji su ugrađeni u proizvod ili nakon što su dostavili proizvod.

(6) Nadležna inspekcija može da zahtijeva od isporučilaca da podnose redovne izvještaje o napretku korektivnih mjera koje su preduzeli za rješavanje rizika koje su predstavljali proizvodi koje su isporučili na tržištu i može da odluči da li se i kad korektivna mjera može smatrati završenom.

Lice odgovorno za proizvode stavljene na tržište

Član 22

(1) Proizvod na koji se primjenjuje ovaj zakon može se staviti na tržište samo ako postoji isporučilac sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori koji je u pogledu tog proizvoda lice koje je odgovorno za obaveze isporučilaca određenih grupa proizvoda utvrđenih zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu (u daljem tekstu: odgovorno lice).

(2) Ako je to primjereno, uzimajući u obzir moguće rizike povezane sa proizvodom, pored obaveza isporučilaca propisanih ovim zakonom, kao i zadataka isporučilaca određenih grupa proizvoda propisanih zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu, a kako bi se obezbijedila bezbjednost proizvoda za koje je odgovorno, odgovorno lice dužno je da redovno provjerava da li je proizvod u skladu sa:

- 1) tehničkom dokumentacijom iz člana 12 stav 2 ovog zakona;
- 2) zahtjevima iz člana 13 st. 2, 3 i 4 ovog zakona.
- (3) Odgovorno lice dužno je da, na zahtjev nadležne inspekcije, dostavi dokumentovane dokaze o izvršenim provjerama.
- (4) Ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig i kontakt podaci, uključujući adresu za prijem pošte i elektronske pošte odgovornog lica, moraju da budu navedeni na proizvodu ili na njegovom pakovanju, paketu ili u dokumentu koji prati proizvod.

Informisanje isporučilaca i sistem sledljivosti

Član 23

(1) Isporučiocima se, na njihov zahtjev i bez naknade, pružaju potrebne informacije o sprovođenju ovog zakona i važećim pravilima o bezbjednosti proizvoda koja se odnose na proizvode na koje se ovaj zakon primjenjuje.

(2) Informacije iz stava 1 ovog člana pruža kontakt tačka za proizvode određena zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu.

(3) Za određene proizvode koji bi mogli predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje i bezbjednost potrošača može se posebnim propisom urediti obavezan sistem sledljivosti za isporučioce koji te proizvode stavljaju, odnosno isporučuju na tržište, a naročito:

1) odrediti proizvodi, kategorije ili grupe proizvoda ili sastavni djelovi tih proizvoda koji vjerovatno mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje i bezbjednost potrošača;

2) odrediti vrste podataka koje su isporučioци dužni da prikupljaju i sačuvaju putem sistema sledljivosti;

3) utvrditi načini za prikazivanje i pristup podacima, uključujući stavljanje nosača podataka na proizvod, njegovo pakovanje ili u prateća dokumenta; i

4) utvrditi subjekti koji imaju pristup podacima iz tačke 2 ovog stava, kao i vrste podataka kojima ti subjekti imaju pristup (potrošači, isporučioци, pružaoci usluga internet tržišta, nadležni organi), pri čemu se pristup tih subjekata podacima sadržanim u sistemu sledljivosti omogućuje bez naknade.

(4) Propis iz stava 3 ovog člana donosi Vlada.

Obaveze isporučilaca u slučaju prodaje na daljinu

Član 24

(1) Kad isporučioци proizvode isporučuju na tržištu putem interneta ili drugih sredstava prodaje na daljinu, u ponudi tih proizvoda moraju se jasno i vidljivo navesti naročito:

1) ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig proizvođača, kao i adresa za prijem pošte i elektronske pošte preko koje mogu biti kontaktirani;

2) ako proizvođač nema prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori, ime i prezime, odnosno naziv, adresa za prijem pošte i elektronske pošte odgovornog lica;

3) informacije koje omogućavaju identifikaciju proizvoda, uključujući njegovu sliku, tip i bilo koju drugu identifikacionu oznaku proizvoda; i

4) upozorenja ili informacije o bezbjednosti.

(2) Upozorenja ili informacije iz stava 1 tačka 4 ovog člana koje se stavljaju na proizvod ili na pakovanje ili koje se navode u dokumentu koji prati proizvod u skladu sa ovim zakonom ili drugim propisom kojim se preuzima zakonodavstvo Evropske unije o usklađivanju (u daljem tekstu: drugi propisi o usklađivanju), moraju biti na crnogorskom jeziku.

Obaveze isporučilaca u slučaju nesreća povezanih sa bezbjednošću proizvoda

Član 25

(1) Proizvođač je dužan da o nesrećnom slučaju koji je izazvao proizvod stavljen na tržište, bez nepotrebnog odlaganja od trenutka kad sazna za taj slučaj, obavijesti nadležnu inspekciju putem Safety Business Gateway.

(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži tip i identifikacioni broj proizvoda, kao i okolnosti nesrećnog slučaja, ako su poznate, a na zahtjev nadležne inspekcije proizvođač je dužan da pruži obavještenje i o svim drugim relevantnim informacijama.

(3) Za potrebe obavješćavanja iz st. 1 i 2 ovog člana, proizvođač informiše nadležnu inspekciju i o pojavama povezanim sa upotrebom proizvoda koji je doveo do smrti pojedinca ili teških posljedica po njegovo zdravlje i bezbjednost, trajnih ili privremenih, uključujući povrede, druga tjelesna oštećenja, bolesti i hronične posljedice po zdravlje.

(4) Uvoznici i distributeri koji su upoznati sa nesrećnim slučajem koji je izazvao proizvod koji su stavili na tržište ili isporučili na tržištu, dužni su da o tome, bez nepotrebnog odlaganja, obavijeste proizvođača.

(5) U slučaju iz stava 4 ovog člana proizvođač je dužan da sačini obavještenje i dostavi ga u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana ili da izda uputstvo uvozniku ili jednom od distributera da sačini i dostavi to obavještenje.

(6) Kad proizvođač proizvoda nema prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori, odgovorno lice koje je upoznato sa nesrećnim slučajem obezbjeđuje da se sačini i dostavi obavještenje u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana.

Informacije u elektronskom formatu

Član 26

(1) Pored obaveza iz člana 13 st. 2, 3 i 4, člana 16 stav 4 i člana 22 stav 4 ovog zakona i odgovarajućih odredaba propisa o usklađivanju, isporučioци mogu da informacije propisane tim odredbama stave na raspolaganje i u digitalnom obliku, pomoću elektronskih tehničkih rješenja koja su jasno vidljiva na proizvodu ili, ako to nije moguće, na njegovom pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod.

(2) Informacije iz stava 1 ovog člana moraju biti na crnogorskom jeziku, kao i u obliku koji je pristupačan za lica sa invaliditetom.

IV. PRUŽAOCI USLUGA INTERNET TRŽIŠTA

Posebne obaveze pružalaca usluga internet tržišta

Član 27

(1) Pružaoци usluga internet tržišta dužni su da:

1) odrede jedinstvenu kontakt tačku za neposrednu komunikaciju sa nadležnom inspekcijom, elektronskim putem, u vezi sa pitanjima bezbjednosti proizvoda, naročito radi obavješćavanja u vezi sa naložima izdatim u skladu sa članom 28 stav 1 ovog zakona;

2) odrede i jedinstvenu kontakt tačku koja potrošačima omogućava neposrednu i brzu komunikaciju o pitanjima bezbjednosti proizvoda;

3) se registruju na portalu Safety Business Gateway i navedu informacije o jedinstvenoj kontakt tački iz tačke 1 ovog stava;

4) uspostave interne postupke za bezbjednost proizvoda koji im omogućavaju da ispune odgovarajuće zahtjeve utvrđene ovim zakonom.

(2) Odredbe stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana ne isključuju primjenu odredaba kojima su propisane opšte obaveze pružalaca usluga internet tržišta utvrđene zakonom koji je usklađen sa odredbama Regulative (EU) 2022/2065.

Postupanje po nalogu inspektora

Član 28

(1) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da, u odnosu na sadržaj koji upućuje na ponudu opasnog proizvoda, a po nalogu nadležnog inspektora, uklone takav sadržaj sa svog internet interfejsa, onemogućе pristup takvom sadržaju ili prikažu izričito upozorenje.

(2) Nalog iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:

- 1) pravni osnov za izdavanje;
- 2) obrazloženje zašto je proizvod opasan sa upućivanjem na odgovarajući propis;
- 3) informacije o nadležnom organu koji je izdao nalog;
- 4) jasne informacije koje pružaocu usluga internet tržišta omogućavaju identifikaciju i lociranje navedenog nezakonitog sadržaja iz tačke 2 ovog stava, kao što su jedan ili više tačnih URL-ova i, po potrebi, dodatne informacije;

5) informacije o sredstvima pravne zaštite koja su dostupna pružaocu usluga internet tržišta i trgovcu koji je dao sadržaj; i

6) ako je primjenljivo, obavještenje kojem se organu šalju informacije o postupanju po nalogu.

(3) Nalogom iz stava 1 ovog člana od pružaoca usluga internet tržišta može se zahtijevati da tokom određenog perioda sa svog internet interfejsa ukloni sav sadržaj identičan sadržaju koji upućuje na ponudu opasnog proizvoda, da onemogući pristup tom sadržaju ili prikaže izričito upozorenje, pod uslovom da je pretraživanje tog sadržaja ograničeno na informacije utvrđene u nalogu i da od pružaoca usluga internet tržišta ne zahtijeva da izvrši nezavisnu procjenu tog sadržaja, kao i da se uz pomoć pouzdanih automatizovanih alata pretraživanje i uklanjanje mogu izvršiti na srazmjeran način.

(4) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da preduzmu neophodne mjere za prijem i izvršenje naloga iz stava 1 ovog člana i po istom postupе bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema naloga, kao i da, koristeći kontakt podatke inspekcije objavljene na portalu Safety Business Gateway, elektronskim putem obavijeste inspektora o njegovom izvršenju.

(5) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da uzmu u obzir redovne informacije o opasnim proizvodima o kojima je nadležna inspekcija dostavila obavještenje preko sistema brze razmjene informacija u skladu sa članom 33 ovog zakona, radi preduzimanja dobrovoljnih mjera čiji je cilj otkrivanje, identifikacija, uklanjanje sadržaja koji upućuje na ponude opasnih proizvoda na njihovom internet tržištu ili onemogućavanje pristupa takvom sadržaju, ako je primjenljivo, uključujući upotrebu portala Safety Business Gateway u skladu sa članom 34 ovog zakona.

(6) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da obavijeste nadležnu inspekciju koja je dostavila obavještenje iz stava 5 ovog člana o svim preduzetim mjerama, koristeći njene kontakt podatke objavljene na portalu Safety Business Gateway.

(7) Nakon što trgovcu omogući prodaju proizvoda na svom internet tržištu, pružalac usluga internet tržišta dužan je da uvidom u portal Safety Business Gateway vrši povremene provjere da li je proizvod koji se nudi na prodaju opasan.

Obaveze u vezi sa primljenim obavještenjima

Član 29

(1) Pružalac usluga internet tržišta dužan je da svakom fizičkom licu ili drugom subjektu omogući da ga lako dostupnim, isključivo elektronskim sredstvima komunikacije, obavijeste o svojim saznanjima u vezi sa bezbjednošću proizvoda koji se u okviru njegove usluge nudi na prodaju.

(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

- 1) jasno obrazloženje zašto podnosilac obavještenja navodi da objavljene informacije predstavljaju nezakoniti sadržaj;

2) jasnu naznaku tačne elektronske lokacije te informacije, poput tačnog URL-a ili više njih i, po potrebi, dodatne informacije koje omogućuju identifikaciju proizvoda, uključujući njegovu sliku, tip i bilo koju drugu identifikacionu oznaku proizvoda;

3) ime i prezime, odnosno naziv i adresu za prijem elektronske pošte podnosioca obavještenja, osim u slučaju informacija za koje se smatra da uključuju neko od krivičnih djela: posredovanje u vršenju prostitucije prema djetetu, iskorišćavanje djece za pornografiju, navođenje djeteta da prisustvuje vršenju krivičnih djela protiv polne slobode, mamljenje djeteta mlađeg od četrnaest godina u cilju vršenja krivičnih djela protiv polne slobode, seksualno uznemiravanje djeteta, kao i podstrekavanje i pomaganje u izvršenju tih krivičnih djela;

4) izjavu kojom se potvrđuje da podnositelj obavještenja to čini u dobroj vjeri da su informacije i navodi koje sadrži obavještenje tačni i potpuni.

(3) Ako obavještenje ne sadrži sve elemente iz stava 2 ovog člana, pružalac usluga internet tržišta će, bez nepotrebnog odlaganja, zatražiti od podnosioca obavještenja da najkasnije u roku od tri radna dana dopuni obavještenje.

(4) Ako podnositelj obavještenja ne izvrši dopunu obavještenja u roku iz stava 3 ovog člana, pružalac usluga internet tržišta će, na osnovu podataka koje ima, postupiti bez odlaganja na način i u roku iz stava 5 ovog člana.

(5) U slučaju prijema potpunog obavještenja, pružalac usluga internet tržišta dužan je da bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana prijema, obradi obavještenje i obavijesti podnosioca obavještenja o svojoj odluci i sredstvima pravne zaštite u odnosu na tu odluku.

Obaveze u vezi sa internim postupcima i obustavljanjem pružanja usluga

Član 30

(1) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da dizajniraju i organizuju svoj internet interfejs na način kojim se trgovcima koji nude proizvod omogućava da za svaki ponuđeni proizvod pruže informacije koje su prikazane ili na drugi način lako dostupne potrošačima prilikom pregleda tih proizvoda, a naročito:

1) ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig proizvođača, kao i adresu za prijem pošte i elektronske pošte preko koje proizvođač može biti kontaktiran;

2) ako proizvođač nema prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori, ime i prezime, odnosno naziv, adresu za prijem pošte i elektronske pošte odgovornog lica;

3) informacije koje omogućavaju identifikaciju proizvoda, uključujući njegovu sliku, tip i bilo koju drugu identifikacionu oznaku proizvoda; i

4) sva upozorenja ili informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku koje se stavljaju na proizvod ili koje ga prate u skladu sa ovim zakonom ili drugim propisima o usklađivanju.

(2) Interni postupci iz člana 27 stav 1 tačka 4 ovog zakona treba da uključe mehanizme kojima se trgovcima omogućava da daju:

1) informacije u skladu sa stavom 1 ovog člana, uključujući informacije o proizvođaču koji ima prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori ili, ako je to primjenljivo, o odgovornom licu; i

2) svoju izjavu kojom se obavezuju da nude samo proizvode koji su u skladu sa ovim zakonom i, ako je primjenljivo, sljedeće identifikacione podatke:

- ime i prezime, odnosno naziv, adresu za prijem pošte, broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte trgovca;

- kopiju identifikacionog dokumenta trgovca ili bilo koju drugu elektronsku identifikaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis;

- podatke o računu za plaćanje trgovca;

- ako je trgovac upisan u registar trgovaca ili slični javni registar, naziv registra u kojem je trgovac registrovan, kao i njegov registarski broj, odnosno drugi validan način identifikacije u tom registru.

(3) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da obustave, tokom razumnog perioda i nakon prethodnog upozorenja, pružanje svojih usluga trgovcima koji često nude proizvode koji nijesu usklađeni sa ovim zakonom.

(4) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da u uslovima poslovanja jasno i detaljno utvrde politiku u pogledu obustavljanja svojih usluga iz stava 3 ovog člana, uključujući i vrijeme trajanja obustave, kao i da daju primjere činjenica i okolnosti koje uzimaju u obzir prilikom vršenja procjene da li određeno ponašanje predstavlja kršenje ovog zakona.

(5) Odredbe st. 1 i 3 ovog člana ne isključuju obavezu pružaoca usluga internet tržišta da usaglasi poslovanje sa odredbama zakona koji je usklađen sa Regulativom (EU) 2022/2065.

Obaveza saradnje i pružanja informacija

Član 31

(1) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su da sarađuju sa nadležnim inspekcijama, trgovcima i isporučiocima kako bi se olakšalo preduzimanje svih radnji za otklanjanje ili, ako to nije moguće, ublažavanje rizika koji predstavlja proizvod koji se nudi ili koji je bio ponuđen na internetu u okviru njihovih usluga.

(2) Pružaoci usluga internet tržišta dužni su naročito da:

1) obezbijede potrošačima pružanje odgovarajuće i pravovremene informacije, uključujući i obavezu da:

- u slučaju opoziva proizvoda o kojem imaju saznanja, neposredno obavijeste sve pogođene potrošače koji su preko njihovog internet interfejsa kupili relevantni proizvod ili ako je potrošačima potrebno pružiti bezbjednosno upozorenje u skladu sa članom 36, odnosno članom 37 ovog zakona;

- objave informacije o opozivu proizvoda zbog bezbjednosti na svojim internet interfejsima;

2) obavijeste relevantnog isporučioa o odluci o uklanjanju ili onemogućavanju pristupa sadržaju koji upućuje na ponudu opasnog proizvoda;

3) sarađuju sa nadležnim inspekcijama i relevantnim isporučiocima kako bi se obezbijedio djelotvoran opoziv proizvoda, kao i da se uzdrže od ometanja postupka opoziva proizvoda;

4) putem Safety Business Gateway odmah obavijeste nadležne inspekcije o opasnim proizvodima koji su bili u ponudi na njihovim internet interfejsima, a o kojima imaju stvarna saznanja, pružajući odgovarajuće pojedinosti kojima raspolažu o riziku po zdravlje i bezbjednost potrošača, o količini proizvoda koji su još u prometu na tržištu, ako su dostupne, i o svim korektivnim mjerama koje su prema njihovim saznanjima već preduzete;

5) sarađuju u pogledu nesrećnih slučajeva o kojima su obaviješteni, uključujući:

- obavijeste bez odlaganja relevantne trgovce i isporučioce o informacijama koje su primili u vezi sa tim slučajevima ili pitanjima bezbjednosti, kad imaju saznanja da su ti trgovci nudili taj proizvod putem njihovog interfejsa;

- obavijeste bez nepotrebnog odlaganja putem Safety Business Gateway o svim nesrećnim slučajevima o kojima su obaviješteni i koji su doveli do ozbiljnog rizika ili stvarne štete po zdravlje ili bezbjednost potrošača koje je izazvao proizvod koji je stavljen na raspolaganje na njihovom internet tržištu, i o tome obavijeste proizvođača;

6) sarađuju sa tijelima za sprovođenje zakona na nacionalnom i nivou Evropske Unije (OLAF) putem redovne i strukturirane razmjene informacija o ponudama koje su pružaoci usluga internet tržišta uklonili na osnovu ovog člana;

7) dozvole internet alatima kojima upravljaju nadležne inspekcije pristup njihovim interfejsima da bi se identifikovali opasni proizvodi;

8) saraduju u identifikovanju, u mjeri u kojoj je to moguće, lanca snabdijevanja opasnim proizvodima putem odgovora na zahtjeve za dostavljanje podataka ako relevantne informacije nijesu dostupne javnosti;

9) na obrazloženi zahtjev nadležne inspekcije, kad su pružaoci usluga internet tržišta ili internet prodavci postavili tehničke prepreke za izvlačenje podataka sa svojih internet interfejsa (prikupljanje podataka putem automatizovanih alata), omoguće prikupljanje takvih podataka samo za potrebe bezbjednosti proizvoda na osnovu parametara za identifikaciju koje je dostavila nadležna inspekcija koja je podnijela zahtjev.

Memorandumi o razumijevanju

Član 32

(1) Nadležni organi mogu da zaključuju memorandume o razumijevanju, odnosno odgovarajuće sporazume o saradnji sa isporučiocima ili pružiocima usluga internet tržišta, kao i sa organizacijama koje predstavljaju potrošače ili isporučioce, u cilju preuzimanja dobrovoljnih obaveza za unapređenje bezbjednosti proizvoda.

(2) Dobrovoljnim obavezama na osnovu memoranduma o razumijevanju, odnosno sporazuma iz stava 1 ovog člana ne može se isključiti primjena odredbi ovog zakona ni drugih propisa kojima se propisuju obaveze isporučilaca i pružalaca usluga internet tržišta.

V. SISTEM BRZE RAZMJENE INFORMACIJA O OPASNIM PROIZVODIMA

Brza razmjena informacija o opasnim proizvodima u Crnoj Gori

Član 33

(1) Nadležne inspekcije i carinski organ dužni su da razmjenjuju informacije o opasnim proizvodima preko sistema brze razmjene informacija kad:

1) nadležna inspekcija preduzme propisanu mjeru u vezi sa opasnim proizvodom;

2) isporučilac preduzme dobrovoljnu mjeru u vezi sa opasnim proizvodom koji je isporučio na tržištu i o tome obavijesti nadležnu inspekciju.

(2) Organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija iz stava 1 ovog člana je Ministarstvo, preko kancelarije za vezu utvrđene zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu kao jedinstvene nacionalne kontakt tačke sistema (u daljem tekstu: kontakt tačka sistema).

(3) Kontakt tačka sistema uzima u obzir primljene informacije i, nakon provjere njihove tačnosti, po potrebi, te informacije bez nepotrebnog odlaganja proslijeđuje nadležnoj inspekciji, odnosno carinskom organu.

(4) Kontakt tačka sistema upravlja sistemom brze razmjene informacija i održava portale sistema iz člana 34 ovog zakona.

(5) Bliži način rada sistema brze razmjene informacija propisuje Vlada.

Struktura sistema brze razmjene informacija

Član 34

(1) Sistem brze razmjene informacija sadrži dva portala za komuniciranje sa širom javnošću:

1) portal za komunikaciju sa potrošačima i drugim zainteresovanim stranama (Safety Gate Portal), preko kojeg im se, bez naknade, omogućava pristup odabranim informacijama o kojima su podnesena obavještenja u skladu sa članom 33 ovog zakona; i

2) portal za komunikaciju sa isporučiocima i pružiocima usluga internet tržišta (Safety Business Gateway), preko kojeg im se omogućava da nadležnim inspekcijama i potrošačima pruže informacije o opasnim proizvodima koje su isporučili na tržištu.

(2) Potrošači i druge zainteresovane strane imaju mogućnost da putem portala iz stava 1 tačka 1 ovog člana obavijeste kontakt tačku sistema o proizvodima koji mogu predstavljati rizik po zdravlje i bezbjednost potrošača.

VI. PRAVO NA INFORMISANJE I NA PRAVNO SREDSTVO

Informisanje šire javnosti od strane nadležnih organa

Član 35

(1) Informacije u vezi sa mjerama za proizvode koji predstavljaju rizik po zdravlje i bezbjednost potrošača, kojima raspolažu nadležni organi, po pravilu moraju biti dostupne javnosti, na način utvrđen ovim zakonom, u skladu sa načelom transparentnosti i ne isključuju primjenu odredaba kojima su propisana ograničenja koja zahtijevaju aktivnosti praćenja tržišta i sprovođenja istrage.

(2) Pravo javnosti na informacije iz stava 1 ovog člana obuhvata naročito pravo na pristup informacijama o identifikaciji proizvoda, prirodi rizika i preduzetim mjerama, pri čemu te informacije moraju biti dostupne i u obliku koji je pristupačan licima sa invaliditetom.

(3) Nadležni organi dužni su da obezbijede da njihovi zaposleni i ovlašćena lica ne otkrivaju informacije do kojih su došli u radu, a koje predstavljaju poslovnu tajnu u skladu sa posebnim zakonom.

(4) Poslovnom tajnom u smislu stava 3 ovog člana ne smatraju se informacije vezane za svojstva bezbjednosti proizvoda koje moraju biti dostupne javnosti radi zaštite zdravlja i bezbjednosti potrošača, odnosno koje su bitne za nadzor na tržištu.

(5) Izuzetno od stava 3 ovog člana, prilikom razmjene informacija između nadležnih organa, između nadležnih organa i država članica Evropske unije, kao i između nadležnih organa i Evropske komisije, nadležni organi dužni su da dostave i informacije koje predstavljaju poslovnu tajnu, pri čemu su dužni da sa tim podacima postupaju u skladu sa zakonom.

Informacije o bezbjednosti proizvoda koje isporučio i pružao usluga internet tržišta dostavljaju potrošačima

Član 36

(1) U slučaju opoziva proizvoda ili kad je potrebno pružiti bezbjednosno upozorenje, isporučio i u skladu sa obavezama iz čl. 12 do 15 ovog zakona i pružao usluga internet tržišta u skladu sa obavezama iz člana 31 stav 2 tačka 1 ovog zakona, dužni su da o tome neposredno i bez nepotrebnog odlaganja obavijeste sve potrošače koji mogu biti identifikovani.

(2) Isporučio i, ako je primjenljivo, pružao usluga internet tržišta koji prikupljaju lične podatke svojih kupaca, te podatke mogu da koriste isključivo za opoziv i bezbjednosno upozorenje iz stava 1 ovog člana.

(3) Ako isporučio i pružao usluga internet tržišta imaju uspostavljene sisteme za registraciju proizvoda ili programe lojalnosti kupaca pomoću kojih se mogu identifikovati proizvodi koje su kupili potrošači i to za potrebe koje nijesu vezane za kontaktiranje kupaca radi davanja informacija o bezbjednosti, dužni su da svojim kupcima omoguće da navedu posebne kontakt podatke koji će se koristiti isključivo za potrebe obavještanja o bezbjednosti proizvoda.

(4) Prikupljanje kontakt podataka iz stava 3 ovog člana vrši se u obimu koji je neophodan, a lični podaci prikupljeni u tu svrhu mogu se koristiti isključivo za kontaktiranje potrošača u slučaju opoziva ili bezbjednosnog upozorenja iz stava 1 ovog člana.

(5) Kad, u smislu stava 1 ovog člana, nije moguće stupiti u kontakt sa svim pogodnim potrošačima, isporučio i pružao usluga internet tržišta dužni su da, u skladu sa svojim odgovornostima, pruže jasno i vidljivo obavještenje o opozivu ili bezbjednosno upozorenje iz stava 1 ovog člana na drugi odgovarajući način koji obezbjeđuje najširi mogući domet, uključujući, po mogućnosti, njihove: internet stranice, društvene medije i društvene mreže, biltene, maloprodajna mjesta i, po potrebi, objave putem audiovizuelnih medijskih usluga i drugih načina komunikacije, kao i na način koji je pristupačan za lica sa invaliditetom.

Obavještenje o opozivu

Član 37

(1) Kad se, u skladu sa članom 36 st. 1 i 5 ovog zakona, informacije o opozivu proizvoda potrošačima pružaju obavještenjem u pisanom obliku, to obavještenje mora biti dato na obrascu koji obavezno sadrži:

- 1) naslov: „Opoziv proizvoda zbog bezbjednosti“;
- 2) jasan opis opozvanog proizvoda, uključujući:
 - sliku, naziv i robnu marku proizvoda;
 - identifikacione brojeve proizvoda, kao što je broj šarže ili serije i, po potrebi, grafički prikaz mjesta na kojima se oni mogu naći na proizvodu; i
 - informacije o tome kad, gdje i ko je proizvod prodao, ako su dostupni;
- 3) jasan opis opasnosti povezan sa opozvanim proizvodom, izbjegavajući sve elemente koji bi mogli da umanje percepciju rizika kod potrošača, npr. korišćenjem pojmova i izraza kao što su „dobrovoljno“, „preventivno“, „diskreciono“, „u rijetkim situacijama“ ili „u posebnim situacijama“ ili navođenje da nije bilo prijavljenih nesreća;
- 4) jasan opis radnji koje potrošači treba da preduzmu, uključujući upozorenje da zbog bezbjednosti odmah prestanu da koriste opozvani proizvod;
- 5) jasan opis pravnih sredstava koja su na raspolaganju potrošačima u skladu sa članom 38 ovog zakona;
- 6) besplatni broj telefona ili interaktivnu internet službu, preko kojih potrošači mogu da dobiju više informacija; i
- 7) po potrebi, odgovarajući tekst kojim se potrošači podstiču na dostavljanje informacija o opozivu drugim licima.

(2) Obavještenje o opozivu i informacije koje se potrošačima pružaju putem besplatnog broja telefona ili interaktivne internet službe moraju biti na crnogorskom jeziku.

(3) Bliži sadržaj obavještenja o opozivu propisuje Ministarstvo.

Pravna sredstva u slučaju opoziva proizvoda zbog bezbjednosti

Član 38

(1) U slučaju opoziva proizvoda koji je pokrenuo isporučilac ili naložila nadležna inspekcija, isporučilac odgovoran za opoziv proizvoda dužan je i da potrošaču obezbijedi djelotvorno, besplatno i pravovremeno pravno sredstvo, čime se ne isključuje primjena odredbi o nesaobraznosti robe, odnosno o neisporuci ili nesaobraznosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i izmjeni digitalnog sadržaja ili digitalne usluge propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.

(2) Pored drugih pravnih sredstava koja može da ponudi potrošaču, isporučilac odgovoran za opoziv dužan je i da potrošaču omogući izbor između najmanje dva od sljedećih pravnih sredstava:

- 1) popravku opozvanog proizvoda;
- 2) zamjenu opozvanog proizvoda bezbjednim proizvodom istog tipa i najmanje iste vrijednosti i kvaliteta; ili

3) odgovarajući povraćaj vrijednosti opozvanog proizvoda, pod uslovom da iznos povraćaja ne može biti manji od cijene koju je potrošač platio.

(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, isporučilac može potrošaču da ponudi samo jedno pravno sredstvo ako bi drugo pravno sredstvo bilo nemoguće ili bi se, u poređenju sa ponuđenim pravnim sredstvom, isporučiocu nametnuli nesrazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, kao i to i da li se alternativno rješenje može pružiti bez značajnih neugodnosti za potrošača.

(4) Potrošač u svakom slučaju ima pravo na povraćaj plaćenog iznosa iz stava 2 tačka 3 ovog člana ako isporučilac odgovoran za opoziv proizvoda nije izvršio popravku ili zamjenu u razumnom roku i bez značajnih neugodnosti za potrošača.

(5) Ako popravku opozvanog proizvoda vrši potrošač, ona se smatra djelotvornim pravnim sredstvom u smislu stava 1 ovog člana samo ako potrošač može da je izvrši jednostavno i bezbjedno i kad je predviđena u obavještenju o opozivu.

(6) U slučaju iz stava 5 ovog člana, isporučilac je dužan da potrošaču pruži sva potrebna uputstva i besplatne zamjenske djelove ili ažuriranje softvera.

(7) Popravkom iz stava 5 ovog člana potrošaču se ne mogu uskratiti prava koja on ima u skladu sa odredbama o nesaobraznosti robe, odnosno o neisporuci ili nesaobraznosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, odnosno izmjeni digitalnog sadržaja ili digitalne usluge propisanim zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.

(8) Odlaganje proizvoda od strane potrošača može se uključiti u radnje koje potrošači preduzimaju u skladu sa članom 37 stav 1 tačka 4 ovog zakona samo ako potrošač može jednostavno i bezbjedno da izvrši takvo odlaganje i isto ne utiče na pravo potrošača na povraćaj ili zamjenu proizvoda koji je opozvan u skladu sa stavom 1 ovog člana.

(9) Pravno sredstvo koje isporučilac nudi ne smije prouzrokovati značajne neugodnosti za potrošača.

(10) Isporučilac ne smije od potrošača da zahtijeva plaćanje ili da naplati troškove slanja ili povraćaja proizvoda na drugi način.

(11) Za proizvode koje zbog svoje prirode nije moguće na uobičajen način vratiti poštom, isporučilac je dužan da ih preuzme od potrošača o svom trošku.

Pravo na podnošenje prigovora

Član 39

(1) Potrošači i druge zainteresovane strane (npr. organizacije za zaštitu potrošača i isporučioći) imaju pravo da nadležnom organu podnesu prigovor:

1) u vezi bezbjednosti proizvoda;

2) na sprovođenje aktivnosti nadzora na tržištu u vezi sa određenim proizvodima; i

3) u slučaju opoziva proizvoda, ako pravna sredstva koja se nude potrošaču nijesu zadovoljavajuća.

(2) Nadležni organi dužni su da postupe po prigovoru i da podnosiocu prigovora pruže informacije o daljem postupanju u skladu sa zakonom.

Kolektivne tužbe

Član 40

Na tužbe podnesene zbog povreda odredaba ovog zakona koje su počinili isporučioći i pružaoći usluga internet tržišta, kad te povrede narušavaju ili mogu da naruše kolektivne interese potrošača, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača.

VII. NADZOR

Inspeksijski nadzor

Član 41

(1) Inspeksijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši tržišna inspekcija, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu, uključujući usklađene i istovremeno sprovedene koordinisane kontrole (Sweeps).

(2) Nadzor iz stava 1 ovog člana vrše i:

- 1) sanitarna inspekcija, u odnosu na proizvode iz člana 9 stav 1 tačka 6 ovog zakona; i
- 2) inspekcija za usluge informacionog društva, u odnosu na pružanje usluga internet tržišta iz čl. 27 do 31 ovog zakona i u odnosu na aspekte bezbjednosti proizvoda iz člana 9 stav 1 tač. 7 i 8 ovog zakona.

Posebna ovlašćenja inspektora

Član 42

Pored ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu, nadležni inspektor ima i ovlašćenje da u odnosu na sadržaj koji upućuje na ponudu opasnog proizvoda, izda nalog u skladu sa članom 28 ovog zakona, kojim se od pružalaca usluga internet tržišta zahtijeva da uklone takav sadržaj sa svog internet interfejsa, onemogućće pristup takvom sadržaju ili da prikažu izričito upozorenje.

Preduzimanje mjera kod pretpostavke usaglašenosti

Član 43

Nadležna inspekcija je ovlašćena da, uprkos pretpostavci usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti iz člana 10 ovog zakona, preduzme sve odgovarajuće mjere na osnovu ovog zakona ako postoje dokazi da je proizvod opasan.

Nadzor nad proizvodima iz uvoza

Član 44

Nadzor nad proizvodima iz uvoza u postupku stavljanja u slobodan promet vrši carinski organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu.

VIII. KAZNE NE ODREDBE

Član 45

(1) Novčanom kaznom od 5.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) ne obezbijedi da su proizvodi koje stavlja na tržište dizajnirani i proizvedeni u skladu sa opštim zahtjevom bezbjednosti (član 12 stav 1 i član 19);
- 2) prije stavljanja proizvoda na tržište ne izvrši internu analizu rizika ili ne izradi tehničku dokumentaciju koja sadrži naročito opšti opis proizvoda i njegove ključne karakteristike bitne za procjenu bezbjednosti (član 12 stav 2 i član 19);
- 3) ne obezbijedi da tehnička dokumentacija, kad je to primjenljivo s obzirom na moguće rizike povezane sa proizvodom, po potrebi sadrži i analizu mogućih rizika i listu svih relevantnih MEST standarda u skladu sa ovim zakonom, ili u tehničkoj dokumentaciji ne navede djelove MEST standarda, odnosno nacionalne zahtjeve ili dodatne elemente koji su primijenjeni, ili ne obezbijedi da je tehnička dokumentacija ažurna, ili ažurnu dokumentaciju ne čuva deset godina nakon što je proizvod stavljen na tržište, ili ako je na zahtjev ne stavi na raspolaganje nadležnoj inspekciji (član 12 st. 3 do 6 i član 19);

4) ne uspostavi postupke za održavanje usaglašenosti proizvoda proizvedenih u serijama sa opštim zahtjevom bezbjednosti (član 13 stav 1 i član 19);

5) ne obezbijedi da je na proizvodu označen tip, broj šarže ili serije ili drugi element koji omogućava njegovu identifikaciju i koji je potrošačima lako vidljiv i čitak ili, kad to ne dozvoljava veličina ili priroda proizvoda, da su te informacije navedene na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod (član 13 stav 2 i član 19);

6) ne navede na proizvodu svoje ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig, adresu za prijem pošte ili elektronske pošte i, ako su različite, adresu za prijem pošte ili elektronske pošte svoje jedinstvene kontakt tačke preko koje može biti kontaktiran, a kad to nije moguće na proizvodu, te podatke ne navede na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod (član 13 stav 3 i član 19);

7) ne obezbijedi da proizvod prate jasna uputstva i informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku, kad se proizvod bez takvih uputstava i informacija o bezbjednosti ne može koristiti bezbjedno i kako je to namijenio proizvođač (član 13 stav 4 i član 19);

8) u slučaju kad, na osnovu informacija koje posjeduje smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod koji je stavio na tržište opasan, ne preduzme bilo koju od propisanih korektivnih mjera, koje su neophodne da se na djelotvoran način postigne usaglašenost proizvoda, uključujući, po potrebi, povlačenje ili opoziv proizvoda, i ako o tome ne obavijesti potrošače u skladu sa članom 36 i/ili članom 37 ovog zakona i nadležnu inspekciju putem nacionalnog sistema brze razmjene informacija o opasnim proizvodima iz člana 33 ovog zakona (član 13 stav 5 i član 19);

9) u obavještenju iz člana 13 stav 5 tač. 2 i 3, odnosno iz člana 17 stav 2 tač. 3 i 4 ovog zakona ne navede pojedinosti, naročito o riziku po zdravlje i bezbjednost potrošača, i o svim već preduzetim korektivnim mjerama, kao i, ako su dostupne, pojedinosti o količini proizvoda koji su još na tržištu (član 13 stav 6, član 17 stav 3 i član 19);

10) preko sistema brze razmjene informacija ne pruži informacije namijenjene za upozoravanje potrošača, i ako informacije, bez nepotrebnog odlaganja, ne učini dostupnim potrošačima (član 14 stav 1 i član 19);

11) ne obezbijedi da su ostali isporučiooci, odgovorna lica i pružaoci usluga internet tržišta u datom lancu snabdijevanja pravovremeno obaviješteni o svim pitanjima bezbjednosti koja je identifikovao (član 14 stav 2 i član 19);

12) ne obezbijedi javno dostupne načine komunikacije u skladu sa ovim zakonom, koji omogućavaju potrošačima da podnesu prigovor i obavijeste proizvođača o svim nesrećnim slučajevima ili pitanjima bezbjednosti koje su imali u vezi sa proizvodom, uzimajući u obzir potrebe pristupačnosti za lica sa invaliditetom, odnosno ako ne provjeri da li su potrošačima javno dostupni načini komunikacije ili ako nije obezbijedio takve kanale kad nijesu dostupni, ili prilikom provjere odnosno obezbjeđivanja, nije uzeo u obzir potrebe pristupačnosti za lica sa invaliditetom (član 14 stav 3, član 17 stav 4 i član 19);

13) ne ispita podnesene prigovore i primljene informacije o nesrećnim slučajevima koji se odnose na bezbjednost proizvoda koje je isporučio na tržište i za koje je podnosilac prigovora naveo da su opasni, i ako prigovore, kao i opozive proizvoda, i sve korektivne mjere preduzete radi postizanja usaglašenosti proizvoda ne vodi u evidenciji iz člana 14 stav 4 ovog zakona (član 14 stav 4 i član 19);

14) u internoj evidenciji prigovora, sačuva i druge podatke koji nijesu neophodni za ispitivanje prigovora na navodno opasan proizvod i ako te podatke čuva duže nego što je potrebno za ispitivanje prigovora, ili duže od pet godina od dana unošenja podataka (član 14 stav 5 i član 19);

15) na zahtjev nadležne inspekcije ne dostavi kopiju ovlaštenja, ili ne izvrši bilo koji zadatak propisan ovim zakonom na način i pod uslovima koji su propisani (član 15);

16) prije stavljanja proizvoda na tržište ne obezbijedi da je proizvod usklađen sa opštim zahtjevom bezbjednosti ili da je proizvođač ispunio zahtjeve iz čl. 12 st. 2, 3 i 4 i člana 13 st. 2 i 3 ovog zakona (član 16 stav 1);

17) stavi proizvod na tržište, odnosno isporuči proizvod na tržištu iako na osnovu informacija koje posjeduje, smatra ili ima razloga da vjeruje da nije usaglašen sa opštim zahtjevom bezbjednosti, ili članom 12 st. 2, 3 i 4 i članom 13 st. 2 i 3 ovog zakona, odnosno sa opštim zahtjevom bezbjednosti, ili članom 13 st. 2, 3 i 4, ili članom 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona, prije nego se postigne usaglašenost proizvoda (član 16 stav 2 i član 18 stav 3);

18) u slučaju kad se radi o opasnom proizvodu ne obavijesti odmah proizvođača kao i nadležnu inspekciju preko sistema brze razmjene informacija (član 16 stav 3);

19) ne navede na proizvodu svoje ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig, adresu za prijem pošte i elektronske pošte i, ako su različite, adresu za prijem pošte ili elektronske pošte svoje jedinstvene kontakt tačke preko koje može biti kontaktiran ili, kad te podatke nije moguće navesti na proizvodu, iste ne navede na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod ili, u slučaju kad je podatke naveo na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod, ne obezbijedi da bilo kakva dodatna oznaka ne prekriva bilo koju zakonom propisanu informaciju na oznaci koju je dao proizvođač (član 16 st. 4 i 5);

20) ne obezbijedi da uvezeni proizvod koji stavi na tržište prate jasna uputstva i informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku, kad se proizvod bez takvih uputstava i informacija o bezbjednosti ne može koristiti bezbjedno i kako je to namijenio proizvođač (član 16 stav 6);

21) ne obezbijedi da uslovi skladištenja ili transporta dok je proizvod pod njegovom odgovornošću ne ugrožavaju usaglašenost proizvoda sa opštim zahtjevom bezbjednosti, kao ni njegovu usaglašenost sa zahtjevima iz člana 13 st. 2 i 3 ovog zakona (član 16 stav 7);

22) ne čuva primjerak tehničke dokumentacije iz člana 12 stav 5 ovog zakona deset godina nakon što je proizvod stavio na tržište i ako je, na zahtjev, ne stavi na raspolaganje nadležnoj inspekciji (član 16 stav 8);

23) na osnovu informacija koje posjeduje smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod koji je stavio na tržište opasan o tome odmah ne obavijesti proizvođača, i ne obezbijedi preduzimanje korektivnih mjera u skladu sa ovim zakonom, i ako takve mjere nijesu preduzete, iste odmah ne preduzme, ili ne obezbijedi da su potrošači o tome obaviješteni u skladu sa članom 37 i/ili članom 38 ovog zakona, i ako ne obavijesti nadležnu inspekciju preko sistema brze razmjene informacija (član 17 stav 2);

24) ne ispita podnesene prigovore i primljene informacije o nesrećnim slučajevima koji se odnose na bezbjednost proizvoda koje je stavio na tržište i za koje je podnosilac prigovora naveo da su opasni, i ako za potrebe evidencije iz člana 14 stav 4 ovog zakona te podatke ne dostavi proizvođaču ili prigovore, kao i opozive proizvoda i sve korektivne mjere preduzete radi postizanja usaglašenosti proizvoda ne vodi u svojoj internoj evidenciji (član 17 stav 5);

25) u evidenciji iz člana 14 stav 4 ovog zakona, čuva i lične podatke koji mu nijesu neophodni za ispitivanje prigovora na navodno opasan proizvod, ako iste čuva duže nego što je potrebno za za ispitivanje prigovora, ako ih čuva duže od pet godina od dana unošenja podataka (član 17 stav 7);

26) prije isporuke proizvoda na tržištu ne provjeri da li je proizvođač i, ako je primjenljivo, uvoznik, ispunio zahtjeve iz člana 13 st. 2, 3 i 4 i člana 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona (član 18 stav 1);

27) ne obezbijedi dok je proizvod pod njegovom odgovornošću da uslovi skladištenja ili transporta ne ugrožavaju usaglašenost proizvoda sa opštim zahtjevom bezbjednosti kao i usaglašenost sa članom 13 st. 2, 3 i 4 i članom 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona (član 18 stav 2);

28) u slučaju kad na osnovu informacija koje posjeduje smatra ili ima razloga da vjeruje da je proizvod koji je isporučio na tržištu opasan ili da nije usaglašen sa članom 13 st. 2, 3 i 4

i članom 16 st. 4, 5 i 6 ovog zakona, o tome ne obavijesti proizvođača ili uvoznika, ili ne obezbijedi da se preduzmu korektivne mjere u skladu sa ovim zakonom, ili ne obezbijedi da je nadležna inspekcija odmah o tome obaviještena preko sistema brze razmjene informacija (član 18 stav 4);

29) za potrebe obavještanja iz člana 18 stav 4 tač. 2 i 3 ovog zakona ne navede odgovarajuće pojedinosti kojima raspolaže, naročito o riziku po zdravlje i bezbjednost potrošača i o svim već preduzetim korektivnim mjerama, kao i, ako su dostupne, o količini proizvoda koji su još na tržištu (član 18 stav 5);

30) ne uspostavi interne postupke za bezbjednost proizvoda koji mu omogućavaju da ispuni odgovarajuće zahtjeve utvrđene ovim zakonom (član 20 i član 27 stav 1 tačka 4);

31) ne sarađuje sa nadležnom inspekcijom u preduzimanju radnji kojima bi mogli da se otklone ili ublaže rizici koje predstavljaju proizvodi koje je isporučio na tržištu (član 21 stav 1);

32) na zahtjev nadležne inspekcije ne dostavi sve neophodne informacije, a naročito potpun opis rizika koji proizvod predstavlja, povezane prigovore i poznate nesrećne slučajeve i opis svih korektivnih mjera preduzetih za rješavanje rizika i ne utvrdi i dostavi bilo koju od bitnih informacija o sljedljivosti proizvoda propisanih članom 21 stav 3 ovog zakona (član 21 st. 2 i 3);

33) informacije iz člana 21 stav 2 ovog zakona ne pruža deset godina nakon što mu je dostavljen ili nakon što je dostavio proizvod, ili informacije iz člana 21 stav 3 ovog zakona ne pruža šest godina nakon što mu je dostavljen proizvod, ili dio, komponenta ili bilo koji softver koji su ugrađeni u proizvod ili nakon što je dostavio proizvod (član 21 st. 4 i 5);

34) na zahtjev nadležne inspekcije ne podnosi redovne izvještaje o napretku korektivnih mjera koje su preduzeli za rješavanje rizika koje su predstavljali proizvodi koje su isporučili na tržištu ili, ako je u slučaju odluke nadležne inspekcije da se korektivne mjere ne mogu smatrati završenim, postupio suprotno (član 21 stav 6);

35) stavi na tržište proizvod na koji se primjenjuje ovaj zakon, a ne postoji isporučilac sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori u smislu ovog zakona koji je u pogledu tog proizvoda odgovorno lice za obaveze isporučilaca u smislu ovog zakona, ili ako na proizvodu ili na njegovom pakovanju, paketu ili dokumentu koji prati proizvod nije navedeno ime i prezime, odnosno naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig i kontakt podaci, uključujući adresu za prijem pošte i elektronske pošte odgovornog lica (član 22 st. 1 i 4);

36) redovno ne provjerava, u skladu sa ovim zakonom, da li je proizvod u skladu sa tehničkom dokumentacijom iz člana 12 stav 2 ovog zakona, kao i sa zahtjevima iz člana 13 st. 2, 3 i 4 ovog zakona ili na zahtjev nadležne inspekcije ne dostavi dokumentovane dokaze o izvršenim provjerama (član 22 st. 2 i 3);

37) u ponudi proizvoda koje isporučuje na tržištu putem interneta ili drugih sredstava prodaje na daljinu, ne navede propisana upozorenja i informacije, ili ih ne navede na način propisan ovim zakonom (član 24);

38) bez nepotrebnog odlaganja od trenutka kada sazna za taj slučaj ne obavijesti nadležnu inspekciju preko sistema brze razmjene informacija o nesrećnom slučaju koji je izazvao proizvod stavljen na tržište, u roku i na način propisan ovim zakonom, ili ako to obavještenje ne sadrži tip i identifikacioni broj proizvoda, kao i okolnosti nesrećnog slučaja, ako su poznate, ili ako, na zahtjev nadležne inspekcije ne obavijesti i o svim drugim relevantnim informacijama, ili ako o pojavama povezanim sa upotrebom proizvoda koji je doveo do smrti pojedinca ili teških posljedica po njegovo zdravlje i bezbjednost u obimu propisanom ovim zakonom, ne obavijesti nadležnu inspekciju (član 25 st. 1, 2 i 3);

39) bez nepotrebnog odlaganja, ne obavijesti proizvođača kad je poznato sa nesrećnim slučajem koji je izazvao proizvod koji je stavilo na tržište ili isporučilo na tržištu (član 25 stav 4);

40) u slučaju iz člana 25 stav 4 ovoga zakona ne sačini propisano obavještenje i isto ne dostavi u skladu sa članom 25 st. 1 i 2, ili ne izda uputstvo uvozniku ili jednom od distributera da sačini i dostavi to obavještenje, ili u slučaju kad proizvođač proizvoda nema prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori, odgovorno lice, koje je upoznato sa nesrećnim slučajem, ne obezbijedi da se sačini i dostavi obavještenje (član 25 st. 5 i 6);

41) u slučaju kad informacije iz člana 13 st. 2, 3 i 4, člana 16 st. 4 i 5 i člana 22 stav 4 ovog zakona i odgovarajućih odredaba drugih propisa o usklađivanju stavi na raspolaganje i u digitalnom obliku pomoću elektronskih tehničkih rješenja koja nijesu jasno vidljiva na proizvodu ili, kad te informacije nijesu jasno vidljive na proizvodu, ne stavi na njegovom pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod (član 26 stav 1);

42) ako informacije iz člana 26 stav 1 ovog zakona nijesu na crnogorskom jeziku i nijesu u obliku koji je pristupačan za lica sa invaliditetom (član 26 stav 2);

43) ne odredi jedinstvenu kontakt tačku za neposrednu komunikaciju sa nadležnom inspekcijom, elektronskim putem, u vezi sa pitanjima bezbjednosti proizvoda i nalogima izdatim u skladu sa članom 28 stav 1 ovog zakona ili se ne registruje na portalu sistema brze razmjene informacija i ne navede informacije o jedinstvenoj kontakt tački iz člana 28 stav 1 tačka 1 ovoga zakona (član 27 stav 1 tač. 1, 2 i 3);

44) ne odredi jedinstvenu kontakt tačku koja potrošačima omogućava neposrednu i brzu komunikaciju o pitanjima bezbjednosti proizvoda (član 27 stav 1 tačka 2);

45) ne preduzme neophodne mjere za prijem i izvršenje naloga iz člana 28 stav 1 ovog zakona, ili po istom ne postupi u propisanom roku, ili ne postupi po bilo kom zahtjevu iz naloga, ili o izvršenju naloga ne obavijesti inspektora na način propisan ovim zakonom (član 28 st. 3 i 4);

46) ne uzme u obzir redovne informacije o opasnim proizvodima o kojima je nadležna inspekcija dostavila obavještenje preko sistema brze razmjene informacija na način iz člana 33 ovog zakona, radi preduzimanja dobrovoljnih mjera sa ciljem otkrivanja, identifikacije, uklanjanja sadržaja koji upućuje na ponude opasnih proizvoda na njihovom internet tržištu ili onemogućavanje pristupa takvom sadržaju, kad je primjenljivo, uključujući upotrebu sistema brze razmjene informacija u skladu sa članom 34 ovog zakona ili o svim preduzetim mjerama ne obavijesti nadležnu inspekciju koja je dostavila obavještenje iz člana 28 stav 5 ovog zakona koristeći njene kontakt podatke objavljene na sistemu brze razmjene informacija (član 28 st. 5 i 6);

47) nakon što je trgovcu omogućio prodaju proizvoda na svom internet tržištu ne vrši povremene provjere da li je proizvod koji se nudi na prodaju opasan, uvidom u sistem brze razmjene informacija (član 28 stav 7);

48) svakom fizičkom licu ili drugom subjektu ne omogući da ga lako dostupnim, isključivo elektronskim sredstvima komunikacije, obavijesti o svojim saznanjima u vezi sa bezbjednošću proizvoda koji se u okviru njegove usluge nudi na prodaju (član 29 stav 1);

49) u slučaju kad podnosilac ne izvrši dopunu obavještenja u roku iz člana 29 stav 3 ovog zakona, bez odlaganja ne postupi na osnovu podataka koje ima na način i u roku iz člana 29 stav 5 ovog zakona, ili ako u slučaju prijema potpunog obavještenja, u propisanom roku ne obradi obavještenje i ne obavijesti podnosioca obavještenja o svojoj odluci i sredstvima pravne zaštite u odnosu na tu odluku (član 29 st. 4 i 5);

50) ne dizajnira ili ne organizuje svoj internet interfejs na način kojim se trgovcima koji nude proizvod omogućava da za svaki ponuđeni proizvod pruže informacije koje su prikazane ili na drugi način lako dostupne potrošačima prilikom pregleda tih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom, ili ako interni postupci iz člana 27 stav 1 tačka 4 ovog zakona, koje je uspostavio, ne uključuju mehanizme kojima se trgovcima omogućava da daju propisane informacije i izjavu propisane sadržine i, ako je to primjenljivo, propisane identifikacione podatke ili ako tokom razumnog perioda i nakon prethodnog upozorenja, ne obustave pružanje svojih usluga

trgovcima koji često nude proizvode koji nijesu usklađeni sa ovim zakonom (član 30 st. 1, 2 i 3);

51) u uslovima poslovanja jasno i detaljno ne utvrdi politiku u pogledu obustavljanja svojih usluga iz člana 30 stav 3 ovog zakona, uključujući i vrijeme trajanja obustave, kao i ako ne daje primjere činjenica i okolnosti koje uzima u obzir prilikom vršenja procjene da li određeno ponašanje predstavlja kršenje ovog zakona (član 30 stav 4);

52) ne sarađuje sa nadležnim inspekcijama, trgovcima i isporučiocima kako bi se olakšalo preduzimanje svih radnji za otklanjanje ili, ako to nije moguće, ublažavanje rizika koji predstavlja proizvod koji se nudi ili koji je bio ponuđen na internetu u okviru njegovih usluga, ili ako ne izvrši bilo koju od obaveza propisanih ovim zakonom (član 31 st. 1 i 2);

53) neposredno i bez nepotrebnog odlaganja ne obavijesti sve potrošače, koji mogu biti identifikovani, o opozivu proizvoda ili ne pruži bezbjednosno upozorenje, kad je potrebno, u skladu sa obavezama iz čl. 12 do 15 ovog zakona, odnosno iz člana 32 stav 2 tačka 1 ovog zakona (član 36 stav 1);

54) lične podatke svojih kupaca koje prikuplja ne koristi isključivo za opoziv i bezbjednosno upozorenje iz člana 36 stav 1 ovog zakona (član 36 stav 2);

55) u slučaju kada ima uspostavljene sisteme za registraciju proizvoda ili programe lojalnosti kupaca, pomoću kojih se mogu identifikovati proizvodi koje su kupili potrošači i to za potrebe koje nijesu vezane za kontaktiranje kupaca radi davanja informacija o bezbjednosti, svojim kupcima ne omogući da navedu posebne kontakt podatke koji će se koristiti isključivo za potrebe obavještenja o bezbjednosti proizvoda (član 36 stav 3);

56) prikupljanje podataka iz člana 36 stav 3 ovog zakona vrši u obimu većem od neophodnog, i ako lične podatke prikupljene u tu svrhu ne koristi isključivo za kontaktiranje potrošača u slučaju opoziva ili bezbjednosnog upozorenja (član 36 stav 4);

57) u slučaju kad u skladu sa članom 36 stav 1 ovog zakona nije moguće stupiti u kontakt sa svim pogođenim potrošačima ne pruži, u skladu sa svojim odgovornostima, jasno i vidljivo obavještenje o opozivu ili bezbjednosno upozorenje iz člana 36 stav 1 ovog zakona na drugi odgovarajući način koji obezbjeđuje najširi mogući domet, uključujući, po mogućnosti, njihove: internet stranice, društvene medije i društvene mreže, biltene, maloprodajna mjesta i, po potrebi, objave putem audiovizuelnih medijskih usluga i drugih načina komunikacije, kao i na način koji je pristupačan za lica sa invaliditetom. (član 36 stav 5);

58) se informacije o opozivu proizvoda, u skladu sa članom 36 st. 1 i 5 ovog zakona, potrošačima pružaju obavještenjem u pisanom obliku, a to obavještenje nije dato na obrascu propisane sadržine, ili ako to obavještenje ne sadrži bilo koji podatak propisan ovim zakonom, (član 37 stav 1);

59) obavještenje o opozivu i informacije koje se potrošačima pružaju putem besplatnog broja telefona ili interaktivne internet službe nisu na crnogorskom jeziku (član 37 stav 2);

60) u slučaju opoziva proizvoda za koji je odgovoran, potrošaču ne omogući izbor između najmanje dva od pravnih sredstava propisanih članom 38 st. 2, 3 i 4 ovog zakona (član 38 st. 2, 3 i 4);

61) ne omogući da se popravka od strane potrošača, kad je predviđena u obavještenju o opozivu, izvrši jednostavno i bezbjedno da bi se mogla smatrati djelotvornim pravnim sredstvom u smislu člana 38 stav 1 ovog zakona, ili ako u slučaju popravke potrošaču ne pruži sva potrebna uputstva i besplatne zamjenske djelove ili ažuriranje softwera, ili ako potrošaču uskrati prava koja on ima u skladu sa odredbama o nesaobraznosti robe, odnosno o neisporuci ili nesaobraznosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, odnosno izmjeni digitalnog sadržaja ili digitalne usluge utvrđene zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača (član 38 st. 5, 6 i 7);

62) je odlaganje proizvoda od strane potrošača uključio u radnje koje potrošači preduzimaju u skladu sa članom 37 stav 1 tačka 4 ovog zakona, a potrošač ne može jednostavno

i bezbjedno da izvrši takvo odlaganje i ako isto utiče na pravo potrošača na povraćaj ili zamjenu proizvoda koji je opozvan u skladu sa ovim zakonom (član 38 stav 8);

63) pravno sredstvo koje nudi prouzrokuje značajne neugodnosti za potrošača (član 38 stav 9);

64) od potrošača zahtijeva plaćanje ili naplati troškove slanja ili povraćaja proizvoda na drugi način, i ako proizvode koje zbog svoje prirode nije moguće na uobičajen način vratiti poštom, ne preuzme o svom trošku (član 38 st. 10 i 11).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 3.000 eura do 6.000 eura.

Član 46

(1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) pravovremeno ne obavijesti proizvođača, distributere i, po potrebi, pružaoca usluga izvršenja narudžbi i pružaoca usluga internet tržišta o sprovedenom ispitivanju iz člana 17 stav 5 ovog zakona i rezultatima ispitivanja (član 17 stav 6);

2) od podnosioca obavještenja iz člana 29 stav 1 ovog zakona, koje je nepotpuno, bez nepotrebnog odlaganja ne zatraži dopunu na način i u roku propisanom ovim zakonom (član 29 stav 3).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 2.000 eura do 6.000 eura.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje akata

Član 47

(1) Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana, primjenjivaće se propisi doneseni na osnovu Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, br. 45/14 i 13/18), ako nijesu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Rok za prilagodavanje Sistema brze razmjene informacija o opasnim proizvodima

Član 48

(1) Sistem brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik, uspostavljen u skladu sa Zakonom o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, br. 45/14 i 13/18) transformisaće se u sistem brze razmjene informacija u smislu čl. 33 i 34 ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do transformacije u sistem brze razmjene informacija u skladu sa stavom 1 ovog člana, za razmjenu informacija o opasnim proizvodima koristiće se sistem brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik, uspostavljen u skladu sa Zakonom o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, br. 45/14 i 13/18).

(3) Danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, sistem brze razmjene informacija postaje dio evropskog sistema Safety Gate, po ispunjavanju uslova za uključivanje u taj sistem propisanih evropskim propisima.

Započeti postupci

Član 49

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, br. 45/14 i 13/18).

Dostupnost proizvoda na tržištu

Član 50

Proizvodi koji su u skladu sa Zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda („Službeni list CG“, br. 45/14 i 13/18) i koji su stavljeni na tržište prije stupanja na snagu ovog zakona, mogu biti dostupni na tržištu i nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 51

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, br. 45/14 i 13/18).

Stupanje na snagu

Član 52

Ovaj zakon stupa na snagu nakon isteka šest mjeseci od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Glavni razlog za donošenje zakona je pravna reforma na nivou EU kojom je Regulativa (EU) 2023/988 o opštoj bezbjednosti proizvoda zamijenila i stavila van snage Direktivu 87/357/EEZ o obmanjujućim proizvodima i Direktivu 2001/95/EZ o opštoj bezbjednosti proizvoda. Važeći crnogorski Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14 i 13/18) oslanja se na preuzete odredbe pomenutih direktiva koje su stavljene van snage u decembru 2024.

Gore navedena Regulativa (EU) 2023/988 je glavni izvor odredaba novog zakona, ali ne i jedini jer on djelimično preuzima i Regulativu (EU) 2022/2065 o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga da bi se omogućilo potpuno sprovođenje odredbi o opštoj bezbjednosti proizvoda.

Promjena odredbi o opštoj bezbjednosti proizvoda na nivou EU je uzrokovana razvojem novih tehnologija i promjenama u načinu prodaje proizvoda (online trgovina). Poboljšani i time jasniji je pravni okvir na području obmanjujućih proizvoda (koji su bili uređeni Direktivom Savjeta 87/357/EEZ).

Najbitnije promjene su sljedeće:

- šira pokrivenost proizvoda,
- stroža procjena rizika,
- veća odgovornost isporučilaca,
- pojačan inspekcijski nadzor proizvoda na tržištu,
- ojačana uloga potrošača sa novim pravima.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

a) Usklađenost nacrt/predloga propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:

UFEU, Glava I, Unutrašnje tržište, član 26/Treaty on the Functioning of the EU, Title I, Internal Market, Article 26

Potpuno usklađeno / fully harmonized

b) Usklađenost nacrt/predloga propisa sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije

Regulativa (EU) 2023/988 Evropskog parlamenta i Savjeta od 10. maja 2023. godine o opštoj bezbjednosti proizvoda, o izmjenama i dopunama Regulative (EU) 1025/2012 i Direktive (EU) 2020/1828, kao i o prestanku važenja Direktive 2001/95/EZ i Direktive 87/357/EEZ (u daljem tekstu: Regulativa (EU) 2023/988).

Ne preuzimaju se odredbe Regulative (EU) 2023/988 koje će se neposredno sprovoditi nakon pristupanja Crne Gore EU. To će biti predmet Zakona o sprovođenju Regulative (EU) 2023/988 koji će zamijeniti ovaj zakon stupanjem na snagu danom pristupanja Crne Gore EU

Potpuno usklađeno / fully harmonized

Regulativa (EU) 2022/2065 Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. oktobra 2020. godine o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ (u daljem tekstu: Regulativa (EU) 2022/2065).

Djelimično usklađeno / partly harmonized

c) Usklađenost načerta/predloga propisa sa ostalim izvorima prava Evropske unije

Odredbe ovog zakona koje se odnose na pitanja zaštite potrošača usklađene su s drugim propisima kojima se uređuje zaštita potrošača.

Potpuno usklađeno / fully harmonized

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Osnovne odredbe (čl. 1 do 7)

Osnovnim odredbama propisuju se predmet i obim primjene zakona, primjena načela predostrožnosti i značenje pojedinih izraza upotrijebljenih u ovom zakonu. Donošenjem ovog zakona, kojim se u pravni poredak Crne Gore preuzima prije svega Regulativa (EU) 2023/988 o opštoj bezbjednosti proizvoda, a u manjem dijelu i Regulativa (EU) 2022/2065 o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga, znatno je ojačana struktura pravnog okvira za obezbjeđivanje da se na tržište mogu isporučivati potrošačima isključivo bezbjedni proizvodi.

Na nivou Evropske unije jasno su prepoznati glavni ciljevi osiguranja visokog nivoa zaštite potrošača:

- zaštititi njihovu bezbjednost i zdravlje,
- pružiti podršku privrednim subjektima i poštenoj konkurenciji,
- temeljiti stalnu aktivnost na konstruktivnim konsultacijama sa svim zainteresovanim stranama.

Građani i privredni subjekti (isporučioци), kao krajnji korisnici, imaju pravo na visok nivo zaštite na tržištu. Važan instrument za ostvarivanje tog cilja je inspekcijski nadzor. Sa druge strane, nadzor na tržištu igra važnu ulogu i u obezbjeđivanju funkcionalnog tržišta koje obezbjeđuje slobodnu i ravnopravnu konkurenciju, što znači jednake tržišne uslove za sve. Za postizanje tih ciljeva država mora da obezbijedi neophodne resurse, tehničku osposobljenost i profesionalni integritet svojih zaposlenih.

Regulativa (EU) 2023/988 predstavlja kompatibilni pravni akt Regulativi (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta proizvoda. Da bi se postigla što veća unificiranost nadzora na tržištu, nadležnim inspekcijama za ovaj zakon se daju ista ovlašćenja kao što su data inspekcijama po Regulativi iz 2019.

Veoma je široko područje primjene ovog zakona jer se radi o području koje nije regulisano usklađujućim pravom EU. U isto vrijeme, u pogledu proizvoda na koje se primjenjuje sektorsko zakonodavstvo Unije o usklađivanju, treba jasno utvrditi područje primjene različitih djelova ove regulative kako bi se izbjeglo preklapanje odredbi i obezbijedio jasan pravni okvir. Iako

neke odredbe ove regulative, kao što je većina njih koje se odnose na obaveze privrednih subjekata, ne treba da se primjenjuju na proizvode obuhvaćene zakonodavstvom Unije o usklađivanju, određene druge odredbe ove regulative dopunjavaju zakonodavstvo Unije o usklađivanju i stoga treba da se primjenjuju na takve proizvode.

Odredbe ove regulative o obavezama pružalaca usluga internetskog tržišta, obaveze privrednih subjekata u slučaju nesreća, pravo potrošača na informacije i pravno sredstvo, kao i opoziv proizvoda zbog bezbjednosti treba da se primjenjuju na proizvode obuhvaćene zakonodavstvom Unije o usklađivanju u mjeri u kojoj u takvom zakonodavstvu Unije ne postoje posebne odredbe s istim ciljem.

Zbog jasnog opisa opsega zakona u njegovom članu 3 izričito su pomenute grupe proizvoda na koje se zakon ne odnosi.

Od izraza upotrijebljenih u Zakonu posebnu pažnju treba obratiti na one koji su vezani za novosti u načinu stavljanja proizvoda na tržište:

- „**pružalac usluga sprovođenja narudžbina**“ je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koji u okviru obavljanja privredne djelatnosti nudi najmanje dvije od sljedećih usluga: skladištenje, pakovanje, adresiranje i slanje proizvoda koji nijesu u njegovoj svojini, isključujući poštanske usluge prijema, sortiranja, transporta i distribucije poštanskih pošiljaka, usluge dostavljanja paketa, kao i druge poštanske usluge koje se vrše u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge i zakonom kojim se uređuju usluge prevoza tereta;

- „**pružalac usluga internet tržišta**“ je pružalac usluga posredovanja koji koristi internet interfejs koji potrošačima omogućava zaključenje ugovora na daljinu sa trgovcima radi prodaje proizvoda;

Zahtjevi bezbjednosti (čl. 8 do 11)

U pogledu bezbjednosti proizvoda postoji više zahtjeva. Ali samo je jedan „opšti zahtjev bezbjednosti“, a to je zahtjev da su isporučioци dužni da stavljaju na tržište (prva isporuka) ili isporučuju na tržištu (sve naknadne isporuke) isključivo bezbjedne proizvode.

Postojanje takvog ključnog zahtjeva vodi do nužnosti traženja objektivnih elemenata koji su od pomoći zainteresiranim stranama (prije svega mislimo na isporučioce, potrošače i nadležne organe državne uprave) kod procjene bezbjednosti proizvoda. Sadržaj člana 9 usmjerava pažnju na sljedeće:

- karakteristike proizvoda,
- međusobni uticaj proizvoda kada se proizvodi upotrebljavaju zajedno,
- predstavljanje proizvoda i njegovo označavanje,
- kategorije potrošača koji koriste proizvod,
- izgled proizvoda u slučaju da je vjerovatno da će navesti potrošače da ga koriste na način drugačiji od onog za koji je dizajniran (preuzimanje sadržaja Direktive 87/357/EC o obmanjujućim proizvodima), i
- odgovarajuće sajberbezbjednosne karakteristike neophodne za zaštitu proizvoda od spoljnih uticaja, kao i razvoj funkcionalnosti proizvoda u pogledu učenja i predviđanja.

Član 10 daje pomoć sprovođenju kreiranjem (oborive) pretpostavke o usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti. Pretpostavlja se da je proizvod bezbjedan ako je:

1) usaglašen sa relevantnim MEST standardima čija je lista objavljena u „Službenom listu Crne Gore“; i kojima su preuzeti evropski standardi sa liste standarda objavljene u „Službenom listu Evropske unije“ ili djelovima tih standarda u pogledu rizika i kategorija rizika obuhvaćenih tim standardima; ili

2) u slučaju da ne postoje MEST standardi iz tačke 1 ovog stava, usaglašen sa nacionalnim zahtjevima, u pogledu rizika i kategorija rizika obuhvaćenih zahtjevima zaštite zdravlja i bezbjednosti, utvrđenim propisima Crne Gore, pod uslovom da su ti propisi u skladu sa pravom Evropske unije, naročito čl. 34 i 36 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

U vezi sa datom pretpostavkom veoma je važna odredba člana 43 zakona koja daje ovlaštenje nadležnoj inspekciji da, uprkos pretpostavci usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti, preduzme sve odgovarajuće mjere na osnovu ovog zakona ako postoje dokazi da je proizvod opasan.

Član 11 zakona daje dodatne elemente kojima se može procijeniti bezbjednost proizvoda ako nije primjenjiva pretpostavka usaglašenosti. Počinje sa (drugim) evropskim, međunarodnim i nacionalnim standardima kao i međunarodnim sporazumima, a završava sa razumnim očekivanjima potrošača u pogledu bezbjednosti.

Obaveze isporučilaca (čl. 12 do 26)

Obaveze isporučilaca su i za područje opšte bezbjednosti proizvoda novim zakonom pojačane i upodobljene po modelu obaveza isporučilaca po harmonizujućem zakonodavstvu za pojedine grupe proizvoda.

Zbog toga se odredbe ovog poglavlja upotrebljavaju isključivo za proizvode koje nisu predmet drugih EU propisa, sa značajnim izuzetkom važi za posljednja tri člana ovog poglavlja. Odredbe članova o obavezama u slučaju prodaje na daljinu (član 24) i u slučajevima nesreća povezanih sa bezbjednošću proizvoda (član 25) upotrebljavaju se za sve proizvode, što važi i za obaveze u slučaju posredovanih informacija isporučiocima u elektronskom obliku (član 26).

Zakon je napisan tako da isporučioци imaju srazmjerne obaveze u pogledu bezbjednosti proizvoda u vezi s njihovim ulogama u lancu snabdijevanja (čl. 12 do 18) kako bi se obezbijedio visok nivo zaštite zdravlja i bezbjednosti potrošača, istovremeno obezbjeđujući efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta.

Neophodno je naime obezbijediti jasnu i srazmjernu raspodjelu obaveza koje odgovaraju ulozi svakog subjekta u procesu snabdijevanja i distribucije. Na primjer, kada je riječ o provjeri da li su proizvođač i, po potrebi, uvoznik ispunili svoje obaveze, od distributera treba zahtijevati samo da izvrši činjenične provjere, a ne procjenu informacija koje su oni dostavili.

Neposredna prodaja koju isporučioци sa sjedištem van Unije vrše putem internetskih kanala ometa rad organa nadzora na tržištu prilikom rješavanja problema opasnih proizvoda u Uniji jer u velikom broju slučajeva oni nemaju ni sjedište ni pravnog zastupnika u Uniji. Stoga su za isporučioce propisane posebne obaveze kako bi se obezbijedilo da organi nadzora na tržištu imaju odgovarajuća ovlaštenja i sredstva da na djelotvoran način rješavaju problem internetske prodaje opasnih proizvoda.

Obezbjedivanjem da proizvođači dostavljaju obavještenja o nesrećama čiji je uzrok proizvod koji su oni stavili na raspolaganje na tržištu poboljšaće se informacije raspoložive organima nadzora na tržištu i omogućiće se bolja identifikacija potencijalno opasnih kategorija proizvoda.

Veoma je važna obaveza isporučilaca u vezi saradnje sa nadležnim inspekcijama (član 21). Isporučiocu su dužni da sarađuju sa nadležnim inspekcijama u preduzimanju radnji kojima bi mogli da se otklone ili ublaže rizici koje predstavljaju proizvodi koje su isporučili na tržištu. Nadležna inspekcija može da zahtijeva od isporučilaca da podnose redovne izvještaje o napretku korektivnih mjera koje su preduzeli za rješavanje rizika koje su predstavljali proizvodi koje su isporučili na tržištu i može da odluči da li se i kad korektivna mjera može smatrati završenom.

Ovo poglavlje sadrži i obavezu nadležnih organa da isporučiocima, na njihov zahtjev i bez naknade, pružaju potrebne informacije o sprovođenju zakona i važećim pravilima o bezbjednosti proizvoda (član 23). Informacije je dužna da pruža kontakt tačka za proizvode određena zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu.

Pružaoци usluga internet tržišta (čl. 27 do 32)

Poglavje o pružaoциma usluga internet tržišta je veoma važno i stoga što je njegov sadržaj nastao i kao djelimično (i nužno) preuzimanje Regulative EU 2020/2065.

Pružaoци usluga internetskog tržišta imaju ključnu ulogu u lancu snabdijevanja, jer omogućavaju privrednim subjektima da dođu do većeg broja potrošača.

U okviru novih složenih poslovnih modela povezanih s internetskom prodajom, isti subjekt može da pruža različite usluge. Kada subjekt pruža samo usluge internetskog posredovanja za određeni proizvod, on se tada kvalifikuje samo za pružaoca usluge internetskog tržišta za taj proizvod. U slučaju da isti subjekt pruža usluge internetskog tržišta za prodaju određenog proizvoda a postupa i kao isporučilac u skladu sa ovim zakonom, on se kvalifikuje i za relevantnog isporučioca. Na primjer, ako pružalac usluge internetskog tržišta i distribuira proizvod, onda se, u pogledu prodaje distribuiranog proizvoda, smatra distributerom. Stoga je takve slučajeve potrebno procjenjivati pojedinačno.

Da bi mogli da ispune svoje obaveze iz ovog zakona, naročito u pogledu pravovremenog i djelotvornog ispunjavanja naloga javnih organa (član 28), i saradnje s organima nadzora na tržištu u kontekstu sprovođenja korektivnih mjera na zahtjev, pružaoци usluga internet tržišta treba da imaju uspostavljen interni mehanizam za rješavanje pitanja povezanih sa bezbjednošću proizvoda (član 30 i 31).

Pružaoци usluga internetskih tržišta treba da obrađuju obavještenja o sadržaju koji upućuje na ponudu opasnog proizvoda primljena u skladu sa Regulativom (EU) 2022/2065 u dodatnim rokovima utvrđenim ovim zakonom. Pored toga, pružaoци usluga internetskih tržišta podstiču se da provjere proizvode na portalu Safety Gate prije nego što ih stave na svoj interfejs.

Na osnovu odredbi Regulative (EU) 2022/2065 o sljedljivosti trgovaca, pružaoци usluga internetskih tržišta ne treba da dozvole da određeni proizvod bude naveden na njihovim platformama ako trgovac nije dostavio sve informacije u pogledu bezbjednosti i sljedljivosti proizvoda kako je navedeno u ovoj regulativi. Te informacije treba prikazati zajedno s listom proizvoda kako bi potrošači mogli imati koristi od istih informacija koje su dostupne na mreži i van nje.

Međutim, pružaoци usluga internetskih tržišta ne treba da budu odgovorni za provjeru potpunosti, tačnosti i preciznosti samih informacija jer je obaveza obezbjeđivanja sljedljivosti proizvoda na relevantnom trgovcu.

Važno je i da pružaoci usluga internetskih tržišta blisko sarađuju s organima nadzora na tržištu, sa trgovcima i relevantnim isporučiocima u pogledu bezbjednosti proizvoda. Osim toga, organi nadzora na tržištu treba da imaju i mogućnost prikupljanja podataka s internetskog interfejsa na obrazloženi zahtjev u slučaju tehničkih prepreka koje su uspostavili pružaoci usluga internetskih tržišta ili internetski prodavci. Pružaoci usluga internetskih tržišta treba da sarađuju i u pogledu opoziva proizvoda i izvještavanja o nesrećama.

Ovo poglavlje završava se sa odredbom (član 32) koja uređuje tematiku zaključivanja memoranduma o razumijevanju. Nadležni organi mogu da zaključuju memorandume o razumijevanju, odnosno odgovarajuće sporazume o saradnji sa isporučiocima ili pružiocima usluga internet tržišta, kao i sa organizacijama koje predstavljaju potrošače ili isporučioce, u cilju preuzimanja dobrovoljnih obaveza za unapređenje bezbjednosti proizvoda.

Sistem brze razmjene informacija o opasnim proizvodima (čl. 33 do 34)

Crna Gora je u skladu sa već postojećim obavezama uspostavila odgovarajući sistem brze razmjene informacija o opasnim proizvodima. Regulativa 2023/988 je uvela nove zahtjeve za postojeće sisteme.

Izričito je postavila zahtjev da mora sistem brze razmjene informacija sadržati dva portala za komuniciranje sa širom javnošću:

1) portal za komunikaciju sa potrošačima i drugim zainteresovanim stranama, preko kojeg im se, bez naknade, omogućava pristup odabranim informacijama o kojima su podnesena obavještenja o opasnim proizvodima; i

2) portal za komunikaciju sa isporučiocima i pružiocima usluga internet tržišta, preko kojeg im se omogućava da nadležnim inspekcijama i potrošačima pruže informacije o opasnim proizvodima koje su isporučili na tržištu.

Uspostavljanje nove strukture zahtjeva nadogradnju postojećeg sistema i zbog toga je u prelaznim i završnim odredbama dat prelazni period u kome će biti izvršena promjena koja će omogućiti uspješno uključanje crnogorskom sistema brze razmjene informacija u novonazvani EU sistem (Safety Gate).

Pravo potrošača na informisanje i na pravno sredstvo (čl. 35 do 40)

Kao što je već bilo rečeno, zbog višeg nivoa zaštite potrošača, i odredbe ovog poglavlja se odnose na sve proizvode (i one koji su predmet EU propisa o usklađivanju).

Pravo javnosti da bude upoznata sa mjerama protiv proizvoda koji predstavljaju rizik po zdravlje i bezbjednost potrošača jedan je od osnovnih temelja unutrašnjeg tržišta. Pravo javnosti na informacije obuhvata naročito pravo na pristup informacijama o identifikaciji proizvoda, prirodi rizika i preduzetim mjerama. To pravo je ograničeno isključivo ako je u suprotnosti sa propisima o čuvanju poslovne tajne (član 35 zakona).

U slučaju opoziva proizvoda ili kad je potrebno pružiti bezbjednosno upozorenje, isporučioци i pružaoci usluga internet tržišta, dužni su da o tome neposredno i bez nepotrebnog odlaganja obavijeste sve potrošače koji mogu biti identifikovani.

Pravo na prigovor je važno jer daje nadležnim organima uvid u efikasnost nadzornih aktivnosti u vidu opasnosti proizvoda. Zbog toga je u njihovom interesu da imaju potrošači i druge zainteresovane strane (kao što su organizacije za zaštitu potrošača i isporučioци) pravo na prigovor.

Jasnije je riješeno opredeljenje o prirodi pravnih lijekova koje imaju na raspolaganju potrošači. U članu 40 izričito je pomenuto da se na tužbe podnesene zbog povreda odredaba ovog zakona

koje su počinili isporučio i pružao usluga internet tržišta, kad te povrede narušavaju ili mogu da naruše kolektivne interese potrošača, primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača.

Nadzor (čl. 41 do 44)

Pravni okvir za nadzor na tržištu proizvoda obuhvaćenih zakonodavstvom Unije o usklađivanju utvrđen u Regulativi (EU) 2019/1020 i pravni okvir za nadzor na tržištu proizvoda obuhvaćenih ovim zakonom treba da budu što ujednačeniji. Stoga je neophodno, kad je riječ o aktivnostima nadzora na tržištu, obavezama, ovlašćenjima, mjerama i saradnji organa nadzora na tržištu, uskladiti ta dva skupa odredbi. Zbog toga zakon u članu 41 sadrži odredbu da se inspekcijski nadzor vrši i na način koji propisuje zakon o nadzoru tržišta proizvoda. Istim članom je određena i nadležnost tri inspekcije u Crnoj Gori za nadzor proizvoda koji su pokriveni zakonom.

Članom 42 zakona propisana su posebna ovlašćenja inspektora u vezi sa nalogom iz člana 28, a članom 43 nadležna inspekcija je ovlašćena da, uprkos pretpostavci usaglašenosti sa opštim zahtjevom bezbjednosti, preduzme sve odgovarajuće mjere na osnovu ovog zakona ako postoje dokazi da je proizvod opasan.

Zbog pravilnog izvršavanja sistema nadzora i u ovom zakonu (član 44) je ponovljeno da nadzor nad proizvodima iz uvoza u postupku stavljanja u slobodan promet vrši carinski organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu.

Kaznene odredbe (čl. 45 i 46)

Propisane su novčane kazne za prekršaje utvrđene zakonom. Prilikom određivanja visine propisanih kaznenih mjera zakonodavac je uzeo u obzir zahtjev prava EU da predviđene kazne moraju biti efikasne, srazmjerne i preventivne. U tu svrhu zakonodavac je propisao dva tipa prekršaja, teže prekršaje u članu 45 i lakše prekršaje u članu 46.

Sprovođenje propisanih obaveza od strane isporučilaca je od najveće važnosti. Iznimno su kao lakši prekršaji okarakterisani nesaradnja sa nadležnim inspekcijama, nepravovremenost obavještanja o izvršenim pretragama i netraženje dopune obavještenja od podnosioca.

Prelazne i završne odredbe (čl. 47 do 52)

Zakon u prelaznim odredbama određuje da će u roku od šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu biti doneseni podzakonski akti potrebni za njegovo sprovođenje. Vlada odnosno nadležni organ državne uprave će po ovom osnovu donijeti akte o:

- listi MEST standarda koji stvaraju pretpostavku o ispunjenosti opšteg zahtjeva bezbjednosti (član 10 stav 1),
- bližem načinu rada sistema brze razmjene informacija (član 33 stav 5), i
- bližem sadržaju obavještenja o opozivu (član 39 stav 3).

Dat je jednogodišnji rok za prilagodavanje sistema brze razmjene informacija o opasnim proizvodima (član 48). Promjene su neophodne da bi se crnogorski sistem uspješno uključio u nadograđeni evropski sistem brze razmjene informacija (sada sa novim nazivom „Safety Gate“).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, br. 45/14 i 13/18). Proizvodi koji su u skladu sa postojećim zakonom i koji su stavljeni na tržište prije stupanja na snagu ovog zakona, mogu biti dostupni na tržištu i nakon stupanja na snagu ovog zakona (član 51). Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaću se po odredbama postojećeg zakona.

Ovaj zakon stupa na snagu nakon isteka šest mjeseci od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

V. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Shodno članu 151 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, predlaže se donošenje ovog zakona u hitnoj proceduri zbog neposredne potrebe da se uskladi nacionalno zakonodavstvo sa obavezama preuzetim u procesu pregovora sa Evropskom unijom, imajući u vidu da je donošenje predloženog zakona jedan od uslova za privremeno zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, te da isti mora biti donesen najkasnije do kraja 2025. godine, u skladu sa utvrđenim pregovaračkim rokovima.



Crna Gora
Ministarstvo javne uprave

Adresa: Rimski Trg br 45
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 482 131
fax: +382 241 790
www.mju.gov.me

Br: 01-040/25-2453/2

27. 06. 2025. godine

Za: Ministarstvo ekonomskog razvoja
gospodin Nik Gjelošhaj, ministar

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

Priloga:	06.07.2025
Opis:	07-328/25-2924/2

Veza: akt broj: 01-040/25-2453 od 16.06.2025. godine

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda

Poštovani gospodine Gjelošhaj,

Povodom Vašeg akta, broj 07-328/25-2924/6 od 12.06.2025. godine, kojim se obraćate zahtjevom za mišljenje na Predlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda, obavještavamo Vas da sa aspekta nadležnosti Ministarstva javne uprave nemamo primjedbi i sugestija.



S poštovanjem,
MINISTAR
mr. Marash Dukaj

Dostavljeno: - naslovu
- a/a

Kontakt osoba: Nedeljko Vuk
Samostalni savjetnik II

tel: 068 863 934

e-mail: nedjeljko.vuk@mju.gov.me



Ministarstvo
finansija

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

18 57 8525	
07-328/25-2924/3	

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br. 05-02- 078/25-19795/2

Podgorica, 10.07.2025.godine

Za: MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA, Rimski trg 46, Podgorica
gospodinu, Niku Gjelošaju, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda

Veza: Vaš akt br: 07-328/25-2924/4 od 12.06.2025. godine i 07-328/25-2924/7 od 07.07.2025. godine

Poštovani gospodine Gjelošaj,

Povodom *Predloga zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta uticaja na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izveštaj o analizi uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da za sprovođenje Predloga zakona nije potrebno dodatno izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija sa aspekta budžeta nema primjedbi na Predlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda.

S poštovanjem,



Kontakt osobe:

mr Ivana Radojčić, Direktorat za finansijski sistem i koordinaciju politika, ivana.radojicic@mif.gov.me;
Lidija Špadijer, Direktorat za državni budžet, lidija.spadijer@mif.gov.me.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo ekonomskog razvoja
NAZIV PROPISA	Predlog Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

- Glavni razlog za donošenje zakona je pravna reforma na nivou EU kojom je Regulativa (EU) 2023/988 o opštoj bezbjednosti proizvoda zamijenila i stavila van snage Direktivu 87/357/EEZ o obmanjujućim proizvodima i Direktivu 2001/95/EZ o opštoj bezbjednosti proizvoda. Važeći crnogorski Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14 i 13/18) oslanja se na preuzete odredbe pomenutih direktiva koje su stavljene van snage u decembru 2024. Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa Regulativom 2023/988 je neophodno za ispunjavanje završnog mjerila za poglavlje 28 u dijelu zaštite potrošača. Promjena odredbi o opštoj bezbjednosti proizvoda na nivou EU je uzrokovana razvojem novih tehnologija i promjenama u načinu prodaje proizvoda (online trgovina). Poboľšan i time jasniji je pravni okvir na području obmanjujućih proizvoda (koji su bili uređeni Direktivom Savjeta 87/357/EEZ). Stoga ključni problem predstavlja nedostatak jedinstvenog i sveobuhvatnog pravnog okvira kojim bi se obezbijedilo da svi proizvodi, bez obzira na njihov izvor ili način prodaje, ispunjavaju osnovne zahtjeve bezbjednosti. Ovaj zakon naročito teži da odgovori na izazove savremenog tržišta, uključujući pojavu novih oblika distribucije kao što su internet prodaja i prekogranična trgovina. Istovremeno, predloženi akt ima zadatak da poboljša mehanizme zaštite potrošača, kroz jačanje obaveza proizvođača, distributera i internet platformi, te kroz unapređenje sistema brze razmjene informacija o opasnim proizvodima.
- Tehnološki napredak i globalizacija trgovine, posebno online, omogućili su lakši pristup proizvodima iz inostranstva koji često ne ispunjavaju bezbjednosne zahtjeve. To se reflektuje i na Crnu Goru pa je po podacima Uprave carina u periodu od novembra 2024. do februara 2025. godine, samo preko jedne platforme dostavljeno preko 250 hiljada paketa). Posebno su ranjivi korisnici internet prodavnica i maloljetna lica koja dolaze u kontakt sa proizvodima koji ne ispunjavaju osnovne standarde. Postojeća Direktiva 2001/95/EZ o opštoj bezbjednosti proizvoda koja je prenesena u važeći Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, br. 45/14 i 13/18) nije bila tehnički niti pravno sposobna da odgovori na izazove savremenog tržišta, jer nije obuhvatala elektronsku trgovinu, algoritamsko preporučivanje proizvoda i odgovornost online platformi.
- Nepostojanje djelotvornog zakonskog okvira za opštu bezbjednost proizvoda ima ozbiljne posljedice po javno zdravlje, tržišnu stabilnost i povjerenje potrošača. Potrošači su izloženi većem riziku od nesrećnih slučajeva, povreda, bolesti pa čak i smrti usljed korišćenja opasnih proizvoda. Istovremeno, odgovorni privredni subjekti koji poštuju standarde bezbjednosti trpe poslovnu štetu jer se nalaze u nelojalnoj konkurenciji sa onima koji ne postupaju u skladu sa najboljim praksama. Na širem planu, odsustvo usklađenosti sa regulativom Evropske unije može negativno uticati na proces evropskih integracija Crne Gore, dok regulatorna neefikasnost dodatno opterećuje inspeksijske službe i smanjuje njihovu mogućnost da adekvatno zaštite tržište i građane.

- Najviše su oštećeni potrošači, jer se suočavaju sa povećanim rizicima po zdravlje i bezbjednost uslijed pristupa proizvodima koji ne zadovoljavaju osnovne standarde. Djeca, stariji i osobe sa invaliditetom su posebno ugrožene grupe. Zatim, oštećeni su i proizvođači i trgovci koji rade u skladu sa propisima – njihov trud, ulaganja i integritet bivaju dovedeni u pitanje zbog nelojalne konkurencije.
- Bez donošenja ovog propisa, zakonodavni okvir u oblasti opšte bezbjednosti proizvoda ne bi mogao adekvatno da odgovori na izazove savremenog tržištu, naročito u kontekstu digitalizacije i online trgovine što bi moglo dovesti do povećanja nebezbednih proizvoda na tržištu.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.
- Donošenjem Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda, usklađenog sa Regulativom (EU) 2023/988, Crna Gora ostvaruje nekoliko ključnih ciljeva. Prije svega, jača se zaštita potrošača kroz obavezu da se na tržište mogu stavljati samo proizvodi koji su bezbjedni za upotrebu, uz efikasne mehanizme za opoziv i obavješćivanje o rizicima. Istovremeno, zakon omogućava usklađivanje sa pravnom tekovinom EU, čime se doprinosi ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 28 (Zaštita potrošača i zdravlja) i jača spremnost za pristupanje evropskom tržištu. Uređuju se jasne obaveze proizvođača, uvoznika, distributera i internet platformi, čime se unapređuje tržišni nadzor, odgovornost aktera i borba protiv nelegalne i rizične robe, posebno u online prodaji. Na kraju, zakon doprinosi stvaranju sigurnog, funkcionalnog i konkurentnog tržišta u kojem se poštuju pravila i štite kako potrošači, tako i odgovorni privredni subjekti.
- Ciljevi su u skladu sa ispunjavanjem obaveza koje je Vlada CG preuzela potpisivanjem SSP-a, budući da je članom 78 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, definisano je da će ugovorne strane sarađivati kako bi uskladile standarde zaštite potrošača u Crnoj Gori sa standardima Zajednice. Navedeni cilj je usklađen i sa ciljevima Nacionalnog programa zaštite potrošača 2022 – 2024, uključujući i novi Nacionalni program 2025-2027 u kom će opšta bezbjednost biti poseban prioritet. Zakon se povezuje i sa Strategijom digitalne transformacije Crne Gore 2022–2026, jer uređuje aspekte elektronske trgovine i odgovornosti internet platformi, uključujući obavezu uklanjanja opasnih proizvoda sa online tržišta. U tom smislu, doprinosi razvoju sigurnog digitalnog okruženja, što je jedan od strateških ciljeva digitalizacije.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?
- Glavna i neophodna opcija je usvajanje predloženog zakona.
- Navedena opcija je neophodna jer je usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa Regulativom 2023/988 o opštoj bezbjednosti proizvoda uslov za ispunjenje zakonodavnog mjerila u pregovaračkom poglavlju 28 – zaštita potrošača i zdravlja. Poseban razlog za donošenje zakona ogleda se u potrebi sistemskog uređivanja oblasti opšte bezbjednosti proizvoda. Postojeći pravni okvir nije u potpunosti obuhvatao ključne elemente savremene bezbjednosti proizvoda, naročito kada je riječ o izazovima koje donosi digitalna trgovina. Predlog zakona po prvi put uvodi pravila koja se odnose na proizvode koji se prodaju putem interneta i na daljinu, što je u skladu sa aktuelnim tržišnim trendovima. Predlogom zakona se jasno i precizno definišu obaveze svih učesnika u lancu snabdijevanja, uključujući proizvođače, uvoznike, distributere i pružaoce usluga internet tržišta. U tom smislu, zakon propisuje konkretne obaveze proizvođača, uključujući analizu rizika, izradu tehničke dokumentacije, označavanje proizvoda i postupanje u slučaju otkrivanja opasnosti. Posebna pažnja posvećena je i osjetljivim kategorijama potrošača, kao što su djeca, starije osobe i lica sa invaliditetom. Pored toga, zakon omogućava javnosti pristup informacijama

o opasnim proizvodima, definiše proceduru opoziva i povlačenja proizvoda i stvara osnov za uključivanje Crne Gore u evropski sistem Safety Gate. Ovakav sveobuhvatan pristup potvrđuje da donošenje zakona predstavlja jedini efikasan način da se obezbijedi visok nivo zaštite prava potrošača i bezbjednosti proizvoda na tržištu.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Očekivani pozitivan uticaj je višestruk: bolja informisanost o rizicima, bolji pristup sistemima za opoziv proizvoda, kao i generalno smanjenje izloženosti građana opasnim proizvodima zahvaljujući strožim pravilima. U tom smislu, predlog Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda uvodi niz važnih novina koje značajno mijenjaju i unapređuju pravni okvir u odnosu na dosadašnje stanje. Naime, zakon po prvi put precizno reguliše obaveze svih aktera u lancu snabdijevanja – proizvođača, uvoznika, distributera, kao i zastupnika i pružalaca usluga sprovođenja narudžbina. Svaki od ovih subjekata ima jasno definisane dužnosti u vezi sa obezbjeđivanjem bezbjednosti proizvoda, uključujući tehničku dokumentaciju, označavanje, praćenje rizika i vođenje internih evidencija o nesrećnim slučajevima i prigovorima. Ovakva raspodjela odgovornosti doprinosi transparentnosti i olakšava inspekcijski nadzor, što do sada nije bilo na zadovoljavajućem nivou. Značajna novina predstavlja unaprijeđenje sistema brze razmjene informacija o opasnim proizvodima, koji omogućava bolju koordinaciju između inspekcijskih organa, carine, proizvođača i distributera, ali i uključivanje Crne Gore u evropski sistem Safety Gate. Time se omogućava pravovremeno obavješćavanje o rizicima, opoziv proizvoda i preduzimanje korektivnih mjera na osnovu informacija koje su dostupne svim relevantnim subjektima, uključujući i potrošače. Takođe, zakon uvodi nove obaveze za pružaoce usluga internet tržišta, što predstavlja izuzetno važnu promjenu s obzirom na rast e-trgovine. Oni su dužni da uspostave kontakt tačke za komunikaciju sa inspekcijama i potrošačima, reaguju po nalogu inspekcije, preduzimaju dobrovoljne mjere za uklanjanje opasnih proizvoda sa svojih platformi i obezbijede mehanizme za obavješćavanje potrošača. Još jedna važna novina odnosi se na obavezu postojanja tzv. „odgovornog lica“ sa sjedištem odnosno prebivalištem u Crnoj Gori za svaki proizvod koji se stavlja na tržište. Ovo lice preuzima zakonsku odgovornost za usklađenost proizvoda sa zahtjevima bezbjednosti, što dodatno osigurava da proizvodi koji dolaze iz inostranstva budu pod nadzorom i u skladu sa domaćim propisima.
- Primjena propisa neće izazvati promjene u troškovima zainteresovanih lica.
- Propisom su definisana rješenja koja omogućavaju stvaranje „zdrave“ tržišne konkurencije, propisivanjem obaveze za stavljanje na tržište isključivo bezbjednih proizvoda.
- Ovaj propis ne stvara administrativna opterećenja i biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda?

Obrazložiti. - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa? - Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.	- Nije potrebno dodatno izdvajanje finansijskih sredstava za implementaciju propisa - Vidjeti prethodni odgovor. - Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. - Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava u budžetu. - Nije predviđeno donošenje podzakonskog akta iz kojeg će proisteci finansijske obaveze. - Implementacijom propisa može se ostvariti prihod za budžet Crne Gore kroz naplatu novčanih kazni za eventualne povrede odredbi ovog propisa. - Nije korišćena metodologija pri obračunu finansijskih izdataka/prihoda. - Nisu postojale sugestije Ministarstva finansija. - Nisu postojale primjedbe.
6. Konsultacije zainteresovanih strana - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.	- Predlog zakona je izrađen uz podršku eksperata Vitomira Fistera i Rade Marković angažovanih preko PLAC projekta (Centar za pravno i strateško savjetovanje Crne Gore) koji finansira EU. - Sprovedena je javna rasprava u periodu od 11. juna do 1. jula 2025. godine. Link: https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nacrt-zakona-o-opstoj-bezbjednosti-proizvoda - Tokom trajanja javne rasprave nije bilo dostavljenih predloga, sugestija ili primjedbi na tekst Predloga zakona o opštoj bezbjednosti. U nastavku je izvještaj sa javne rasprave: <u>IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI-Nacrt Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda</u>
7: Monitoring i evaluacija - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?	- Ne postoje potencijalne prepreke za implementaciju propisa. - Ministarstvo ekonomskog razvoja i nadležne inspekcije vršice nadzor nad sprovođenjem ovog propisa. - Glavni indikator su broj i vrsta mjera preduzetih za uklanjanje nebezbednih proizvoda sa tržišta. - Ministarstvo ekonomskog razvoja će vršiti monitoring i evaluaciju primjene propisa.

Podgorica, 04/07/2025.godine
 Broj: 07-328/25-2924/5

MINISTAR
 Nik Gjeloshaj

Nik Gjeloshaj



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

Nacrt Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda

Vrijeme trajanja javne rasprave: 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva (10.06.2025. do 01.07.2025. godine)

Način sprovođenja javne rasprave :

- Dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu Ministarstva ekonomskog razvoja: Rimski trg broj 46, 81.000 Podgorica ili u elektronskom obliku na email adrese: jasna.vujovic@mek.gov.me i zeljko.tomovic@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Ovlašćeni predstavnici ministarstva koji su učestvovali u javnoj raspravi:

- Jasna Vujović, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju
- Željko Tomović, samostalni savjetnik III u Direkciji za zaštitu potrošača

Podaci o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi:

- Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda nije bilo iskazanog interesovanja.

Rezime dostavljenih primjedbi, predloga i sugestija, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja, odnosno neprihvatanja:

- Na Nacrt zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda nije bilo dostavljenih sugestija, primjedbi i predloga.

Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: Podgorica, 04.07.2025. godine

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrtu zakona, odnosno strategije: Direkcija za zaštitu potrošača, Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju.



MINISTAR

Nik Gjelošhaj